



# SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

GODINA 19 • TUZLA, UTORAK, 18. DECEMBAR 2012. GODINE • IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU • BROJ 14

## 907

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97 i 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 29.11.2012. godine, donosi

## ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

### POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

#### Član 1. (Predmet Zakona)

Ovim zakonom se određuje pojam i predmet javno-privatnog partnerstva, definiše javno tijelo, javni i privatni partner i drugi osnovni pojmovi, utvrđuje cilj i načela, uređuju modeli javno-privatnog partnerstva u Tuzlanskom kantonu (u daljem tekstu: Kanton), planiranje i pripremanje, postupak predlaganja, odobravanja i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva u oblastima koje su u nadležnosti Kantona i općina na području Kantona, prava i obaveze javnih i privatnih partnera, pravna zaštita, te druga pitanja od značaja za javno-privatno partnerstvo.

#### Član 2. (Cilj)

Cilj ovog zakona je da omogući transparentan, nediskriminirani i jasan pravni okvir u postupku utvrđivanja uslova pod kojim domaća i strana pravna lica u većinskom privatnom vlasništvu mogu realizovati projekte javno-privatnog partnerstva sa javnim partnerima u Kantonu, a radi:

- izvođenja projekata čijom realizacijom će javni partner kvalitetnije odgovoriti svojim obavezama i efektivnije iskoristiti javne prihode,
- kreiranja novih izvora prihoda, nove infrastrukture i novih usluga,
- stvaranja dodatne vrijednosti korištenjem resursa, znanja i vještina privatnog i javnog sektora,
- povećanja produktivnosti, konkurenčije i racionalnog korištenja privrednih kapaciteta privatnih i javnih subjekata.

#### Član 3.

##### (Definisanje pojma javno-privatnog partnerstva)

(1) Javno-privatno partnerstvo (u daljem tekstu: JPP), u smislu ovog zakona je dugoročan partnerski odnos između javnog i privatnog partnera, koji je nastao radi zadovoljavanja javnih potreba iz nadležnosti javnog partnera.

(2) Osnovna obilježja JPP-a su sljedeća:

- privatni partner od javnog partnera preuzima:
- obavezu projektovanja, gradnje i/ili rekonstrukcije

javne infrastrukture i/ili građevine za zadovoljavanje javnih potreba, preuzimajući pri tome i jednu ili više obaveza kao što su finansiranje, upravljanje i održavanje, a u svrhu pružanja krajnjim korisnicima javne usluge iz nadležnosti javnog partnera, ili u svrhu osiguravanja javnom partneru potrebnih preduslova za pružanje javnih usluga iz njegovih nadležnosti, te prenos u vlasništvo javnom partneru izgrađene infrastrukture nakon ugovorenog perioda korištenja, ili

- pružanje krajnjim korisnicima usluga iz nadležnosti javnog partnera;
- u zamjenu za preuzete obaveze, javni partner može na privatnog partnera prenijeti odredena stvarna prava i/ili privatnom partneru dodijeliti koncesiju i/ili privatnom partneru plaćati naknadu u novcu;
- svaki od partnera preuzima odgovornost za rizik na koji može uticati, ili je odgovornost podijeljena, a u cilju optimalnog upravljanja rizikom tokom trajanja projekta JPP-a, uz ostalo i korištenjem upravljačkih, tehničkih, finansijskih i inovacijskih sposobnosti privatnog partnera, kao i razmjenom umijeća i znanja između javnog i privatnog partnera;
- u JPP-u obavezno je utvrđivanje ugovorom raspodjele osnovnih rizika, i to:
  - rizika izgradnje, koji se odnosi na aktivnosti u vezi sa stanjem imovine koja je predmet ugovora, kao što su kašnjenja u isporukama, nepoštovanje određenih standarda, određeni dodatni troškovi, tehnički nedostaci, negativni spoljni efekti (uključujući rizik okruženja), i drugo,
  - rizika raspoloživosti, koji se odnosi na slučajeva pozivanja privatnog partnera na odgovornost zbog pružanja usluga ispod zadatog standarda, preciziranog ugovorom, i
  - rizika potražnje, koji se odnosi na nestabilnost potražnje u odnosu na očekivanu u trenutku potpisivanja ugovora, nezavisno od angažovanja privatnog partnera.

#### Član 4.

##### (Definisanje predmeta javno-privatnog partnerstva)

(1) Predmet JPP-a je izgradnja, rekonstrukcija, upravljanje i održavanje kapaciteta za zadovoljavanje javnih potreba u utvrđenim oblastima od interesa za javnog partnera.

(2) Predmet JPP-a može biti pružanje usluga ili izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, i korištenje, upravljanje i održavanje kapaciteta ili imovine radi zadovoljavanja javnih potreba, u oblastima:

- obrazovne, kulturne i sportske infrastrukture,
- zdravstvene infrastrukture,
- informaciono-komunikacione infrastrukture,
- inovaciono-poduzetničke infrastrukture,
- upravljanja ekološkim i čvrstim otpadom, i

- f) drugim oblastima od interesa za Kanton i jedinice lokalne samouprave.

(3) Predmet JPP-a ne može biti isključivo isporuka robe, niti isključivo koncesija za privredno korištenje općeg ili drugog dobra.

### Član 5.

#### (Načela)

U provedbi ovog zakona, javni partner dužan je poštovati načela:

- a) zaštite javnog interesa, koje podrazumijeva potrebu za minimalnim finansijskim izdvajanjem javnog partnera u procesu unapređenja određenih usluga,
- b) slobodnog tržišnog nadmetanja, koje podrazumijeva podsticanje najveće moguće participacije ponuđača,
- c) efikasnosti, koje obuhvata obavezu da se postupak zaključenja javnog ugovora i izbora privatnog partnera sprovodi u rokovima i na način propisan ovim zakonom i zakonom kojim se uređuju javne nabavke, sa što manje troškova vezanih za postupak,
- d) jednakog tretmana, koje podrazumijeva izbjegavanje diskriminacije po bilo kom osnovu,
- e) uzajamnog priznavanja, koje podrazumijeva prihvatanje međunarodnih tehničkih specifikacija i certifikata,
- f) srazmernosti, koje podrazumijeva proporcionalan odnos traženih kapaciteta i obima ugovora,
- g) transparentnosti, koje podrazumijeva javnost u procesu dodjele ugovora i uspostavljanje pravnih zaštitnih mjera,
- h) slobode ugovaranja, koje obuhvata slobodu ugovornih strana da u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi i drugim propisima i dobrim poslovnim običajima, međusobna prava i obaveze uredi po svojoj volji,
- i) zaštite prirode sredine i promocije održivog razvoja, koja podrazumijevaju potrebu očuvanja prirodnih resursa, i
- j) zakonitosti, koje podrazumjeva da sve radnje i svi akti budu uskladjeni sa zakonom.

### Član 6.

#### (Osnovni pojmovi)

Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja:

- a) Projekt čini niz međusobno povezanih aktivnosti koje se odvijaju utvrđenim redoslijedom radi postizanja jasnih ciljeva unutar određenog vremenskog razdoblja i određenih finansijskih sredstava,
- b) Projekt JPP-a je projekt koji se provodi po nekom od modela JPP-a, a koji na osnovu postupka, opisanog u Poglavlju IV. ovog zakona, provodi Komisija iz člana 12. stav (1), a odobravaju nadležni organi utvrđeni ovim zakonom,
- c) Ugovorno javno-privatno partnerstvo je model JPP-a u kojem se međusobni odnos javnog i privatnog partnera uređuje ugovorom o JPP-u,
- d) Ugovor o JPP-u je osnovni ugovor sklopljen između javnog i privatnog partnera, kojim se u svrhu provedbe projekata JPP-a uređuju prava i obaveze ugovornih strana,
- e) Statusno javno-privatno partnerstvo je oblik JPP-a zasnovan na suvlasničkom odnosu između javnog i privatnog partnera u zajedničkom privrednom društvu, koje je nosilac provedbe projekta JPP-a,
- f) Javno tijelo je Kanton i općine, odnosno gradovi sa područja Kantona (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave), ustanove čiji je osnivač Kanton ili jedinica lokalne samouprave, kao i privredna društva u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Kantona ili jedinice lokalne samouprave,
- g) Javni partner je:
  - 1) jedno ili više javnih tijela koje sa privatnim partnerom sklapa ugovor, ili
  - 2) jedno ili više javnih tijela koje je sa privatnim partnerom suvlasnički povezano u zajedničkom privrednom društvu,

- h) Privatni partner je domaće ili strano pravno lice, koje je odabранo na osnovu provedenog postupka javne nabavke i koji s javnim partnerom sklapa ugovor o JPP-u ili s javnim partnerom zasniva suvlasnički odnos u zajedničkom privrednom društvu,
- i) Postupak izbora privatnog partnera je postupak javne nabavke, određen propisima kojima se uređuje postupak javne nabavke, ili postupak davanja koncesije, određen propisima kojima se uređuje postupak koncesija, ukoliko provedba projekta JPP-a podrazumijeva davanje koncesije,
- j) Konsultant je jedno i/ili više fizičkih i/ili pravnih lica koja posjeduju specijalistička znanja nužna za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a.

## POGLAVLJE II. OBLICI I UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

### Član 7.

#### (Ugovorno javno-privatno partnerstvo)

Ugovorno javno-privatno partnerstvo je model JPP-a u kojem se međusobni odnos javnog i privatnog partnera uređuje ugovorom o JPP-u, bez osnivanja zajedničkog privrednog društva.

### Član 8.

#### (Statusno javno-privatno partnerstvo)

(1) Statusno javno-privatno partnerstvo je oblik JPP-a koji se zasniva na suvlasničkom odnosu javnog i privatnog partnera u zajedničkom privrednom društvu, koje je nosilac provedbe projekta JPP-a, pri čemu se taj odnos između javnog i privatnog partnera u zajedničkom društvu može zasnovati na osnivačkim ulozima u novoosnovanom društvu, ili na otkupu vlasničkog udjela u postojećem privrednom društvu.

(2) Zajedničko privredno društvo kao nosilac provedbe projekta JPP-a iz stava (1) ovog člana na nivou Kantona može se osnovati samo na osnovu prethodnog odobrenja Skupštine Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Skupština Kantona), a na nivou jedinice lokalne samouprave – na osnovu prethodnog odobrenja vijeća jedinice lokalne samouprave.

(3) Na zajedničko privredno društvo primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava i zakona o javnim preduzećima, kao i odredbe ugovora o ortakluku.

### Član 9.

#### (Ugovor o ortakluku)

(1) Nakon provedenog postupka izbora privatnog partnera u smislu člana 8. ovog zakona, javni i izabrani privatni partner sklapaju ugovor o ortakluku, na čiji sadržaj se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

(2) Na osnovu ugovora o ortakluku uspostavlja se zajedničko privredno društvo iz člana 8. ovog zakona, pa se ovakav ugovor o ortakluku smatra ugovorom o JPP-u, na koji se odnose odredbe člana 10. ovog zakona.

### Član 10.

#### (Ugovor o JPP-u)

(1) Ugovor o JPP-u sklapa se u pisanim oblicima i na određeno vrijeme, s tim da to razdoblje ne može biti kraće od pet, a niti duže od 30 godina, uz mogućnost da se nakon isteka ugovornog razdoblja sklopi novi ugovor, uz izbor privatnog partnera u skladu sa odredbama člana 24. ovog zakona.

(2) Ugovor o JPP-u može sadržavati više osnovnih ugovora, zasnovanih na odgovarajućim pravnim propisima.

(3) Ugovor o JPP-u obavezno sadrži:

- a) prava i obaveze javnog i privatnog partnera kao ugovornih strana, uključujući i obavezu pružanja sigurne usluge korisnicima po standardima, propisanim od javnog partnera,
- b) svrhu i predmet ugovora,
- c) jasnu identifikaciju rizika i podjelu rizika između javnog i privatnog partnera,

- d) način i uslove obezbjeđenja finansijske konstrukcije projekta, kao i uslove pod kojim finansijske institucije mogu učestvovati u projektu,
- e) minimalne standarde koji će se primijeniti tokom projektovanja, standarde prostora, kvalitet usluga, te druge zahtjeve za sprovođenje projekta,
- f) način plaćanja, te uslove za određivanje i usklađivanje naknada,
- g) regulisanje poreskih obaveza,
- h) potpunu transparentnost i obavezu javnog partnera da objavi podatke koji se odnose na vodenje javno-privatnog partnerskog projekta,
- i) pravo javnog partnera na nadzor tokom sprovođenja projekta i realizacije ugovora,
- j) vrijeme trajanja, kao i uslove za obnavljanje ugovora,
- k) definisanje vlasništva po prestanku ugovora,
- l) sankcije i naknade za neispunjavanje obaveza ugovornih strana,
- m) raskid ugovora uz pravo partnera da raskinu ugovor i postupak u slučaju raskida ugovora prije datuma prestanka utvrđenog ugovorom,
- n) način rješavanja sporova,
- o) mјere za omogućavanje finansiranja projekta,
- p) opis dogadaja koji se smatraju višom silom,
- r) ostale elemente bitne za predmet javno-privatnog partnerstva, i
- s) obavezu ugovaranja revizije ugovora nakon određenog vremenskog perioda.

(4) Ugovor o JPP-u u ime Kantona zaključuje Vlada Tuzlanskog Kantona (u daljem tekstu: Vlada), načelnik jedinice lokalne samouprave u ime jedinice lokalne samouprave, direktor javne ustanove kojoj je osnivač Kanton odnosno općina u ime javne ustanove, na osnovu odluke upravnog odbora javne ustanove, direktor javnog preduzeća u većinskom vlasništvu Kantona odnosno jedinice lokalne samouprave u ime javnog preduzeća, na osnovu odluke nadzornog odbora javnog preduzeća.

### Član 11.

#### (Registar ugovora o JPP-u)

(1) Sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima koji čine njegov sastavni dio, kao i sve izmijene ugovora i njegovih dodataka, upisuju se u Registar ugovora o JPP-u (u daljem tekstu: Registr).

(2) Registr iz stava (1) ovog člana je javan.

### POGLAVLJE III. ORGAN NADLEŽAN ZA PROJEKTE JPP-a

### Član 12.

#### (Organ nadležan za projekte JPP-a)

(1) Poslove vezane za projekte JPP-a obavlja Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Komisija).

(2) Za svaki pojedinačni projekt JPP-a, u radu Komisije kao promjenjivi članovi, učestvuju po jedan član iz jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji projekt realizuje i jedan član iz ministarstva iz čije resorne nadležnosti je predloženi projekt. Promjenjive članove Komisije, na prijedlog vijeća jedinice lokalne samouprave, odnosno resornog ministarstva, imenuje Vlada, na period do zaključenja ugovora o JPP-u.

(3) Za obavljanje određenih stručnih poslova u provođenju projekata JPP-a, Komisija može po potrebi angažovati stručna, savjetodavna, te specijalizovana tijela ili eksperte za ekonomsko-finansijsku, pravnu, ili tehničku oblast.

### Član 13.

#### (Nadležnost Komisije)

Komisija obavlja sljedeće poslove:

- a) provodi postupak ocjene i odobravanja prijedloga projekata JPP-a, dokumentacije za nadmetanje, te konačnih prijedloga ugovora, u skladu sa odredbama ovog zakona,
- b) donosi odluke i priprema prijedloge rješenja u vezi s obavljanjem poslova iz nadležnosti Komisije propisanih u

- članovima 22.-25. ovog zakona i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovoga zakona,
- c) ustrojava i vodi Registar ugovora o JPP-u,
- d) priprema i daje stručna mišljenja o pojedinim pitanjima iz ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona,
- e) vrši stručni uvid, prati provedbu i obavlja nadzor provedbe projekata JPP-a,
- f) predlaže ovlaštenim predlagачima izmjene i dopune ovog zakona, donošenje, izmjene i dopune pravilnika iz ovog zakona i drugih propisa o JPP-u, osim Pravilnika o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o JPP-u iz člana 21. ovog zakona,
- g) organizuje specijalističke programe edukacije za javna tijela i druge učesnike u skladu sa Pravilnikom o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata JPP-a, kojeg donosi Vlada,
- h) sarađuje sa domaćim naučnim i istraživačkim institucijama, socijalnim partnerima, privrednim i nevladinim udruženjima i drugim zainteresovanim stranama u svrhu unapređivanja primjene modela JPP-a u Kantunu,
- i) promoviše i izučava primjenu najbolje prakse JPP-a, te u svom domenu sarađuje s inozemnim tijelima i međunarodnim organizacijama i institucijama ovlaštenim za primjenu modela JPP-a i provedbu projekata JPP-a,
- j) obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama ovog zakona.

### Član 14.

#### (Sredstva za rad Komisije)

Sredstva za rad i obavljanje poslova iz djelokruga Komisije osiguravaju se u budžetu Kantona.

### Član 15.

#### (Način rada i odlučivanja Komisije)

(1) Komisija odluke donosi na sjednicama većinom glasova svih članova. Ni jedan član Komisije ne može biti suzdržan od glasanja. Komisija može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuju najmanje tri člana Komisije i svi promjenjivi članovi iz stava (2) člana 12. ovog zakona.

(2) Predsjednik Komisije ovlašten je da:

- a) upravlja i koordinira radom, te daje radna zaduženja članovima Komisije,
- b) saziva i predsjedava sjednicama Komisije,
- c) sastavlja dnevni red za svaku sjednicu, koji može biti dopunjeno na sjednici,
- d) potpisuje sve odluke i druge akte Komisije.

(3) Ako je predsjednik Komisije odsutan ili nije u mogućnosti da obavlja svoju dužnost, zamjenjuje ga član Komisije kojeg predsjednik Komisije ovlaсти, sa istim ovlastima.

(4) Komisija svoje odluke i druga akta donosi na način utvrđen odredbama u članovima 22.-25. ovog zakona, kao i drugim odredbama zakona koje se odnose na rad Komisije.

(5) Komisija, na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, može preispitati svoje odluke u sljedećim slučajevima:

- a) ako se utvrdi da su u postupku koji je prethodio donošenju odluke činjenice bile nepotpuno ili pogrešno utvrđene,
- b) ako se utvrdi da je odluka zasnovana na netačnim ili lažnim dokumentima.

(6) Sekretar Komisije vodi zapisnike sa sjednicama Komisije, dostavlja odluke Komisije nadležnim tijelima, vodi i ažurira Registr i arhiv Komisije, te obavlja ostale administrativne i druge tehničke poslove koje mu povjeri predsjednik Komisije.

(7) Poslove primanja prijedloga projekata i popratne dokumentacije, odlaganje dokumentacije i arhiviranje spisa, te druge poslove za potrebe Komisije vrši sekretar Komisije.

### Član 16.

#### (Način izvještavanja)

(1) Komisija za svoj rad odgovara Vladi.

(2) Komisija najmanje jednom godišnje putem Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, podnosi Vladi pisani izvještaj o radu Komisije. Izvještaj sadrži podatke o podnesenim

prijedlozima provedbe projekata JPP-a, odluke Komisije sa prijedlogom rješenja Vlade uz obrazloženje, upite sa stručnim mišljenjem Komisije, te druge podatke o radu Komisije.

(3) Svako može zatražiti i druge informacije u vezi s radom Komisije, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(4) Vlada najmanje jednom godišnje izvještava Skupštinu Kantona i vijeća jedinica lokalne samouprave o provedbi projekata JPP-a.

### Član 17.

#### (Upis sklopljenih ugovora o JPP-u u Registrar)

(1) Javni partner obavezan je dostaviti Komisiji sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima, kao i izmjene ugovora i svih priloga, u roku koji propisuje Pravilnik iz stava (2) ovog člana.

(2) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registrara propisuje pravila, kojima se utvrđuje postupak upisa sklopljenih ugovora o JPP-u u Registraru, kao i sadržaj i obim javnosti dostupnih elemenata sklopljenih ugovora o JPP-u, pridržavajući se pri tom načela transparentnosti, kao i propisa o slobodi pristupa informacijama, zaštiti intelektualnog vlasništva, ličnih podataka, tajnosti podataka i poslovne tajne.

(3) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registrara donosi Vlada i isti se objavljuje u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

### Član 18.

#### (Pravilnik o nadzoru provedbe projekata JPP-a)

(1) Javni partner, privatni partner i/ili zajedničko privredno društvo dužni su za vrijeme trajanja ugovornog odnosa dostaviti Komisiji, na njezin zahtjev, dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o nadzoru provedbe projekata JPP-a iz stava (2) ovog člana.

(2) Pravilnikom o nadzoru provedbe projekata JPP-a se propisuje, u smislu člana 13., tačke e) ovog zakona, sadržaj i obim dokumenata i pokazatelja (finansijskih, količinskih, anketa o stavovima javnosti) provedbe projekata JPP-a, pridržavajući se pri tom načela: zaštite javnog interesa, efikasnosti, te zaštite prirodnih sredina i održivog razvoja, kao i propisa o izvještavanju o poslovanju.

(3) Pravilnik o nadzoru provedbe projekata JPP-a donosi Vlada i isti se objavljuje u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

### POGLAVLJE IV. PLANIRANJE, PRIPREMANJE PROJEKATA JPP-a, POSTUPAK PREDLAGANJA, ODOBRAVANJA I PROVEDBE PROJEKATA JPP-a

### Član 19.

#### (Planiranje projekata JPP-a)

(1) Sva ministarstva Kantona i nadležne službe jedinice lokalne samouprave dužni su izraditi prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) i godišnjeg plana potencijalnih projekata JPP-a na način određen ovim zakonom.

(2) Vlada i načelnik jedinice lokalne samouprave prije isteka tekuće kalendarske godine utvrđuju listu projekata koji se u narednoj kalendarskoj godini planiraju realizovati kroz oblike JPP-a, koja se objavljuje na njihovoj web-stranici.

(3) U srednjoročnom planu provedbe projekata JPP-a navode se privredne i druge oblasti iz resora nadležnog ministarstva, odnosno jedinice lokalne samouprave u kojima se planiraju projekti JPP-a, naziv i kratki opis projekta, svrha i cilj projekta, javni objekti koji će se graditi odnosno javne djelatnosti koje će se obavljati na osnovu JPP-a, planirani rashodi za projekte JPP-a, procjena očekivane koristi od projekata JPP-a.

(4) Sva ministarstva Kantona i nadležne službe jedinice lokalne samouprave dužni su prije isteka tekuće godine izraditi godišnji plan provedbe projekata JPP-a iz svoje nadležnosti za narednu kalendarsku godinu, kao sastavni dio njihovog godišnjeg programa rada. Ovaj godišnji plan mora biti u skladu sa srednjoročnim planom provedbe projekata JPP-a, a sadrži naročito:

- a) planirani broj provedbe projekata JPP-a,
- b) naziv i opis projekata JPP-a,
- c) svrha i cilj projekta JPP-a,
- d) pravni osnov i predloženi modeli JPP-a,
- e) rokovi na koji se pojedini projekti JPP-a planiraju dati,

f) podjela prava i obaveza između javnog i privatnog partnera, uz procjenu očekivane koristi za konkretne projekte JPP-a.

### Član 20.

#### (Prepremanje projekata JPP-a)

(1) Nadležni organ javnog tijela u svakom konkretnom slučaju utvrđuje odgovarajućim aktom opredijeljenost za uspostavljanje partnerstva sa privatnim sektorom, na osnovu studije opravdanosti projekta. Ova odredba ne isključuje mogućnost inicijative JPP projekata od strane privatnog sektora, uključujući privredne komore i asocijacije poslovnog sektora.

(2) Studija opravdanosti projekta, urađena u skladu sa Pravilnikom o kriterijima ocjene i odobravanja projekata JPP-a, kojim se utvrđuju stručni kriteriji za ocjenu i odobravanje projekata JPP-a, i koji na prijedlog Komisije donosi Vlada, obavezno sadrži:

- a) opis projekta,
- b) ekonomske i finansijske pokazatelje projekta, uključujući uporednu analizu troškova javnog sektora sa troškovima koje bi javni sektor imao u provođenju tog projekta u slučaju klasičnog budžetskog finansiranja u predviđenom vremenskom razdoblju,
- c) neophodna finansijska sredstva iz budžeta Kantona ili jedinice lokalne samouprave, odnosno neophodna finansijska sredstva koja treba da osiguraju ustanove ili privredna društva u njihovom vlasništvu,
- d) pravni status vlasništva projekta,
- e) rizike realizacije projekta, kao i
- f) druge potrebne elemente.

(3) Saglasnost na odluku o opredijeljenosti za uspostavljanje JPP-a za projekte iz nadležnosti Kantona daje Skupština Kantona na prijedlog Vlade. Saglasnost na odluku o opredijeljenosti za uspostavljanje JPP-a za projekte iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave daje vijeće jedinice lokalne samouprave na prijedlog općinskog načelnika.

(4) U cilju utvrđivanja tržišnog interesa privatnog sektora za sudjelovanje u provedbi projekata putem JPP-a, javna tijela obavezno objavljaju javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju određenog projekta. Javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju određenog projekta JPP-a objavljuje se na web stranici javnog partnera.

### Član 21.

#### (Predlaganje projekata JPP-a)

(1) Javno tijelo je dužno, radi odobravanja predloženog projekta, Komisiji dostaviti prijedlog projekta i popratnu dokumentaciju, propisanu Pravilnikom iz stava (2) člana 20. ovog zakona. Pored toga javno tijelo dužno je dostaviti Komisiji:

- a) saglasnost Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija), odnosno saglasnost nadležne službe jedinice lokalne samouprave, o uskladenosti prijedloga projekta s budžetskim projekcijama i planovima, te fiskalnim rizicima i ograničenjima, propisanim posebnim propisima, kao i o finansijskoj i fiskalnoj održivosti prijedloga projekta,
- b) mišljenje resornog ministarstva o uskladenosti prijedloga projekta sa sektorskim razvojnim planovima i strategijama, odnosno propisima iz područja njegove nadležnosti, a od službe jedinice lokalne samouprave mišljenje o uskladenosti prijedloga projekta s planovima razvojne politike te jedinice lokalne samouprave.

(2) Postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje saglasnosti iz stava (1) tačke a) ovog člana, obvezni prilozi uz zahtjev, te kriteriji za dobijanja saglasnosti će biti propisani Pravilnikom o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o JPP-u, koji će na prijedlog Ministarstva finansija donijeti Vlada.

(3) Organi iz stava (1) tačke a) i b) ovog člana, dužni su traženu saglasnost, odnosno mišljenje dostaviti javnom tijelu u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga projekta.

### Član 22.

#### (Odobravanje provedbe predloženog projekta JPP-a)

(1) U roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema prijedloga projekta i dokumentacije iz člana 21. stav (1) ovog

zakona, Komisija na osnovu ocjene o ispunjenosti svih kriterija propisanih Pravilnikom iz člana 20. stav (2) ovog zakona, donosi odluku o odobravanju provedbe predloženog projekta po nekom od modela JPP-a. Prilikom ocjene prijedloga projekta i popratne dokumentacije, Komisija naročito ocjenjuje:

- a) opravdanost projekta, i
  - b) opravdanost primjene modela javno-privatnog partnerstva.
- (2) Na osnovu odluke Komisije iz stava (1) ovog člana prijedlog projekta stiče status projekta JPP-a.
- (3) Javno tijelo odluku o provedbi projekta po nekom od modela JPP-a donosi isključivo na osnovu odluke iz stava (1) ovog člana.
- (4) Ukoliko javno tijelo iz stava (3) ovog člana u roku od 60 dana od dana prijema odluke iz stava (1) ovog člana ne pokrene postupak izbora privatnog partnera, odluka prestaje da važi te se za isti prijedlog projekta može ponovno pokrenuti postupak u skladu sa odredbama člana 21. ovog zakona.

### Član 23.

#### (Odlučivanje o usklađenosti dokumentacije za nadmetanje)

(1) Komisija donosi odluku o usklađenosti dokumentacije sa odobrenim projektom JPP-a u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije.

(2) Javno tijelo postupak izbora privatnog partnera može pokrenuti na osnovu odluke Komisije iz stava (1) ovog člana.

(3) Ukoliko se postupak izbora privatnog partnera, pokrenut na osnovu odluke Komisije iz stava (1) ovog člana ponavlja, dokumentacija za nadmetanje iz člana 21. stav (1) ovog zakona se mora dostaviti Komisiji na ponovnu ocjenu i odobrenje, u skladu sa odredbama ovog člana.

### Član 24.

#### (Postupak izbora privatnog partnera)

(1) Postupak izbora privatnog partnera provodi se kao u Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Komisija predlaže Pravilnik o utvrđivanju osnovnih kriterija i postupaka za izbor privatnog partnera, koji donosi Vlada u skladu sa odredbama ovog zakona. Javni poziv za izbor privatnog partnera objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“, a u neizmijenjenom tekstu objavljuje se u dnevnim novinama, kao i na službenoj web stranici.

(2) Pored kriterija utvrđenih Pravilnikom iz stava (1) ovog člana, dokumentacija za nadmetanje mora sadržavati i sljedeće elemente:

- a) prijedlog ugovora o JPP-u,
- b) upute za izradu finansijskog modela projekta JPP-a,
- c) diskontnu stopu,
- d) prijedlog tablice podjele rizika.

(3) Ukoliko provedba projekta JPP-a podrazumijeva davanje koncesije, postupak izbora privatnog partnera provodi se u skladu sa propisima kojima se uređuje postupak davanja koncesije.

### Član 25.

#### (Sklapanje ugovora o JPP-u)

(1) Javni partner dužan je prije donošenja odluke o izboru privatnog partnera dostaviti Komisiji na odobrenje konačni prijedlog ugovora o JPP-u uz pribavljeno mišljenje kantonalnog odnosno općinskog pravobranilaštva, uključujući priloge koji čine njegov sastavni dio, kao i saglasnost Ministarstva finansija odnosno nadležne službe jedinice lokalne samouprave na konačni prijedlog ugovora.

(2) Komisija je dužna u roku od 30 dana od dana prijema konačnog prijedloga ugovora donijeti odluku o saglasnosti na tekst prijedloga ugovora iz stava (1) ovog člana, koju utvrđuje na osnovu ocjene o usklađenosti konačnog prijedloga ugovora s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama iz člana 10. stav (3) ovog zakona.

(3) Odluku iz stava (2) ovog člana sa cjelokupnom dokumentacijom Komisija dostavlja Vladi odnosno načelniku jedinice lokalne samouprave, koji na prijedlog Komisije donose rješenje o saglasnosti na konačni prijedlog ugovora o JPP-u.

(4) Ugovor o JPP-u na nivou Kantona može biti sklopjen isključivo na osnovu rješenja Vlade iz stava (3) ovog člana, a na nivou jedinice lokalne samouprave samo na osnovu rješenja načelnika jedinice lokalne samouprave i saglasnosti vijeća jedinice lokalne samouprave na konačni prijedlog ugovora. Ova akta se

objavljuju u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“, odnosno službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

(5) Za sve izmjene i dopune sklopljenih ugovora o JPP-u kojim se mijenjaju prava i obaveze ugovornih strana potrebno je provesti postupak u skladu sa odredbama ovog člana.

### Član 26.

#### (Postupak izbora konsultanta)

Postupak izbora konsultanta provodi javno tijelo u skladu sa propisima kojima se uređuje postupak javne nabavke.

### Član 27.

#### (Izračunavanje neto sadašnje vrijednosti)

(1) U primjeni kriterija iz člana 24. stavovi (1) i (2) ovog zakona pod cijenom se podrazumijeva neto sadašnja vrijednost (u daljem tekstu: NSV) koja se odnosi na diskontirani iznos novčanog toka u ugovorenom roku trajanja projekta JPP-a.

(2) Za izračunavanje NSV-a projekta JPP-a primjenjuje se diskontna stopa.

(3) Javno tijelo koje pokreće postupak javne nabavke za izbor privatnog partnera, u dokumentaciji za nadmetanje određuje diskontnu stopu koju su ponuđači dužni koristiti kod izračunavanja NSV-a u tom postupku.

## POGLAVLJE V. PRAVNA ZAŠTITA

### Član 28.

#### (Pravna zaštita u postupku izbora privatnog partnera)

Odluka o izboru privatnog partnera od strane javnog tijela je konačna i protiv nje se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

### Član 29.

#### (Primjena odredaba Zakona o upravnom postupku)

(1) Na postupke koje u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim zakonom provodi Komisija i druga nadležna tijela utvrđena odredbama članova 22., 23. i 25. ovog zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.

(2) Odluke, rješenja i drugi upravni akti Komisije, Vlade, načelnika, odnosno gradonačelnika jedinice lokalne samouprave i drugih tijela iz stava (1) ovog člana su konačni i protiv njih se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

### Član 30.

#### (Spor o nadležnosti)

(1) U slučaju sporova o nadležnosti iz JPP-a između Kantona i/ili jedinica lokalne samouprave, Vlada na prijedlog Komisije imenuje posebnu komisiju koju čine jedan član Komisije i po jedan član: predstavnik Kantona i jedinice lokalne samouprave, odnosno po jedan predstavnik jedinica lokalne samouprave koje su u sporu.

(2) Odluka komisije iz stava (1) ovog člana je konačna i obavezujuća.

### Član 31.

#### (Način rješavanja sporova)

(1) Za rješavanje sporova između stranaka koji nastaju na osnovu ugovora o JPP-u, stvarno i mjesno je nadležan sud isključivo prema sjedištu javnog partnera, primjenom mjerodavnih propisa Bosne i Hercegovine.

(2) Za rješavanje sporova koji nastaju između javnog i domaćeg privatnog partnera iz stava (1) ovog člana primjenjuju se propisi Bosne i Hercegovine, a ako je privatni partner registrovan u inostranstvu - mjerodavno je pravo koje su stranke ugovorile.

## POGLAVLJE VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

### Član 32.

#### (Pokretanje prekršajnog postupka)

Ako ovlašteni organ, u skladu sa Zakonom o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine, smatra da je došlo do povrede

odredbi ovog zakona od strane javnog partnera ili privrednog društva koje realizuje projekat JPP-a, podnosi suđu nadležnom za prekršaje prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka.

### Član 33. (Novčane kazne)

(1) Novčanom kaznom od 1.500,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj javno tijelo, ako:

- a) postupi suprotno odredbama člana 10. ovog zakona;
- b) ne dostavi Komisiji prijedlog ugovora o JPP-u, uključujući priloge koji čine njegov sastavni dio, kao i saglasnost Ministarstva finansija odnosno nadležne službe jedinice lokalne samouprave na konačni prijedlog ugovora, i sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima, kao i izmjene ugovora i svih priloga, u rokovima koje propisuje Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o JPP-u (član 17. stav (1) i član 25. stav (1));
- c) ne dostavi Komisiji na njezin zahtjev, ili ne dostavi u ostavljenom roku, dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o nadzoru provedbe projekata JPP-a (član 18. stav (1));
- d) ne dostavi Komisiji prijedlog projekta i popratnu dokumentaciju, i saglasnosti i mišljenje nadležnog resornog i finansijskog organa, u skladu sa Pravilnikom o kriterijima ocjene i odobravanja projekata JPP-a (član 21. stav (1));
- e) ne primijeni model JPP-a za koji se Komisija odlučila (član 22. stav (3));
- f) pokrene postupak izbora privatnog partnera prije ili suprotno odluci Komisije (član 23. stav (2));
- g) u izboru privatnog partnera se ne pridržava odredbi Pravilnika o utvrđivanju osnovnih kriterija i postupaka za izbor privatnog partnera, ili u javnom pozivu ne objavi sve elemente propisane članom 24;

(2) Novčanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice javnog tijela, odnosno javnog partnera za prekršaje iz stava (1) ovog člana.

## POGLAVLJE VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 34.

#### (Donošenje podzakonskih i drugih pravnih akata)

(1) Vlada će na prijedlog Komisije najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

- a) Pravilnik o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata JPP-a iz člana 13. tačka g) ovog zakona;
- b) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o JPP-u iz člana 17. ovog zakona;
- c) Pravilnik o nadzoru provedbe projekata JPP-a iz člana 18. ovog zakona;
- d) Pravilnik o kriterijima ocjene i odobravanja projekata JPP-a iz člana 20. ovog zakona, i
- e) Pravilnik o utvrđivanju osnovnih kriterija i postupaka za izbor privatnog partnera iz člana 24. ovog zakona.

(2) Vlada će na prijedlog Ministarstva finansija, najkasnije u roku od 90 dana od dana početka primjene ovog zakona, donijeti Pravilnik o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o JPP-u iz člana 21. ovog zakona.

### Član 35.

#### (Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a primjenjuje se od 1.1.2013. godine.

Bosna i Hercegovina  
-Federacija Bosne i Hercegovine-  
Tuzlanski kanton  
Skupština  
Broj: 01-02-283-13/12  
Tuzla, 29.11.2012. godine

Predsjednik  
Skupštine Tuzlanskog kantona  
Sladan Ilić, v.r.

### 908

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) i člana 24. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 29.11.2012. godine, donosi

## O D L U K U

**o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2012. godinu**

### Član 1.

Daje se saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

### Član 2.

Sastavni dio Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja su i Izmjene i dopune Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu.

### Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

Bosna i Hercegovina  
-Federacija Bosne i Hercegovine-  
Tuzlanski kanton  
Skupština  
Broj: 01-02-636-4/12  
Tuzla, 29.11.2012. godine

Predsjednik  
Skupštine Tuzlanskog kantona  
Sladan Ilić, v.r.

### 909

Na osnovu člana 77. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/04, 7/05 i 17/11), i člana 115. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 23.11.2012. godine, donosi

## U R E D B U

**o izmjenama i dopunama Uredbe o polaganju stručnog ispita u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona**

### Član 1.

U Uredbi o polaganju stručnog ispita u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/12), u članu 5., u stavu (1) riječi „otpocinjanja pripravničkog/volunteerskog staža“ zamjenjuju se riječima „podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita“.

### Član 2.

U članu 7., iza stava (4), dodaje se novi stav (5), koji glasi:  
„(5) Pripravnik/volontер sa završenim dvopredmetnim studijima, bira jedan nastavni predmet, naveden u diplomi, za koji ostvaruje program stažiranja i polaze stručni ispit, a koji će se priznati kao položen stručni ispit za oba predmeta.“

**Član 3.**

U članu 10., iza stava (3), dodaju se novi stavovi (4) i (5), koji glase:

„(4) Saglasnost za ospozobljavanje po prilagođenom programu, daje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sportsa Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(5) Troškove ospozobljavanja i troškove polaganja stručnog ispita snosi lice koje se ospozobljava po programu iz prethodnog stava.“

**Član 4.**

U članu 11., iza tačke b), dodaje se nova tačka c), koja glasi: „c) položenu pedagoško-psihološku i metodičko-didaktičku grupu predmeta“.

**Član 5.**

U članu 12., stavu (4), iza tačke m), dodaje se nova tačka n), koja glasi:

„n) saglasnost Ministarstva za angažovanje volontera“.

**Član 6.**

U članu 13., u stavu (5), iza riječi: „kantona“, stavlja se tačka, a ostali dio teksta se briše.

**Član 7.**

Iza člana 13., dodaje se novi član 13a., koji glasi:

**„Član 13a.**

(Troškovi ostvarivanja pripravnika/volonterskog staža)

(1) Troškove ostvarivanja pripravnika/staža snosi škola sa kojom je pripravnik zaključio ugovor o radu na određeno vrijeme.

(2) Troškove ostvarivanja volonterskog staža snosi škola, kao korisnik budžetskih sredstava, koja je preuzeila obavezu prijema volontera na stažiranje.

(3) Lice kojem je na lični zahtjev upućen školi, data saglasnost za obavljanje volonterskog staža, snosi troškove volonterskog stažiranja.“

**Član 8.**

U članu 23., u stavu (1), tačka c) mijenja se i glasi:

„c) od 1. maja do 31. maja“.

U stavu (2), broj „15“ zamjenjuje se brojem „7“.

**Član 9.**

U članu 31., iza stava (2), dodaje se novi stav (3), koji glasi:

„(3) Lica koja su u skladu sa ranijim propisima bila oslobođena od obaveze polaganja stručnog ispita, a koja nemaju dokaz da su oslobođeni polaganja stručnog ispita, mogu u skladu sa ovom uredbom Zavodu podnijeti pismeni zahtjev za oslobođanje s odgovarajućom dokumentacijom, o čemu se donosi rješenje.“

**Član 10.**

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

V L A D A

Broj: 02/1-34-25390/12

Tuzla, 23.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA

Sead Čaušević, v.r.

**910**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), člana 83. stav 1. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 51/01 i 29/05), a u vezi sa tačkom IX. Odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 75/11), na prijedlog ministra zdravstva Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, d o n o s i

**ODLUKU**

o izmjeni Odluke o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

**Član 1.**

U Odluci o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 2/12, 10/12 i 11/12) u A Listi lijekova (u tabelarnom pregledu prema ATC klasifikaciji) na rednom broju 11. ATC- A07EC02 – mesalazin – u koloni „Cijena bez PDV-a“ umjesto broja „39,8000“ treba da stoji broj „59,51000“.

**Član 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

V L A D A

Broj: 02/1-37-11639-2/12

Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA

Sead Čaušević, v.r.

**911**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), člana 83. stav 1. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 51/01 i 29/05) i člana 5. Odluke o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 2/12, 10/12, 11/12 i broj: 02/1-37-11639-2/12 od 01.11.2012. godine) na prijedlog ministra zdravstva Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, donosi

**ODLUKU**

o izmjenama i dopunama Pozitivne liste lijekova  
Tuzlanskog kantona

**Član 1.**

Ovom odlukom utvrđuje se izmijenjena i dopunjena Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a koja je sastavni dio Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/12).

**Član 2.**

Početkom primjene ove odluke prestaje da važi Odluka o izmjenama i dopunama Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona broj: 02/1-37-11642-1/12 od 31.08.2012).

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se osmog dana od dana donošenja i bit će objavljenja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

V L A D A

Broj: 02/1-37-11642-2/12

Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA

Sead Čaušević, v.r.

**POZITIVNA LISTA LIJEKOVA  
TUZLANSKOG KANTONA**

**A – lista lijekova**

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko ime) INN	ime	Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>A02</b>										
<b>ANTACIDI LIJEKOVI ZA LIJEĆENJE ULKUSNE BOLSETI</b>										
<b>A LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM</b>										
1	A02BA02	ranitidin	RANIBOS	BOSNALIJEK d.d.	tablete	150 mg	20 tableta	1,75	Rp	
2	A02BA02	ranitidin	RANTAL	LEK	tablete	150 mg	20 tableta	1,75	Rp	
3	A02BA02	ranitidin	RANTIDINE	REMEDICA Ltd.	tablete	150 mg	20 tableta	1,75	Rp	
4	A02BA02	ranitidin	RANTIDIN	REPLEK FARM DOOEL Skopje	tablete	150 mg	20 tableta	1,75	Rp	
5	A02BA02	ranitidin	RANTIDIN	HEMOFARM	tablete	150 mg	20 tableta	1,75	Rp	
6	A02BA02	ranitidin	RANID	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tablete	150 mg	30 tableta	2,65	Rp	
7	A02BA02	ranitidin	RAND	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tablete	150 mg	60 tableta	5,25	Rp	
8	A02BA02	ranitidin	RANOBEL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tablete	150 mg	60 tableta	5,25	Rp	
9	A02BA02	ranitidin	RANIBOS	BOSNALIJEK d.d.	tablete	300 mg	10 tableta	2,2	Rp	
10	A02BA02	ranitidin	PEPTORAN	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tablete	300 mg	10 tableta	2,2	Rp	
11	A02BC01	omeprazol	HELCOL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	kapsule	20 mg	14 kapsula	8,05	Rp/spec	
12	A02BC01	omeprazol	OMEZOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	kapsule	20 mg	14 kapsula	8,05	Rp/spec	
13	A02BC01	omeprazol	ULTIP	KRKA tovarna zdravstvenih sredstava d.d.	kapsule	20 mg	14 kapsula	8,05	Rp/spec	
14	A02BC01	omeprazol	ULZOL	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	kapsule	20 mg	14 kapsula	8,05	Rp/spec	
15	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	REPLEK FARM DOOEL Skopje	kapsule	20 mg	14 kapsula	8,05	Rp/spec	
16	A02BC01	omeprazol	LOSEPRAZOL	PROMED-CS Praha a.s.	kapsule	20 mg	28 kapsula	16,15	Rp/spec	
17	A02BC01	omeprazol	OMEX	FARMAL	kapsule	20 mg	28 kapsula	16,15	Rp/spec	
18	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tablete	20 mg	14 tableta	8,45	Rp/spec	
19	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA tovarna zdravstvenih sredstava d.d.	tablete	20 mg	14 tableta	8,45	Rp/spec	
20	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tablete	20 mg	14 tableta	8,45	Rp/spec	
21	A02BC02	pantoprazol	CONTROLLOC	NYCOMED GmbH	tablete	20 mg	28 tableta	16,9	Rp/spec	

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno ime (generičko ime) INN	Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
'22	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tablete	20 mg	28 tableteta	16,9	Rp/spec
23	A02BC02	pantoprazol	FENIX	BOSNALIJEK d.d.	tablete	20 mg	28 tableteta	16,9	Rp/spec
24	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tablete	20 mg	28 tableteta	16,9	Rp/spec
25	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tablete	20 mg	28 tableteta	16,9	Rp/spec
26	A02BC02	pantoprazol	ZONTOP	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tablete	20 mg	30 tableteta	18,15	Rp/spec
27	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL Genera	GENERA	tablete	20 mg	56 tableteta	33,85	Rp/spec
28	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	NYCOMED GmbH	tablete	40 mg	14 tableteta	14,2	Rp/spec
29	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tablete	40 mg	14 tableteta	14,2	Rp/spec
30	A02BC02	pantoprazol	ZONTOP	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tablete	40 mg	14 tableteta	14,2	Rp/spec
31	A02BC02	pantoprazol	FENIX	BOSNALIJEK d.d.	tablete	40 mg	14 tableteta	14,2	Rp/spec
32	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tablete	40 mg	14 tableteta	14,2	Rp/spec
33	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tablete	40 mg	28 tableteta	28,35	Rp/spec
34	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tablete	40 mg	28 tableteta	28,35	Rp/spec
35	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tablete	40 mg	28 tableteta	28,35	Rp/spec
36	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL Genera	GENERA	tablete	40 mg	28 tableteta	28,35	Rp/spec
37	A02BC03	lansoprazol	SABAX	HEMOFARM	kapsule	15 mg	28 kapsula	8,5	Rp/spec
38	A02BC03	lansoprazol	LAPROL	FARMAL d.d.	kapsule	15 mg	28 kapsula	8,5	Rp/spec
39	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	kapsule	15 mg	28 kapsula	8,5	Rp/spec
40	A02BC03	lansoprazol	SABAX	HEMOFARM	kapsule	30 mg	14 kapsula	8,5	Rp/spec
41	A02BC03	lansoprazol	APRAZOL	BILIM PHARMACEUTICALS A.S.	kapsule	30 mg	14 kapsula	8,5	Rp/spec
42	A02BC03	lansoprazol	LAPROL	FARMAL d.d.	kapsule	30 mg	14 kapsula	8,5	Rp/spec
43	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	kapsule	30 mg	14 kapsula	8,5	Rp/spec
44	A02BC03	lansoprazol	LANZUL	KRKA	kapsule	30 mg	14 kapsula	8,5	Rp/spec
45	A02BC03	lansoprazol	LAPROL	FARMAL d.d.	kapsule	30 mg	28 kapsula	17,05	Rp/spec
46	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	kapsule	30 mg	28 kapsula	17,05	Rp/spec
									A03
									GASTROINTESTINALNI SPAZMOLITICI, ANTIHOLINERGICI I PROPULZIVI
47	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL	BEL UPO lijekovi i kozmetika d.d.	dražje	135 mg	50 dražje	20,95	Rp
48	A03AA04	mebeverin	COLOSPA retard	ABBOIT	kapsula	200 mg	30 kapsula	23,00	Rp
49	A03FA01	metoklopramid	PYLOMID	BOSNALIJEK d.d.	sirup	5 mg/5 ml	100 ml	2,2	Rp
50	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	GALENIKA a.d.	sirup	5 mg/5 ml	100 ml	2,2	Rp
51	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	ALKALOID AD	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	2,6	Rp
52	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	GALENIKA a.d.	tableta	10 mg	30 tableteta	1,7	Rp
53	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	ALKALOID AD	tableta	10 mg	40 tableteta	2,9	Rp

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko ime) INN	ime	Zaštićeno ime	Proizvodač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
54	A03FA01	metoklopramid		<b>PYLOMID</b>	BOSNALIJEK d.d.	tableta	10 mg	40 tableteta	2,9	Rp
55	A03FA01	metoklopramid		<b>METOPRAN</b>	JADRAN - Galenski laboratorij dd	tableta	10 mg	40 tableteta	2,9	Rp
<b>A06</b>										
56	A06AD11	laktuloza		<b>DUPHALAC</b>	ABBOTT	sirup	667 mg /ml	200 ml	5,75	Rp
57	A06AD11	laktuloza		<b>PORTALAK</b>	BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	sirup	667 mg /ml	250 ml	8,05	Rp
58	A06AD11	laktuloza		<b>PORTALAK</b>	BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	sirup	667 mg /ml	500 ml	14,4	Rp
<b>A07</b>										
<b>ANTIDIJAROJICI I LIJEKOVI SA ANTIINFLAMATORnim I ANTINFETKTIVnim DJELOVANJEM</b>										
59	A07AA02	nistatin		<b>NYSTATIN</b>	HEMOFARM	pršaš za oralnu suspenziju	100000 i.j./ ml	24 ml oralne suspenzije	2,70	Rp/spec
60	A07AX03	nifuroksazid		<b>ENTEROFURYL</b>	BOSNALIJEK d.d.	kapsula	100 mg	30 kapsula	4,90	Rp/spec
61	A07AX03	nifuroksazid		<b>ENTEROFURYL</b>	BOSNALIJEK d.d.	kapsula	200 mg	16 kapsula	5,00	Rp/spec
62	A07AX03	nifuroksazid		<b>ENTEROFURYL</b>	BOSNALIJEK d.d.	Oralna suspenzija	200 mg / 5 ml	90 ml oralne suspenzije	6,55	Rp/spec
63	A07EC01	sulfasalazin,		<b>SALAZOPYRIN EN</b>	PFIZER LUXEMBOURG SARL	tablete	500 mg	100 tableteta	21,95	Rp/spec
64	A07EC01	sulfasalazin,		<b>SULFASALAZIN KRKA EN</b>	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tablete	500 mg	50 tableteta	11	Rp/spec
65	A07EC02	mesalazin		<b>MESALAZIN</b>	REPLEK FARM DOOEL Skopje	tablete	500 mg	50 tableteta	23,3	Rp/spec
66	A07EC02	mesalazin		<b>SALOFALK</b>	Dr FALK PHARMA GmbH	rekaltna suspenzija	4 g/60 ml	7 klizmi po 60 ml.	76,65	Rp/spec
67	A07EC02	mesalazin		<b>SALOFALK</b>	Dr FALK PHARMA GmbH	tableta	500 mg	100 tableteta	69,65	Rp/spec
68	A07EC02	mesalazin		<b>PENTASA</b>	FERRING INTERNATIONAL CENTER SA, ST. PREX, ŠVICARSKA	tableta	500 mg	100 tableteta	69,65	Rp/spec
<b>A10</b>										
<b>LIJEKOVI ZA LIJEĆENJE ŠEĆERNE BOLESTI</b>										
<b>A10AB</b>										
<b>INZULINI ANALOZI BRZOG DJELOVANJA</b>										
69	A10AB01	inzulin humani		<b>HUMULIN R</b>	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije	100 i.j. /mL	5 uložaka po 3 ml	53,8	Rp/spec
70	A10AB01	inzulin humani		<b>INSUMAN Rapid</b>	SANOFI-AVENTIS Group	otopina za injekcije	100 i.j. /mL	5 napunjjenih penova za jednokratnu upotrebu po 3 ml	53,8	Rp/spec
71	A10AB04	inzulin lispro		<b>HUMALOG</b>	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije	100 i.j. /mL	5 uložaka po 3 ml	78,4	Rp/spec
72	A10AB05	inzulin aspart		<b>NOVORAPID FLEXPEN</b>	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije	100 i.j. /mL	5 injekcija sa 3 ml otopenje	78,4	Rp/spec
73	A10AB06	inzulin glulisine		<b>APIDRA</b>	SANOFI-AVENTIS Group	otopina za injekcije	100 i.j. /mL	5 napunjjenih penova po 3 ml	73,35	Rp/spec
<b>A10AC</b>										
<b>INZULINI ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA</b>										
74	A10AC01	inzulin humani		<b>HUMULIN N</b>	ELI LILLY Export S.A.	otopina za	100 i.j. /mL	5 uložaka po	53,8	Rp/spec

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko ime) INN	ime Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11

<b>A10AD</b> <b>INZULINI ANALOZI SREDNJE BRZOG DJELOVANJA SA BRZIM POSTIZANjem EFEKTA</b>									
75	A10AD01	inzulin humani	<b>HUMULIN M3</b>	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 uložaka po 3 ml	53,8	Rp/spec
76	A10AD01	inzulin humani	<b>INSUMAN Comb 25 Optiset</b>	SANOFI-AVENTIS Groupe	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjene penova po 3 ml	53,8	Rp/spec
77	A10AD04	inzulin lispro	<b>HUMALOG Mix 25 KwikPen</b>	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjene penova po 3 ml	78,4	Rp/spec
78	A10AD04	inzulin lispro	<b>HUMALOG Mix 50 KwikPen</b>	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjene penova po 3 ml	78,4	Rp/spec
79	A10AD05	inzulin aspart	<b>NOVOMIX 30 FLEXPEN</b>	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjene penova po 3 ml	78,4	Rp/spec
<b>A10AE</b> <b>INZULINI ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM</b>									
80	A10AE04	inzulin glargin	<b>LANTUS</b>	SANOFI-AVENTIS Groupe	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 patrona po 3 ml	124	Rp/spec A
81	A10AE04	inzulin glargin	<b>LANTUS</b>	SANOFI-AVENTIS Groupe	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 penova za jednokratnu upotrebu po 3 ml.	124	Rp/spec A
82	A10AE05	inzulin detemir	<b>LEVEMIR</b>	NOVO NORDISK A/S	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 injektora sa 3 ml otopenie	124	Rp/spec A
		<b>Rp/spec A</b>	<b>za potrebe bolesnika od šećerne bolesti sa neregulisanom glikemijom (HbA1c manji od 6,5%) i za potrebe bolesnika koji na inzulinskoj terapiji imaju česte hipoglikemije</b>						
<b>A10B</b> <b>ORALNI ANTIDIJABETICI</b>									
83	A10BA02	metformin	<b>GLUCONORM</b>	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tablete	500 mg	30 tableta	2,95	Rp
84	A10BA02	metformin	<b>AGLIKEM</b>	HEMOFARM	tablete	500 mg	30 tableta	2,95	Rp
85	A10BA02	metformin	<b>GLUCONORM</b>	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tablete	500 mg	60 tableta	5,95	Rp
86	A10BA02	metformin	<b>FORDEX</b>	BOSNALJEK d.d.	tablete	500 mg	60 tableta	5,95	Rp
87	A10BA02	metformin	<b>SIOFOR 500</b>	BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)	tablete	500 mg	60 tableta	5,95	Rp
88	A10BA02	metformin	<b>GLIFOR</b>	BILIM PHARMACEUTICALS A.S.	tablete	850 mg	100 tableta	11,7	Rp
89	A10BA02	metformin	<b>GLUCONORM</b>	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tablete	850 mg	30 tableta	3,5	Rp
90	A10BA02	metformin	<b>FORDEX</b>	BOSNALJEK d.d.	tablete	850 mg	30 tableta	3,5	Rp
91	A10BA02	metformin	<b>METFORMIN</b>	REPLEK FARM DOOEL Skopje	filmom obložene tablete	850 mg	30 tableta	3,5	Rp
92	A10BA02	metformin	<b>GLUFORMIN</b>	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tablete	850 mg	30 tableta	3,5	Rp
93	A10BA02	metformin	<b>GLUCONORM</b>	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tablete	850 mg	60 tableta	7	Rp

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštiteno (generičko ime) INN	ime	Zaštiteno ime	Proizvodač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
94	A10BA02	metformin	SIOFOR 850	BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)	tablete	850 mg	60 tableteta	7	Rp	
95	A10BA02	metformin	GLIFORMIN 850 mg	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tablete	850 mg	60 tableteta	7	Rp	
96	A10BB01	glibenkanid	DIABOS	BOSNALJEK	tableta	5 mg	30 tableteta	2,10	Rp	
97	A10BB01	glibenkanid	GLIBEDAL	ALKALOID AD	tableta	5 mg	30 tableteta	2,10	Rp	
	A12			MINERALI						
98	A12AA04	kalcijum karbonat	KALCIJUM KARBONAT	REPLEK FARM DOOEL Skopje	tableta	1000 mg	50 tableteta	3,1	Rp	
	Rp/spec B			ANTITROMBOGINI						
99	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	SANOFL-AVENTIS Groupe	film tablete	75 mg	28 tableteta	52,05	Rp/spec B	
100	B01AC04	klopidogrel	PIGRYL	JADRAN - Galenski laboratorij d.d.	film tablete	75 mg	28 tableteta	52,05	Rp/spec B	
101	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT	KRKA	film tablete	75 mg	28 tableteta	52,05	Rp/spec B	
102	B01AC04	klopidogrel	CLOPIDOGREL	ACTAVIS GROUP	film tablete	75 mg	28 tableteta	52,05	Rp/spec B	
103	B01AC04	klopidogrel	FLUXX	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablete	75 mg	30 tableteta	55,75	Rp/spec B	
104	B01AC04	klopidogrel	CLODIL	BOSNALJEK d.d.	film tablete	75 mg	30 tableteta	55,75	Rp/spec B	
105	B01AC04	klopidogrel	SYNETRA	ALKALOID AD	film tablete	75 mg	30 tableteta	55,75	Rp/spec B	
106	B01AC04	klopidogrel	CARDOGREL	LEK	film tablete	75 mg	30 tableteta	55,75	Rp/spec B	
107	B01AC04	klopidogrel	KLOPIDOGREL	REPLEK FARM DOOEL Skopje	film tablete	75 mg	30 tableteta	55,75	Rp/spec B	
	Rp/spec B			za bolesnike poslije ugradnje koronarne prenosnice ili stenta, po preporuci specijalista internista kardiologa						
	B03			LJEJKOVI ZA LIJEĆENJE SLABOKRVNOSTI						
108	B03AA02	fero fumarat	HEFEROL	ALKALOID AD	kapsula	350 mg	30 kapsula	3,30	Rp	
109	B03AB05	deksstriferon	REFERUM	REPLEK FARM DOOEL Skopje	sirup	50 mg /5 mL	100 mL	5,05	Rp	
110	B03AB05	deksstriferon	FERRUM LEK 50 mg/5ml	LEK	sirup	50 mg /5 mL	100 mL	5,05	Rp	
111	B03AB05	deksstriferon	FERZADA	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tablete za žvakanje	100 mg	30 tableteta	7	Rp	
112	B03AB05	deksstriferon	FERRUM LEK 100 mg	LEK	tablete za žvakanje	100 mg	30 tableteta	7	Rp	
113	B03AB09	feri proteinsekretinil	LEGOFER	ALKALOID AD	oralka otopina	800 mg/15 ml	150 ml	5,10	Rp	
114	B03BB01	folla kiselina	FOLIK	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	5 mg	20 tableteta	2,5	Rp	
115	B03BB01	folla kiselina	FOLACIN	JADRAN - Galenski laboratorij d.d.	tableta	5 mg	20 tableteta	2,5	Rp	

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštiteno (generičko ime) INN	ime	Zaštiteno ime	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11

**C01****LJEKOVI SA DIFLOVANJEM NA SRCE**

116	C01AA05	digoksin	LANIBOS	BOSNALIJEK		tableta	0,25 mg	20 tableteta	1,15	Rp
117	C01AA05	digoksin	DILACOR	ZDRAVLJE A.D.		tableta	0,25 mg	20 tableteta	1,15	Rp
118	C01BC03	propafenon	ARITMON	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.		film tablete	150 mg	60 tableteta	13,35	Rp/spec
119	C01BC03	propafenon	PROPAFENON Farmavita	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo		film tablete	150 mg	40 tableteta	8,9	Rp/spec
120	C01BC03	propafenon	ARITMON	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.		film tablete	150 mg	30 tableteta	6,65	Rp/spec
121	C01BC03	propafenon	PROPANORM	PRO.MED.CS Praha a.s.		film tablete	150 mg	50 tableteta	11,1	Rp/spec
122	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	HEMOFARM		film tablete	150 mg	50 tableteta	11,1	Rp/spec
123	C01BC03	propafenon	RYTMONORM	ABBOTT		film tablete	150 mg	50 tableteta	11,1	Rp/spec
124	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	HEMOFARM		film tablete	300 mg	50 tableteta	16,40	Rp/spec
125	C01BC03	propafenon	RYTMONORM	ABBOTT		film tablete	300 mg	50 tableteta	16,40	Rp/spec
126	C01BC03	propafenon	ARITMON	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.		film tablete	300 mg	60 tableteta	19,65	Rp/spec
127	C01BC03	propafenon	ARITMON	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.		film tablete	300 mg	30 tableteta	9,85	Rp/spec
128	C01BD01	amiodaron	CORDARONE	SANOFL-AVENTIS Groupe		tableta	200 mg	30 tableteta	8,2	Rp/spec
129	C01BD01	amiodaron	ZADARON	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.		tableta	200 mg	60 tableteta	15,2	Rp/spec
130	C01BD01	amiodaron	AMIODARON	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo		tableta	200 mg	60 tableteta	15,2	Rp/spec
131	C01BD01	amiodaron	AMIOKORDIN	KRKA, tovarna zdravil, d.d.		tableta	200 mg	60 tableteta	15,2	Rp/spec
132	C01BD01	amiodaron	AMIODARON	ZDRAVLJE A.D.		tableta	200 mg	60 tableteta	15,2	Rp/spec
133	C01DA02	gliceriltrinirat	ANGISED	WELLCOME LIMITED		tingvalete	0,5 mg	100 lingvaveta	5,95	Rp
134	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	STADA Arzneimittel AG		kapsule retard	40 mg	50 kapsula	9,1	Rp
135	C01DA14	izosorbid mononitrat	OJICARD 40 mg	SOLVAY PHARMACEUTICALS GmbH		kapsule retard	40 mg	50 kapsula	9,1	Rp
136	C01DA14	izosorbid mononitrat	NITRAX	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.		kapsule retard	40 mg	30 tableteta	5,5	Rp
137	C01DA14	izosorbid mononitrat	NITRAX	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.		kapsule retard	60 mg	30 tableteta	10,1	Rp
138	C01DA14	izosorbid mononitrat	OJICARD 60 mg	SOLVAY PHARMACEUTICALS GmbH		kapsule retard	60 mg	50 tableteta	16,80	Rp
139	C01DA14	izosorbid mononitrat	CARDOX	FARMAL		retard tablete	40 mg	30 tableteta	5,50	Rp
140	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL	BOSNALIJEK		retard tablete	40 mg	50 tableteta	16,80	Rp
141	C01DA14	izosorbid mononitrat	CARDOX retard	FARMAL d.d.		retard tablete	40 mg	50 tableteta	9,1	Rp
142	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL	BOSNALIJEK		retard tablete	40 mg	50 tableteta	9,1	Rp
143	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOSORBIDE MN Jadran	JADRAN - Galenski laboratorij d.d.		tableta	20 mg	20 tableteta	2,00	Rp
144	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	HEMOFARM		tableta	20 mg	30 tableteta	3,05	Rp
145	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	PRO.MED.CS Praha a.s.		tableta	20 mg	30 tableteta	3,05	Rp
146	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL	BOSNALIJEK		tableta	20 mg	30 tableteta	3,05	Rp
147	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOSORBIDE MN Jadran	JADRAN - Galenski laboratorij d.d.		tableta	20 mg	60 tableteta	6,10	Rp



Redni broj	Šifra ATC	Nezaštiteno (generičko ime) INN	ime	Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	C07AB03	atenolol		ORMIDOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	film tablet	100 mg	28 tablet	3,1	Rp
178	C07AB03	atenolol		PRINORM	GALENIKA a.d.	tableta	100 mg	14 tablet	1,55	Rp
179	C07AB03	atenolol		AMINOL	BOSNALJEK d.d.	tableta	100 mg	20 tablet	2,2	Rp
180	C07AB03	atenolol		AMINOL	BOSNALJEK d.d.	tableta	50 mg	20 tablet	1,55	Rp
181	C07AB03	atenolol		ORMIDOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	50 mg	30 tablet	2,35	Rp
182	C07AB03	atenolol		ATENOLOL Piiva	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	50 mg	30 tablet	2,35	Rp
183	C07AB03	atenolol		ATENOLOL	REMEDICA Ltd.	tableta	50 mg	30 tablet	2,35	Rp
184	C07AB07	bisoprolol		CARDIOPROL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	10 mg	30 tablet	14,05	Rp/specC
185	C07AB07	bisoprolol		BIPRESSO	ALKALOID AD	tableta	10 mg	30 tablet	14,05	Rp/specC
186	C07AB07	bisoprolol		BISOCOR	KWIZDA PHARMA GmbH	tableta	10 mg	50 tablet	23,4	Rp/specC
187	C07AB07	bisoprolol		BLOCOR	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	10 mg	30 tablet	14,05	Rp/specC
188	C07AB07	bisoprolol		BYOL	LEK	tableta	10 mg	30 tablet	14,05	Rp/specC
189	C07AB07	bisoprolol		BISOPROLOL PharmaS	PharmaS DOO	tableta	10 mg	30 tablet	14,05	Rp/specC
190	C07AB07	bisoprolol		BISOCOR	KWIZDA PHARMA GmbH	tableta	10 mg	20 tablet	9,35	Rp/specC
191	C07AB07	bisoprolol		BYOL	LEK	tableta	10 mg	20 tablet	9,35	Rp/specC
192	C07AB07	bisoprolol		BLOCOR	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	5 mg	30 tablet	8,2	Rp/specC
193	C07AB07	bisoprolol		CARDIOPROL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	5 mg	30 tablet	8,2	Rp/specC
194	C07AB07	bisoprolol		BIPRESSO	ALKALOID AD	tableta	5 mg	30 tablet	8,2	Rp/specC
195	C07AB07	bisoprolol		BYOL	LEK	tableta	5 mg	30 tablet	8,2	Rp/specC
196	C07AB07	bisoprolol		BISOPROLOL PharmaS	PharmaS DOO	tableta	5 mg	30 tablet	8,2	Rp/specC
197	C07AB07	bisoprolol		BISOCOR	KWIZDA PHARMA GmbH	tableta	5 mg	50 tablet	13,65	Rp/specC
198	C07AB07	bisoprolol		BISOCOR	KWIZDA PHARMA GmbH	tableta	5 mg	20 tablet	5,45	Rp/specC
199	C07AB07	bisoprolol		BYOL	LEK	tableta	5 mg	20 tablet	5,45	Rp/specC
200	C07AG02	karvedilol		DILATREND	BOSNALJEK d.d.	tableta	12,5 mg	28 tablet	7,65	Rp/specD
201	C07AG02	karvedilol		MILENOL	HEMOFARM	tableta	12,5 mg	28 tablet	7,65	Rp/specD
202	C07AG02	karvedilol		CORONIS	BILIM PHARMACEUTICALS AS	tableta	12,5 mg	28 tablet	7,65	Rp/specD
203	C07AG02	karvedilol		CORYOL	KRKA	tableta	12,5 mg	28 tablet	7,65	Rp/specD
204	C07AG02	karvedilol		CARVETREND	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	12,5 mg	28 tablet	7,65	Rp/specD
205	C07AG02	karvedilol		VEDICOR	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	12,5 mg	30 tablet	8,2	Rp/specD
206	C07AG02	karvedilol		CARVELOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	12,5 mg	30 tablet	8,2	Rp/specD
207	C07AG02	karvedilol		KARVEDIOL	REPLEK FARM DOOEL Skopje	tableta	12,5 mg	30 tablet	8,2	Rp/specD
208	C07AG02	karvedilol		KARVILEKS	ZDRAVLJE AD	tableta	12,5 mg	30 tablet	8,2	Rp/specD
209	C07AG02	karvedilol		DILATREND	BOSNALJEK d.d.	tableta	25 mg	28 tablet	9,25	Rp/specD
210	C07AG02	karvedilol		MILENOL	HEMOFARM	tableta	25 mg	28 tablet	9,25	Rp/specD
211	C07AG02	karvedilol		CARVETREND	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	25 mg	28 tablet	9,25	Rp/specD

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko ime) INN	ime	Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
212	C07AG02	karvedilol	CORYOL	KRKA	tableta	25 mg	28 tableteta	9,25	Rp/specD	
213	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	25 mg	30 tableteta	9,9	Rp/specD	
214	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	25 mg	30 tableteta	9,9	Rp/specD	
215	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	3,125 mg	28 tableteta	6,65	Rp/specD	
216	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	3,125 mg	30 tableteta	7,15	Rp/specD	
217	C07AG02	karvedilol	DILATREND	BOSNALIJEK d.d.	tableta	6,25 mg	28 tableteta	5,8	Rp/specD	
218	C07AG02	karvedilol	CORONIS	BILIM PHARMACEUTICALS A.S.	tableta	6,25 mg	28 tableteta	5,8	Rp/specD	
219	C07AG02	karvedilol	CORYOL	KRKA	tableta	6,25 mg	28 tableteta	5,8	Rp/specD	
220	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	6,25 mg	28 tableteta	5,8	Rp/specD	
221	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	6,25 mg	30 tableteta	6,2	Rp/specD	
222	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	6,25 mg	30 tableteta	6,2	Rp/specD	
223	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL	REPLEK FARM DOOEL Skopje	tableta	6,25 mg	30 tableteta	6,2	Rp/specD	
	Rp/specC			<b>samo za hipertenziju i anginu pectoris</b>						
	Rp/specD			<b>hronično zatajanje srca - po preporuci specijalista internista</b>						
				<b>BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA</b>						
				<b>C08</b>						
224	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	BOSNALIJEK d.d.	kapsula	5 mg	20 kapsula	2,55	Rp	
225	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM	tableta	10 mg	20 tableteta	5,15	Rp	
226	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	GALENIKA a.d.	tableta	10 mg	20 tableteta	5,15	Rp	
227	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN 10 mg	LEK	tableta	10 mg	20 tableteta	5,15	Rp	
228	C08CA01	amlodipin	ALOPRES	ZDRAVLJIE AD	tableta	10 mg	20 tableteta	5,15	Rp	
229	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN PharmaS	PharmaS	tableta	10 mg	20 tableteta	5,15	Rp	
230	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	10 mg	30 tableteta	7,7	Rp	
231	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN Farmavita	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	10 mg	30 tableteta	7,7	Rp	
232	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	BOSNALIJEK d.d.	tableta	10 mg	30 tableteta	7,7	Rp	
233	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD	tableta	10 mg	30 tableteta	7,7	Rp	
234	C08CA01	amlodipin	VILPIN	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	10 mg	30 tableteta	7,7	Rp	
235	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN Genera	GENERA	tableta	10 mg	60 tableteta	15,45	Rp	
236	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM	tableta	5 mg	20 tableteta	2,55	Rp	
237	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	REPLEK FARM DOOEL Skopje	tableta	5 mg	20 tableteta	2,55	Rp	
238	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN 5 mg	LEK	tableta	5 mg	20 tableteta	2,55	Rp	
239	C08CA01	amlodipin	ALOPRES	ZDRAVLJIE AD	tableta	5 mg	20 tableteta	2,55	Rp	
240	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN PharmaS	PharmaS	tableta	5 mg	20 tableteta	2,55	Rp	
241	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	5 mg	30 tableteta	3,85	Rp	
242	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN Farmavita	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	5 mg	30 tableteta	3,85	Rp	
243	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	BOSNALIJEK d.d.	tableta	5 mg	30 tableteta	3,85	Rp	

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštiteno (generičko ime) INN	Ime zaštićeno	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
244	C08CA01	amlodipin	VILPIN	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	5 mg	30 tableteta	3,85	Rp
245	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	REPLEK FARM DOOEL Skopje	tableta	5 mg	30 tableteta	3,85	Rp
246	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN Genera	GENERA	tableta	5 mg	60 tableteta	7,70	Rp
247	C08DA01	verapamil	ISOPTIN	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	film tablete	120 mg	20 tabletete	4,25	Rp
248	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	ALKALOID AD	film tablete	80 mg	30 tableteta	1,9	Rp
249	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	REPLEK FARM DOOEL Skopje	film tablete	80 mg	50 tableteta	3,2	Rp
250	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	HEMOFARM	film tablete	80 mg	50 tableteta	3,2	Rp
<b>C09</b>									
251	C09AA02	enalapril	OLIVIN	LEK	tableta	10 mg	20 tableteta	2,4	Rp
252	C09AA02	enalapril	KADRIL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	10 mg	20 tableteta	2,4	Rp
253	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA, tvrtka zdravil, d.d.	tableta	10 mg	20 tableteta	2,4	Rp
254	C09AA02	enalapril	KONVERIL	NOBEL ILAC SANAYII VE	tableta	10 mg	20 tableteta	2,4	Rp
255	C09AA02	enalapril	RENAPRIL	REPLEK FARM DOOEL Skopje	tableta	10 mg	20 tableteta	2,4	Rp
256	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	10 mg	30 tableteta	3,65	Rp
257	C09AA02	enalapril	OLIVIN	LEK	tableta	20 mg	20 tableteta	4,4	Rp
258	C09AA02	enalapril	KADRIL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	20 mg	20 tableteta	4,4	Rp
259	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	20 mg	20 tableteta	4,4	Rp
260	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA, tvrtka zdravil, d.d.	tableta	20 mg	20 tableteta	4,4	Rp
261	C09AA02	enalapril	RENAPRIL	REPLEK FARM DOOEL Skopje	tableta	20 mg	20 tableteta	4,4	Rp
262	C09AA02	enalapril	KADRIL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	5 mg	20 tableteta	2,4	Rp
263	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA, tvrtka zdravil, d.d.	tableta	5 mg	20 tableteta	2,4	Rp
264	C09AA02	enalapril	KONVERIL	NOBEL ILAC SANAYII VE	tableta	5 mg	20 tableteta	2,4	Rp
265	C09AA02	enalapril	RENAPRIL	REPLEK FARM DOOEL Skopje	tableta	5 mg	20 tableteta	2,4	Rp
266	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM	tableta	5 mg	20 tableteta	2,4	Rp
267	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	5 mg	30 tableteta	3,65	Rp
268	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK d.d.	tableta	10 mg	20 tableteta	4,25	Rp
269	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL RepletePharm	REPLEK FARM DOOEL Skopje	tableta	10 mg	20 tableteta	4,25	Rp
270	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID	tableta	10 mg	20 tableteta	4,25	Rp
271	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	10 mg	30 tableteta	6,4	Rp
272	C09AA03	lizinopril	IRUMED	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	10 mg	30 tableteta	6,4	Rp
273	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL Farmal	FARMAL d.d.	tableta	10 mg	30 tableteta	6,4	Rp
274	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	10 mg	30 tableteta	6,4	Rp
275	C09AA03	lizinopril	DAPRIL	PRO.MED.CS Praha a.s.	tableta	10 mg	30 tableteta	6,4	Rp
276	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK d.d.	tableta	20 mg	20 tableteta	5,5	Rp

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno ime (generičko ime) INN	Zaštićeno ime	Proizvodač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
277	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL ReplekPharm	REPLEK FARM DOOEL Skopje	tableta	20 mg	20 tableteta	5,5	Rp
278	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID	tableta	20 mg	20 tableteta	5,5	Rp
279	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	20 mg	30 tableteta	8,25	Rp
280	C09AA03	lizinopril	IRUMED	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	20 mg	30 tableteta	8,25	Rp
281	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL Farmal	FARMAL d.d.	tableta	20 mg	30 tableteta	8,25	Rp
282	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	20 mg	30 tableteta	8,25	Rp
283	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK d.d.	tableta	5 mg	20 tableteta	3,25	Rp
284	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL ReplekPharm	REPLEK FARM DOOEL Skopje	tableta	5 mg	20 tableteta	3,25	Rp
285	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	5 mg	30 tableteta	4,85	Rp
286	C09AA03	lizinopril	IRUMED	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	5 mg	30 tableteta	4,85	Rp
287	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL Farmal	FARMAL d.d.	tableta	5 mg	30 tableteta	4,85	Rp
288	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	5 mg	30 tableteta	4,85	Rp
289	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVENTIS Group	tableta	1,25 mg	28 tableteta	4,1	Rp
290	C09AA05	ramipril	AMPRIL	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tableta	1,25 mg	28 tableteta	4,1	Rp
291	C09AA05	ramipril	ENOX	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	1,25 mg	30 tableteta	4,4	Rp
292	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVENTIS Group	tableta	2,5 mg	28 tableteta	7	Rp
293	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM	tableta	2,5 mg	28 tableteta	7	Rp
294	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL Farmal	FARMAL d.d.	tableta	2,5 mg	28 tableteta	7	Rp
295	C09AA05	ramipril	AMPRIL	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tableta	2,5 mg	28 tableteta	7	Rp
296	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL Kwizida	KWIZDA PHARMA GmbH	tableta	2,5 mg	28 tableteta	7	Rp
297	C09AA05	ramipril	ENOX	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	2,5 mg	30 tableteta	7,5	Rp
298	C09AA05	ramipril	PRILEN	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	2,5 mg	30 tableteta	7,5	Rp
299	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVENTIS Group	tableta	5 mg	28 tableteta	9,5	Rp
300	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM	tableta	5 mg	28 tableteta	9,5	Rp
301	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL Farmal	FARMAL d.d.	tableta	5 mg	28 tableteta	9,5	Rp
302	C09AA05	ramipril	AMPRIL	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tableta	5 mg	28 tableteta	9,5	Rp
303	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL Kwizida	KWIZDA PHARMA GmbH	tableta	5 mg	28 tableteta	9,5	Rp
304	C09AA05	ramipril	ENOX	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	5 mg	30 tableteta	10,15	Rp
305	C09AA05	ramipril	PRILEN	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	5 mg	30 tableteta	10,15	Rp
306	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVENTIS Group	tableta	10 mg	28 tableteta	12,85	Rp
307	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL Farmal	FARMAL d.d.	tableta	10 mg	28 tableteta	12,85	Rp
308	C09AA05	ramipril	AMPRIL	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tableta	10 mg	28 tableteta	12,85	Rp
309	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL Kwizida	KWIZDA PHARMA GmbH	tableta	10 mg	28 tableteta	12,85	Rp
310	C09AA05	ramipril	ENOX	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	10 mg	30 tableteta	13,8	Rp
311	C09AA05	ramipril	PRILEN	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	10 mg	30 tableteta	13,8	Rp

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko ime) INN	ime Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
7	2	3	4	5	7	8	9	10	11
312	C09AA10	trandalopril	GOPTEN	ABBOTT	kapsula	0,5 mg	50 kapsula	13,65	Rp
313	C09AA10	trandalopril	DOLAP	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	kapsula	0,5 mg	60 kapsula	16,4	Rp
314	C09AA10	trandalopril	DOLAP	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	kapsula	0,5 mg	30 kapsula	8,2	Rp
315	C09AA10	trandalopril	TRANDOLAPRIL	PharmaS d.o.o.	kapsula	0,5 mg	56 kapsula	15,30	Rp
316	C09AA10	trandalopril	GOPTEN	ABBOTT	kapsula	2 mg	28 kapsula	16,95	Rp
317	C09AA10	trandalopril	TRANDOLAPRIL	PharmaS d.o.o.	kapsula	2 mg	28 kapsula	16,95	Rp
318	C09AA10	trandalopril	DOLAP	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	kapsula	2 mg	30 kapsula	18,2	Rp
319	C09BA02	enalapril, hidrochlorotiazid	PRILENAP HL	HEMOFARM	tableta	10 mg +12,5 mg	20 tableta	6,45	Rp
320	C09BA02	enalapril, hidrochlorotiazid	ENAP-HL	KRKA, tovarna zdavil, d.d.	tableta	10 mg +12,5 mg	20 tableta	6,45	Rp
321	C09BA02	enalapril, hidrochlorotiazid	KADRIL PLUS	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	10 mg +25 mg	20 tableta	6,75	Rp
322	C09BA02	enalapril, hidrochlorotiazid	PRILENAP H	HEMOFARM	tableta	10 mg +25 mg	20 tableta	6,75	Rp
323	C09BA02	enalapril, hidrochlorotiazid	ENAP H	KRKA, tovarna zdavil, d.d.	tableta	10 mg +25 mg	20 tableta	6,75	Rp
324	C09BA02	enalapril, hidrochlorotiazid	ENAZIL Plus	PLIWA HRVATSKA d.o.o.	tableta	10 mg +25 mg	30 tableta	10,10	Rp
325	C09BA02	enalapril, hidrochlorotiazid	KADRIL PLUS	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	20 mg +12,5 mg	20 tableta	8,2	Rp
326	C09BA02	enalapril, hidrochlorotiazid	ANGIOTEC plus	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	20 mg +12,5 mg	20 tableta	8,2	Rp
327	C09BA02	enalapril, hidrochlorotiazid	ENALAPRIL HCT	Actavis Group PTC ehf	tableta	20 mg +12,5 mg	20 tableta	8,2	Rp
328	C09BA02	enalapril, hidrochlorotiazid	ENAP-HL 20	KRKA, tovarna zdavil, d.d.	tableta	20 mg +12,5 mg	20 tableta	8,2	Rp
329	C09BA02	enalapril, hidrochlorotiazid	KONVERIL Plus	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tableta	20 mg +12,5 mg	20 tableta	8,2	Rp
330	C09BA02	enalapril, hidrochlorotiazid	KONVERIL PLUS	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tableta	20 mg +12,5 mg	30 tableta	12,3	Rp
331	C09BA02	enalapril, hidrochlorotiazid	ENAZIL plus	PLIWA HRVATSKA d.o.o.	tableta	20 mg +12,5 mg	30 tableta	12,3	Rp
332	C09BA03	lizinopril, hidrochlorotiazid	LOPRIL H	BOSNALJEK d.d.	tableta	10 mg +12,5 mg	20 tableta	5,75	Rp
333	C09BA03	lizinopril, hidrochlorotiazid	HYPERIL Plus	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	10 mg +12,5 mg	30 tableta	8,65	Rp
334	C09BA03	lizinopril, hidrochlorotiazid	IRUZID	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	10 mg +12,5 mg	30 tableta	8,65	Rp
335	C09BA03	lizinopril, hidrochlorotiazid	LIZINOPRIL H Farmal	FARMAL d.d.	tableta	10 mg +12,5 mg	30 tableta	8,65	Rp
336	C09BA03	lizinopril, hidrochlorotiazid	VITOPRIL H	STADA Arzneimittel AG	tableta	10 mg +12,5 mg	30 tableta	8,65	Rp
337	C09BA03	lizinopril, hidrochlorotiazid	LOPRIL H	BOSNALJEK d.d.	tableta	20 mg +12,5 mg	20 tableta	8,2	Rp
338	C09BA03	lizinopril, hidrochlorotiazid	LIZINOPRIL HCT	Actavis Group PTC ehf	tableta	20 mg +12,5 mg	20 tableta	8,2	Rp

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko ime) INN	ime	Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	C09BA03	Izinopril, hidrochlorotiazid	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD	tableta	20 mg + 12,5 mg	20 tableteta	8,2	Rp	
340	C09BA03	Izinopril, hidrochlorotiazid	<b>HYPERIL Plus</b>	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	20 mg + 12,5 mg	30 tableteta	12,3	Rp	
341	C09BA03	Izinopril, hidrochlorotiazid	<b>IRUZID</b>	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	20 mg + 12,5 mg	30 tableteta	12,3	Rp	
342	C09BA03	Izinopril, hidrochlorotiazid	<b>LIZINOPRIL H Farmal</b>	FARMAL d.d.	tableta	20 mg + 12,5 mg	30 tableteta	12,3	Rp	
343	C09BA03	Izinopril, hidrochlorotiazid	<b>OPTIMON Plus</b>	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	20 mg + 12,5 mg	30 tableteta	12,3	Rp	
344	C09BA03	Izinopril, hidrochlorotiazid	<b>VITOPRIL H</b>	STADA Arzneimittel AG	tableta	20 mg + 12,5 mg	30 tableteta	12,3	Rp	
345	C09BA03	Izinopril, hidrochlorotiazid	<b>LOPRIL H plus</b>	BOSNALIEK d.d.	tableta	20 mg + 25 mg	20 tableteta	10,65	Rp	
346	C09BA03	Izinopril, hidrochlorotiazid	<b>SKOPRYL PLUS</b>	ALKALOID AD	tableta	20 mg + 25 mg	20 tableteta	10,65	Rp	
347	C09BA03	Izinopril, hidrochlorotiazid	<b>HYPERIL Plus</b>	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	20 mg + 25 mg	30 tableteta	15,95	Rp	
348	C09BA03	Izinopril, hidrochlorotiazid	<b>IRUZID</b>	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	20 mg + 25 mg	30 tableteta	15,95	Rp	
349	C09BA03	Izinopril, hidrochlorotiazid	<b>LOPRIL H plus</b>	BOSNALIEK d.d.	tableta	20 mg + 25 mg	30 tableteta	15,95	Rp	
350	C09BA03	Izinopril, hidrochlorotiazid	<b>LISINOCOMP Genericon</b>	GENERICON PHARMA GmbH	tableta	20 mg + 25 mg	30 tableteta	15,95	Rp	
351	C09CA03	valsartan	<b>ATENZIO</b>	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	160 mg	30 film tableteta	24,8	Rp/specE	
352	C09CA03	valsartan	<b>VAL</b>	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	160 mg	28 tableteta	23,15	Rp/specE	
353	C09CA03	valsartan	<b>VALSACOR</b>	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tableta	160 mg	28 tableteta	23,15	Rp/specE	
354	C09CA03	valsartan	<b>VAL</b>	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	80 mg	28 tableteta	17,8	Rp/specE	
355	C09CA03	valsartan	<b>VALSACOR</b>	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tableta	80 mg	28 tableteta	17,8	Rp/specE	
356	C09CA03	valsartan	<b>DIOVAN</b>	NOVARTIS PHARMA Services AG	tableta	80 mg	28 tableteta	17,8	Rp/specE	
357	C09CA03	valsartan	<b>ATENZIO</b>	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	80 mg	30 film tableteta	19,05	Rp/specE	
358	C09DA03	valsartan /HCTZ	<b>CO-DIOVAN</b>	NOVARTIS PHARMA Services AG	tableta	160/12,5 mg	28 tableteta	28,35	Rp/specE	
359	C09DA03	valsartan /HCTZ	<b>VAL Plus</b>	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	160/12,5 mg	28 tableteta	28,35	Rp/specE	
360	C09DA03	valsartan /HCTZ	<b>VALSACOMBI</b>	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tableta	160/12,5 mg	28 tableteta	28,35	Rp/specE	
361	C09DA03	valsartan /HCTZ	<b>ATENZIO PLUS</b>	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	160/12,5 mg	30 film tableteta	30,4	Rp/specE	
362	C09DA03	valsartan /HCTZ	<b>CO-DIOVAN</b>	NOVARTIS PHARMA Services AG	tableta	80/12,5 mg	28 tableteta	23,8	Rp/specE	
363	C09DA03	valsartan /HCTZ	<b>VAL Plus</b>	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	80/12,5 mg	28 tableteta	23,8	Rp/specE	
364	C09DA03	valsartan /HCTZ	<b>VALSACOMBI</b>	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tableta	80/12,5 mg	28 tableteta	23,8	Rp/specE	
365	C09DA03	valsartan /HCTZ	<b>ATENZIO PLUS</b>	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	80/12,5 mg	30 film tableteta	25,5	Rp/specE	

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno ime (generičko ime) INN	Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
366	C10AA01	simvastatin	PROTECTA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	10 mg	28 tableta	9,15	Rp/ F
367	C10AA01	simvastatin	VASILIP	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tableta	10 mg	28 tableta	9,15	Rp/ F
368	C10AA01	simvastatin	SIMVAX 10 mg	JADRAN - Galenski laboratorij d.d.	tableta	10 mg	28 tableta	9,15	Rp/ F
369	C10AA01	simvastatin	STATEX 10	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	10 mg	28 tableta	9,15	Rp/ F
370	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM	tableta	10 mg	20 tableta	6,55	Rp/ F
371	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	ALKALOID AD	tableta	10 mg	30 film tableta	9,8	Rp/ F
372	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	ALKALOID AD	tableta	20 mg	30 film tableta	12,85	Rp/ F
373	C10AA01	simvastatin	PROTECTA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	20 mg	28 tableta	12,00	Rp/ F
374	C10AA01	simvastatin	VASILIP	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tableta	20 mg	28 tableta	12,00	Rp/ F
375	C10AA01	simvastatin	SIMVAX 20 mg	JADRAN - Galenski laboratorij d.d.	tableta	20 mg	28 tableta	12,00	Rp/ F
376	C10AA01	simvastatin	LIPEX	MERCK SHARP & DOHME IFA Inc.	tableta	20 mg	28 tableta	12,00	Rp/ F
377	C10AA01	simvastatin	STATEX 20	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	20 mg	28 tableta	12,00	Rp/ F
378	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM	tableta	20 mg	20 tableta	8,60	Rp/ F
	Rp/specE			samo za bolesnike kojim je nakon tromjesečnog pridržavanja dijetе vrijednost ukupnog holesterola izna 7 mmol/L					
	Rp/ F			<b>u primarnoj prevenciji u bolesnika kojem je nakon tromjesečnog pridržavanja dijetе vrijednost ukupnog holesterola izna 7 mmol/L</b>					
	D06			<b>ANTIMIKROBICI I HEMOTERAPEUTICI - DERMATICI</b>					
379	D06AX	bacitracin, neomicin	BIVACYN	LEK	mast	500 i.j.+3500 i.j./g	30 gr. mast	4,25	Rp
380	D06BB03	aciklovir	VIROLEX	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	krema	50 mg/g	5 gr.	4,9	Rp
381	D06BB03	aciklovir	HERPLEX krema	BELUPO	krema	50 mg/g	5 gr.	4,9	Rp
382	D06BB03	aciklovir	HERNOVIR	NOBEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	krema	50 mg/g	10 gr.	9,85	Rp
			<b>KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI</b>						
383	D07AB10	alkometazon	AFLODERM	BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	krema	0,5 mg / g	20 grama	5,75	Rp
384	D07AB10	alkometazon	AFLODERM	BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	mast	0,5 mg / g	20 grama	5,75	Rp
385	D07AC01	betametazon	BELODERM	BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	krema	0,5 mg / g	30 gr.	9,35	Rp
386	D07AC01	betametazon	BELODERM	BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	krema	0,5 mg / g	15 grama	4,7	Rp
387	D07AC01	betametazon	BETAZON	JADRAN - Galenski laboratorij d.d.	krema	0,5 mg / g	25 gr.	7,8	Rp
388	D07AC01	betametazon	BETHANAT	BOSNALJEK d.d.	mast	0,5 mg / g	15 grama	4,7	Rp
389	D07AC01	betametazon	BELODERM	BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	mast	0,5 mg / g	15 grama	4,7	Rp
390	D07AC01	betametazon	BELODERM	BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	mast	0,5 mg / g	30 gr.	9,35	Rp

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno ime (generičko ime) INN	Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
391	D07AC01	betametazon	BETAZON	JADRAN - Galenski laboratorij d.d.	mast	0,5 mg / g	25 gr.	7,8	Rp
392	D07XC01	betametazon+salicilna kiselina	BETHASAL	BOSNALIJEK d.d.	mast	(0,5+30)mg/g	30 gr. mast	4,25	Rp
393	D07CC01	betametazon+gentamicin	DIPROGENTA krema	SCHERING-PLough CENTRAL EAST AG	krema	(0,5+1,0) mg/g	15 gr. krema	2,95	Rp
394	D07CC01	betametazon+gentamicin	BETHAGEN	BOSNALIJEK d.d.	krema	(0,5+1,0) mg/g	15 gr. krema	2,95	Rp
395	D07CC01	betametazon+gentamicin	DIPROGENTA mast	SCHERING-PLough CENTRAL EAST AG	mast	(0,5+1,0) mg/g	15 gr. mast	2,95	Rp
<b>G01 GINEKOLOŠKI ANTINFECTIVI I ANTISEPTICI</b>									
396	G01AF01	metronidazol	ORVAGIL	GALENIKA a.d.	vaginalete	500 mg	10 vignaleta	4,4	Rp/spec
<b>G02 OSTALI GINEKOLOŠKI PREPARATI</b>									
397	G02CA	heksoprenalin	GYNIPRAL	ALKALOID AD	tableta	0,5 mg	20 tableta	4	Rp/spec
<b>G04 LJEKOVI SA DJELOVANJEM NA URINARNI SISTEM - UROLOGICI</b>									
398	G04CA02	tamsulosin	OMNIC OCAS 0,4 mg	Astellas Pharma d.o.o.	tablete	0,4 mg	30 film tableta	18,7	Rp/specG
399	G04CA02	tamsulosin	OMNIC 0,4 mg	Astellas Pharma d.o.o.	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	18,7	Rp/specG
400	G04CA02	tamsulosin	TAMOSIN	FARMAVITA d.o.o. Sanajevo	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	18,7	Rp/specG
401	G04CA02	tamsulosin	TANYZ	KRKA, tvorava zdravil, d.d.	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	18,7	Rp/specG
402	G04CA02	tamsulosin	BAZETHAM	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	18,7	Rp/specG
403	<b>G04CA02</b>	<b>tamsulosin</b>	<b>FLOSIN</b>	BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)	<b>kapsule</b>	<b>0,4 mg</b>	<b>30 kapsula</b>	<b>18,7</b>	<b>Rp/specG</b>
404	G04CB01	finasterid	MOSTRAFIN	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	film tablete	5mg	28 tableta	19,55	Rp/specG
405	G04CB01	finasterid	FINASTERID	HEMOFARM	film tablete	5mg	30 tableta	20,95	Rp/specG
406	G04CB02	dutasterid	AVODART	WELLCOME LIMITED	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	42,35	Rp/specG
	samo po preporuci specijalista urologa								
<b>H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMIJENU</b>									
407	H02AB02	deksametazon	DEXASON	GALENIKA a.d.	tableta	0,5 mg	50 tableta	5,4	Rp
408	H02AB07	prednizon	NIZON	BOSNALIJEK	tableta	5 mg	10 tableta	1,15	Rp
<b>H03 LJEKOVNI ZA LIJEĆENJE OBOLJENJA ŠITITNJACE</b>									
409	H03AA01	levotiroksin	TIVORAL	GALENIKA a.d.	tableta	100 mcg	50 tableta	2,5	Rp
410	H03BA02	propiltiouracil	PTU	ALKALOID AD	tableta	50 mg	20 tableta	3,2	Rp
411	H03BB02	tiamazol	ATHYRAZOL	JADRAN - Galenski laboratorij d.d.	tableta	10 mg	30 tableta	4,40	Rp
412	H03BB02	tiamazol	FAVISTAN	BOSNALIJEK d.d.	tableta	20 mg	20 tableta	3,05	Rp

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko ime) INN	Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11

LIJEKOVI ZA LIJEĆENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA, ZA SISTEMSKU PRIMJENU									
J01									
413	J01AA02	doksiciklin	DOVICIN	GALENIKA a.d.	kapsula	100 mg	5 kapsula	0,95	Rp
414	J01AA02	doksiciklin	DOKSICKILIN	HEMOFARM	kapsula	100 mg	5 kapsula	0,95	Rp
415	J01AA02	doksiciklin	HIRAMICIN	PLIVA	kapsula	100 mg	5 kapsula	0,95	Rp
416	J01CA04	amoksicilin	AMOXIBOS	BOSNALIEK d.d.	kapsula	250 mg	16 kapsula	1,9	Rp
417	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN	HEMOFARM	kapsula	250 mg	16 kapsula	1,9	Rp
418	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	GALENIKA a.d.	kapsula	250 mg	16 kapsula	1,9	Rp
419	J01CA04	amoksicilin	AMOXIBOS	BOSNALIEK d.d.	kapsula	500 mg	16 kapsula	2,2	Rp
420	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN	HEMOFARM	kapsula	500 mg	16 kapsula	2,2	Rp
421	J01CA04	amoksicilin	LARGOPEN	BILIM PHARMACEUTICALS A.S.	kapsula	500 mg	16 kapsula	2,2	Rp
422	J01CA04	amoksicilin	AMOXICILLIN	REMEDICA Ltd.	kapsula	500 mg	16 kapsula	2,2	Rp
423	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	ALKALOID	kapsula	500 mg	16 kapsula	2,2	Rp
424	J01CA04	amoksicilin	AMOXIBOS	BOSNALIEK d.d.	prasak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	2,75	Rp
425	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN	HEMOFARM	prasak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	2,75	Rp
426	J01CA04	amoksicilin	LARGOPEN	BILIM PHARMACEUTICALS A.S.	prasak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	2,75	Rp
427	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	ALKALOID	prasak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	2,75	Rp
428	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	XICLAV	BOSNALIEK d.d.	film tablete	250 mg + 125 mg	15 film tableta	10,30	Rp
429	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	XICLAV 2X	BOSNALIEK d.d.	film tablete	500 mg + 125 mg	10 film tableta	9,15	Rp
430	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	XICLAV	BOSNALIEK d.d.	film tablete	500 mg + 125 mg	15 film tableta	13,75	Rp
431	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	KLAMOKS	BILIM PHARMACEUTICALS A.S.	film tablete	500 mg + 125 mg	15 tableta	13,75	Rp
432	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM	film tablete	500 mg + 125 mg	20 tableta	18,3	Rp
433	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	XICLAV 2X	BOSNALIEK d.d.	film tablete	875mg + 125 mg	10 tableta	14,1	Rp
434	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	KLAMOKS BD	BILIM PHARMACEUTICALS A.S.	film tablete	875mg + 125 mg	10 tableta	14,1	Rp
435	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	AUGMENTIN	WELLCOME LIMITED	film tablete	875mg + 125 mg	14 tableta	19,75	Rp
436	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	PANKLAV 2X	HEMOFARM	film tablete	875mg +	14 tableta	19,75	Rp

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno ime (generičko ime) INN	Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
		kiselina				125 mg			
437	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	<b>KLAVAX BID</b>	FARMAL d.d.	film tablete	875mg + 125 mg	14 tableta	19,75	Rp
438	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	<b>KLAVOCIN bid</b>	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	film tablete	875mg + 125 mg	14 tableta	19,75	Rp
439	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	<b>PANKLAV</b>	HEMOFARM	pršač za oralnu suspenziju	125mg + 31,25 mg/5 ml.	100 ml	6,65	Rp
440	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	<b>KLAMOKS</b>	BILIM PHARMACEUTICALS A.S.	pršač za oralnu suspenziju	125mg + 31,25 mg/5 ml.	100 ml	6,65	Rp
441	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	<b>XICLAV</b>	BOSNALJEK d.d.	pršač za oralnu suspenziju	125mg + 31,25 mg/5 ml.	100 ml	6,65	Rp
442	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	<b>PANKLAV forte</b>	HEMOFARM	pršač za oralnu suspenziju	250mg + 62,5 mg/5 ml.	100 ml	12,35	Rp
443	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	<b>KLAMOKS</b>	BILIM PHARMACEUTICALS A.S.	pršač za oralnu suspenziju	250mg + 62,5 mg/5 ml.	100 ml	12,35	Rp
444	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	<b>XICLAV forte</b>	BOSNALJEK d.d.	pršač za oralnu suspenziju	250mg + 62,5 mg/5 ml.	100 ml	12,35	Rp
445	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	<b>KLAMOKS BID</b>	BILIM PHARMACEUTICALS A.S.	pršač za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg./5 ml.	100 ml	12,05	Rp
446	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	<b>AUGMENTIN</b>	WELLCOME LIMITED	pršač za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg./5 ml.	70 ml	8,4	Rp
447	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	<b>XICLAV 2X</b>	BOSNALJEK d.d.	pršač za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg./5 ml.	70 ml	8,4	Rp
448	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	<b>PANKLAV 2X</b>	HEMOFARM	pršač za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg./5 ml.	70 ml	8,4	Rp
449	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	<b>KLAVAX BID</b>	FARMAL d.d.	pršač za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg./5 ml.	70 ml	8,4	Rp
450	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	<b>KLAVOCIN bid sirup</b>	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	pršač za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg./5 ml.	70 ml	8,4	Rp
451	J01DB01	cefaleksin	<b>CEPHABOS</b>	BOSNALJEK d.d.	kapsula	250 mg	16 kapsula	3,2	Rp
452	J01DB01	cefaleksin	<b>CEFALEKSIN</b>	HEMOFARM	kapsula	250 mg	16 kapsula	3,2	Rp
453	J01DB01	cefaleksin	<b>CEPHABOS</b>	BOSNALJEK d.d.	kapsula	500 mg	16 kapsula	4	Rp
454	J01DB01	cefaleksin	<b>CEFALEKSIN</b>	HEMOFARM	kapsula	500 mg	16 kapsula	4	Rp
455	J01DB01	cefaleksin	<b>CEFLEXIN</b>	HEMOFARM	kapsula	500 mg	16 kapsula	4	Rp

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko ime) INN	ime	Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jacina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
456	J01DB01	cefaleksin		CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID	kapsula	500 mg	16 kapsula	4	Rp
457	J01DB01	cefaleksin		CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID	prasak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	3,95	Rp
458	J01EE01	sulfametoksazol+trimetoprim		ESBESUL	BOSNALIJEK d.d.	prasak za oralnu suspenziju	(200+40) mg/5 ml	100 ml	3,25	Rp
459	J01EE01	sulfametoksazol+trimetoprim		BACTRIM	F. HOFFMANN - LA ROCHE Ltd.	tableta	(400+80) mg;	20 tableta	2,2	Rp
460	J01EE01	sulfametoksazol+trimetoprim		DEPRIM	REMEDICA Ltd.	tableta	(400+80) mg;	20 tableta	2,2	Rp
461	J01EE01	sulfametoksazol+trimetoprim		ESBESUL	BOSNALIJEK d.d.	tableta	(400+80) mg;	20 tableta	2,2	Rp
462	J01FA01	eritromicin		ERITROMICIN	HEMOFARM	film tablete	250 mg	20 tablete	5,15	Rp
463	J01FA01	eritromicin		ERITROMICIN	HEMOFARM	film tablete	500 mg	20 tablete	8,20	Rp
464	J01FA09	klaritromicin		ERACID	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	film tablete	250 mg	14 tableta	9,35	Rp/spec
465	J01FA09	klaritromicin		ZYMBAKTAR	HEMOFARM	film tablete	250 mg	14 tableta	9,35	Rp/spec
466	J01FA09	klaritromicin		CLARICIDE	BILIM PHARMACEUTICALS A.S.	film tablete	250 mg	14 tableta	9,35	Rp/spec
467	J01FA09	klaritromicin		LEKOKLAR	LEK	film tablete	250 mg	14 tableta	9,35	Rp/spec
468	J01FA09	klaritromicin		KLACID	ABBOTT INTERNATIONAL LLC	film tablete	500 mg	14 tableta	16,4	Rp/spec
469	J01FA09	klaritromicin		ERACID	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	film tablete	500 mg	14 tableta	16,4	Rp/spec
470	J01FA09	klaritromicin		MONOCLAR	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	500 mg	14 tableta	16,4	Rp/spec
471	J01FA09	klaritromicin		ZYMBAKTAR	HEMOFARM	film tablete	500 mg	14 tableta	16,4	Rp/spec
472	J01FA09	klaritromicin		LEKOKLAR	LEK	film tablete	500 mg	14 tableta	16,4	Rp/spec
473	J01FA09	klaritromicin		DUOCLAR	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	500 mg	7 tableta	8,2	Rp/spec
474	J01FA10	azitromicin		SUMAMED S	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	film tablete	500 mg	2 tablete	8,95	Rp/spec
475	J01FA10	azitromicin		SUMAMED	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	film tablete	500 mg	3 tablete	13,45	Rp/spec
476	J01FA10	azitromicin		AZID	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablete	500 mg	3 tablete	13,45	Rp/spec
477	J01FA10	azitromicin		HEMOMYCIN	HEMOFARM	film tablete	500 mg	3 tablete	13,45	Rp/spec
478	J01FA10	azitromicin		AZAX	NOBELJLAC SANAYII VE TICARET A.S.	film tablete	500 mg	3 tablete	13,45	Rp/spec
479	J01FA10	azitromicin		AZTRIM	FARMAL	film tablete	500 mg	3 tablete	13,45	Rp/spec
480	J01FA10	azitromicin		HEMOMYCIN	HEMOFARM	prasak za oralnu suspenziju	100 mg/5 ml	20 ml.	5,1	Rp/spec
481	J01FA10	azitromicin		AZOMEX	BOSNALIJEK d.d.	prasak za oralnu suspenziju	200 mg/5 ml	15 ml.	7,65	Rp/spec
482	J01FA10	azitromicin		HEMOMYCIN	HEMOFARM	prasak za oralnu suspenziju	200 mg/5 ml	20 ml.	10,2	Rp/spec
483	J01MA02	ciprofloksacin		CIPROZAD	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablete	250 mg	10 tableta	4,7	Rp/spec

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko ime) INN	ime	Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>J01</b>										
484	J01MA02	ciprofloksacin	<b>CIPROZAD</b>	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablet	500 mg	10 tablet	7	7	Rp/spec
485	J01MA02	ciprofloksacin	<b>MAROCEN</b>	HEMOFARM	film tablet	500 mg	10 tablet	7	7	Rp/spec
486	J01MA02	ciprofloksacin	<b>CIFLOXINAL</b>	PRO MEDCS Praha a.s.	film tablet	500 mg	10 tablet	7	7	Rp/spec
487	J01MA02	ciprofloksacin	<b>CIPROFLOKSACIN</b>	REPLEK FARM DOOEL Skopje KRIKA	film tablet	500 mg	10 tablet	7	7	Rp/spec
488	J01MA02	ciprofloksacin	<b>CIPRINOL</b>	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablet	500 mg	10 tablet	7	7	Rp/spec
489	J01MA02	ciprofloksacin	<b>CIPROZAD</b>	NOBEL ILAC SANAYII VE	film tablet	500 mg	14 tablet	9,85	9,85	Rp/spec
490	J01MA02	ciprofloksacin	<b>SIPROBEL</b>	TICARET A.S.	film tablet	500 mg	14 tablet	9,85	9,85	Rp/spec
491	J01MA06	norfloksacin	<b>NOFLOX</b>	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	film tablet	400 mg	20 tablet	9,95	9,95	Rp/spec
492	J01MA06	norfloksacin	<b>NORACIN</b>	BOSNALIJEK d.d.	film tablet	400 mg	21 tablet	10,45	10,45	Rp/spec
493	J01XD01	metronidazol	<b>METROZOL</b>	BOSNALIJEK d.d.	tableta	250 mg	20 tablet	4,35	4,35	Rp/spec
494	J01XD01	metronidazol	<b>ORVAGL</b>	GALENIKA a.d.	tableta	250 mg	20 tablet	4,35	4,35	Rp/spec
495	J01XD01	metronidazol	<b>ORVAGIL</b>	GALENIKA a.d.	tableta	400 mg	20 tablet	2,85	2,85	Rp/spec
496	J01XD01	metronidazol	<b>METROZOL</b>	BOSNALIJEK d.d.	tableta	500 mg	10 tablet	4,35	4,35	Rp/spec
<b>J02</b>										
<b>ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU</b>										
497	J02AC01	flukonazol	<b>FUNZOL</b>	BOSNALIJEK d.d.	kapsula	100 mg	7 kapsula	29,25	29,25	Rp/spec
498	J02AC01	flukonazol	<b>DIFLUCAN</b>	PFIZER LUXEMBOURG SARL	kapsula	100 mg	7 kapsula	29,25	29,25	Rp/spec
499	J02AC01	flukonazol	<b>FLUCON</b>	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	kapsula	150 mg	1 kapsula	7	7	Rp/spec
500	J02AC01	flukonazol	<b>FUNZOL</b>	BOSNALIJEK d.d.	kapsula	150 mg	1 kapsula	7	7	Rp/spec
501	J02AC01	flukonazol	<b>FLUCONAL</b>	HEMOFARM	kapsula	150 mg	1 kapsula	7	7	Rp/spec
502	J02AC01	flukonazol	<b>KANDIZOL</b>	NOBEL ILAC SANAYII VE	kapsula	150 mg	1 kapsula	7	7	Rp/spec
503	J02AC01	flukonazol	<b>DIFLUCAN</b>	PFIZER LUXEMBOURG SARL	kapsula	150 mg	1 kapsula	7	7	Rp/spec
504	J02AC01	flukonazol	<b>FLUCON</b>	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	kapsula	50 mg	7 kapsula	9,35	9,35	Rp/spec
505	J02AC01	flukonazol	<b>FUNZOL</b>	BOSNALIJEK d.d.	kapsula	50 mg	7 kapsula	9,35	9,35	Rp/spec
506	J02AC01	flukonazol	<b>FLUCONAL</b>	HEMOFARM	kapsula	50 mg	7 kapsula	9,35	9,35	Rp/spec
507	J02AC01	flukonazol	<b>DIFLUCAN</b>	PFIZER LUXEMBOURG SARL	kapsula	50 mg	7 kapsula	9,35	9,35	Rp/spec
<b>J04</b>										
508	J04AB02	rifampicin	<b>RIFAMOR</b>	GALENIKA a.d.	kapsula	300 mg	16 kapsula	4,8	4,8	Rp/spec
<b>J05</b>										
<b>PREPARATI ZA LIJEĆENJE SISTEMSKIH VIRUŠNIH INFEKCIJA</b>										
509	J05AB01	aciklovir	<b>HERNOVIR</b>	NOBEL ILAC SANAYII VE	tableta	200 mg	25 tablet	16	16	Rp/spec
510	J05AB01	aciklovir	<b>HERNOVIR</b>	NOBEL ILAC SANAYII VE	tableta	400 mg	25 tablet	25,05	25,05	Rp/spec
511	J05AB01	aciklovir	<b>HERPLEX 400 mg tablet</b>	BELUPO ijetkovi i kožnetika d.d.	tableta	400 mg	35 tablet	35,1	35,1	Rp/spec

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštiteno (generičko ime) INN	ime	Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11

IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA										
104										
512	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	NOVARTIS PHARMA Services AG	meke kapsule	25 mg	50 kapsula	74,45	Rp/spec L	
513	L04AX01	azatioprin	IMURAN	ASPEN Europe	film tableta	50 mg	100 film tableta	38,80	Rp/spec L	

LIJEKOVI SA PROTU-UPALNIM DJELOVANJEM										
M01										
514	M01AB05	diklofenak	RAPIDEN - K	HEMOFARM	film tablete	50 mg	10 tableta	0,70	Rp	
515	M01AB05	diklofenak	DIFEN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	50 mg	20 tableta	1,4	Rp	
516	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK	HEMOFARM	film tablete	50 mg	20 tableta	1,4	Rp	
517	M01AB05	diklofenak	NAKLOFEN	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	film tablete	50 mg	20 tableta	1,4	Rp	
518	M01AB05	diklofenak	DIFEN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete sa produženim oslobađanjem	100 mg	20 tableta	2,35	Rp	
519	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK	HEMOFARM	film tablete sa produženim oslobađanjem	100 mg	20 tableta	2,35	Rp	
520	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK retard	FARMAL d.d.	film tablete sa produženim oslobađanjem	100 mg	20 tableta	2,35	Rp	
521	M01AB05	diklofenak	NAKLOFEN SR	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	film tablete sa produženim oslobađanjem	100 mg	20 tableta	2,35	Rp	
522	M01AB05	diklofenak	VOLTAREN	PLJAVA HRVATSKA d.o.o.	supozitorije	12,5 mg	10 supozitorije	7,65	Rp	
523	M01AC06	meloksikam	MELCAM	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	1,5 mg	30 tableta	14,85	Rp	
524	M01AC06	meloksikam	OXIMAL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	15 mg	30 tableta	14,85	Rp	
525	M01AC06	meloksikam	MELOSIKAM PharmaS	Pharmas DOO	tableta	15 mg	30 tableta	14,85	Rp	
526	M01AC06	meloksikam	MELOX forte	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tableta	15 mg	30 tableta	14,85	Rp	
527	M01AC06	meloksikam	MELOX forte	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tableta	15 mg	10 tableta	4,95	Rp	
528	M01AC06	meloksikam	MELCAM	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	7,5 mg	30 tableta	11,1	Rp	
529	M01AC06	meloksikam	OXIMAL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	7,5 mg	30 tableta	11,1	Rp	
530	M01AC06	meloksikam	MELOX	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tableta	7,5 mg	30 tableta	11,1	Rp	
531	M01AC06	meloksikam	MELOSIKAM PharmaS	Pharmas DOO	tableta	7,5 mg	30 tableta	11,1	Rp	
532	M01AC06	meloksikam	MELOX	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tableta	7,5 mg	10 tableta	3,70	Rp	
533	M01AE01	ibuprofen	DAFEN	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablete	400 mg	30 kapsula	2,2	Rp	
534	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	HEMOFARM	film tablete	400 mg	30 tableta	2,2	Rp	
535	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	REPLEK FARM DOOEL Skopje	film tablete	400 mg	30 tableta	2,2	Rp	

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno ime (generičko ime) INN	Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jacina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
536	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	ABBOTT	film tablet	400 mg	30 tablet	2,2	Rp
537	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAL	FARMAL	film tablet	400 mg	30 tablet	2,2	Rp
538	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	film tablet	600 mg	30 tablet	4,5	Rp
539	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	ABBOTT	film tablet	600 mg	30 tablet	4,5	Rp
540	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAL	FARMAL	film tablet	600 mg	30 tablet	4,5	Rp
541	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	REPLEK FARM DOOEL Skopje	oralna otopina	100 mg/5 ml	100 ml	3,25	Rp
542	M01AE01	ibuprofen	DALSY	ABBOTT	oralna otopina	100 mg/5 ml	100 ml	3,25	Rp
543	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	HEMOFARM	oralna otopina	100 mg/5 ml	100 ml	3,25	Rp
544	M01AE03	ketoproten	KETOBOS	BOSNALIJEK d.d.	kapsula	50 mg	20 kapsula	2,65	Rp
545	M01AE03	ketoproten	KNAVON	BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	supozitorije	100 mg	12 supozitorija	3,45	Rp
<b>M04 LJEKOVITI LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU</b>									
546	M03BA04	alendronat	DRONAT	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	70 mg	4 tablete	26,9	Rp/specH
547	M03BA04	alendronat	ALENDOR 70	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	70 mg	4 tablete	26,9	Rp/specH
548	M03BA04	alendronat	FOSAMAX T	MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc	tableta	70 mg	4 tablete	26,9	Rp/specH
<b>Rp/specH u bolesnika nakon osteoporitične frakture i za liječenje osteoporoze (DXA T vrijednost u L1-4 ≤ -2,5 u Total/Neck) po preporuci specijaliste interniste, fizijatra, ortopeda ili ginekologa</b>									
<b>N02 ANALGETICI</b>									
549	N02AX02	tramadol	BOLDOL	BOSNALIJEK d.d.	kapsula	50 mg	20 kapsula	4	Rp/spec
550	N02AX02	tramadol	TRAMADOL ALKALOID	ALKALOID	kapsula	50 mg	20 kapsula	4	Rp/spec
551	N02AX02	tramadol	TRAMADOL Stada	STADA Arzneimittel AG	oralna otopina	100 mg/ml	10 ml. kapi	4,9	Rp/spec
552	N02AX52	tramadol + paracetamol	ZARACET	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tablete	37,5/325 mg	30 tablet	8,15	Rp/spec
<b>N03 ANTIEPILEPTICI</b>									
553	N03AA02	fenobarbiton	PHENOBARBITON	PLIVA	tablete	100 mg	10 tablet	1,20	Rp
554	N03AF01	karbamazepin	CARBAMAZEPINE	REMEDICA Ltd.	tableta	200 mg	50 tablet	5,85	Rp
555	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tablete sa produženim djelovanjem	400 mg	30 tablet	12,45	Rp
556	N03AF01	karbamazepin	CARBAMAZEPINE RETARD	REMEDICA Ltd.	tablete	400 mg	30 tablet	12,45	Rp
557	N03AG01	natrij valproat	DEPAKINE CHRONO 300	SANOFL-AVENTIS Groupe	tablete	300 mg	100 tablet	40,4	Rp/spec
558	N03AG01	natrij valproat	DEPAKINE CHRONO 500	SANOFL-AVENTIS Groupe	tablete	500 mg	30 tablet	20,2	Rp/spec
559	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	WELLCOME LIMITED	tableta	100 mg	30 tablet	29,85	Rp/spec
560	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	100 mg	30 tablet	29,85	Rp/spec
561	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD	tableta	100 mg	30 tablet	29,85	Rp/spec

Redni broj	Šifra ATC	Naznačiti eno (generičko ime) INN	ime	Zaštiteno ime	Proizvođač	Oblik	Jacina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
562	N03AX09	lamotrigin	DANOPTIN	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	100 mg	30 tableta	29,85	Rp/spec	
563	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	WELLCOME LIMITED	tableta	25 mg	30 tableta	10,55	Rp/spec	
564	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	25 mg	30 tableta	10,55	Rp/spec	
565	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD	tableta	25 mg	30 tableta	10,55	Rp/spec	
566	N03AX09	lamotrigin	DANOPTIN	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	25 mg	30 tableta	10,55	Rp/spec	
567	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	WELLCOME LIMITED	tableta	50 mg	30 tableta	19,05	Rp/spec	
568	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	50 mg	30 tableta	19,05	Rp/spec	
569	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD	tableta	50 mg	30 tableta	19,05	Rp/spec	
570	N03AX09	lamotrigin	DANOPTIN	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	50 mg	30 tableta	19,05	Rp/spec	
571	N03AX11	topiramat	EPIRAMAT	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	25 mg	60 tableta	26,90	Rp/spec	
572	N03AX11	topiramat	EPIRAMAT	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	50 mg	60 tableta	44,45	Rp/spec	
573	N03AX12	gabapentin	KATENA	BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	kapsule	100 mg	20 kapsula	5,6	Rp/spec	
574	N03AX12	gabapentin	GABOTON	LEK	kapsule	100 mg	20 kapsula	5,6	Rp/spec	
575	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	PFIZER LUXEMBOURG SARL	kapsule	100 mg	20 kapsula	5,6	Rp/spec	
576	N03AX12	gabapentin	KATENA	BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	kapsule	300 mg	50 kapsula	30,4	Rp/spec	
577	N03AX12	gabapentin	GABOTON	LEK	kapsule	300 mg	50 kapsula	30,4	Rp/spec	
578	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	PFIZER LUXEMBOURG SARL	kapsule	300 mg	50 kapsula	30,4	Rp/spec	
579	N03AX12	gabapentin	GABOTON	LEK	kapsule	400 mg	50 kapsula	37,45	Rp/spec	
580	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	PFIZER LUXEMBOURG SARL	kapsule	400 mg	50 kapsula	37,45	Rp/spec	
<b>N04 ANTIPARKINSONICI</b>										
581	N04AA02	biperiden	MENDILEX	ALKALOID AD	tableta	2 mg	50 tableta	4,6	Rp/spec	
582	N04AA02	biperiden	BIPERIDEN	REPLEK FARM DOOEL Skopje	tableta	2 mg	50 tableta	4,6	Rp/spec	
583	N04AA02	biperiden	AKINETON	DESMAGmbH	tableta	2 mg	50 tableta	4,6	Rp/spec	
584	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR	F. HOFFMANN - LA ROCHE Ltd.	tableta	100 mg+25 mg	100 tableta	28,1	Rp/spec	
585	N04BA02	levodopa, karbidopa	NAKOM	LEK	tableta	250 mg+25 mg	100 tableta	65,60	Rp/spec	
<b>N05 PSIHOLEPTICI</b>										
586	N05AA03	promazin	PRAZINE	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tableta	100 mg	50 tableta	26,15	Rp/spec	
587	N05AB02	flufenazin	METOTEN	HEMOFARM	film tablette	1 mg	25 tabletta	2,50	Rp/spec	
588	N05AB02	flufenazin	MODITEN	KRKA, tvorava zdravil, d.d.	film tablette	1 mg	25 tabletta	2,50	Rp/spec	
589	N05AB02	flufenazin	METOTEN	HEMOFARM	film tablette	5 mg	25 tabletta	8,35	Rp/spec	
590	N05AD01	haloperidol	HALDOL	KRKA, tvorava zdravil, d.d.	tableta	10 mg	30 tabletta	10,05	Rp/spec	
591	N05AD01	haloperidol	HALDOL	KRKA, tvorava zdravil, d.d.	tableta	2 mg	25 tabletta	3,95	Rp/spec	
592	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE	REMEDICA Ltd.	tableta	100 mg	50 tablette	41,35	Rp/spec	
593	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN LEK	LEK	tableta	100 mg	50 tablette	41,35	Rp/spec	

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštiteno (generičko ime) INN	ime	Zaštiteno ime	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
594	N05AH02	klozapin	LEPONEX	NOVARTIS PHARMA Services AG	tableta	100 mg	50 tabletet	41,35	Rp/spec	
595	N05AH02	klozapin	CL-OZAPIN LEK	LEK	tableta	25 mg	50 tabletet	14,45	Rp/spec	
596	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE	REMEDICA Ltd.	tableta	25 mg	50 tabletet	14,45	Rp/spec	
597	N05AH02	klozapin	LEPONEX	NOVARTIS PHARMA Services AG	tableta	25 mg	50 tabletet	14,45	Rp/spec	
598	N05AL01	ulpiprid	SULPIRID	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	kapsula	50 mg	30 kapsula	3,4	Rp	
599	N05AL01	ulpiprid	EGLONYL	ALKALOID	kapsula	50 mg	30 kapsula	3,4	Rp	
600	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablete	1 mg	20 tabletet	10,15	Rp/spec I	
601	N05AX08	risperidon	RISSAR	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	film tablete	1 mg	20 tabletet	10,15	Rp/spec I	
602	N05AX08	risperidon	RISSET	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	film tablete	1 mg	20 tabletet	10,15	Rp/spec I	
603	N05AX08	risperidon	PROSPERA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	film tablete	1 mg	20 tabletet	10,15	Rp/spec I	
604	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablete	1 mg	30 tabletet	15,2	Rp/spec I	
605	N05AX08	risperidon	TORENDÖ	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	film tablete	1 mg	30 tabletet	15,2	Rp/spec I	
606	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablete	2 mg	20 tabletet	15,2	Rp/spec I	
607	N05AX08	risperidon	RISSET	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	film tablete	2 mg	20 tabletet	15,2	Rp/spec I	
608	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID	film tablete	2 mg	20 tabletet	15,2	Rp/spec I	
609	N05AX08	risperidon	PROSPERA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	film tablete	2 mg	20 tabletet	15,2	Rp/spec I	
610	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablete	2 mg	30 tabletet	22,8	Rp/spec I	
611	N05AX08	risperidon	TORENDÖ	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	film tablete	2 mg	30 tabletet	22,8	Rp/spec I	
612	N05AX08	risperidon	RISSET	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	film tablete	2 mg	60 tabletet	45,65	Rp/spec I	
613	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablete	3 mg	20 tabletet	25,75	Rp/spec I	
614	N05AX08	risperidon	RISSET	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	film tablete	3 mg	20 tabletet	25,75	Rp/spec I	
615	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID	film tablete	3 mg	20 tabletet	25,75	Rp/spec I	
616	N05AX08	risperidon	PROSPERA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	film tablete	3 mg	20 tabletet	25,75	Rp/spec I	
617	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablete	3 mg	30 tabletet	38,6	Rp/spec I	
618	N05AX08	risperidon	TORENDÖ	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	film tablete	3 mg	30 tabletet	38,6	Rp/spec I	
619	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablete	4 mg	20 tabletet	35,7	Rp/spec I	
620	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablete	4 mg	30 tabletet	53,55	Rp/spec I	
621	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM JADRAN	JADRAN - Galenski laboratorij d.d.	film tablete	2 mg	30 tabletet	0,9	Rp	
622	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	BOSNALJUEK	film tablete	2 mg	30 tabletet	0,9	Rp	
623	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	HEMOFARM	film tablete	2 mg	30 tabletet	0,9	Rp	
624	N05BA01	diazepam	APAURIN	KRKA	film tablete	2 mg	30 tabletet	0,9	Rp	
625	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	BOSNALJUEK	film tablete	5 mg	30 tabletet	1,15	Rp	
626	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	HEMOFARM	film tablete	5 mg	30 tabletet	1,15	Rp	
627	N05BA01	diazepam	APAURIN	KRKA	film tablete	5 mg	30 tabletet	1,15	Rp	

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko ime) INN	ime	Zaštićeno ime	Proizvodač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
628	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM JADRAN	JADRAN - Galenski laboratorij d.d.	tableta	10 mg	30 tableta	1,4	Rp	
629	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	BOSNALIJEK	tableta	10 mg	30 tableta	1,4	Rp	
630	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	HEMOFARM	tableta	10 mg	30 tableta	1,4	Rp	
631	N05BA01	diazepam	APAURIN	KRKA	tableta	10 mg	30 tableta	1,4	Rp	
632	N05CD02	nitrazepam	TRAZEM	BOSNALIJEK d.d.	tableta	5 mg	10 tableta	1,3	Rp	

Rp/spec I samo za duševne bolesnike sa refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije, po preporuci specijalista psihijatara

PSIHOANALEPTICI										
No6										
633	N06AA09	amiriptilin	AMYZOL	LEK	film tablete	10 mg	100 tableta	4,1	Rp	
634	N06AA09	amiriptilin	AMYZOL	LEK	film tablete	25 mg	30 tableta	2,1	Rp	
635	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	20 mg	10 tableta	4,7	Rp/spec	
636	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	film tablete	20 mg	30 tableta	14,05	Rp/spec	
637	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	HEMOFARM	film tablete	20 mg	30 tableta	14,05	Rp/spec	
638	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN ALKALOID	ALKALOID AD	kapsula	20 mg	30 kapsula	14,05	Rp/spec	
639	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	20 mg	20 tableta	9,35	Rp/spec	
640	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	film tablete	20 mg	30 tableta	22,9	Rp/spec	
641	N06AB05	paroksetin	PAROXAL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablete	20 mg	30 tableta	22,9	Rp/spec	
642	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN ReplekPharm	REPLEK FARM DOOEL Skopje	film tablete	20 mg	30 tableta	22,9	Rp/spec	
643	N06AB05	paroksetin	DEPROZEL	PLIVA	film tablete	20 mg	30 tableta	22,9	Rp/spec	
644	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN PharmaS	PharmaS d.o.o.	film tablete	20 mg	30 tableta	22,9	Rp/spec	
645	N06AB05	paroksetin	PAROXAL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablete	30 mg	30 tableta	52,65	Rp/spec	
646	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN ReplekPharm	REPLEK FARM DOOEL Skopje	film tablete	30 mg	30 tableta	52,65	Rp/spec	
647	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN PharmaS	PharmaS d.o.o.	film tablete	30 mg	30 tableta	52,65	Rp/spec	
648	N06AB06	sertralin	LISETRA	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	100 mg	30 tableta	23,4	Rp/spec	
649	N06AB06	sertralin	SETALIN	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	100 mg	30 tableta	23,4	Rp/spec	
650	N06AB06	sertralin	ASENTRA	KRKA, tvorna zdravil, d.d.	tableta	100 mg	28 film tableta	21,85	Rp/spec	
651	N06AB06	sertralin	LISETRA	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	50 mg	30 tableta	10	Rp/spec	
652	N06AB06	sertralin	SETALIN	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	50 mg	30 tableta	10	Rp/spec	
653	N06AB06	sertralin	LUXETA 50 mg	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	film tableta	50 mg	30 filmom obloženih tableta	10	Rp/spec	
654	N06AB06	sertralin	SETALOFT	Actavis Group PTC ehf	tableta	50 mg	28 film tableta	9,35	Rp/spec	
655	N06AB06	sertralin	SONALIA 50 mg	JADRAN - Galenski laboratorij d.d.	tableta	50 mg	28 filmom obloženih	9,35	Rp/spec	

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko ime) INN	ime	Zaštićeno ime	Proizvodač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								tableta		
656	N06AB06	sertralin	ASENTRA	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tableta	50 mg	28 film obloženih tableta	9,35	Rp/spec	
657	N06AB06	sertralin	MISOL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tableta	50 mg	28 film obloženih tableta	9,35	Rp/spec	
658	N06AB06	sertralin	ZOLOFT	PFIZER LUXEMBOURG	tableta	50 mg	28 film obloženih tableta	9,35	Rp/spec	
659	N06AB06	sertralin	MISOL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tableta	50 mg	14 film obloženih tableta	4,65	Rp/spec	
660	N06AB10	escitalopram	ESCITALOPRAM	Actavis Group PTC ehf	tableta	10 mg	30 tableta	22,8	Rp/spec	
661	N06AB10	escitalopram	CITRAM	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tableta	10 mg	28 film obloženih tableta	21,3	Rp/spec	
662	N06AB10	escitalopram	ELICEA	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tableta	10 mg	28 film obloženih tableta	21,3	Rp/spec	
663	N06AB10	escitalopram	ESRAM	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tableta	10 mg	28 film obloženih tableta	21,3	Rp/spec	
2	N07	<b>OSTALI LIJEKOVI KOJI DILIJUJU NA CENTRALNI NERVNI SISTEM</b>								
664	N07BC51	buprenorfint+halokson	SUBOXONE	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED	lingvalet	2 + 0,5 mg	7 lingvaleta	19,65	Rp/spec J	
665	N07BC51	buprenorfint+halokson	SUBOXONE	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED	lingvalet	8 + 2 mg	7 lingvaleta	78,35	Rp/spec J	
	Rp/spec J	na osnovu preporuke lijekara koji provode preventiju ili liječenje ovisnosti								
	P02	<b>ANTHELMINICI</b>								
666	P02CA01	mebendazon	SOLTRIK	GALENKA a.d.	orala otopina	100 mg/5 ml	30 ml	2,9	Rp	
	R03	<b>LIJEKOVI ZA LIJEĆENJE ASTME</b>								
667	R03BA05	flutikazon propinat	FLIXOTIDE	WELLCOME LIMITED	inhalačiona suspenzija	125 µg / 1 doza	60 doza	16,90	Rp/Spec	
668	R03BA05	flutikazon propinat	FLIXOTIDE	WELLCOME LIMITED	inhalačiona suspenzija	250 µg / 1 doza	60 doza	34,65	Rp/Spec	
669	R03BA05	flutikazon propinat	FLIXOTIDE	WELLCOME LIMITED	inhalačiona suspenzija	50 µg / 1 doza	120 doza	19,65	Rp/Spec	
670	R03AC02	salbutamol	ONTRIL	BOSNALIJEK d.d.	sirup	2 mg / 5 ml	200 ml	3,05	Rp/Spec	
671	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN CFC free inhaler	WELLCOME LIMITED	sprej	100 mg / doza	sprej 200 inhalacija	5,15	Rp	

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko ime) INN	Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
672	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN	WELLCOME LIMITED	tableta	2 mg	100 tableta	3,9	Rp
673	R03AC02	salbutamol	ONTRIL	BOSNALIJEK d.d.	tableta	2 mg	60 tableta	2,35	Rp
674	R03AC12	salmeterol	SEREVENT	WELLCOME LIMITED	inhalaciona suspenzija	25 µg / 1 doza	120 doza	44,10	Rp/spec
675	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERETIDE	WELLCOME LIMITED	inhalaciona suspenzija	25 / 125 µg	120 doza	68,05	Rp/spec
676	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERETIDE	WELLCOME LIMITED	inhalaciona suspenzija	25 / 250 µg	120 doza	87,85	Rp/spec
677	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERETIDE	WELLCOME LIMITED	inhalaciona suspenzija	25 / 50 µg	120 doza	54,45	Rp/spec
678	R01AD05	budezonid	BUDELLIN NOVOLIZER	MEDA PHARMACEUTICALS Switzerland GmbH	pulvis. Inh.	200 mcg	200 doza	45,25	Rp/spec
679	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	NYCOMED GmbH	inhalacioni rastvor pod pritiskom	160 mcg/doza	60 doza	37,6	Rp/spec
680	R03DA04	teofillin	TEOKAP SR	NOBEL ILAC SANAYII VE TİCARET A.S.	kaspule sa produženim oslobađanjem	200 mg	30 kapsula	3,05	Rp
681	R03DA04	teofillin	EUPHYLONG	NYCOMED GmbH	kaspule sa produženim oslobađanjem	200 mg	50 kapsula	5,05	Rp
682	R03DA04	teofillin	TEOKAP SR	NOBEL ILAC SANAYII VE TİCARET A.S.	kaspule sa produženim oslobađanjem	300 mg	30 kapsula	3,35	Rp
683	R03DA04	teofillin	EUPHYLONG	NYCOMED GmbH	kaspule sa produženim oslobađanjem	300 mg	50 kapsula	5,55	Rp
684	R03DC03	montelukast	ASTMASAN	LEK	film tablete	10 mg	14 tableta	28,1	Rp/spec
685	R03DC03	montelukast	MONKASTA	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	film tablete	10 mg	28 tableta	56,2	Rp/spec
686	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	MERCK SHARP & DOHME IDEIA Inc.	film tablete	10 mg	28 tableta	56,2	Rp/spec
687	R03DC03	montelukast	AVADIL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablete	10 mg	30 tableta	60,2	Rp/spec
688	R03DC03	montelukast	ASTMASAN	LEK	tablete za žvakanje	5 mg	14 tableta	28,1	Rp/spec
689	R03DC03	montelukast	MONKASTA	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	56,2	Rp/spec
690	R03DC03	montelukast	SINGULAIR Junior	MERCK SHARP & DOHME IDEIA Inc.	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	56,2	Rp/spec
691	R03DC03	montelukast	AVADIL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tablete za žvakanje	5 mg	30 tableta	60,2	Rp/spec
	R06				ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU				
692	R06AX13	loratadin	LORAMIN	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tbl	10 mg	10 tableta	3,35	Rp
693	R06AX13	loratadin	PRESSING	HEMOFARM	tbl	10 mg	10 tableta	3,35	Rp
694	R06AX13	loratadin	LORATADIN	REPLEK FARM DOOEL Skopje	tbl	10 mg	10 tableta	3,35	Rp
695	R06AX13	loratadin	LOSTOP	BOSNALIJEK	tbl	10 mg	10 tableta	3,35	Rp

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko ime) INN	Ime	Zaštićeno ime	Proizvođač	Oblik	Jacina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
696	R06AX13	loratadin	FLONIDAN	LEK	BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	tbl	10 mg	10 tableteta	3,35	Rp
697	R06AX13	loratadin	BELODIN	LEK	BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	tbl	10 mg	14 tableteta	4,7	Rp
698	R06AX13	loratadin	FLONIDAN	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tbl	10 mg	20 tableteta	6,70	Rp
699	R06AX13	loratadin	LORAMIN	RINOLAN	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tbl	10 mg	30 tableteta	10,05	Rp
700	R06AX13	loratadin	LOSTOP	BOSNIALIJEK	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	sirop	5 mg/5 ml	100 ml	4,1	Rp
701	R06AX13	loratadin	PRESSING	HEMOFARM	BOSNIALIJEK	sirop	5 mg/5 ml	100 ml	4,1	Rp
702	R06AX13	loratadin	LORATADIN	REPLEK FARM DOOEL Skopje	HEMOFARM	sirop	5 mg/5 ml	120 ml	4,9	Rp
703	R06AX13	loratadin	FLONIDAN	LEK	REPLEK FARM DOOEL Skopje	sirop	5 mg/5 ml	120 ml	4,9	Rp
704	R06AX13	loratadin				sirop	5 mg/5 ml	120 ml	4,9	Rp
<b>LIJEKOVI ZA LIJEĆENJE BOlesti OKA - OFTALMICI</b>										
	S01									
705	S01ED01	timolol	TIMOLOL Farmavita	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	kapi za oči	0,5% (5mg/ml)	5 ml	3,15	Rp/spec	
706	S01ED01	timolol	TIMADREN	HEMOFARM	kapi za oči	0,5% (5mg/ml)	5 ml	3,15	Rp/spec	
707	S01ED01	timolol	GLAUMOL	GALENIKA a.d.	kapi za oči	0,5% (5mg/ml)	5 ml	3,15	Rp/spec	

Zaključno sa rednim brojem 707 (sedamstotinasedam).

**Rp – Lijekovi koje na recept propisuje ovlašteni doktor.**

**Rp/Spec – Lijekovi koje na recept propisuje ovlašteni doktor po preporuci specijalistice određene grane medicine,**

**koji se bave liječenjem stanja i bolesti za koje preporučuje lijek.**

**Rp/Spec A-J – Lijekovi koji se propisuju po posebnoj doktrini.**

**POZITIVNA LISTA LIJEKOVA  
TUZLANSKOG KANTONA**

**B – lista lijekova**

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno ime (generičko ime) INN	Zaštićeno ime	Proizvodač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena pakovanja sa PDV-om (KM)	Režim propisivanja	Učešće Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
1	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOSAN	PROMED.CS PRAHA Dr FALK PHARMA GmbH	kapsula, tvrda	250 mg	50 kapsula	35,10	Rp	20%
2	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	Dr FALK PHARMA GmbH	kapsula, tvrda	250 mg	50 kapsula	35,10	Rp	20%
3	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	Dr FALK PHARMA GmbH	kapsula, tvrda	250 mg	100 kapsula	70,20	Rp	20%
<b>A LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM</b>										
	<b>A05</b>	<b>Lijekovi koji djeluju na oboljenja žući i jetre</b>								
1	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOSAN	PROMED.CS PRAHA Dr FALK PHARMA GmbH	kapsula	250 mg	50 kapsula	35,10	Rp	20%
2	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	Dr FALK PHARMA GmbH	kapsula, tvrda	250 mg	50 kapsula	35,10	Rp	20%
3	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	Dr FALK PHARMA GmbH	kapsula, tvrda	250 mg	100 kapsula	70,20	Rp	20%
<b>ANTIDIJAROJICI I LIJEKOVI SA ANTIINFLAMATORNIM I ANTINFETKIVnim djelovanjem</b>										
4	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr FALK PHARMA GmbH	supozitorija	500 mg	10 supozitorija	18,50	Rp/Spec	20%
5	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr FALK PHARMA GmbH	supozitorija	500 mg	30 supozitorija	55,45	Rp/Spec	20%
<b>A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI</b>										
	<b>A10B</b>	<b>ORALNI ANTIIDIJABETICI</b>								
6	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	BOSNALIJEK d.d.	tablete	1 mg	30 tableta	6,45	Rp	20%
7	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFL-AVENTIS Groupe	tablete	1 mg	30 tableta	6,45	Rp	20%
8	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID	STADA Arzneimittel AG	tablete	1 mg	30 tableta	6,45	Rp	20%
9	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	1 mg	30 tableta	6,45	Rp	20%
10	A10BB12	glimepirid	DIBIGLIM 1 mg	LEK	tablete	1 mg	30 tableta	6,45	Rp	20%
11	A10BB12	glimepirid	DIBIGLIM 2 mg	LEK	tablete	2 mg	30 tableta	8,95	Rp	20%
12	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID	STADA Arzneimittel AG	tablete	2 mg	30 tableta,	8,95	Rp	20%
13	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFL-AVENTIS	tablete	2 mg	30 tableta	8,95	Rp	20%

			Groupe					
14	A10BB12	glimepirid	MEGLIMID	KRKA, tovarna zdravil d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	8,95 Rp 20%
15	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	2 mg	30 tableta	8,95 Rp 20%
16	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	3 mg	30 tableta	12,60 Rp 20%
17	A10BB12	glimepirid	DIBIGLIM 3 mg	LEK	tablete	3 mg	30 tableta	12,60 Rp 20%
18	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	BOSNALJEK d.d.	tablete	3 mg	30 tableta	12,60 Rp 20%
19	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID	STADA Arzneimittel AG	tablete	3 mg	30 tableta	12,60 Rp 20%
20	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFL-AVENTIS Groupe	tablete	3 mg	30 tableta	12,60 Rp 20%
21	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	4 mg	30 tableta	17,40 Rp 20%
22	A10BB12	glimepirid	DIBIGLIM 4 mg	LEK	tablete	4 mg	30 tableta	17,40 Rp 20%
23	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID	STADA Arzneimittel AG	tablete	4 mg	30 tableta	17,40 Rp 20%
			<b>VITAMINI</b>					
24	A11CC04	kalcitriol	ROCALTROL	F. HOFFMANN - LA ROCHE Ltd.	kapsula, tvrdla	0,25 meg	100 kapsula	51,00 Rp/Spec 20%
			<b>C BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA</b>					
			<b>C01</b>					
			<b>VAZODILATATORI ZA LIJEĆENJE BOLESTI SRCA</b>					
25	C01DA02	gliceril trinitrat	NITROLINGUAL sprej	G.POHL BOSKAMP GmbH & Co KG	Sublingvalni sprij	0,4 mg/doza	200 doza	10,20 Rp 20%
			<b>C07</b>					
			<b>BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA</b>					
26	C07AA07	sotalol	DAROB mite	ABBOTT INTERNATIONAL LLC	tableta	80 mg	50 tableta	11,70 Rp/Spec 20%
27	C07AB02	metoprolol	METOCOR	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	tableta	50 mg	30 tableta	2,80 Rp 20%
28	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	HEMOFARM	film tableta	50 mg	28 film-tableta	2,60 Rp 20%
29	C07AB02	metoprolol	MATHADOR	BOSNALJEK d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	2,80 Rp 20%
30	C07AB02	metoprolol	CORVITOL 50	BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)	tableta	50 mg	30 tableta	2,80 Rp 20%
31	C07AB02	metoprolol	CORVITOL 100	BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)	tableta	100 mg	30 tableta	5,75 Rp 20%
32	C07AB02	metoprolol	MATHADOR	BOSNALJEK d.d.	tablete	100 mg	30 tableta	5,75 Rp 20%

33	C07AB02	metoprolol	METOCOR d.o.o.	ZADA Pharmaceuticals tableta	100 mg	30 tablet	5,75	Rp	20%	
34	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	HEMOFARM	film tablet	100 mg	30 film-tableta	5,75	Rp	20%
35	C07AB12	nebivolol	NIBEL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	tablete	5 mg	28 tablet	19,75	Rp	20%
36	C07AB12	nebivolol	NEBIVOLOL PLIVA	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	tablete	5 mg	28 tablet	19,75	Rp	20%
37	C07AB12	nebivolol	NEBILLET	BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)	tablete	5 mg	28 tablet	19,75	Rp	20%
	<b>C08</b>			<b>BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA</b>						
38	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	HEMOFARM	film tablet	40 mg	30 film-tableta	1,40	Rp	20%
	<b>C09</b>		<b>LJEKOVI KOJI DJELEJU NA RENIN ANGIOTENZINSKIH SISTEM</b>							
39	C09CA01	losartan	LACIN	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	filmom obložene tablete	25 mg	30 tablet	12,28	Rp	20%
40	C09CA01	losartan	LORISTA	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	filmom obložene tablete	25 mg	28 tablet	11,46	Rp	20%
41	C09CA01	losartan	ERYNORM	HEMOFARM	film tablet	50 mg	28 film-tableta	11,20	Rp	20%
42	C09CA01	losartan	LOSARTAN Genera	Genera	film tablet	50 mg	28 film-tableta	11,20	Rp	20%
43	C09CA01	losartan	TENLOP	BOSNALJEK d.d.	film tablet	50 mg	30 film-tableta	12,00	Rp	20%
44	C09CA01	losartan	LACIN	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	filmom obložene tablete	50 mg	30 tablet	12,00	Rp	20%
45	C09CA01	losartan	LORISTA	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	film tablet	50 mg	28 film-tableta	11,20	Rp	20%
46	C09CA01	losartan	LOTAR	ALKALOID AD	film tablet	50 mg	30 tablet	12,00	Rp	20%
47	C09CA01	losartan	ERYNORM	HEMOFARM	film tablet	100 mg	28 film-tableta	19,55	Rp	20%
48	C09CA01	losartan	LOTAR	ALKALOID AD	film tablet	100 mg	30 tablet	20,95	Rp	20%
49	C09CA01	losartan	LORISTA	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	filmom obložene tablete	100 mg	28 tablet	19,55	Rp	20%
50	C09DA01	losartan, hidrochlorotiazid	LORISTA H	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	filmom obložene tablete	50,0 mg + 12,5 mg	28 filmom obloženih tableta	14,90	Rp	20%
51	C09DA01	losartan, hidrochlorotiazid	LOSARTAN H	Genera	filmom	50,0 mg +	28 filmom	14,90	Rp	20%

		Genera		obložene tablete	12,5 mg obloženih tableta		
52	C09DA01	losartan, hidrochlorotiazid	TENLOPH	BOSNALJEK d.d.	film tableta 50 mg + 12,5 mg film tableta	16,00	Rp 20%
53	C09DA01	losartan, hidrochlorotiazid	LORISTA HD	KRKA, tovorna zdravil, d.d.	filmom obložene tablete 100 mg + 25 mg	28 filmom obloženih	Rp 20%
54	C09DA01	losartan, hidrochlorotiazid	TENLOPH	BOSNALJEK d.d.	film tableta 100 mg + 25 mg	30 film tableta	Rp 20%

III - SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI, IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE

HORMONI ZADNJEVREŽNIJA HIF OFIZE

55	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN	FERRING INTERNATIONAL CENTER SA	tablete	0,2 mg	30 tableta
56	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN	FERRING INTERNATIONAL CENTER SA	sprej	0,1 mg/ml	50 doza

## KORTIOKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

57	H02AB04	metilprednizolon	MEDROL	Pfizer Luxembourg Sarl	tableta 4 mg	30 tableta	4,40
58	H02AB04	metilprednizolon	MEDROL	Pfizer Luxembourg Sarl	tableta 16 mg	50 tableta	26,73
<b>Rp/spec H</b>							

Samo u slučajujevima kongestije nosne sluznice, ozje ili anomalija nosa, nakon operativnog zahvata tumora hipofizne regije i liječenje primarnog noćnog mokrenja, po preporuci specijalista internista, endokrinologa ili pedijatara

Samo za lijećenje centralnog dijabetis insipidusa, po preporuci specijalista internista, endokrinologa ili pedijatara

N - LIJEKOVSKI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

ANTIEPILEPTICI

59	N03AF02	oskarbezapin	<b>TRILEPTAL</b>	NOVARTIS PHARMA Services AG	tablete	300 mg	50 tableta	44,35	Rp/spec N	100%
60	N03AF02	okskarbazepin	<b>EXMAL</b>	BOSNIALJEK d.d.	tablete	300 mg	50 tableta	44,35	Rp/spec N	100%
61	N03AF02	oskarbezapin	<b>TRILEPTAL</b>	NOVARTIS PHARMA Services AG	tablete	600 mg	50 tableta	89,05	Rp/spec N	100%
62	N03AF02	okskarbazepin	<b>EXMAL</b>	BOSNIALJEK d.d.	tablete	600 mg	50 tableta	89,05	Rp/spec N	100%
63	N03AF02	oskarbezapin	<b>TRILEPTAL</b>	NOVARTIS PHARMA Services AG	susp.	60 mg/ml	250 ml	69,35	Rp/spec N	100%
<b>Rp/spec N</b>										
samo za bolesnike sa epilepsijom retrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijalista neurologa ili pedijatara										
64	N03AG01	natrijum valproat	<b>DEPAKINE</b>	SANOFIAVENTIS GROUPE	sirop	300 mg / 5 ml	150 ml	16,50	Rp/spec	100%
<b>N05</b>										
65	N05CF02	zolpidem	ZASAN	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tablet	5 mg	20 film tableta	3,95	Rp	20%

66	N05CF02	zolpidem	SANVAL	LEK	filmom obložene tablete	5 mg	20 tableta	3,95	Rp	20%
67	N05CF02	zolpidem	ZOLSANA	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	filmom obložene tablete	5 mg	20 tableta	3,95	Rp	20%
68	N05CF02	zolpidem	LUNATA	ALKALOID AD	film tablete	5 mg	20 tableta	3,95	Rp	20%
69	N05CF02	zolpidem	LUNATA	ALKALOID AD	film tablete	10 mg	20 tableta	7,05	Rp	20%
70	N05CF02	zolpidem	SANVAL 10mg	LEK	filmom obložene tablete	10 mg	20 tableta	7,05	Rp	20%
71	N05CF02	zolpidem	ZOLSANA	KRKA, tovarna zdravil, d.d.	filmom obložene tablete	10 mg	20 tableta	7,05	Rp	20%
72	N05CF02	zolpidem	ZASAN	ZADA Pharmaceuticals d.o.o.	film tableta	10 mg	20 film tableta	7,05	Rp	20%
<b>LIJEKOVI ZA LIJEĆENJE ASTME</b>										
<b>R03</b>										
73	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR	NOBEL ILAC SANAYIİVE TİCARET A.S.	kapsula, tvrdka	100 mg	30 kapsula	2,85	Rp	20%

Zaključno sa rednim brojem 73 (sedamdesettri).

**Rp** – Lijekovi koje na recept propisuje ovlašteni doktor.

**Rp/Spec** – Lijekovi koje na recept propisuje ovlašteni doktor po preporuci specijaliste odredene grane medicine, koji se have liječenjem stanja i bolesti za koje preporučuje lijek.

**Rp/Spec H-N** - Lijekovi koji se propisuju po posebnoj doktrini.

**912**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članovima 29. i 31. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.11.2012. godine, donosi

**O D L U K U**  
**o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih**

**Član 1.**  
**(Predmet)**

Ovom odlukom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih.

**Član 2.**  
**(Visina sredstava za raspodjelu)**

Raspodjela sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih vršit će se iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu i u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, u ukupnom iznosu do 50.000,00 KM.

**Član 3.**  
**(Definisanje pojmove)**

(1) Pod subvencioniranjem kamata podrazumijeva se odobravanje novčanih sredstava na ime kamata za odobrene kredite za rješavanje stambenih potreba mladih.

(2) Pod rješavanjem stambenih potreba mladih podrazumijeva se kupovina stana/kuće, rekonstrukcija, adaptacija stambenog prostora, izgradnja kuće ili nadzidivanje kolektivnog stambenog objekta.

(3) Članovima porodičnog domaćinstva u smislu ove odluke, smatraju se bračni partner, vanbračni partner (shodno odredbi člana 3. Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine), djeca rođena u braku i van braka, usvojenici i pastorčad.

(4) Invalidom, odnosno članom porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida u smislu ove odluke, smatra se aktivni korisnik prava na invalidinu, na osnovu konačnog rješenja nadležnog organa izdatog u skladu sa važećim federalnim propisima.

(5) Dobitnikom ratnog priznanja i odlikovanja u smislu ove odluke, smatra se lice iz člana 2. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihove porodice („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 70/05).

**Član 4.**  
**(Javni poziv)**

(1) Sredstva za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih dodjeljuju se na osnovu javnog poziva.

(2) Javni poziv se objavljuje u dnevnim novinama, Radio-televiziji Tuzlanskog kantona i na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada).

(3) Prijave na javni poziv za raspodjelu sredstava se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

(4) Prijava za subvencioniranje kamata podnosi se Savjetu za nevladin sektor i pitanja mladih Vlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Savjet).

(5) Podnositelj prijave obavezan je uz prijavu dostaviti dokumentaciju navedenu u Prilogu popisa potrebne dokumentacije koji je sastavni dio ove odluke, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

(6) Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

**Član 5.**  
**(Uslovi)**

Uslovi koje podnositelj prijave za dodjelu sredstava mora ispunjavati su:

- a) da ima manje od navršenih 35 godina života u godini u kojoj podnosi prijavu,
- b) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- c) da ima mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona,
- d) da nema riješeno stambeno pitanje na teritoriji Bosne i Hercegovine,
- e) da posjeduje Ugovor sa bankom o namjenskom kreditu za stambeno zbrinjavanje,
- f) da do momenta podnošenja prijave ima urednu otplatu kredita prema planu otplate,
- g) da u prethodnim godinama nije bio korisnik sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih.

**Član 6.**  
**(Kriteriji za bodovanje)**

Kriteriji za bodovanje i utvrđivanje reda prvenstva podnosioca prijave su:

- a) stručna spremu,
- b) priznati uspjesi u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture,
- c) status po osnovu boračko invalidske i socijalne zaštite, i to:
  - 1) član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog borca i umrlog ratnog vojnog invalida,
  - 2) stepen invalidnosti,
  - 3) dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja,
  - 4) učešće u oružanim snagama,
- d) broj članova porodičnog domaćinstva,
- e) zajednička prijava bračnih partnera.

**Član 7.**  
**(Bodovi po osnovu stručne spreme)**

(1) Bodovi po osnovu stručne spreme ostvaruju se na sljedeći način:

- a) doktor nauka ili završen treći ciklus visokog obrazovanja ..... 20 bodova,
- b) magistar nauka ..... 18 bodova,
- c) magistar specijalist ili završen drugi ciklus visokog obrazovanja ..... 16 bodova,
- d) visoka stručna spremu ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih 240 ECTS bodova ..... 14 bodova,
- e) viša školska spremu ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja u trogodišnjem trajanju sa ostvarenih 180 ECTS bodova ..... 12 bodova,
- f) V stepen stručne spreme ..... 8 bodova,
- g) srednja stručna spremu u četvorogodišnjem trajanju ..... 6 bodova,
- h) srednja stručna spremu u trogodišnjem trajanju ..... 5 bodova.

(2) U okviru kategorije stručna spremu, podnositelj prijave može ostvariti i dodatne bodove po osnovu školskih priznanja, i to:

- a) učenik generacije srednje škole ..... 1,5 bodova,
- b) najviše priznanje univerziteta/Zlatna plaketa univerziteta ..... 1,5 bodova.

(3) Podnositelj prijave može ostvariti bodove samo po jednom od osnova iz stava (1) ovog člana.

(4) Ukoliko je podnositelj prijave ostvario bodove iz stava (2) ovoga člana, isti se dodaju bodovima ostvarenim po osnovu iz stava (1) ovoga člana.

**Član 8.**  
**(Bodovi po osnovu priznatih uspjeha u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture)**

(1) Bodovi po osnovu priznatih uspjeha u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture ostvaruju se na sljedeći način:

- a) dobitnik svjetskih renomiranih priznanja i nagrada u oblasti nauke, umjetnosti, i sporta ..... 20 bodova,  
 1) osvojeno prvo mjesto/nagrada ..... 5 bodova  
 (broj bodova ostvaren po ovom osnovu dodaje se bodovima ostvarenim po osnovu iz tačke a) ovog stava);  
 b) doprinos kroz patente dokazane ili certificirane od strane ovlaštenih institucija i doprinos u nauci, tehnički i tehnologiji kroz inovacije dokazane ili certificirane od ovlaštenih institucija ..... 20 bodova;  
 c) dobitnik evropskih renomiranih priznanja i nagrada u oblasti nauke, umjetnosti i sporta ..... 15 bodova,  
 1) osvojeno prvo mjesto/nagrada ..... 2 boda  
 (broj bodova ostvaren po ovom osnovu dodaje se bodovima ostvarenim po osnovu iz tačke c) ovog stava);  
 d) dobitnik renomiranih priznanja u državnim okvirima u oblasti nauke, umjetnosti i sporta ..... 10 bodova,  
 1) osvojeno prvo mjesto/nagrada ..... 1 bod  
 (broj bodova ostvaren po ovom osnovu dodaje se bodovima ostvarenim po osnovu iz tačke d) ovog stava);  
 e) objavljen udžbenik, odobren od nadležnih institucija za upotrebu u obrazovnim ustanovama:  
 1) samostalno ..... 5 bodova,  
 2) koautorstvo ..... 2 boda.  
 (2) Maksimalan broj bodova koji podnosič prijave može ostvariti po osnovu iz stava (1) tačka e) ovog člana iznosi 10 bodova.  
 (3) Pod renomiranim priznanjima i nagradama u oblasti sporta, u smislu ove odluke, podrazumijevaju se osvojena 1., 2. ili 3. mjesta na Olimpijskim ili Paraolimpijskim igrama, zvaničnim svjetskim ili evropskim prvenstvima organizovanim od strane krovnih međunarodnih asocijacija u odgovarajućoj oblasti sporta, te osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto na zvaničnim međunarodnim i državnim takmičenjima organizovanim od strane međunarodnih i državnih saveza članica Međunarodnog olimpijskog komiteta ili Sport Accorda.

**Član 9.****(Bodovi po osnovu statusa boračko-invalidske i socijalne zaštite)**

- Bodovi po osnovu statusa boračko-invalidske i socijalne zaštite ostvaruju se na sljedeći način:
- a) član porodice šehida, pognulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida..... 10 bodova;  
 b) stepen invalidnosti  
 1) za invalide sa 60% invaliditeta ..... 5 bodova;  
 2) za svakih narednih 10% invaliditeta dodaje se ..... 5 bodova;  
 c) dobitnici ratnog priznanja i odlikovanja ..... 10 bodova;  
 d) učešće u oružanim snagama RBiH  
 1) branilac koji je stupio u Oružane snage RBiH od 18.09. 1991. godine do 31.12. 1992. godine (dobrovoljac i veteran) i ostao neprekidno do 23.12. 1995. godine ..... 10 bodova,  
 2) za svaku godinu učešća u Oružanim snagama RBiH ..... 2 boda;  
 3) za svaku nepunu godinu učešća u Oružanim snagama RBiH, pod uslovom da to iznosi najmanje tri mjeseca ..... 1 bod.

**Član 10.****(Bodovi po osnovu broja članova porodičnog domaćinstva)**

Za svakog člana porodičnog domaćinstva, uključujući podnosiča prijave ..... 3 boda.

**Član 11.**  
**(Zajednička prijava bračnih partnera)**

- (1) Bračni partneri mogu se javiti na javni poziv isključivo zajedničkom prijavom.  
 (2) U slučaju da oba bračna partnera posjeduju ugovor o kreditu, potrebno je odrediti nosioca prijave i o istom dostaviti izjavu potpisanoj od strane oba bračna partnera.  
 (3) Nositelj prijave obavezno i za bračnog partnera dostavlja dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih ovom odlukom, osim dokumentacije iz člana 5. stav (1) tačka f) ove odluke.  
 (4) Broju bodova koje ostvari nositelj prijave dodaje se jedna trećina bodova koje ostvari njegov bračni partner.

**Član 12.**  
**(Dodata sredstava i utvrđivanje reda prvenstva)**

- (1) Dodjela sredstava vršiće se po utvrđenoj rang listi do visine raspoloživih sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.  
 (2) Pojedinačni iznos sredstava na ime subvencioniranja kamata jednak je ukupnom iznosu kamate obračunate u 12 uzastopnih mjesecišnih rata prema planu otplate, počev od 01.01.2013. godine, s tim da pojedinačni iznos sredstava ne može preći iznos od 3.000,00 KM.  
 (3) U slučaju jednakog broja bodova prednost na rang listi se daje podnosiocu prijave koji je ostvario veći broj bodova prema redoslijedu kriterija iz člana 6. ove odluke.

**Član 13.**  
**(Postupak dodjele sredstava)**

- (1) Savjet po prijemu prijave provjerava da li podnosič prijave ispunjava uslove propisane članom 5. ove odluke.  
 (2) Savjet vrši bodovanje prijave podnosiča koje ispunjavaju uslove po svakom od kriterija za bodovanje utvrđenih članom 6. ove odluke, sačinjava i dostavlja Vladi prijedlog rang liste kandidata (podnosiča prijave) za raspodjelu sredstava.

**Član 14.**  
**(Realizacija sredstava)**

- (1) Korisnik sredstava iz Programa raspodjele sredstava će Savjetu dostavljati dokaz o uplati rate (glavnice i kamate) za svaka tri mjeseca, nakon čega će Vlada dati nalog za uplatu novčanih sredstava na račun korisnika sredstava u visini naznačene tromjesečne kamate.

(2) Subvencioniranje kamate će se realizovati samo po urednoj uplati glavnice rate za koju se vrši subvencija.

**Član 15.**  
**(Završne odredbe)**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
 Federacija Bosne i Hercegovine  
 TUZLANSKI KANTON  
 V L A D A  
 Broj: 02/I-14-25593/12  
 Tuzla, 19.11.2012.godine

PREMIJER KANTONA  
 Sead Čaušević, v.r.

## PRILOG

### **POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE UZ ZAHTJEV ZA DODJELU SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010024 – SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH**

#### **OBAVEZNA DOKUMENTACIJA**

Redni broj:	Naziv dokumenta	Nadležni organ/Institucija
1.	CIPS obrazac PBA 3	Ministarstvo unutrašnjih poslova
2.	Izjava podnosioca prijave da on ili članovi porodičnog domaćinstva nisu nosioci stanarskog prava, vlasnici stana ili useljive porodične kuće na teritoriji Bosne i Hercegovine do dana zaključenja ugovora o kreditu za stambeno zbrinjavanje	Ovjera izvršena od strane nadležne općinske službe ili notara
3.	Ugovor sa bankom o namjenskom kreditu za stambeno zbrinjavanje sa Planom otplate kredita	Banka
4.	Potvrda da do momenta podnošenja prijave postoji uredna otplata kredita (treba da sadrži i slijedeće podatke: ime i prezime podnosioca prijave, JMBG, broj ugovora o namjenskom kreditu za stambeno zbrinjavanje, broj banke i broj partije podnosioca prijave)	Banka
5.	Izvod iz matične knjige vjenčanih	Nadležna općinska služba
6.	Izjava o postojanju vanbračne zajednice u periodu dužem od tri godine, ukoliko nema zajednički stečene djece, potvrđena od strane dva svjedoka	Ovjera izvršena od strane nadležne općinske službe ili notara

**NAPOMENA:** Dokumentaciju pod tačkama 3. i 4. Obavezne dokumentacije, podnositelj prijave predaje u neovjerenoj kopiji. Podnosioci prijave koji budu obuhvaćeni Programom raspodjele sredstava, dužni su u roku od tri dana tražene dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

#### **DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE PRIJAVE**

Redni broj:	Naziv dokumenta	Nadležni organ/Institucija
1.	Dokaz o stručnoj spremi (Diploma, Uvjerenje, Svjedodžba)	Nadležna obrazovna ustanova Napomena: Ukoliko se radi o inostranoj obrazovnoj ispravi, podnositelj prijave obavezan je uz ovjerenu kopiju iste dostaviti i odgovarajuće rješenje o nostrifikaciji, odnosno stručnom priznavanju, izdato od strane nadležnog Ministarstva.
2.	Dokaz o školskim priznanjima (učenik generacije srednje škole, najviše priznanje univerziteta/Zlatna plaketa univerziteta)	Nadležna obrazovna ustanova
3.	Dokaz o postignutim uspjesima u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture	Sportski savez BiH ili granski sportski savez organizovan na nivou države, Akademija nauka i umjetnosti BiH, nadležna institucija koja je odobrila udžbenik za upotrebu u obrazovnim ustanovama. Napomena: Dokaz izdat od strane Sportskog saveza BiH ili granskog sportskog saveza organizovan na nivou države mora da sadrži podatke iz kojih se vidi da je 1., 2. ili 3. mjesto osvojeno na Olimpijskim ili Paraolimpijskim igrama, zvaničnim svjetskim ili evropskim prvenstvima organizovanim od strane krovnih međunarodnih asocijacija u odgovarajućoj oblasti sporta, odnosno da je 1., 2. ili 3. mjesto osvojeno na zvaničnim međunarodnim i državnim takmičenjima organizovanim od strane međunarodnih i državnih saveza članica Međunarodnog olimpijskog komiteta ili Sport Accorda.
4.	Za invalida, člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida – rješenje o priznatom pravu na invalidinu	Nadležna služba boračko invalidske zaštite/Centar za socijalni rad
5.	Za dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja – odgovarajuće Uvjerenje	Nadležni odjel odbrane ili organ koji je izdao priznanje
6.	Za demobilisanog branioca – uvjerenje o plaćama pripadnika u OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadležni odjel odbrane	Odjel odbrane
7.	Izjava – kućna lista	Ovjera izvršena od strane nadležne općinske službe
8.	Izjava o određivanju nosioca prijave (zajednička prijava)	

**913**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11) i člana 38. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 23.11.2012. godine, d o n o s i

## **O D L U K U**

**o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila**

**Član 1.**

Ovom odlukom se utvrđuju uslovi, kriteriji, način i postupak dodjele namjenskih sredstava za programe i projekte iz oblasti saobraćaja-namjenska sredstva - potrošačka jedinica 220100001, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

**Član 2.**

Sredstva se dodjeljuju neprofitnim organizacijama koje imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

Sredstva iz člana 1. ove odluke se dodjeljuju u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona i Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona.

**Član 3.**

Dodjela sredstava neprofitnim organizacijama vršit će se isključivo po javnom pozivu.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju udruženja koja su registrovana u Ministarstvu pravosuda i uprave Tuzlanskog kantona kao i udruženja koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou.

Djelatnost udruženja mora da se odnosi i na edukaciju djece i odraslih iz oblasti saobraćaja, povećanje bezbjednosti saobraćaja ili unapređenja nivoa prijevoza putnika, zaštite životne okoline, te promocije i organizacije sportskih takmičenja i manifestacija iz oblasti saobraćaja, a koje imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Kantona.

**Član 4.**

U skladu sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti broj: 02/1-14-22092/12 od 12.10.2012. godine, a nakon razmatranja prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava, odnosno sufinansiranju programa i projekata i utvrđivanja da li su ispunjeni kriteriji utvrđeni ovom odlukom, Ministarstvo će donijeti odluku o dodjeli sredstava.

**Član 5.**

Sredstva se raspodjeljuju za projekte iz oblasti saobraćaja koji se odnose na:

- edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa,
- edukaciju vozača po pitanju zaštite čovjekove okoline i smanjenja emisije izdulvnih gasova,
- promociju i organizaciju biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija,
- povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja,
- unapređenje nivoa usluge kod prijevoza putnika,
- obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja (dan vozača i automehaničara, dani bez vozila) i drugo.

**Član 6.**

Udruženja su dužna dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova:

1. rješenje o upisu u Registar udruženja kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona ili drugog nadležnog organa u Bosni i Hercegovini,
2. uvjerenje o poreznoj registraciji,
3. projekat ovjeren i potpisani od strane podnosioca.

Dokumenti se prilaže u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 (šest) mjeseci računajući od dana objavljanja javnog poziva.

**Član 7.**

Projekti udruženja, koji će se uzeti u razmatranje treba da sadrže sljedeće podatke:

- naziv i opis projekta,
- oblast saobraćaja na koju se odnosi projekat,
- ciljeve projekta,
- vrste aktivnosti koje će se provesti da bi se postigli postavljeni ciljevi,
- podaci o uključenosti volontera u projekat,
- ukoliko postoji partnerstvo, naziv partnera - druga neprofitna organizacija ili institucija iz javnog sektora sa dokazom o partnerstvu (ugovor i slično),
- očekivani rezultati,
- rok realizacije projekta i
- specifikacija troškova sa visinom sredstava koja se potražuju od Ministarstva (navesti detaljnu specifikaciju).

**Član 8.**

Prijedlog raspodjele sredstava udruženjima daje komisija imenovana od strane ministra, cijeneći pri tome ukupan broj bodova utvrđenih na osnovu sljedećih kriterija:

- oblast saobraćaja (eduksija, organizacija manifestacija, obilježavanje značajnih datuma),
- rok realizacije projekta,
- veličina ciljne grupe obuhvaćene projektom,
- uključenje većeg broja volontera,
- partnerski odnos sa drugom neprofitnom organizacijom ili institucijom iz javnog sektora u realizovanju projekta.

Način bodovanja će se utvrditi posebnim aktom koji donosi komisija.

Neće se uzeti u razmatranje prijave udruženja:

- koja ne dostave dokumentaciju za dokazivanje ispunjavanja uslova iz člana 6. ove odluke i koja ne razrade projekt kako je definisano članom 7. Odluke,
- čiji su projekti, programi, aktivnosti napravljeni samo u korist članova udruženja.

Udruženja imaju pravo na javni poziv prijaviti najviše dva projekta.

Ukupna vrijednost pojedinačnog projekta za koji se traže sredstva ne smije preći iznos od 10.000 KM.

**Član 9.**

Nadzor nad korištenjem odobrenih sredstava kontinuirano će vršiti ovlašteni službenici Ministarstva i komisija koju svojom odlukom imenuje ministar.

**Član 10.**

Javni poziv za dodjelu sredstava se objavljuje u dnevnim novinama „Oslobodenje“, na zvaničnoj web stranici Vlade Kantona i na RTV TK.

Dinamika realizovanja sredstava prema usvojenom Programu raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za obavljene tehničke

preglede vozila bit će definisana odlukom o dodjeli sredstava i ugovorom koji će Ministarstvo zaključiti sa korisnicima sredstava.

### Član 11.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-27-25297/12  
Tuzla, 23.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**914**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 37. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 3/12) Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.11.2012. godine, donosi:

### ODLUKU

**o izmjenama Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije 21010006 – „Podrška razvoju Kantona“**

Član 1.

U Odluci o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije 21010006 – „Podrška razvoju Kantona“ („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 6/12) član 3. mijenja se i glasi:

Sredstva iz člana 2. tačka a) raspoređuju se za sljedeće namjene:  
 a) sufinansiranje troškova za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda do ..... 317.000,00 KM  
 b) subvencija za podršku udruženjima koja se bave promocijom i razvojem poduzetništva do ..... 142.000,00 KM  
 c) subvencije za podršku asocijacijama obrtnika TK do ..... 15.000,00 KM  
 d) sufinansiranje programa/projekta Udrženja inovatora do ..... 18.000,00 KM  
 e) subvencija za podršku udruženjima koja svojim programima/projektima potiču tradicionalna i rijetka zanimanja do ..... 9.000,00 KM  
 f) subvencija ženama poduzetnicama za korištenje konsultantskih usluga do ..... 20.000,00 KM  
 g) subvencija za projekte koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na području Tuzlanskog kantona do ..... 72.000,00 KM  
 h) subvencioniranje kamata po kreditima za rast i razvoj MSP i obrta do ..... 72.623,00 KM  
 i) subvencioniranje kamata po kreditima za potporu novoosnovanim subjektima MSP i obrta do ..... 6.583,00 KM.

### Član 2.

U članu 9. stav (1) mijenja se i glasi:

“(1) Sredstva iz člana 3. tačka f) ove odluke, predviđena za „subvenciju ženama poduzetnicama za korištenje konsultantskih usluga“ mogu se dodjeljivati MSP i obrticama sa sjedištem na prostoru Kantona u većinskom vlasništvu žena (preko 50%).”

U istom članu stav 3. mijenja se i glasi:

“(3) Ciljevi koji se žele postići: podrška jačanju ženskog poduzetništva, povećanje konkurentnosti subjekata MSP i obrta, poticanje transfera znanja i tehnologija.”

### Član 3.

Član 10. mijenja se i glasi:

“(1) Sredstva iz člana 3. tačka g) ove odluke, predviđena za „subvencija za projekte koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na području Tuzlanskog kantona“, mogu se dodjeljivati udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama, sa sjedištem na području Kantona, koji pružaju podršku MSP i obrticima.

(2) Namjena sredstava: subvencioniranje troškova organizacije sajmova, okruglih stolova, konferencijskih seminara, takmičenja i sličnih aktivnosti, kao i podrška organizatorima zajedničkih nastupa poduzetnika na spomenutim skupovima, koji svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta na TK.

(3) Ciljevi koji se žele postići: promocija poduzetništva na TK, predstavljanje MSP i obrta, podizanje poduzetničkog duha na TK uopšte a naročito među mlađima, promocija „dobrih“ primjera poduzetničkih poduhvata i sl.

(4) Odabir korisnika vrši Ministarstvo, putem javnog poziva.

(5) Kriteriji, mjerila i postupak dodjele sredstava utvrđuju se posebnim pravilnikom kojeg donosi Ministarstvo.”

### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-02-25448/12  
Tuzla, 19.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**915**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11) i članova 29. i 40. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 23.11.2012. godine, donosi

### ODLUKU

**o izmjenama Odluke o utvrđivanju kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije - 24010004 „Nauka“ za 2012. godinu**

“Nauka” za 2012. godinu

### Član 1.

U Odluci o utvrđivanju kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije - 24010004 „Nauka“ za 2012. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/12), u članu 3. stav (1), alineje 3. i 4. mijenjaju se i glase:

„3. troškovi izrade i odbrane doktorskih disertacija sa 30%,  
4. troškovi izrade i odbrane magistarskih radova sa 15%,“.

### Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-38-025879/12  
Tuzla, 23.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**916**

Na osnovu člana 21. stav (2) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica - prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 23.11.2012. godine, donosi

**O D L U K U**  
**o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova,  
kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i  
članovima njihovih porodica**

**Član 1.**

(1) U Odluci o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/12) u članu 6. stavu (1), u tački e), iza riječi „temelju“ stavlja se zarez i briše se slovo „i“.

(2) U tački f), na kraju teksta, umjesto tačke stavlja se zarez, te se iza tačke f) dodaju nove tačke g), h) i i), koje glase:

- „g) je redovan student visokoškolske ustanove sa prosjekom ocjena najmanje 9,00,
- h) je redovan učenik srednje škole sa prosjekom 5,00,
- i) je redovan učenik srednje škole i ima prosjek ocjena ispod 3,00“.

**Član 2.**

(1) U članu 8., u stavu (2), tačka c) mijenja se i glasi: „c) prosjek ocjena od 3,00 - 3,40 ..... 10 bodova“

(2) U istom stavu tačka d) se briše.

(3) U stavu (3), tačka c) mijenja se i glasi:

„c) prosjek ocjena od 3,00 - 3,40 ..... 10 bodova“

(4) U istom stavu tačka d) se briše.

**Član 3.**

U članu 15., u stavu (4), broj „15“ zamjenjuje se brojem „5“.

**Član 4.**

(1) U članu 16., u stavu (2), riječ „osam“ zamjenjuje se riječju „pet“.

(2) U istom stavu tačka b) mijenja se i glasi:  
„b) dva zajednička predstavnika kantonalnih boračkih saveza:  
PŠ-PB, RVI, DB i dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja i  
Koordinacija tijela Hrvatskih udruga HVO SOLI Tuzla.“.

**Član 5.**

(1) U Prilogu odluke „Popis potrebne dokumentacije uz zahtjev za dodjelu stipendija braniocima i članu njihovih porodica“, redni broj 5. mijenja se i glasi:

5.	uvjerenje iz ispostave porezne uprave za sve nezaposlene članove domaćinstva kao dokaz o statusu nezaposlenosti, (original ili ovjerena fotokopija),	Porezna uprava FBiH Ispostave porezne uprave
----	--	---

(2) U Prilogu odluke pod rednim brojem 8., u koloni „Naziv dokumenta“, u zagradi se ispred riječi „ili“ dodaje riječ „i“.

(3) U Prilogu odluke, pod rednim brojem 12., u koloni „Organ koji izdaje dokument“, riječ „daka“ zamjenjuje se riječju „studenata“.

(3) U Prilogu odluke iza rednog broja 13., dodaje se novi redni broj 14., koji glasi:

14.	uvjerenje o redovnom školovanju/studiranju (original ili ovjerena fotokopija) u slučaju da se iz jedne porodice istovremeno redovno školuje više od jednog studenta/učenika	Ustanove visokog / srednjeg obrazovanja
-----	---	---

**Član 6.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-41-26075/12  
Tuzla, 23.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**917**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članovima 29. i 31. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, donosi

**O D L U K U**

**o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava**

**I.**

U Programu rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/12 i 11/12, broj: 02/1-14-22803/12 od 12.10.2012. godine i broj: 02/1-14-23541/12 od 18.10.2012. godine), tačka I. mijenja se i glasi:

„Sredstva planirana Budžetom Tuzlanskog kantona za 2012. godinu na potrošačkoj jedinici 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, djelimično se raspoređuju na sljedeći način:

R.br.	Korisnik sredstava	Namjena sredstava	Iznos sredstava (KM)	Ekon. Kod
1.	<b>Ministarstvo pravosuda i uprave</b>	1. Rekonstrukcija elektro instalacija u zgradi Općinskog суда u Tuzli	50.000,00	821600
		2. Naknada za povećanje priključne snage poslovног objekta Općinskog суда u Živinicama sa naponskog nivoa 0,4 kW na 122 kW	31.831,02	821600
2.	<b>JU OŠ "Bukinje" Tuzla 24020045</b>	Rekonstrukcija podstanice	41.970,75	821600
3.	<b>JU OŠ "Miladije" Tuzla 24020040</b>	Izgradnja podstanice u PŠ Solana	13.196,23	821200
4.	<b>JU OŠ "Malešići" Gračanica 24020081</b>	Rekonstrukcija kanalizacione mreže i tri mokra čvora	22.000,00	821600
5.	<b>JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac 24020008</b>	Tehnički prijem novoizgrađenog objekta	1.678,24	821200
6.	<b>JU Osnovna muzička škola Tuzla 24020060</b>	Izrada pregradnih zidova u učionicama JU OŠ "Centar" Tuzla radi organizovanja individuale nastave	9.000,00	821500
7.	<b>JU Druga osnovna škola Gračanica 24020072</b>	Izgradnja centralnog grijanja u PŠ Pribava	17.000,00	821200
8.	<b>Vlada TK 11010001</b>	Nabavka zgrade u ul. Rudarska 65. Tuzla putem prenosa prava raspolaganja i trajnog prava korištenja, uz naknadu	1.242.381,50	821200
		Nabavka GPS navigacije za auto – mobilni uređaj	500,00	821300
9.	<b>Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa 12010001</b>	Nabavka opreme za informatizaciju rada Vlade Tuzlanskog kantona	38.160,00	821300
10.	<b>Ministarstvo prostornog uredenja i zaštite okolice 18010001</b>	Izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž "Konjuh" za period 2010 - 2030	38.827,90	821500
11.	<b>Ministarstvo finansija</b>	1. Nabavka računarske opreme: - Brend PC sa LC monitorm i sa licenciranom operativnim sistemom, 16 kom - LC Monitor, 5 kom - HP Laser Jet, 5kom - UPS APC 500-650VA, 40 kom - Skener, 1kom	29.650,00	821300
		2. Nadogradnja servera mat.i osn.sred za potrebe RAS-a	1.100,00	821300
		3. Nabavka polica za arhivu	7.000,00	821300
		4. Antivirusna zaštita- produženje licenci za program Kaspersky Anti-Virus	2.000,00	821500
12.	<b>Ministarstvo razvoja i poduzetništva</b>	Nabavka uredske opreme	2.600,00	821300
13.	<b>Skupština TK 10010001</b>	Zamjena mjerača toplotne energije	2.808,00	821600
14.	<b>Neraspoređena sredstva</b>		68.125,53	821200
15.	<b>Neraspoređena sredstva</b>		220.990,00	821300
16.	<b>Neraspoređena sredstva</b>		172,10	821500
17.	<b>Neraspoređena sredstva</b>		1.390,23	821600
	<b>Ukupno:</b>		<b>1.842.381,50</b>	

**II.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-14-24967/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**918**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članovima 29. i 31. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.11.2012. godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava**

**I.**

U Programu rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/12 i 11/12, broj: 02/1-14-22803/12 od 12.10.2012. godine, broj: 02/1-14-23541/12 od 18.10.2012. godine i broj: 02/1-14-24967/12 od 01.11.2012. godine), tačka I. mijenja se i glasi:

"Sredstva planirana Budžetom Tuzlanskog kantona za 2012. godinu na potrošačkoj jedinici 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, djelimično se raspoređuju na sljedeći način:

R.br.	Korisnik sredstava	Namjena sredstava	Iznos sredstava (KM)	Ekon. Kod
1.	<b>Ministarstvo pravosuda i uprave</b>	1. Rekonstrukcija elektro instalacija u zgradi Općinskog судu u Tuzli	50.000,00	821600
		2. Naknada za povećanje priključne snage poslovnog objekta Općinskog судa u Živinicama sa naponskog nivoa 0,4 kW na 122 kW		821600
		3. Nabavka službenih vozila za Općinske sudove u Lukavcu i Banovićima	50.000,00	821300
2.	<b>JU OŠ "Bukinje" Tuzla 24020045</b>	Rekonstrukcija podstanice	41.970,75	821600
3.	<b>JU OŠ "Miladije" Tuzla 24020040</b>	Izgradnja podstanice u PŠ Solana	13.196,23	821200
4.	<b>JU OŠ "Malešići" Gračanica 24020081</b>	Rekonstrukcija kanalizacione mreže i tri mokra čvora	22.000,00	821600
5.	<b>JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac 24020008</b>	Tehnički prijem novoizgradenog objekta	1.678,24	821200
6.	<b>JU Osnovna muzička škola Tuzla 24020060</b>	Izrada pregradnih zidova u učionicama JU OŠ "Centar" Tuzla radi organizovanja individuale nastave	9.000,00	821500
7.	<b>JU Druga osnovna škola Gračanica 24020072</b>	Izgradnja centralnog grijanja u PŠ Pribava	17.000,00	821200
8.	<b>Vlada TK 11010001</b>	Nabavka zgrade u ul. Rudarska 65. Tuzla putem prenosa prava raspolažanja i trajnog prava korištenja, uz naknadu	1.242.381,50	821200
		Nabavka GPS navigacije za auto – mobilni uređaj	500,00	821300
9.	<b>Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa 12010001</b>	Nabavka opreme za informatizaciju rada Vlade Tuzlanskog kantona	38.160,00	821300
10.	<b>Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline 18010001</b>	Izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž "Konjuh" za period 2010 – 2030.	38.827,90	821500
11.	<b>Ministarstvo finansija</b>	1. Nabavka računarske opreme: - Brend PC sa LC monitorm i sa licenciranim operativnim sistemom, 16 kom - LC Monitor, 5 kom - HP Laser Jet, 5kom - UPS APC 500-650VA, 40 kom - Skener, 1kom	29.650,00	821300
		2. Nadogradnja servera mat.i osn.sred za potrebe RAS-a	1.100,00	821300
		3. Nabavka polica za arhivu	7.000,00	821300
		4. Antivirusna zaštita- produženje licenci za program Kaspersky Anti-Virus	2.000,00	821500
12.	<b>Ministarstvo razvoja i poduzetništva</b>	Nabavka uredske opreme	2.600,00	821300
13.	<b>Skupština TK 10010001</b>	Zamjena mjerača toplotne energije	2.808,00	821600
14.	<b>Neraspoređena sredstva</b>		68.125,53	821200
15.	<b>Neraspoređena sredstva</b>		170.990,00	821300
16.	<b>Neraspoređena sredstva</b>		172,10	821500
17.	<b>Neraspoređena sredstva</b>		1.390,23	821600
	<b>Ukupno:</b>		<b>1.842.381,50</b>	

**II.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-14-26094/12  
Tuzla, 19.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA

Sead Čaušević, v.r.

**919**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 20. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, d o n o s i

Tuzlanskog kantona», broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.11.2012. godine, d o n o s i

## **O D L U K U**

**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda  
u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu**

### I.

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 3/12) u okviru razdjela 24 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 1.200,00 KM.

### II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način: na teret potrošačkog mjesto:

24030014 – JU Građevinsko – geodetska škola Tuzla  
sa ekonomskog koda:

- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge	1.200,00 KM
---	-------------

u korist potrošačkog mjesto:

24030021 – JU MS Rudarska škola Tuzla na ekonomski kod:	- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge	1.200,00 KM
--	---	-------------

### III.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, JU Građevinsko – geodetska škola Tuzla i JU MS Rudarska škola Tuzla.

### IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-14-23161/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-14-25609/12  
Tuzla, 19.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**920**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 20. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu («Službene novine

### 921

Tuzlanskog kantona», broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, d o n o s i

## O D L U K U

### o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

#### I.

Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, za sufinansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu 7.350,00 KM, dodijeljene od strane Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

#### II.

Donacija iz tačke I. ove odluke usmjerava se u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u dijelu plana prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu, za sljedeća potrošačka mjesta po navedenim iznosima:

Potrošačko mjesto	Naziv	Iznos
15010001	Ministarstvo pravosuda i uprave	1.750,00
15030002	Općinski sud Živinice	700,00
24020052	OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	350,00
24020053	OŠ "Slavinovići" Tuzla	2.100,00
24020070	OŠ "Teočak" Teočak	700,00
24030034	MSŠ Sapna	350,00
15010003	Disciplinski centar za maloljetnike	1.400,00
<b>U K U P N O :</b>		<b>7.350,00</b>

#### III.

Za iznos sredstava iz tačke I. ove odluke izvršit će se povećanje plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava na ekonomskom kodu 613900 - ugovorene i druge posebne usluge, za sljedeća potrošačka mjesta po navedenim iznosima:

Potrošačko mjesto	Naziv	Iznos
15010001	Ministarstvo pravosuda i uprave	1.750,00
15030002	Općinski sud Živinice	700,00
24020052	OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	350,00
24020053	OŠ "Slavinovići" Tuzla	2.100,00
24020070	OŠ "Teočak" Teočak	700,00
24030034	MSŠ Sapna	350,00
15010003	Disciplinski centar za maloljetnike	1.400,00
<b>U K U P N O :</b>		<b>7.350,00</b>

#### IV.

Zadužuju se budžetski korisnici iz tačaka II. i III. da sredstva iz tačke I. ove odluke utroše do 31.12.2012. godine.

#### V.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i budžetski korisnici iz tačaka II. i III. ove odluke.

#### VI.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-14-24590-1/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

## 922

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 11. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.11.2012. godine, d o n o s i

## O D L U K U

### o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

#### I.

Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, za finansiranje pripravnika volontera, OŠ "Rapatnica" Srebrenik, potrošačko mjesto – 24020038 u iznosu 4.525,98 KM, dodijeljene od strane Općine Srebrenik.

#### II.

Donacija iz tačke I. ove odluke usmjerava se u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u dijelu plana prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu.

Za iznos sredstava iz tačke I. ove odluke izvršit će se povećanje plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava na potrošačkom mjestu 24020038 – JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik, ekonomski kod: 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge – u iznosu 4.525,98 KM.

#### III.

Zadužuje se JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik da sredstva iz tačke I. ove odluke utroši do 31.12.2012. godine.

#### IV.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta i JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik.

#### V.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-14-24590-1/12  
Tuzla, 19.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA

Sead Čaušević, v.r.

## 923

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 11. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.11.2012. godine, d o n o s i

## O D L U K U

### o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

#### I.

Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, za sufinansiranje troškova preseljenja JU Osnovne Muzičke škole Tuzla i adaptacije prostora JU OŠ "Centar", za JU Osnovna Muzička škola Tuzla, potrošačko mjesto – 24020060 u iznosu 7.000,00 KM, dodijeljene od strane Općine Tuzla.

**II.**

Donacija iz tačke I. ove odluke usmjerava se u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u dijelu plana prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu.

Za iznos sredstava iz tačke I. ove odluke izvršit će se povećanje plana rashoda i izdataku u dijelu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava na potrošačkom mjestu 24020060 – JU Osnovna Muzička škola Tuzla, ekonomski kod: 821500 – Nabavka stalnih sredstava u obliku prava – u iznosu 7.000,00 KM.

**III.**

Zadužuje se JU Osnovna Muzička škola Tuzla da sredstva iz tačke I. ove odluke utroši do 31.12.2012. godine.

**IV.**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta i JU Osnovna Muzička škola Tuzla.

**V.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON  
V L A D A

Broj: 02/1-14-24590-2/12  
Tuzla, 19.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA

Sead Čaušević, v.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON  
V L A D A

Broj: 02/1-14-24590-3/12

Tuzla, 19.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA

Sead Čaušević, v.r.

**925**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 11. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.11.2012. godine, d o n o s i

**ODLUKU**

**o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu**

**I.**

Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, za sufinansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu 12.600,00 KM, dodijeljene od strane Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

**II.**

Donacija iz tačke I. ove odluke usmjerava se u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u dijelu plana prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu, za sljedeća potrošačka mesta po navedenim iznosima:

Potrošačko mjesto	Naziv	Iznos
20010001	Ministarstvo za boračka pitanja	1.050,00
12010001	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	1.050,00
13010001	Ministarstvo industrije, energetike i rудarstva	350,00
16010001	Ministarstvo finansija	350,00
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	2.800,00
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	700,00
24020010	JUOŠ "Mehmed-beg Kapetanović" Srnice Donje, Gradačac	350,00
24020015	JU OŠ "Tojišći" Kalesija	700,00
24020036	JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	350,00
24020043	JU OŠ "Međan" Tuzla	700,00
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	350,00
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	1.400,00
24020032	JU OŠ "Špionica" Srebrenik	350,00

**ODLUKU**

**o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu**

**I.**

Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, za finansiranje projekta "Škola za 21. stoljeće – opremanje kabineta računarskom opremom", JU Mješovita srednja škola Kalesija, potrošačko mjesto – 24030005 u iznosu 5.000,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

**II.**

Donacija iz tačke I. ove odluke usmjerava se u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u dijelu plana prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu.

Za iznos sredstava iz tačke I. ove odluke izvršit će se povećanje plana rashoda i izdataku u dijelu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava na potrošačkom mjestu 24030005 – JU Mješovita srednja škola Kalesija, ekonomski kod: 821300 – Nabavka opreme – u iznosu 5.000,00 KM.

**III.**

Zadužuje se JU Mješovita srednja škola Kalesija da sredstva iz tačke I ove Odluke utroši do 31.12.2012. godine.

24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	1.050,00
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	350,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	350,00
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	350,00

U K U P N O:	12.600,00
--------------	-----------

**III.**

Za iznos sredstava iz tačke I. ove odluke izvršit će se povećanje plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava na ekonomskom kodu 613900- Ugovorene i druge posebne usluge, za sljedeća potrošačka mjesta po navedenim iznosima:

Potrošačko mjesto	Naziv	Iznos
20010001	Ministarstvo za boračka pitanja	1.050,00
12010001	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	1.050,00
13010001	Ministarstvo industrije, energetike i rудarstva	350,00
16010001	Ministarstvo finansija	350,00
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	2.800,00
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	700,00
24020010	JUOŠ "Mehmed-beg Kapetanović" Smice Donje, Gradačac	350,00
24020015	JU OŠ "Tojišići" Kalesija	700,00
24020036	JU OŠ "Podoraše" Srebrenik	350,00
24020043	JU OŠ "Međan" Tuzla	700,00
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	350,00
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	1.400,00
24020032	JU OŠ "Špionica" Srebrenik	350,00
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	1.050,00
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	350,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	350,00
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	350,00

U K U P N O:	12.600,00
--------------	-----------

**IV.**

Zadužuju se budžetski korisnici iz tačaka II. i III ove odluke da sredstva iz tačke I. ove odluke utroše do 31.12.2012. godine.

**V.**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac.

**VI.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-14-25508-2/12  
Tuzla, 19.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**926**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 11. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.11.2012. godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o usmjeravanju neplanirane donacije u**  
**Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu**

**I.**

Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, za sufinansiranje izrade monografije, JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac, potrošačko mjesto – 24030004 u iznosu 500,00 KM, dodijeljene od strane CIMOS TMD Gradačac.

**II.**

Donacija iz tačke I. ove odluke usmjerava se u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u dijelu plana prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu.

Za iznos sredstava iz tačke I. ove odluke izvršit će se povećanje plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava na potrošačkom mjestu 24030004 – JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac, ekonomski kod: 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge – u iznosu 500,00 KM.

**III.**

Zadužuje se JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac da sredstva iz tačke I. ove odluke utroši do 31.12.2012. godine.

**IV.**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac.

**V.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-14-25508-2/12  
Tuzla, 19.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**927**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 11. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.11.2012. godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o usmjeravanju neplanirane donacije u**  
**Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu**

**I.**

Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, za sufinansiranje projekta "Razvoj tolerancije kroz druženje i sport", JU Gimnazija "Mustafa

Novalić" Gradačac, potrošačko mjesto – 24030004 u iznosu 3.702,00 KM, dodijeljene od strane Američke Ambasade.

## II.

Donacija iz tačke I. ove odluke usmjerava se u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u dijelu plana prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu.

Za iznos sredstava iz tačke I. ove odluke izvršit će se povećanje plana rashoda i izdataku u dijelu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava na potrošačkom mjestu 24030004 – JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac, ekonomski kodovi: 613100 - Putni troškovi - u iznosu 532,00 KM, 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - u iznosu 365,71 KM, 613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva - u iznosu 274,29 KM, 613600 - Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine - u iznosu 400,00 KM, 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge – u iznosu 2.130,00 KM.

## III.

Zadužuje se JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac da sredstva iz tačke I. ove odluke utroši do 31.12.2012. godine.

## IV.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac.

## V.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-14-25508-3/12  
Tuzla, 19.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava na potrošačkom mjestu 24030006 – JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj, ekonomski kod: 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge – u iznosu 1.200,00 KM.

## III.

Zadužuje se JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj da sredstva iz tačke I. ove odluke utroši do 31.12.2012. godine.

## IV.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj.

## V.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-14-25508-4/12  
Tuzla, 19.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

## 929

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 11. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.11.2012. godine, d o n o s i

## ODLUKU

**o usmjeravanju neplanirane donacije u  
Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu**

### I.

Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, za sufinansiranje projekta "Addressing violence in school", JU MSŠ Kalesija, potrošačko mjesto – 24030005 u iznosu 3.294,15 KM, dodijeljene od strane US Department of State.

### II.

Donacija iz tačke I. ove odluke usmjerava se u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u dijelu plana prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu.

Za iznos sredstava iz tačke I. ove odluke izvršit će se povećanje plana rashoda i izdataku u dijelu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava na potrošačkom mjestu 24030005 – JU MSŠ Kalesija, ekonomski kodovi: 613100 - Putni troškovi - u iznosu 179,52 KM, 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - u iznosu 355,63 KM, 613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva - u iznosu 999,32 KM, 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - u iznosu 150,00 KM, 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge – u iznosu 1.609,68 KM.

### III.

Zadužuje se JU MSŠ Kalesija da sredstva iz tačke I. ove odluke utroši do 31.12.2012. godine.

### IV.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JU MSŠ Kalesija.

## 928

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 11. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.11.2012. godine, d o n o s i

## ODLUKU

**o usmjeravanju neplanirane donacije u  
Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu**

### I.

Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, za finansiranje pripravnika volontera, JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj, potrošačko mjesto – 24030006 u iznosu 1.200,00 KM, dodijeljene od strane Općine Kladanj.

### II.

Donacija iz tačke I. ove odluke usmjerava se u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u dijelu plana prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu.

Za iznos sredstava iz tačke I. ove odluke izvršit će se povećanje plana rashoda i izdataku u dijelu rasporeda prihoda od sopstvene

**V.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“:

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-14-25924/12  
Tuzla, 19.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

## **O D L U K U** o davanju saglasnosti

**I.**

Daje se saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla broj: 1189/12 od 09.11.2012. godine, o razrješenju Ibre Đozića, dužnosti direktora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

**II.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-34-25943/12  
Tuzla, 19.11.2012.godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**930**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 11. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.11.2012. godine, d o n o s i

**O D L U K U**

o usmjeravanju neplanirane donacije u  
Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

**I.**

Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, za finansiranje pripravnika volontera, JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica, potrošačko mjesto – 24030029 u iznosu 528,00 KM, dodijeljene od strane Općine Gračanica.

**II.**

Donacija iz tačke I. ove odluke usmjerava se u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u dijelu plana prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom kodu 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu.

Za iznos sredstava iz tačke I. ove odluke izvršit će se povećanje plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava na potrošačkom mjestu 24030029 – JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica, ekonomski kod: 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge – u iznosu 528,00 KM.

**III.**

Zadužuje se JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica da sredstva iz tačke I. ove odluke utroši do 31.12.2012. godine.

**IV.**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica.

**V.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-14-25969/12  
Tuzla, 19.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

## **O D L U K U** o davanju saglasnosti

**I.**

Daje se saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla broj: 1190/12 od 09.11.2012. godine, o imenovanju Mirele Memić, diplomirani defektolog surdoaudiolog, za vršioču dužnosti direktora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

**II.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-34-026587/12  
Tuzla, 19.11.2012.godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**931**

Na osnovu člana 5. i člana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.11.2012. godine, d o n o s i

## **O D L U K U** o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva", potrošačka jedinica 11050001

**I.**

Odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 15.000,00 KM (petnaest hiljada konvertibilnih maraka) za finansiranje Projekta

“Unapređenje poslovnog ambijenta na TK s ciljem privlačenja novih investicija”, kao prva tranša u vezi sa provedbom projektnih komponenti vezanih za potpisani Ugovor o saradnji i pratećim Aneksa broj: 02/1-05-21524-1/12 od 29.10.2012. godine, između Vlade Tuzlanskog kantona i Međunarodne finansijske korporacije „IFC PEP SE“ (u daljem tekstu: IFC).

## II.

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke, realizovat će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, sa budžetske pozicije „Tекућа rezerva“, potrošačka jedinica 11 05 0001, preko budžetske pozicije Vlada TK- 11 01 0001; ekonomski kod 821521-„Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranje“ uplatom iznosa od 15.000,00 KM na račun IFC-a broj: 1610000000000011, podpartija: 030000601-2, kod Raiffeisen Bank dd BiH.

## III.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo razvoja i poduzetništva.

## IV.

Obavezuje se IFC da izvještava Vladu Tuzlanskog kantona o napretku Projekta, u skladu sa Ugovorom o saradnji i pratećim Aneksima.

## V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-14-026939/12  
Tuzla, 19.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**934**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u skladu sa Ugovorom o saradnji zaključenim između Vlade Tuzlanskog kantona i Međunarodne finansijske korporacije iz Grupacije Svjetske banke (International Finance Corporation) broj: 02/1-05-21524-1/12 od 29.10.2012. godine, Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.11.2012. godine, d o n o s i

## ODLUKU

o provođenju Projekta unapređenja poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s ciljem privlačenja novih investicija

### I. UVOD

#### Član 1.

Ovom odlukom određuje se početak i utvrđuju rokovi za provedbu Projekta unapređenja poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s ciljem privlačenja novih investicija (u daljem tekstu: Projekat), determiniraju osnovni ciljevi Projekta, uspostavljuju radna tijela odgovorna za njegovu implementaciju, djelokrug rada, prava i obaveze radnih tijela, te uredjuju druga pitanja od značaja za realizaciju Projekta.

#### Član 2.

Vlada Tuzlanskog kantona će stupanjem na snagu ove odluke, uz podršku konsultanata Međunarodne finansijske korporacije, započeti sa:

- pojednostavljenjem administrativnih postupaka koje u okviru svojih nadležnosti provode organi uprave Tuzlanskog kantona, a u skladu sa obavezama preuzetim Ugovorom o saradnji zaključenim između Vlade Tuzlanskog kantona i Međunarodne finansijske korporacije iz Grupacije Svjetske

banke (International Finance Corporation) (u daljem tekstu: Međunarodna finansijska korporacija);

- provesti detaljan popis svih postojećih fiskalnih i nefiskalnih podsticaja, subvencija i garancija za jačanje konkurentnosti za domaće i strane investitore na kantonalm nivou radi njihove analize i po potrebi, radi pripremanje preporka za izmjene u nekoliko fokusiranih pravnih akata s ciljem da se obezbijedi efikasnije usmjeravanje podsticaja, subvencija i garancija u skladu sa najboljim praksama;
- provesti aktivnosti na jačanju kapaciteta u Kantonu za rad s investitorima uključujući servisiranje investitora i pružanje pomoći investitorima u post-investicionom periodu, pripremanje informacija o ulaganju i povezivanje kantonalnih institucija sa institucijama Federacije BiH i države BiH radi omogućavanja bolje iskorištenosti različitih resursa za privlačenje ulaganja koji su dostupni u BiH;
- provesti ograničenu i fokusiranu studiju tri pod-sektora/ vrijednosna lanca u oblasti poljoprivrede (voće i povrće, mlijeko i mlječne prerađevine, meso i mesne prerađevine) sa ciljem okvirne procjene njihove konkurenčnosti uz podršku konsultanta Međunarodne finansijske korporacije.

#### Član 3.

Administrativni postupak, u smislu ove odluke, predstavlja postupak rješavanja predmeta od momenta podnošenja zahtjeva trećeg lica do momenta odlučivanja, tj. odgovora kantonalmog organa/službe, a u cilju sprovođenja kantonalmog propisa ili propisa višeg organa vlasti (zakona, podzakonskog akta).

Administrativni postupak takođe može biti procedura prijavljivanja za izдавanje licence, dozvole, saglasnosti, odobrenja, rješenja, autorizacije, ovlaštenja, certifikacije, obaveštenja, statističko istraživanje i slično.

U širem smislu, administrativni postupak predstavlja proces koji podrazumijeva: podnošenje zahtjeva od strane fizičkog/pravnog lica nadležnom kantonalm organu/službi; sprovođenje procedure po podnesenom zahtjevu i dobijanje odgovora kantonalmog organa/službe po predatom zahtjevu.

### II. RADNA TIJELA I SLUŽBENICI ODGOVORNI ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA

#### II. 1 Koordinaciono tijelo

#### Član 4.

Koordinaciono tijelo čine ministri resornih ministarstava Tuzlanskog kantona, kako slijedi:

- Ministarstvo razvoja i poduzetništva
- Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
- Ministarstvo industrije, energetike i rудarstva
- Ministarstvo pravosuđa i uprave
- Ministarstvo finansija

Koordinacionim tijelom rukovodi premijer Tuzlanskog kantona.

#### Član 5.

Koordinaciono tijelo je odgovorno za uspješnu i blagovremenu provedbu svih segmenata Projekta, te nadzor nad provođenjem svih drugih obaveza preuzetih Ugovorom o saradnji zaključenim između Vlade Tuzlanskog kantona i Međunarodne finansijske korporacije.

Koordinaciono tijelo obavlja tehničke i druge poslove, provodi nadzor nad radom Radne grupe, te odlučuje o pitanjima izvan nadležnosti Radne grupe ili o kojima Radna grupa ne može postići odgovarajući konsenzus.

Koordinaciono tijelo razmatra preporuke Radne grupe, te iste prosljeđuje Vladi Tuzlanskog kantona na konačno usvajanje, odnosno dalje postupanje u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlaštenjima organa Tuzlanskog kantona.

### Član 6.

Za tehničko praćenje realizacije Projekta nadležno je Ministarstvo razvoja i poduzetništva.

Tehničku podršku Koordinacionom tijelu i Radnoj grupi te službenicima angažovanim na Projektu, obezbijedit će dva detaširana službenika.

Pored angažmana detaširanih službenika, za implementaciju Projekta će biti angažovani i vanjski stručni saradnici u skladu sa odredbama ugovora o saradnji.

## II. 2 Radna grupa

### Član 7.

Radna grupa za provođenje Projekta poboljšanja poslovnog okruženja (u daljem tekstu: Radna grupa), odgovorna je za aktivno učeće u postupku reforme administrativnih postupaka na nivou Tuzlanskog kantona, radi kvalitetnijeg pružanja usluga građanima i privrednim subjektima, unapređenja uslova, smanjenja rizika i troškova poslovanja, privlačenje investicija i jačanje sektora poljoprivrede.

Radnu grupu čine pomoćnici resornih ministara na nivou Tuzlanskog kantona, te predstavnici samostalnih uprava i upravnih organizacija i drugih kantonálnih institucija.

Radnom grupom rukovodi koordinator Projekta.

### Član 8.

Radna grupa će za potrebe Projekta pripremati i usaglašavati preporuke za pojednostavljenje administrativnih postupaka na nivou Tuzlanskog kantona, te usvojiti set preporuka koji će biti dostavljen Koordinacionom tijelu na razmatranje.

Radi izvršavanja poslova i zadataka iz stava 1. ovog člana, Radna grupa će se sastajati po potrebi, a najmanje dva puta mjesečno za vrijeme trajanja Projekta.

Radna grupa za provođenje regulatorne reforme za svoj rad odgovara Koordinacionom tijelu.

Kvorum za odlučivanje čini natpolovična većina imenovanih članova Radne grupe.

Radna grupa odluke donosi prostom većinom prisutnih članova.

Ministri resornih ministarstava nezadovoljni odlukom Radne grupe o pojednostavljenju pojedinih administrativnih postupaka mogu svoje izdvojeno mišljenje uputiti Koordinacionom tijelu na razmatranje.

## II. 3 Koordinator projekta

### Član 9.

Za koordinatora Projekta imenuje se ministrica razvoja i poduzetništva, Dijana Bilanović.

Stručnu i tehničku podršku koordinatoru za vrijeme trajanja Projekta pružat će zamjenik koordinatora.

Zamjenik koordinatora ovlašten je poduzimati sve tehničke i administrativne poslove iz nadležnosti koordinatora Projekta.

Za zamjenika koordinatora Projekta imenuje se pomoćnik ministra, Nisveta Osmić.

### Član 10.

Za potrebe realizacije Projekta, koordinator ili zamjenik koordinatora Projekta će naročiti:

- rukovoditi i biti odgovoran za tehničku implementaciju Projekta;
- aktivno učestvovati u radu Koordinacionog tijela;
- koordinirati odnose među institucijama Tuzlanskog kantona koje su uključene u implementaciju Projekta;
- usaglašavati planove rada;

- organizovati i održavati sastanke Koordinacionog tijela i Radne grupe;
- organizovati prikupljanje, dostavu i analizu podataka od svih institucija Tuzlanskog kantona uključenih u Projekat;
- usaglasiti i uputiti Koordinacionom tijelu preporuke za pojednostavljenje administrativnih postupaka na nivou Tuzlanskog kantona;
- obezbijediti sve administrativne, tehničke i druge uslove potrebne za rad Koordinacionog tijela i Radne grupe.

## II. 4 Službenici angažovani na Projektu

### Član 11.

U skladu sa ovom odlukom angažovat će se službenik odgovoran za sprovođenje komponente investiciona politika i privlačenje ulaganja.

Službenik će aktivno učestvovati u jačanju kapaciteta u Tuzlanskom kantonu za rad sa investitorima, aktivnostima na privlačenju i servisiranju investitora i u uspostavi saradnje između državnih i lokalnih institucija koje se bave ovim pitanjima.

Poslovi i zadaci službenika su:

- organizacija aktivnosti usmjerenih na jačanje kapaciteta za privlačenje investicija i pripremu informacija o ulaganju na nivou Tuzlanskog kantona;
- povezivanje kantonálnih institucija s institucijama Federacije BiH i države BiH radi omogućavanja bolje iskorištenosti različitih resursa za privlačenje ulaganja koji su dostupni u Bosni i Hercegovini;
- organizacija servisiranja investitora i pružanja usluga investitorima u post-investicionom periodu s krajnjim ciljem motivacije na reinvestiranje na nivou Tuzlanskog kantona.

### Član 12.

U skladu sa ovom odlukom, angažovat će se službenici koji će aktivno učestvovati u detaljnoj analizi popisanih administrativnih postupaka i pripremi preporuka za pojednostavljenje administrativnih postupaka na nivou Tuzlanskog kantona.

Službenici angažovani na Projektu se obavezuju da pripreme konačan spisak svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou Tuzlanskog kantona do 16.11.2012. godine.

Službenici angažovani na Projektu su dužni prikupiti prvi inventar administrativnih postupaka koji podrazumijeva opis svih elemenata popisanih administrativnih postupaka od značaja za njihovo provođenje, najkasnije do 14.12.2012. godine.

Službenici su odgovorni za tačnost i sveobuhvatnost podataka prikupljenih u skladu sa odredbama stavova 2. i 3. ovog člana.

## III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 13.

Ovom odlukom Vlada Tuzlanskog kantona nalaže svim organima uprave Tuzlanskog kantona da obezbijede svu neophodnu stručnu i tehničku podršku i saradnju tokom implementacije Projekta.

### Član 14.

Nakon usvajanja preporuka za unapređenje administrativnih postupaka, Vlada Tuzlanskog kantona će predložiti usvajanje, izmjenu ili dopunu svih kantonálnih propisa čije usvajanje, izmjena ili dopuna budu preduslov za implementaciju usvojenih preporuka za unapređenje administrativnih postupaka, pojednostavljenje sistema fiskalnih i drugih poticaja, jačanja konkurentnosti sektora poljoprivrede, te privlačenja investicija.

### Član 15.

Vlada Tuzlanskog kantona će u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja izraditi i uspostaviti elektronski register administrativnih postupaka koji su u nadležnosti organa uprave Tuzlanskog kantona.

**Član 16.**

Vlada Tuzlanskog kantona će posebnim rješenjem imenovati Radnu grupu i službenike angažovane na projektu, iz članova 7., 11. i 12. ove odluke.

**Član 17.**

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje se primjenjivati Odluka o formiranju radne grupe broj: 02/1-34-21522/12 od 01.10.2012. godine.

**Član 18.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-02-26080/12  
Tuzla, 19.11.2012.godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**935**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, d o n o s i

## **ODLUKU** **o osnivanju Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih**

**Član 1.**

Ovom odlukom osniva se Savjet za nevladin sektor i pitanja mladih kao radno tijelo Vlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Savjet).

**Član 2.**

Savjet ima pet članova i čine ga:

- stručni savjetnik za nevladin sektor u Uredu premijera – predsjednik
- predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta – zamjenik predsjednika
- predstavnik Ministarstva za boračka pitanja - član
- predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - član
- predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova – član.

**Član 3.**

Savjet imenuje Vlada Tuzlanskog kantona posebnim rješenjem, a na osnovu dostavljenih prijedloga resornih ministara.

**Član 4.**

Zadaci Savjeta su da u skladu sa nadležnostima relevantnih institucija, doprinese:

- utvrđivanju osnovnih principa koordinacije aktivnosti vezanih za nevladin sektor i mlade,
- utvrđivanju sadržaja i smjernica za donošenje programa vezanih za nevladin sektor i mlade,
- analizi problema nevladinog sektora i mladih u Tuzlanskom kantonu,
- koordinaciji projekata nevladinog sektora i omladinskih projekata od interesa za Tuzlanski kanton,
- prikupljanju i distribuciji informacija iz oblasti nevladinog sektora i omladinske problematike,
- definisanju strategije na regionalnom planu po pitanju nevladinog sektora i mladih.

Savjet predlaže i realizuje:

- rješenja za institucionalni okvir saradnje vladinog i nevladinog sektora,
- izradu prijedloga politike prema nevladinom sektoru i omladinske politike,
- inicijative prema Vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona, uključujući prijedloge novih i izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja iz oblasti nevladinog sektora i omladinske problematike,
- organizaciju sastanaka sa nevladinim sektorom i mladima,
- Savjet predlaže na usvajanje Vladi Tuzlanskog kantona svoj godišnji plan i program rada.

**Član 5.**

Savjet radi i odlučuje u sjednicama.

Radom Savjeta rukovodi predsjednik Savjeta.

Predsjednik Savjeta saziva sjednice Savjeta, utvrđuje prijedlog dnevнog reda, predsjedava sjednicama Savjeta i potpisuje donesene akte.

U odsutnosti predsjednika Savjeta, Savjetom rukovodi zamjenik predsjednika.

Sjednice Savjeta održavaju se najmanje jednom mjesečno, a po potrebi i češće.

Odluke Savjeta donose se većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

Poslovnikom o radu Savjeta bliže se utvrđuje način rada Savjeta, pripremanje i održavanje sjednica, kao i način odlučivanja i sadržaj zapisnika sa sjednice Savjeta.

Poslovnik o radu donosi Savjet.

**Član 6.**

Savjet će najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu Vladi Tuzlanskog kantona.

**Član 7.**

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o osnivanju Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/07).

**Član 8.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-05-24790/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

**936**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 3. Odluke o osnivanju Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih broj: 02/1-05-24790/12 od 01.11.2012. godine, Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, donosi

## **RJEŠENJE** **o imenovanju Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih**

**I.**

Za članove Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih imenuju se:

1. Senad Ovčina, predsjednik – stručni savjetnik za nevladin sektor u Uredu premijera,
2. Fuad Mešanović, zamjenik predsjednika – predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
3. Sanela Dedić, član – predstavnik Ministarstva za boračka pitanja,
4. Admir Salković, član – predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
5. Kemal Sinanović, član – predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova.

## II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-34-55176/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**937**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona, (Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 19.11.2012. godine, d o n o s i

**R J E Š E N J E**  
o imenovanju Radne grupe za izradu  
Programa razvoja zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona za period 2013 – 2017. godine

### I.

U Radnu grupu za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona za period 2013 – 2017. godine imenuju se:

1. Mr.sci. Dragan Pelemiš – predsjednik, Kantonalna uprava civilne zaštite,
2. Samid Šarac, član, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
3. Rijad Bašić, član, Ministarstvo industrije, energetike i rудarstva,
4. Dr. Nedžad Djedović, član, Ministarstvo zdravstva,
5. Fahrudin Delić, član, Ministarstvo prostornog uredenja i zaštite okolice,
6. Aziz Čačković, član, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja,
7. Jasmina Kurević, član, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
8. Nedim Kurbašić, član, Ministarstvo unutrašnjih poslova,
9. Dr. Blaško Topalović, član, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona,
10. Mirza Dedić, član, JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona,
11. Amir Zenunović, član, Poljoprivredni zavod Tuzlanskog kantona,
12. Sead Trakić, član, JP Elektroprivreda BiH, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“ Tuzla,
13. Suad Džafić, član, JP Elektroprivreda BiH, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ Tuzla,
14. Sead Selmanović, član, JP Elektroprivreda BiH, Zavisno društvo RMU „Durdevik“,
15. Hasib Nurković, član, Rudnik mrkog uglja Banovići,
16. Zehra Huskić, član, JP „Šume TK“, DD Kladanj,
17. Mr. sci. Ekrem Suljanović, član, JP „Spreča“ d.d. Tuzla,

18. Vehbija Salihović, član, DD „Fabrika cementa“ Lukavac,
19. Elmin Isić, član, SISECAM SODA Lukavac i
20. Jasmin Imširović, GIKIL Lukavac.

Poslove tehničkog sekretara obavljat će Sadmir Avdibegović iz Kantonalne uprave civilne zaštite.

### II.

Zadatak Radne grupe iz tačke I. ovog rješenja je da na osnovu Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na području Tuzlanskog kantona i Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), uradi nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona za period 2013 – 2017. godine.

### III.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Radne grupe obavlja Kantonalna uprava civilne zaštite i vrši koordinaciju svih aktivnosti Radne grupe.

### IV.

Predsjedniku, članovima i tehničkom sekretaru Radne grupe pripada naknada, u visini koju posebnim rješenjem odredi komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite, iz sredstava predviđenih budžetom i članom 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Naredbodavac za finansijska sredstva je direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.

### V.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-44-25716/12  
Tuzla, 19.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**938**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine BiH“ br. 12/03 i 34/03) Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici, održanoj dana 01.11.2012. godine, donosi

**R J E Š E N J E**  
o imenovanju privremenog Upravnog odbora  
JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

### I.

Imenuje se privredni Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže 60 dana, u sljedećem sastavu:

1. Selma Šehidić, predsjednik
2. Elvir Kasumović, član
3. Ibrahim Bećić, član
4. Biljana Nišandžić, član
5. Vladan Remetić, član.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-34-54332/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

1. Majda Balvanović, predsjednik
2. Nihad Bukvić, član
3. Ilija Stojak, član
4. Amila Šljivić, član
5. Safet Hajdarević, član.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

**939**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, donosi

**R J E Š E N J E**  
o imenovanju privremenog Školskog odbora  
JU Osnovna škola "Vražići" Vražići, Čelić

**I.**

Imenuje se privredni Školski odbor JU Osnovna škola "Vražići" Vražići, Čelić, na period najduže 90 dana, u sljedećem sastavu:

1. Rusmira Mujkić, predsjednik
2. Nihad Arnautović, član
3. Međin Ibrišimović, član
4. Lejla Karamović, član
5. Nedžad Ahmičić, član.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-38-23714/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-38-23708/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**941**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, donosi

**R J E Š E N J E**  
o imenovanju Školskog odbora JU Osnovna škola  
„Kladanj“ Kladanj

**I.**

Imenuje se Školski odbor JU Osnovna škola „Kladanj“ Kladanj, na period od četiri godine, u sljedećem sastavu:

1. Nihad Gondžić, predsjednik
2. Ešefa Gogić, član
3. Ramiz Čaušević, član
4. Azra Čorović, član
5. Muhamed Gogić, član.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

**940**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, donosi

**R J E Š E N J E**  
o imenovanju Školskog odbora JU Osnovna škola  
„Gornja Tuzla“ Gornja Tuzla, Tuzla

**I.**

Imenuje se Školski odbor JU Osnovna škola „Gornja Tuzla“ Gornja Tuzla, Tuzla, na period od četiri godine, u sljedećem sastavu:

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-38-23712/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**942**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, donosi

**R J E Š E N J E**  
o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola  
„Bašigovci“ Bašigovci, Živinice

**I.**

Mirsad Mušić, razrješava se dužnosti člana Školskog odbora JU Osnovna škola "Bašigovci" Bašigovci, Živinice.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-38-023292/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-38-23298/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**943**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, donosi

### **RJEŠENJE** o imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola "Bašigovci" Bašigovci, Živinice

**I.**

Hadžira Nurkić, imenuje se za člana Školskog odbora JU Osnovna škola "Bašigovci" Bašigovci, Živinice.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-38-023292-1/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

Sabina Demirović, imenuje se za člana Školskog odbora JU Osnovna škola "Treštenica" Treštenica, Banovići.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-38-23298-1/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**944**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, donosi

### **RJEŠENJE** o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola "Treštenica" Treštenica, Banovići

**I.**

Enisa Redžić, razrješava se dužnosti člana Školskog odbora JU Osnovna škola "Treštenica" Treštenica, Banovići.

**946**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, donosi

### **RJEŠENJE** o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola "Centar" Tuzla

**I.**

Samir Bajraktarević, razrješava se dužnosti člana Školskog odbora JU Osnovna škola "Centar" Tuzla.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-38-023299/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**947**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, donosi

**R J E Š E N J E**  
o imenovanju člana Školskog odbora  
JU Osnovna škola "Centar" Tuzla

**I.**

Amela Šehić, privremeno se imenuje za člana Školskog odbora JU Osnovna škola "Centar" Tuzla, do okončanja postupka po Javnom pozivu za izbor i imenovanje članova Školskog odbora iz reda osnivača, a najduže 90 dana.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-38-023299-1/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

**R J E Š E N J E**  
o imenovanju člana Školskog odbora  
JU Druga osnovna škola Srebrenik

**I.**

Muhamed Musić i Nedim Ibraić, imenuju se za članove Školskog odbora JU Druga osnovna škola Srebrenik.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-38-23296-1/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA

Sead Čaušević, v.r.

**948**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, donosi

**R J E Š E N J E**  
o razrješenje članova Školskog odbora  
JU Druga osnovna škola Srebrenik

**I.**

Miralem Mujić i Nedžmija Suljić, razrješavaju se dužnosti članova Školskog odbora JU Druga osnovna škola Srebrenik.

**II.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
V L A D A  
Broj: 02/1-38-23296/12  
Tuzla, 01.11.2012. godine

PREMIJER KANTONA  
Sead Čaušević, v.r.

Na osnovu člana 20. stavovi 1. i 2. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 3/12), Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, d o n o s i

**O D L U K U**  
o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda  
u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

**I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 3/12) na organizacionoj jedinici 24020001 - JU OŠ „Banovići“ Banovići u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 4.956,10 KM.

**II.**

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:  
na teret ekonomskog koda:

-613900 - Ugovorene i druge posebne usluge 4.956,10 KM

u korist ekonomskog koda:

-613700 - Izdaci za tekuće održavanje 4.956,10 KM

**III.**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JU OŠ „Banovići“ Banovići.

**IV.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
Broj: 07/1-14-25811/12  
Tuzla, 14.11.2012.godine

MINISTAR

Alisa Bijedić, dipl.ecc., v.r.

**949**

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, donosi

**951**

Na osnovu člana 20. stavovi 1. i 2. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 3/12), Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda**  
**u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu**

**I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 3/12) na organizacionoj jedinici 24020004 – JU OŠ “Seona” Banovići u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 3.100,00 KM.

**II.**

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:  
na teret ekonomskog koda:

-613900-Ugovorene i druge posebne usluge	3.100,00 KM
--	-------------

u korist ekonomskog koda:

-613100 - Putni troškovi	300,00 KM
-613200 - Izdaci za energiju	1.000,00 KM
-613400-Nabavka materijala i sitnog inventara	400,00 KM
-613700 - Izdaci za tekuće održavanje	1.400,00 KM

**III.**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JU OŠ “Seona” Banovići.

**IV.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
Broj: 07/1-14-25816/12  
Tuzla, 14.11.2012.godine

MINISTAR

Alisa Bijedić, dipl.ecc., v.r.

**952**

Na osnovu člana 20. stavovi 1. i 2. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 3/12), Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda**  
**u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu**

**I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 3/12) na organizacionoj jedinici 24020019-JU OŠ „Stupari“ Stupari u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 1.950,00 KM.

**II.**

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:  
na teret ekonomskog koda:

-613500-Izdaci za usluge prijevoza i goriva	250,00 KM
-613900-Ugovorene i druge posebne usluge	1.700,00 KM

u korist ekonomskog koda:

-613700-Izdaci za tekuće održavanje	1.950,00 KM
-------------------------------------	-------------

**III.**  
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JU OŠ „Stupari“ Stupari.

**IV.**  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
Broj:07/1-14-25817/12  
Tuzla, 14.11.2012.godine

MINISTAR

Alisa Bijedić, dipl.ecc., v.r.

**953**

Na osnovu člana 20. stavovi 1. i 2. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 3/12), Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda**  
**u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu**

**I.**

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 3/12) na organizacionoj jedinici 24030014 - JU MS Građevinsko - geodetska škola Tuzla u dijelu vlastitih sredstava u iznosu od 3.000,00 KM.

**II.**

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:  
na teret ekonomskog koda:

-613300-Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.000,00 KM
---	-------------

u korist ekonomskog koda:

-613700-Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00 KM
-------------------------------------	-------------

**III.**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JU MS Građevinsko - geodetska škola Tuzla.

**IV.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
Broj:07/1-14-25818/12  
Tuzla, 14.11.2012.godine

MINISTAR

Alisa Bijedić, dipl.ecc., v.r.

**954**

Na osnovu odredaba člana 67. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH», broj 35/05) i člana 295. stav 1. Zakona o upravnom postupku («Službene novine FBiH», br. 2/98 i 48/99), ministar pravosuda i uprave Tuzlanskog kantona, donosi

## UPUTSTVO

### **O NAČINU ISKAZIVANJA PODATAKA U GODIŠNJIM IZVJEŠTAJIMA O RJEŠAVANJU UPRAVNICH STVARI U UPRAVNOM POSTUPKU**

1. Ovim uputstvom propisuje se način iskazivanja podataka u godišnjim izvještajima o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku (u daljem tekstu: izvještaj) u kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, odnosno gradskim i općinskim službama za upravu na području Tuzlanskog kantona, kao i obrazac izvještaja i rok za njegovo podnošenje.

2. Za kantonalne organe uprave, odnosno upravne organizacije, izvještaj se sačinjava na obrascima formata A4, kako slijedi: Obrazac 1A – Prvostepeni upravni postupak pokrenut po zahtjevu stranke – skraćeni postupak (čl.139. ZUP-a), Obrazac 2A – Prvostepeni upravni postupak pokrenut po zahtjevu stranke – poseban ispitni postupak (čl.140. ZUP-a), Obrazac 3 – Pravni lijekovi protiv upravnih akata donesenih u upravnom postupku pokrenutom po zahtjevu stranke, Obrazac 4A - Prvostepeni upravni postupak pokrenut po službenoj dužnosti (čl.122. ZUP-a), Obrazac 5 – Pravni lijekovi protiv upravnih akata donesenih u upravnom postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, Obrazac 6 – Drugostepeni upravni postupak, Obrazac 7 – Izdavanje uvjerenja, odnosno drugih isprava i Obrazac 8 – Primjenjene prisilne mjere.

3. Za gradske odnosno općinske službe za upravu izvještaj se sačinjava na obrascima formata A4, kako slijedi: Obrazac 1B – Prvostepeni upravni postupak pokrenut po zahtjevu stranke – skraćeni postupak (čl.139. ZUP-a), Obrazac 2B – Prvostepeni upravni postupak pokrenut po zahtjevu stranke – poseban ispitni postupak (čl.140. ZUP-a), Obrazac 3 – Pravni lijekovi protiv upravnih akata donesenih u upravnom postupku pokrenutom po zahtjevu stranke, Obrazac 4B - Prvostepeni upravni postupak pokrenut po službenoj dužnosti (čl.122. ZUP-a), Obrazac 5 – Pravni lijekovi protiv upravnih akata donesenih u upravnom postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, Obrazac 6 – Drugostepeni upravni postupak, Obrazac 7 – Izdavanje uvjerenja, odnosno drugih isprava i Obrazac 8 – Primjenjene prisilne mjere.

4. Obrasci iz tačaka 2. i 3. ovog uputstva (u daljem tekstu: obrasci), u kojima se po potrebi broj redova može povećavati zavisno o oblastima upravnog rješavanja i vrsti predmeta, čine sastavni dio ovog uputstva.

5. Obrasci mogu biti popunjeni na računaru ili pisaćom mašinom, odnosno tintom ili hemijskom olovkom, a podaci se iskazuju prema utvrđenim nadležnostima za rješavanje o upravnim stvarima u upravnom postupku organa uprave, upravne organizacije odnosno službe za upravu, i to po oblastima upravnog rješavanja i vrsti predmeta kada je to u obrascu predviđeno.

6. Izuzetno od tačke 5. ovog uputstva, u obrascima se neće iskazivati podaci koji se odnose na poslove upravnog rješavanja iz člana 6. stav 1. tačka 4) Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa («Službene novine Federacije BiH», br. 35/04, 3/06 i 19/12).

7. Pored podataka iskazanih u obrascima, izvještaj sadrži i tekstualni dio, koji obavezno treba da sadrži: razloge zbog kojih predmeti nisu riješeni u zakonskom roku, probleme u vezi sa rješavanjem upravnih predmeta, koje su konkretne mјere poduzete u cilju poboljšanja stanja u rješavanju upravnih predmeta u određenim upravnim oblastima, broj i kvalifikacionu strukturu službenih lica organa uprave, odnosno službe za upravu koja učestvuju u upravnom postupku, broj i kvalifikacionu strukturu ovlaštenih službenih lica koja vode upravni postupak, broj i kvalifikacionu

strukturu ovlaštenih službenih lica koja rješavaju o upravnim stvarima u upravnom postupku.

8. Kantonalni organi uprave i upravne organizacije podnose izvještaj Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo Kantona), najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, s tim što su istovremeno jedan primjerak tog izvještaja obavezni dostaviti Federalnom ministarstvu pravde.

9. Jedan primjerak izvještaja, koji je gradonačelnik odnosno općinski načelnik obavezan dostaviti gradskom odnosno općinskom vijeću za sve gradske odnosno općinske službe, dostavlja se Ministarstvu Kantona najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

10. Na osnovu izvještaja iz tačaka 8. i 9. ovog uputstva, kao i drugih podataka i saznanja do kojih se došlo tokom upravnog inspekcijskog nadzora koji vrši kantonalni upravni inspektor, Ministarstvo Kantona sačinjava i dostavlja Vladu Tuzlanskog kantona Informaciju o upravnom rješavanju u kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, odnosno gradskim i općinskim službama za upravu na području Tuzlanskog kantona.

11. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o načinu iskazivanja podataka u godišnjim izvještajima o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku («Službene novine TK», br. 13/04).

12. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
Ministarstvo pravosuđa i uprave  
Broj: D-06/1-05-25434/12  
Tuzla, 9.11.2012. godine

MINISTAR  
Alen Taletović, dipl.iur., v.r.

<b>OBLAST UPRAVNOG RJEŠAVANJA I VRSTA PREDMETA</b>															
<b>UKUPNO</b>	<b>Broj neriješenih predmeta iz prethodne godine</b>														
	<b>Broj primljenih zahtjeva u toku godine</b>														
	<b>Ukupan broj predmeta za rješavanje (2+3)</b>														
	<b>zahtjev usvojen</b>														Riješeni predmeti
	<b>zahtjev odbijen</b>														
	<b>zahtjev odbačen</b>														
	<b>postupak obustavljen</b>														
	<b>Ukupan broj riješenih predmeta na kraju godine (5+6+7+8)</b>														
	<b>rijеšeno u roku iz člana 216. ZUP-a</b>														
	<b>rijеšeno po isteku roka iz člana 216. ZUP-a</b>														
	<b>Procenat riješenih predmeta po isteku roka po čl. 216 ZUP-a u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta</b>														
	<b>Predmeti za koje je istekao rok po čl. 216. ZUP-a</b>													Broj neriješenih predmeta	
	<b>Predmeti za koje nije istekao rok po čl. 216. ZUP-a</b>														
	<b>Ukupan broj neriješenih predmeta (13+14)</b>														
	<b>Procenat neriješenih predmeta za koje je rok istekao u odnosu na ukupan broj neriješenih predmeta</b>														

**PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK POKRENUT PO ZAHTJEVU STRANKE – SKRAĆENI POSTUPAK (čl. 139. ZUP-a)**

(naziv kantonalnog organa uprave odnosno upravne organizacije)

**Obrazac 1A****M.P.****Putpis ovlaštene osobe:**

OBLAST UPRAVNOG RJEŠAVANJA I VRSTE PREDMETA	PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK POKRENUT PO ZAHTJEVU STRANKE – SKRAĆENI POSTUPAK (čl. 139. ZUP-a)																												
	Broj neriješenih predmeta iz prethodne godine																												
Broj primljenih zahtjeva u toku godine																													
Ukupan broj predmeta za rješavanje (2+3)																													
Riješeni predmeti																													
zahtjev usvojen																													
zahtjev odbijen																													
zahtjev odbačen																													
postupak obustavljen																													
Ukupan broj riješenih predmeta na kraju godine (5+6+7+8)																													
rijеšeno u roku iz člana 216. ZUP-a																													
rijеšeno po isteku roka iz člana 216. ZUP-a																													
Procenat riješenih predmeta po isteku roka po čl. 216. ZUP-a u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta																													
Predmeti za koje je istekao rok po čl. 216. ZUP-a																													
Predmeti za koje nije istekao rok po čl. 216. ZUP-a																													
Ukupan broj neriješenih predmeta (13+14)																													
Procenat neriješenih predmeta za koje je rok istekao u odnosu na ukupan broj neriješenih predmeta																													

(naziv gradske odnoshno općinske službe za upravu)

Obrazac 1B

M.P.

Potpis ovlaštene osobe:

OBLAST UPRAVNOG RJEŠAVANJA I VRSTE PREDMETA		PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK POKRENUT PO ZAHTJEVU STRANKE – POSEBAN ISPITNI POSTUPAK (čl. 140. ZUP-a)													
		PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK POKRENUT PO ZAHTJEVU STRANKE – POSEBAN ISPITNI POSTUPAK (čl. 140. ZUP-a)													
		(naziv kantonalnog organa uprave odnosno upravne organizacije)													
U K U P N O															

**PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK POKRENUT PO ZAHTJEVU STRANKE – POSEBAN ISPITNI POSTUPAK (čl. 140. ZUP-a)**

(naziv gradske odnosa općinske službe za upravu)

Obrazac 2B

<b>OBLAST UPRAVNOG RJEŠAVANJA I VRSTE PREDMETA</b>											
Broj neriješenih predmeta iz prethodne godine											
Broj primljenih zahtjeva u toku godine											
											Riješeni predmeti
											zahtjev usvojen
											zahtjev odbijen
											zahtjev odbačen
											postupak obustavljen
											Ukupan broj riješenih predmeta na kraju godine (5+6+7+8)
											riješeno u roku iz člana 216. ZUP-a
											riješeno po isteku roka iz člana 216. ZUP-a
											Procenat riješenih predmeta po isteku roka po čl. 216. ZUP-a u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta
											Predmeti za koje je istekao rok po čl. 216. ZUP-a
											Predmeti za koje nije istekao rok po čl. 216. ZUP-a
											Ukupan broj neriješenih predmeta (13+14)
											Procenat neriješenih predmeta za koje je rok istekao u odnosu na ukupan broj neriješenih predmeta
											16
											UKUPNO

M.P.

Potpis ovlaštene osobe:

(naziv kantonalnog organa uprave odnosno upravne organizacije, odnosno naziv gradske odnosno općinske službe za upravu)

Obrázec 3

**PRAVNI LIJEKOVI PROTIV UPRAWNIH AKATA DONESENIH U UPRAWNOM POSTUPKU POKRENUTOM PO ZAHTJEVU STRANKE**

<b>OBLAST UPRAWNOG RJEŠAVANJA I VRSTE PREDMETA</b>	<b>Broj neriješenih žalbi iz prethodnog izvještajnog perioda</b>	<b>Broj izjavljenih žalbi u toku godine</b>				<b>Ukupan broj žalbi za rješavanje u toku godine (2+3)</b>	<b>Način na koji je žalba riješena</b>	<b>Po vanrednim pravnim sredstvima</b>	<b>Tužbe za pokretanje upravnog spora</b>	<b>ukupan broj podnesenih tužbi (13+14+15+16+17)</b>							
		<b>odbačena</b>	<b>odbijena</b>	<b>uvažena</b>	<b>postupak obustavljen</b>												
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>U K U P N O</b>																	

M.P.

Potpis ovlaštenе osobe:

OBLAST UPRAWNOG RJEŠAVANJA I VRSTE PREDMETA	PRVOSTEPENI UPRAWNI POSTUPAK POKRENUT PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (čl. 122. ZUP-a)																		
	(naziv kantonalnog organa uprave odnosno upravne organizacije)																		
	Broj neriješenih predmeta iz prethodne godine		Broj predmeta pokrenutih po službenoj dužnosti u toku godine		Ukupan broj predmeta u rješavanju (2+3)		Broj riješenih predmeta		Broj neriješenih predmeta		Procenat neriješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u rješavanju		Broj izjavljenih žalbi		Broj potvrđenih rješenja		Broj poništenih, ukinutih i izmijenjenih rješenja		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Broj pokrenutih upravnih sporova i način na koji su tužbe riješene
U K U P N O																			

M.P.

Potpis ovlaštene osobe:

---

Obrazac 4A

OBLAST UPRAWNOG RJEŠAVANJA I VRSTE PREDMETA	PRVOSTEPENI UPRAWNI POSTUPAK POKRENUT PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (čl. 122. ZUP-a)																				
	(naziv gradske odnosa općinske službe za upravu)																				
Broj neriješenih predmeta iz prethodne godine		Broj predmeta pokrenutih po službenoj dužnosti u toku godine		Ukupan broj predmeta u rješavanju (2+3)		Broj riješenih predmeta		Broj neriješenih predmeta		Procenat neriješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u rješavanju		Broj izjavljenih žalbi		Broj potvrđenih rješenja		Broj poništenih, ukinutih i izmijenjenih rješenja		Broj pokrenutih upravnih sporova i način na koji su tužbe riješene			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	tužba usvojena	tužba odbijena	tužba odbačena	postupak obustavljen
<b>U K U P N O</b>																					
Procenat neizvršenih rješenja u odnosu na ukupan broj izvršnih rješenja u izvještajnom periodu																					

M.P.

Potpis ovlaštene osobe:

Obrázec 4B

Obrazac 5

(naziv kantonalnog organa uprave odnosno upravne organizacije, odnosno naziv gradske odnosno općinske službe za upravu)

**PRAVNI LIJEKOVI PROTIV UPRAVNICH AKATA DONESENIH U UPRAVNOM POSTUPKU POKRENUTOM PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI**

<b>OBLAST UPRAVNOG RJEŠAVANJA I VRSTE PREDMETA</b>	Broj neriješenih žalbi iz prethodnog izvještajnog perioda	Broj izjavljenih žalbi u toku godine		Ukupan broj žalbi za rješavanje u toku godine	Ukupan broj riješenih žalbi (5+6+7+8)	Broj neriješenih žalbi na kraju godine	Po vanrednim pravnim sredstvima	Tužbe za pokretanje upravnog spora
		Nacin na koji je žalba riješena	odbačena					
		odbijena						
		uvažena						
		postupak obustavljen						
				ukinuto				
				poništeno				
				odbačeno				
				odbijeno				
				uvaženo				
				obustavljen postupak				
				nije riješeno				
					ukupan broj podnesenih tužbi (13+14+15+16+17)			
<b>UKUPNO</b>								

M.P.

Potpis ovlaštene osobe:

(naziv kantonalnog organa uprave odnosno upravne organizacije, odnosno naziv gradske odnosno općinske službe za upravu)

**Obrazac 6**

**DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK**

<b>OBLAST UPRAVNOG RJEŠAVANJA I VRSTE PREDMETA</b>	Broj neriješenih žalbi iz prethodnog izvještajnog perioda																			
	Broj primljenih žalbi u toku izvještajnog perioda																			
Ukupan broj žalbi za rješavanje u toku godine (2+3)										<b>Broj žalbi riješenih u zakonskom roku (čl. 244. ZUP-a)</b>										
										<b>Broj neriješenih žalbi na kraju godine</b>										
										<b>Način rješavanja žalbi za pokretanje upravnog spora</b>										
										<b>Način rješavanja tužbi za pokretanje upravnog spora</b>										
										<b>Broj podnesenih tužbi za pokretanje upravnog spora</b>										
										<b>Broj upravnih sporova koji nisu okončani do kraja izvještajnog perioda</b>										
<b>UKUPNO</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

M.P.

Potpis ovlaštenе osobe:

(naziv kantonalnog organa uprave odnosno upravne organizacije, odnosno naziv gradske odnosno općinske službe za upravu)

IZDANJE UVJERENJA, ODNOSNO DRUGIH ISPRAVA

M.P.  
Potpis ovlaštené osobe

Obrazac 7



# SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

## OGLASNI DIO

Oglaši se objavljaju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Službi Skupštine Tuzlanskog kantona za objavu

### UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-002326/12 od 31.1.2012. godine u Registrar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 632/12, dana 16.8.2012. godine, upisano je: Udruženje – Dječije pozorište „KEKEC“.

Skraćeni naziv udruženja je: Dječije pozorište „KEKEC“.

Sjedište udruženja je: Tuzla, Husino bb, Spomen dom.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Stvaranje umjetničko-kreativnog stvaralaštva kod članova i pristalica Udruženja, sa težištem na pripremanju i stvaranju scenskih djela za djecu i omladinu,
2. Podsticanje kulturnog stvaralaštva, autorskih, kreativnih i dramskih usluga i tehničko opsluživanje istih prilikom organizovanja raznih programa i manifestacija,
3. Učešće dramskih umjetnika u scenskim djelima i filmu, po angažmanu drugih stvaralaca, u skladu sa zakonom,
4. Uključivanje članova u borbu protiv nezaposlenosti mladih i afirmacija mladih u kulturi i umjetnosti,
5. Uključivanje mladih u evropske i svjetske tokove života, prevazilazeći geografske i političke regionalizacije i ograničenja,
6. Organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara, konferencija i drugih kulturnih manifestacija,
7. Organizovanje kulturnih manifestacija, festivala, predviđi, dramskih nastupa i sl., i učešće na istima,
8. Okupljanje ljubitelja scenske umjetnosti u cilju aktivnog bavljenja, unapređenja kulture i umjetnosti, kao i obrazovanja i usavršavanja u ovoj oblasti,
9. Pripremanje i produkcija publicističkih, video i audio kreacija Udruženja ili vanjskih saradnika udruženja, u skladu sa zakonom,
10. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, u skladu sa zakonom,
11. Organizovanje raznih edukativnih seminara i kurseva,
12. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, u skladu sa zakonom.

Udruženje zastupa i predstavlja: Sanela Babić, predsjednik Udruženja i Dalibor Brkić, dopredsjednik Udruženja.

Danom upisa u Registrar Udruženje – Dječije pozorište „KEKEC“, stiže svojstvo pravnog lica.

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, broj: UP1-06-05-020820/12 od 16.8.2012. godine u Registrar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 632/12, dana 16.8.2012. godine, upisano je udruženje: Udruženje proizvođača rasada, cvijeća i ukrasnog bilja „Hortenzija“.

Skraćeni naziv udruženja: Udruženje „Hortenzija“. Sjedište udruženja je: Ul-6.Bataljona bb, Gradačac.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Unapređenje proizvodnje cvijeća, ukrasnog bilja i rasada na području BiH,
2. Organizacija zajedničkog nastupa kod nabavke repromaterijala i prodaje proizvoda članova Udruženja,
3. Zalaganje za uvođenje standarda kvaliteta i sigurnosti cvijeća EU u proizvodnji i plasmanu cvijeća, ukrasnog bilja i rasada,
4. Edukacija o pravilnoj primjeni hemijskih sredstava u svrhu zaštite zdravila ljudi i okoliša,
5. Zalaganje za efikasniju kontrolu kvaliteta svih repromaterijala, sjemena i sadnog materijala cvijeća i drugog ukrasnog bilja na teritoriji BiH,
6. Pomoći u zajedničkom iznalaženju sredstava za proširenje i unaprijeđenje proizvodnje članova Udruženja,
7. Saradnja i povezivanje sa istim ili sličnim Udruženjima u BiH u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa,
8. Organizacija zajedničkog nastupa prema nadležnim tijelima državne uprave u cilju ostvarivanja zaštite i unapređenja proizvodnje cvijeća, drugog ukrasnog bilja i rasada,
9. Predlaganje nadležnim tijelima izmjene i dopune propisa koji mogu utjecati na proizvodnju i plasman cvijeća, drugog ukrasnog bilja i rasada,
10. Uspostaviti suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama u zemlji, u cilju uvođenja i implementacije novih tehnologija,
11. Organizacija zajedničkog nastupa na regionalnim i međunarodnim izložbama i sajmovima svih članova Udruženja,
12. Pomoći u razvoju marketinga cvijeća, drugog ukrasnog bilja i rasada,
13. Razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima u zemlji i inozemstvu.

Udruženje zastupa i predstavlja: Hećimović Mirela, predsjednik Udruženja i Klopić Šaha, predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registrar Udruženje proizvođača rasada, cvijeća i ukrasnog bilja „Hortenzija“, stiće svojstvo pravnog lica.

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, broj: UP1-06-05-022846/12 od 17.8.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 637/12, dana 17.8.2012. godine, upisano je udruženje: "Kladanjska policija,1991.-1995."

Skraćeni naziv udruženja: Udruženje "KLPOL, 91.-95."  
Sjedište udruženja je: Kladanjskih brigada br.5, Kladanj.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Zauzimanje za dosljedno sprovođenje i poštivanje ustavnosti i zakonitosti,
2. Uspostavljanje saradnje sa drugim srodnim udruženjima, ustanovama, institucijama, organima i organizacijama, od lokalnog do državnog nivoa,
3. Zaštita prava i interesa svojih članova, kao tekovina odrabambeno oslobođilačkih aktivnosti uoči i tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu,
4. Prikupljanje podataka o svojim članovima, neophodnih za izvršavanje svojih djelatnosti
5. Praćenje stanja u oblasti pravnog i socijalnog statusa članova (posebno da li su riješili svoj radnopravni status, penziju i sl.) i poduzimanje određenih pravnih radnji koje su od značaja za ostvarivanje njihovih zakonskih prava kod nadležnih državnih organa za pitanje boraca,
6. Učešće u poslovima koji se odnose na pitanja zapošljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije i školovanja svojih članova,
7. Učešće u javnim raspravama povodom donošenja zakona i drugih propisa kojima se uređuju boračka prava
8. Organizovanje skupova, predavanja, tribina, okruglih stolova, u cilju obilježavanja značajnih datuma i događaja u periodu 1991-1995 te njegovanja tradicija odrabambeno-oslobodilačke borbe za Bosnu i Hercegovinu,
9. Zalaganje za izjednačavanje ratnih policijskih dužnosti i priznanja sa dužnostima i priznanjima drugih komponenti odrabambeno oslobođilačkih snaga,
10. Organizovanje informativnih, kulturnih, obrazovnih i sportskih aktivnosti za svoje članstvo i učešće u manifestacionim aktivnostima u organizaciji drugih srodnih udruženja i asocijaciju,
11. Saradnja sa udruženjima drugih komponenti odrabambeno oslobođilačkih snaga sa područja općine Kladanj i šire,
12. Saradnja sa sredstvima javnog informisanja i popularisanje Udruženja putem sredstava javnog informisanja,
13. Izдавanje raznih publikacija Udruženja, u skladu sa Zakonom,
14. Obavljanje i drugih djelatnosti i zadataka koji doprinose zaštiti interesa članstva, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Udruženje zastupa i predstavlja: Busnov Selman, predsjednik Upravnog odbora i Čavkunović Fehim, podpredsjednik Upravnog odbora.

Udruženje će djelovati na području: Općine Kladanj.

Danom upisa u Registar udruženje "Kladanjska policija,1991.-1995.", stiče svojstvo pravnog lica.

**329**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-006721/12 od 24.8.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 638/12, dana 24.8.2012. godine, upisano je: Udruženje poljoprivrednika "VOĆAR"

Skraćeni naziv udruženja je: UP "VOĆAR".

Sjedište udruženja je: Dom kulture u Bikodžama, Lukavac.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Poduzimanje zakonskih mjeri radi zaštite domaće proizvodnje,
2. Zaštita i unapređenje prava poljoprivrednika,
3. Poduzimanje mjeri za unapređenje rada i poslovanja poljoprivrednika sa područja općine Lukavac,
4. Omogućavanje svojim članovima da putem pokretanja odgovarajućih akcija u okviru Udruženja utiču na poboljšanje rada svih članova Udruženja,
5. Sprečavanje nelojalne konkurenциje,
6. Poduzimanje mjeri zaštite domaće proizvodnje shodno Zakonu,
7. Pokretanje određenih inicijativa i zakonskih mjeri radi oslobođanja od plaćanja nabavke sjemena, umjetnog gnojiva, poljoprivrednih mašina i drugih poljoprivrednih sredstava neophodnih za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom,
8. Podizanje kvalitete domaće proizvodne (voća, povrća i sl.)

Udruženje zastupa i predstavlja: Osmanović Sabahudin, predsjednik Udruženja i Stupar Himzo, predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. Danom upisa u Registar Udruženje poljoprivrednika "VOĆAR", stiče svojstvo pravnog lica.

**330**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-047941/12 od 11.9.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 648/12, dana 11.9.2012. godine, upisano je: UDRUŽENJE GRADANA "VODOVOD PALEŽ".

Skraćeni naziv udruženja je: U.G. „VODOVOD PALEŽ“. Sjedište udruženja je: Živinice, Priluk bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Omogućavanje kvalitetnog snabdijevanja ispravnom pitkom vodom članova Udruženja i građana MZ Priluk,
2. Ulaganje vlastitih ili prikupljenih sredstava u izgradnju mjesnog vodovoda i organizovanje održavanja mjesnog vodovoda, u skladu sa važećim zakonima tehničkim i dr. propisima za ovaku vrstu objekata i pod nadzorom nadležnih organa,
3. Zaštita izvorišta pitke vode,
4. Zaštita vodotoka, jezera, kao i rad na čišćenju istih,
5. Zaštita flore i faune,
6. Uticaj na formiranje ekološke svijesti građana, organizovanjem seminara, održavanjem EKO časova i EKO vježbi, te razvijanje praktičnih, pionir i demonstrativnih projekata iz oblasti ekologije,
7. Rad na svim poljima koja na bilo koji drugi način ugrožavaju zdravu i čistu ekološku sredinu,
8. Organizovanje i razvijanje svih vidova edukacionog rada, vaspitno-obrazovnih i informativnih djelatnosti.

Udruženje zastupa i predstavlja: Senaid Poljić, predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. Danom upisa u Registar UDRUŽENJE GRADANA "VODOVOD PALEŽ" stiče svojstvo pravnog lica.

**331**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-048324/12 od

12.9.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 649/12, dana 12.9. 2012. godine, upisano je: Omladinski ženski rukometni klub "Jedinstvo".

Skraćeni naziv udruženja je: OŽRK „Jedinstvo“. Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Kulina bana bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- Što masovnije okupljanje djece i omladine oko Kluba radi njihovog vezivanja za rukometni sport i sve pozitivno što rukometni sport može da ponudi i da,
- Treniranje (fizičko, tehničko, taktičko itd.) djece i omladine, s ciljem stvaranja što kvalitetnijih rukometašica sposobnih za postizanje vrhunskih rezultata u rukometnom sportu,
- Učestovanje selekcija Kluba u takmičenjima (liga, turniri i sl.) organiziranih od strane nadležne rukometne organizacije i drugih relevantnih subjekata u zemlji, kao i učešće u takmičenjima organiziranim od strane nadležnih rukometnih organizacija, asocijacija itd.,
- Učestovanje rukometašica Kluba u svim selekcijama državne reprezentacije, u skladu sa iskazanim potrebama ovih selekcija,
- Izgradnja novih, obnova, rekonstrukcija i sanacija postojećih rukometnih sportskih objekata od interesa po Udruženje – Klub,
- Nabavka sportske opreme i sportskog mobilijara i inventara,
- Saradnja sa školama (osnovnim, srednjim i sportskim), fakultetima, privrednim i drugim organizacijama radi obezbjeđenja odgovarajuće baze za stvaranje rukometašica i za dodatnu edukaciju rukometašica, članova Kluba, članova upravljačkih organa i zaposlenika,
- Pomoć u školovanju, usavršavanje i razvijanje sopstvenog stručnog kadra iz svih oblasti rada i djelovanja Kluba,
- Saradnja sa drugim Klubovima i sportskim organizacijama u zemlji i inostranstvu radi razmjene iskustava, razvijanja prijateljskih odnosa, saradnje i pomoći u ostvarivanju ciljeva i aktivnosti Udruženja – Kluba i sl.,
- Obezbeđenje odgovarajuće zdravstvene zaštite članovima i zaposlenicima Kluba.

Udruženje zastupa i predstavlja: Mirela Osmanović, direktor Kluba.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. Danom upisa u Registar Omladinski ženski rukometni klub "Jedinstvo" stiće svojstvo pravnog lica.

332

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-034051/12 od 20.9.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 650/12, dana 20.9.2012. godine, upisano je: Centar za turski jezik i kulturu "Levent".

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Albina Herljevića broj 7.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- Udruženje ima za osnovni cilj njegovanje, promicanje i popularizaciju Turskog jezika i kulture u Bosni i Hercegovini, ali i Bosanskog jezika i kulture na turskom jeziku,
- Prezentiranje i povezivanje svekolike baštine, historije, kulture, tradicije, jezika i duhovnosti u velikoj porodici naroda svijeta,

- Povezivanje sa priznatim evropskim i svjetskim organizacijama za očuvanje kulturnih, duhovnih i historijskih vrijednosti,
- Organizovanje druženja, prezentacija, predavanja, kurseva, radionica, takmičenja, susreta, seminara, savjetovanja, priredbi, izložbi, večeri, piknika i drugih aktivnosti u vezi s njegovanjem, promocijom, i popularizacijom turskog jezika i kulture,
- Izdavanje knjiga, brošura, priručnika, letaka i drugog materijala radi ostvarenja ciljeva Udruženja u skladu sa Zakonom,
- Informisanje javnosti o pokrenutim akcijama i postignutim rezultatima putem različitih vrsta medija,
- Razmjena iskustava sa istim ili sličnim organizacijama, udruženjima i asocijacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje zastupa i predstavlja: Šejla Brkić, predsjednik Udruženja i Nedim Berberović, generalni sekretar Udruženja. Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. Danom upisa u Registar Centar za turski jezik i kulturu "Levent", stiće svojstvo pravnog lica.

333

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-032574/12 od 21.9.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 651/12, dana 21.9.2012. godine, upisano je: Udruženje građana SPEKTAR.

Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje SPEKTAR.

Sjedište udruženja je: Kalesija, ul. Kalesijskih brigada br. 47.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- Organizovanje kulturno-umjetničkih, zabavnih, sportskih i animacijskih programa (takmičenja, druženja, koncerti, izložbe i sl.),
- Organizacija koncerata, priredbi, sportskih manifestacija, proslave vjenčanja, rođendanskih i drugih proslava, ekskurzija i putovanja, u skladu sa zakonom,
- Organizacija kurseva, seminara, predavanja konvencionalnim i elektronskim putem (distance learning), časovi muzike, informatike, programiranja, dizajna itd., te edukacija određenih ciljnih grupa, u skladu sa zakonom,
- Razvoj koncepta i sprovođenje programa inkluzivne neformalne edukacije iz oblasti umjetnosti, dizajna, zanatstva, digitalnih i grafičkih komunikacija, rekreacije, omladinske politike, permakulture, hortikulture, a kroz forme savjetovanja, seminara, treninge, radio-nice, omladinske razmjene građanske participacije, internet komunikacije, video aktivizam i dr.,
- Anketiranje javnog mnijenja i uključivanje građana u proces odlučivanja na svim nivoima vlasti,
- Pružanje reklamnih i marketinških usluga, u skladu sa zakonom,
- Saradnja sa medijima u cilju edukacije i informisanja građana,
- Pripremanje i produkcija publicističkih, videa i audio kreacija Udruženja ili vanjskih saradnika udruženja, u skladu sa zakonom,
- Izrada i izdavanje publikacija, filmova, brošura i drugog edukativnog propagandnog materijala koji će biti u funkciji ciljeva udruženja i podrške ciljnim grupama Udruženja,
- Izdavanje knjiga, novina, časopisa i periodičnih publikacija, računarskih igara i ostalog softvera i ostala izdavačka djelatnost u skladu sa zakonom,
- Organizovanje proizvodnje, distribucije i prikazivanja filmova, video filmova, radio i televizijskog programa,
- Organizovanje snimanja, obrada i izdavanje zvučnih i muzičkih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa,

- Implementacija i promocija projekata za zaštitu životnog okoliša, te razvoj ekološke svijesti i podsticanje građana na aktivno sudjelovanje u tim projektima,
- Organizacija kongresa, foruma, okruglih stolova i sličnih tematskih skupova,
- Podsticaj mladih u sferi nauke, kulture, umjetnosti i sporta,
- Promocija kulturnih razlicitosti i unapređenje tolerancije i međuetničke saradnje,
- Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.

Udruženje zastupa i predstavlja: Mevludin Paščaninović, predsjednik Udruženja i Omer Mešić, potpredsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje građana SPEKTAR stiče svojstvo pravnog lica.

334

- Uzgoj žitarica i nabavka sjemenskog materijala, proizvodnja sadnog materijala i plasman istih,
- Proizvodnja, pakovanje, marketing i plasman domaće hrane proizvoda članova udruženja (ajvar, pekmez, džem, đuveč, zimnica, kompoti, sokovi i rakija),
- Unaprijedenje postojećih sistema navodnjavanja u BiH radi povećanja prinosa usjeva u poljoprivrednoj proizvodnji,
- Uvoz/izvoz sitne i krupne stoke, poljoprivrednih mašina, sjemena, sadnog materijala, repromaterijala neophodnog za poljoprivrednu proizvodnju,
- Promocija seoskog turizma i domaće radinosti,
- Pomoći u razvoju marketinga navedenih aktivnosti,
- Unapređenje pojoprivredne proizvodnje (svih kultura) na području BiH,
- Organizovanje edukacija za efikasniju proizvodnju članova Udruženja,
- Prijedlog projekata relevantnim lokalnim/inostranim institucijama od značaja za Udruženje (pisanje i implementacija istih).

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-049891/12 od 24.9.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 652/12, dana 24.9.2012. godine, upisano je: UDRUŽENJE ŽENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA „AGRAR VRAŽIĆI“.

Skraćeni naziv udruženja je: UŽPP „Agrar Vražići“.

Sjedište udruženja je: Vražići, ul. Sulejmana Šabanovića broj 7.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- Organizacija zajedničkog nastupa kod nabavke repromaterijala i prodaje poljoprivrednih proizvoda članova Udruženja,
- Zalaganje za efikasniju kontrolu kvaliteta proizvoda članova Udruženja i uvođenje standardizacije poljoprivredne proizvodnje na teritoriji BiH,
- Pomoći u zajedničkom iznalaženju sredstava za proširenje i unaprijeđenje proizvodnje članova Udruženja,
- Saradnja i povezivanje sa istim ili sličnim Udruženjima u BiH u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa,
- Organizacija zajedničkog nastupa prema nadležnim tijelima državne uprave u cilju ostvarivanja zaštite i unapređenja poljoprivredne proizvodnje članova Udruženja,
- Predlaganje nadležnim tijelima izmjene i dopune propisa koji mogu utjecati na proizvodnju poljoprivrednih proizvoda koje proizvode članice Udruženja,
- Uspostaviti saradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama u zemlji, u cilju uvođenja i implementacije novih tehnologija,
- Organizacija zajedničkog nastupa na lokalnim, regionalnim i međunarodnim izložbama i sajmovima svih članova Udruženja,
- Razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima u zemlji i inozemstvu,
- Aktivnosti vezane za oblast ljekobilja (sakupljanje, sušenje, izrada proizvoda od ljekobilja, pakovanje i plasman proizvoda),
- Proizvodnja pčelarskih proizvoda, marketing, pakovanje i plasman istih,
- Uzgoj sitne i krupne stoke, proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda,
- Nabavka i uzgoj tovних pilića brojlera i koka nosilja, i plasman istih,
- Plastička proizvodnja povrća i jagodičastog voća, i plasman istih,
- Nabavka pojoprivredne mehanizacije za članove Udruženja,

Udruženje zastupa i predstavlja: Zahida Mujkić, predsjednik Udruženja i Edina Slomić, predsjednik Upravnog odbora.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar, UDRUŽENJE ŽENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODAČA „AGRAR VRAŽIĆI“, stiče svojstvo pravnog lica.

335

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012374/12 od 28.9.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 653/12, dana 28.9.2012. godine, upisano je: UDRUŽENJE POREDOVNIKA MLINA „ŠERIĆKA“- SUHA, OPĆINA ŽIVINICE.

Skraćeni naziv udruženja je: U.P.M. „Šerićka“ – Suha.

Sjedište udruženja je: Suha bb, Živinice.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. U svojim redovima okuplja sve organizacije i pojedince, koji su voljni da se sa vlastitim snagama i sredstvima angažuju na očuvanju i unapređenju etnografskog kulturno-historijskog naslijeđa Vodenice „Šerićka“ Suha,
2. Podsticanje i donošenje zakonske regulative u oblasti zaštite etnografskog blaga zaštite okoline: na zaštitu zraka, vode, zemljista, prirodnih i drugih resursa,
3. Praćenje Vladinih programa na održavanju razvoja i okolinske sigurnosti i podsticaju turističkih destinacija,
4. Podizanje ekološke kulture svijesti stanovništva u ruralnim područjima.

Udruženje zastupa i predstavlja: Suljić Himzo, predsjednik Upravnog odbora.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar UDRUŽENJA POREDOVNIKA MLINA „ŠERIĆKA“- SUHA, OPĆINA ŽIVINICE, stiče svojstvo pravnog lica.

336

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-049201/12 od 1.10.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 654/12, dana 1.10.2012.godine, upisana je: UDRUGA DEMOBILIZIRANIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA "115. ZRINSKI" HVO BRIGADE OPĆINE TUZLA.

Skraćeni naziv udruženja je: UDBDR "115. ZRINSKI" HVO BRIGADE OPĆINE TUZLA.

Sjedište udruženja je: Tuzla, Ludvika Kube br. 7.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- Očuvanje tradicije i identiteta postrojbi koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, te obilježavanje obiljetnica, kao i bitnih događaja,
- Zaštita i zakonsko regulisanje socijalne i pravne zaštite članova Udruge,
- Osiguranje uvjeta profesionalizacije i zapošljavanje prikladno stručnoj spremi i fizičkim mogućnostima članova Udruge,
- Osiguranje aktivnog sudjelovanja Udruge, kao i članova Udruge u svim oblicima društvenog života,
- Pružanje stručne i svake druge pomoći pojedinim članovima Udruge, posebice obiteljima poginulih i nestalih branitelja, uključujući, prema mogućnostima, novčanu i drugu gospodarsku pomoć,
- Borba protiv svih obilika kriminala, ratnog profiterstva,
- Prikupljanje sredstava za pomoći demobiliziranim braniteljima,
- Organiziranje kulturnih, športskih i drugih aktivnosti s ciljem pomoći obiteljima poginulih, invalida te demobiliziranim braniteljima,
- Čuvati i njegovati uspomene na svijetle likove vitezova koji su dali život za našu domovinu, posebno se brinuti za obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, invalide, bolesnike, te stare i nemoćne članove,

Udruženje zastupa i predstavlja: Ivo Marić, predsjednik Udruge i Damnjan Nišandžić, dopredsjednik Udruge.

Udruženje će djelovati na području: općine Tuzla.

Danom upisa u Registar UDRUGA DEMOBILIZIRANIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA "115. ZRINSKI" HVO BRIGADE OPĆINE TUZLA stiče svojstvo pravnog lica.

**337**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-049215/12 od 1.10.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 655/12, dana 1.10.2012. godine, upisano je: UDRUŽENJE MLADIH "POLJICE" Gornje Poljice.

Sjedište udruženja je: prostorije Mjesne zajednice, Gornje Poljice

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- Pružanje pedagoške, psihološke i psihosocijalne pomoći mladima,
- Pomoći mladim u izboru zanimanja,
- Razvoj dobroih odnosa i solidarnosti među mlađima na lokalnom, regionalnom, međuentitetskom, državnom i internacionalnom planu,
- Uspostava i razvoj interkulturne i interreligijske saradnje i međusobnog upoznavanja mlađih na lokalnom, regionalnom, međuentitetskom, državnom i internacionalnom planu,
- Uspostava intenzivnijih veza između mlađih na području kantona i države,
- Podrška učeštu mlađih u društvenim procesima,
- Upoznavanje šire društvene zajednice, institucija i medija, državnih, entitetskih i lokalnih vlasti te internacionalnih institucija s položajem mlađih,
- Podrška poboljšanju uvjeta školovanja mlađih ljudi,
- Unapređenje ekološke svijesti i iniciranje i podrška ekoloških aktivnosti,
- Unapređenje sportskog i zabavnog života mlađih,
- Unapređenje znanja i aktivnosti mlađih u domenima ljudskih, građanskih prava i jednakosti spolova,
- Promocija kulturnog stvaralaštva mlađih te podrška razvoju kreativnih i umjetničkih vještina mlađih ljudi,

- Podizanje nivoa opće informiranosti mlađih te njihovo uključivanje u aktivno djelovanje u strukturama javnog mnijenja na svim nivoima.

Udruženje zastupa i predstavlja: Almedin Imširović, predsjednik Udruženja i Arnes Žabić, potpredsjednik udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar UDRUŽENJE MLADIH "POLJICE" Gornje Poljice stiče svojstvo pravnog lica.

**338**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-051281/12 od 10.10.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 656/12, dana 10.10.2012. godine, upisano je: Udruženje pčelara-poljoprivrednika "Vražići".

Skraćeni naziv udruženja je: UPP "Vražići".

Sjedište udruženja je: Vražići bb, Čelić.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Zastupanje interesa poljoprivrednih proizvođača na području općine Čelić,
2. Razvoj pčelarske djelatnosti,
3. Obezbeđuje članstvu snabdijevanje kvalitetnim maticama, repromaterijalom, alatom i priborom,
4. Organizovanje pčelarskih tečajeva i literature,
5. Preduzimanje mjera za suzbijanje pčelinjih bolesti,
6. Otvaranje partnerskih odnosa sa predstavnicima vladinih institucija na nivou općine pri utvrđivanju agrarne politike i budžetskih izdvajanja za razvoj poljoprivrede,
7. Zalaganje za poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača u općini,
8. Zalaganje za očuvanje i zaštitu domaće proizvodnje,
9. Zalaganje za očuvanje i zaštitu okoliša i prirode,
10. Saradnja sa sličnim domaćim i inostranim udružnjima,
11. Pružanje stručne pomoći članovima Udruženja u različitim oblastima (eduksacija, pravna zaštita, socijalna zaštita, registriranje obraća i drugih organizacionih oblika, izrada programa, organizovanje stručnih skupova, organizovanje odlaska na privredne manifestacije, izlaganje poljoprivrednih proizvoda na privrednim manifestacijama).
12. Zalaganje za razvoj ruralnih područja,
13. Zalaganje za razvoj seoskog turizma i turizma uopće.

Udruženje zastupa i predstavlja: Muhibin Arnautović, predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Općine Čelić.

Danom upisa u Registar Udruženja pčelara-poljoprivrednika "Vražići" stiče svojstvo pravnog lica.

**339**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-048999/12 od 19.10.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 657/12, dana 19.10.2012. godine, upisano je: Udruženje mlađih "VELIKA DJECA".

Skraćeni naziv udruženja je: „VELIKA DJECA“.

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Albina Herljevića broj 39, Slatina.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Stručno uzdizanje i informiranje o savremenim dostignućima na poljima kulture, sporta, obrazovanja i

- to putem skripti, priručnika, naučnih radova, izložbi, video radova te ostalih edicija,
2. Uključivanje mladih u procese upoznavanja vlasti i struktura vlasti, depolitizacija obrazovanja, kulture i sporta kao osnova razvoja društva,
  3. Edukacija građana BiH o psihoaktivnim agensima-drogama prisutnim u našem društvu, kao i suszbianje iste pojave putem kulture, sporta i obrazovanja,
  4. Zalaganje za stvaranje društvene klime i jačanje uloge struke prilikom prihvatanja novih, prvenstveno vlastitih, rješenja uz maksimalno motiviranje i sudjelovanje domaćih stvaralačkih potencijala,
  5. Praćenje razvoja tehnike i tehnologije,
  6. Zalaganje za skrb o ekologiji i zaštiti okoliša,
  7. Suradnja s privrednim, znanstveno-prosvjetnim i drugim udruženjima i organizacijama u svrhu rješavanja gospodarskih, stručno-tehničkih i obrazovnih problema, kao i problema iz oblasti sporta i mladih,
  8. Organizacija stručnih predavanja, javnih rasprava, seminar, savjetovanja, simpozija, te stručnih posjeta u zemlji i svijetu,
  9. Skrb o članovima, njihovu društvenu životu i zblžavanju,
  10. Lokalna samouprava kao preteča razvoja društvene zajednice, općine, kantona, države,
  11. Borba protiv korupcije i kriminala putem sredstava masovne komunikacije, npr. internet, seminari, televizijski i radio programi, novinski članci i oglasi te druge i slične edicije,
  12. Edukacija najmlađih kategorija putem kulture, obrazovanja i sporta,
  13. Osnivanje vlastitog nezavisnog glasila o kulturi, sportu i obrazovanju,
  14. Organizovanje radnih akcija sa ciljem upoznavanja građana da i sami građani mogu puno učiniti u razvoju svoje lokalne i šire društvene zajednice,
  15. Borba protiv maloljetničke delikvencije i maloljetničkog kriminalitet,
  16. Dijalog među mladima iz regionala bivše Jugoslavije,
  17. Širenje istine o Bosni i Hercegovini, njenoj kulturi, tradiciji, i običajima,
  18. Organizovanje kulturno zabavnih i sportskih manifestacija na nivou svih organa vlasti u BiH, takođe i u svijetu.
- Udruženje zastupa i predstavlja: Almir Arnaut, predsjednik Udruženja.
- Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. Danom upisa u Registar Udruženje mladih "VELIKA DJECA" stiče svojstvo pravnog lica.

340

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-050527/12 od 23.10.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 659/12, dana 23.10.2012. godine, upisano je: Udruženje građana GLOSA.

Naziv udruženja na engleskom jeziku: CIVIC ASSOCIATION GLOSA.

Skráčeni naziv udruženja je: U.G. GLOSA.

Sjedište udruženja je: M.Z. Lukavica Gornja, općina Živinice.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Organizovanje i razvijanje svih vidova edukacije, vaspitno-obrazovnih i informativnih djelatnosti, te izgradnja pozitivnih navika kod mladih u cilju svršishodnog korištenja slobodnog vremena,
2. Organiziranje predavanja, tribina, edukacija, kurseva, seminara i ostalih skupova sa ciljem svestrane edukcije svojih članova,

3. Rad sa omladinom kroz ideološku izgradnju pojedinca sa ciljem ostvarenja duhovnog, kulturnog i materijalnog preporoda našeg naroda,
4. Aktivno angažovanje u organizovanju i potpmaganju kulturnih i drugih manifestacija koje afirmišu vrijednosti života i tradicije,
5. Briga o socijalno ugroženim i pomoć djeci bez roditelja, izbjeglih i raseljenih, osoba sa invaliditetom,
6. Organizovanje i podsticanje sportskih, ekoloških, radioamaterskih i kulturno-zabavnih klubova i sekcija,
7. Osnivanje radio-televizijskih stanica, izdavanje novina, časopisa, knjiga i druge aktivnosti koje imaju za cilj propagiranje ideja i ciljeva Udruženja, u skladu sa zakonom,
8. Otvaranje biblioteka, čitaonica i klubova za druženje mladih, u skladu sa zakonom,
9. Osnivanje proizvodno-prometnih preduzeća i samostalnih radnji, te pokretanje privredno-ekonomskih aktivnosti radi obezbeđivanja sredstava kojima će Udruženje finansirati svoje aktivnosti, u skladu sa zakonom,
10. Širenje volonterstva i solidarnosti među mladima,
11. Podsticanje komunikacije među mladima,
12. Zalaganje za podizanje i razvijanje ekološke svijesti i zalaganje za zaštitu životne okoline,
13. Saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu, i neformalnim grupama,
14. Sve druge djelatnosti koje su u skladu sa Zakonom i statutom Udruženja,
15. Rad na integraciji.

Udruženje zastupa i predstavlja: Jasmin Korajac, predsjednik Upravnog odbora.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona. Danom upisa u Registar Udruženje građana GLOSA, stiče svojstvo pravnog lica.

341

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-053383/12 od 31.10.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 661, dana 31.10.2012. godine, upisano je: Udruženje BODYBUILDING & FITNESS KLUB "DRAGON".

Skráčeni naziv je: BODYBUILDING & FITNESS KLUB "DRAGON".

Sjedište udruženja je: Živinice, Magistralni put bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- okupljanje omladine i odraslih građana u cilju bavljenja raznim vidovima fitnessa i bodi bildinga,
- sudjelovanje na natjecanjima prijateljskog i službenog karaktera,
- stvaranje i proširivanje materijalne osnove bavljenja sportskim aktivnostima,
- usavršavanje i pomoć pri školovanju sopstvenog stručnog kadra,
- organizovanje zdravstvene kontrole sportista,
- organizovanje trenažnog procesa za razne vidove takmičenja, svih uzrasnih i spolnih kategorija,
- organizovanje masaže - saune za rekreativce i sportiste,
- organizovanje trenažnog procesa i kondicionih priprema sportista iz Udruženja borilačkih vještina,
- učestvovanje na takmičenjima u zemlji i inozemstvu,
- organizovanje sportske rekreacije i rekreativnih aktivnosti za sve članove,
- organizovanje igara na sreću, u skladu sa zakonom.

Danom upisa u Registar Udruženje BODYBUILDING & FITNESS KLUB "DRAGON" stiče svojstvo pravnog lica.

Udruženje zastupa i predstavlja: Ivan Galušić, predsjednik Udruženja i Halilović Mirnes, dopredsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

342

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-053880/12 od 2.11.2012.godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 663/12, dana 2.11.2012. godine, upisana je: Udruženje policije učesnika odbrambeno oslobođilačkog rata općine Banovići, 1991.-1995.

Skraceni naziv udruženja je: UPUOOR OPĆINE BANOVIĆI, 91.-95.

Sjedište udruženja je: Banovići, ul. Alije Dostovića broj 3.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Zauzimanje za dosljedno sprovođenje i poštivanje ustavnosti i zakonitosti,
2. Uspostavljanje saradnje sa drugim srodnim udružnjima, ustanovama, institucijama, organima i organizacijama, od lokalnog do državnog nivoa,
3. Zaštita prava i interesa svojih članova, kao i tekovina odbrambeno oslobođilačkih aktivnosti uoči i tokom agresije na Republiku Bosnu Hercegovinu,
4. Prikupljanje podataka o svojim članovima, neophodnih za izvršavanje svojih djelatnosti,
5. Praćenje stanja u oblasti pravnog i socijalnog statusa svojih članova (posebno da li su riješili svoj radnopravni status, penziju i sl.) i poduzimanje određenih pravnih radnji koje su od značaja za ostvarivanje njihovih zakonskih prava kod nadležnih državnih organa za pitanja boraca,
6. Učešće u poslovima koji se odnose na pitanja zapošljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije i školovanja svojih članova,
7. Učešće u javnim raspravama povodom donošenja zakona i drugih propisa kojima se uređuju boračka prava,
8. Organizovanje skupova, predavanja, tribina, okruglih stolova, u cilju obilježavanja značajnih datuma i događaja u periodu 1991 – 1995 te njegovanje tradicija odbrambeno-oslobodilačke borbe za Bosnu i Hercegovinu,
9. Zalaganje za izjednačavanje ratnih policijskih dužnosti i priznanja sa dužnostima i priznanjima drugih komponenti odbrambeno oslobođilačkih snaga,
10. Organizovanje informativnih, kulturnih, obrazovnih i sportskih aktivnosti za svoje članstvo i učešće u manifestacionim aktivnostima u organizaciji drugih srodnih udruženja i asocijacija,
11. Saradnja sa udružnjima drugih komponenti odbrambeno oslobođilačkih snaga sa područja opštine Banovići i šire,
12. Saradnja sa sredstvima javnog informisanja i popularisanje Udruženja putem sredstava javnog informisanja,
13. Izdavanje raznih publikacija Udruženja, u skladu sa Zakonom,
14. Obavljanje i drugih djelatnosti i zadataka koji doprinose zaštiti interesa članstva, u skladu sa Zaonom i ovim Statutom.

Udruženje zastupa i predstavlja: Bego Gutić, predsjednik Udruženja i Dževad Velagić potpredsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: opštine Banovići.

Danom upisa u Registar Udruženje policije učesnika odbrambeno oslobođilačkog rata općine Banovići, 1991.-1995. stiče svojstvo pravnog lica.

343

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-051903/12 od 5.11.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 664/12, dana 5.11.2012. godine, upisano je: Ženski omladinski fudbalski klub "Gradina" Srebrenik.

Skraceni naziv udruženja je: ŽOFK „Gradina“ Srebrenik. Sjedište udruženja je: Srebrenik, Gradski stadion.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Bavi se svim pitanjima koja se odnose na fudbal u granicama utvrđenim ovlaštenjima iz Zakona koji regulišu oblast udruženja, Zakona o sportu i Statuta fudbalskih institucija kako na području općine Srebrenik tako na području TK, NS FBiH i NS/FS BiH,
2. Okuplja djecu i omladinu u cilju obučavanja i bavljenja fudbalom, organizuje vaspitno stručni rad na svim nivoima rada sa djecom i omladinom, stalno i neprekidno popularizuje razvoj fudbalskog sporta, organizuje revijalne turnire i igre za djecu od 6-12 godina, sa ostalim takmičarskim selekcijama ima planske trenažne procese i takmičenja,
3. Podstiče sve društveno opravdane aktivnosti na planu unaprijeđenja rada i organiziranja u omladinskim selekcijama (pioniri, kadeti i juniori),
4. Neposredno podstiče i unaprijeđuje rad i metode na unaprijeđenju i razvoju ženskog fudbala, te organizuje takmičenje na svim nivoima, zavisno od takmičarskih rezultata,
5. Neprekidno unaprijeđuje fudbal u duhu mira i ferpleja, bez ikakve diskriminacije, poštuje principe lokalnosti, integriteta i sportskog duha u skladu sa principima fer-pleja,
6. Spriječavaju sve metode i pojave koje bi mogle ugroziti integritet utakmica ili takmičenja ili stimulisati zloupotrebu ŽOFK „Gradina“ Srebrenik,
7. Štiti i poštuje prava i interese svojih članova i da rješava sporove među njima,
8. Održava saradnju i kontakte sa fudbalskim institucijama, prije svega, sa OFS Srebrenik, NS TK i drugima na nivou FBiH i BiH,
9. Stalno i neprekidno radi na edukaciji stručnih kadrova koji bi savremenim metodama prenosili znanja na polaznike škole fudbala i ostale takmičarske članove,
10. Stalno i neprekidno radi na stvaranju što boljih uslova za treniranje i takmičenja, da se daleko više i neposrednije radi na zdravstvenoj zaštiti i rješavanju sportskih statusnih pitanja kod igrača i drugih.

Udruženje zastupa i predstavlja: Bego Sendić, predsjednik Kluba, Mugdib Islamović, dopredsjednik kluba i Nedžad Kopačić, član Izvršnog odbora Kluba.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Ženski omladinski fudbalski klub "Gradina" Srebrenik stiče svojstvo pravnog lica.

344

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-041154/11 od 3.2.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 555, dana 3.2.2012. godine upisana je slijedeća promjena:

Odobrava se Statut Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona shodno Odluci broj S 733/11 od 16.11.2011. godine.

345

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008615/12 od 1.6.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 300, dana 1.6.2012. godine upisana je slijedeća promjena:

1. Udruženje studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“ vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Banjić Jasmina imenuje novoizabrani predsjednik Brčić Emir
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“: Kačar Ema, Jahić Ahmet, Poljašević Nevena, Kurtić Mirza, Jagodić Almir, Ćedić Malik, Karić Melisa, Suljkanović Hana i Puškar Semir. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Mahmutović Muhmaed, Begić Sejfo, Awad Ahmed, Pajazetović Semra, Vrbljanac Vera, Hodžić Dino, Vikalo Eldar, Hatunić Jasminka, Turatović Amra, Suljić Nermin i Beširević Jasmina, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Bećirović Emir i Brčić Emir.
3. Udruženje Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“ predstavlja i zastupa Brčić Emir, novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Banjić Jasmina dosadašnjeg predsjednika.

346

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-009711/12 od 26.4.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 828, dana 26.4.2012. godine upisana je slijedeća promjena:

1. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora udruženja SPORTSKI SAVEZ OPĆINE KALESIJA: Mujanović Fahrudin, Gazibegović Senad, Džafić Mehbo i Hasanović Nedžad. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Kuralić Fahrudin, Mehmedović Mirsad, Karić Adnan i Hodžić Fikret, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Avdić Muhamed, Hasanović Enes, Bukvarević Izet, Tupković Jasmin i Muratbegović Asim.

347

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008194/12 od 27.4.2012. god. u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 393, dana 27.4.2012. godine upisana je slijedeća promjena:

1. Razrješava se raniji član Izvršnog odbora NOGOMET-NOVSEZA OPĆINE KALESIJA: Bukvar Nedžad. Umjesto njega se imenuje novi član Izvršnog odbora: Mešić Ahmet, a i dalje ostaju članovi Izvršnog odbora Avdić Muhamed, Brđanović Asim, Mehmedović Mirsad, Sinanović Sulejman, Džafić Mehbo, Rožnjaković Sakib, Šahmanović Fikret, Smajić Muradif, Tabaković Suad i Džafić Zijad.

348

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-017537/12 od 11.7.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 491, dana 11.7.2012. godine upisana je slijedeća promjena:

1. Udruženja profesora engleskog jezika iz Tuzlanskog kantona mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli ul.Klosterska broj 10, sada sjedište u Tuzli ul. Bosne Srebrenе broj 119.

2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja profesora engleskog jezika iz Tuzlanskog kantona shodno Odluci od 2.6.2012. godine.

349

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-021033/12 od 10.8.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 77, dana 10.8.2012. godine upisana je slijedeća promjena:

1. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva UDRUŽENJA GRAĐANA LOVAČKO DRUŠTVO „TUZLA“: Alić Mensur, Gusković Zvonko, Babić Ljuban, Muratović Hariz i Sinanović Ibrahim. Umjesto njih se imenuju novi članovi Predsjedništva: Alijagić Mukades, Filipović Drago, Nikolić Budimir, Terzić Salih i Mujezinović Mustafa, a i dalje ostaju članovi Predsjedništva: Imamović Hasib i Lamešić Mirko.

350

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-023609/12 od 15.08.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 154, dana 15.08.2012. godine upisana je slijedeća promjena:

1. Šahovskog kluba „TUŠANJ“ Tuzla, vrši promjenu naziva tako što je sada naziv Šahovski klub „Inzio-Tušanj“ Tuzla i promjenu skraćenog naziva tako što je umjesto dosadašnjeg skraćenog naziva ŠK „TUŠANJ“ Tuzla, sada skraćeni naziv ŠK „Inzio-Tušanj“ Tuzla
2. Šahovski klub „Inzio-Tušanj“ Tuzla, mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, Ul. Hasana Brkića br.23, sada sjedište u Tuzli Ul.Bosne Srebrenе br.127.
3. Šahovski klub „Inzio-Tušanj“ Tuzla, vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Iveljić Igora imenuje novoizabrani predsjednik Habibović Hazim, promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Cvijetinović Milana imenuje novoizabrani predsjednik Budimir Boris i promjenu dopredsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Čengić Šemsudina imenuje novoizabrani dopredsjednik Hamzić Šefko.
4. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Šahovskog kluba „Inzio-Tušanj“ Tuzla: Cvijetinović Milan, Smajlović Sead i Tomić Nikola. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora Hamzić Šefko, Redžepović Mustafa i Osmanović Ševko, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Budimir Boris i Čengić Šemsudin.
5. Šahovski klub „Inzio-Tušanj“ Tuzla, predstavlja i zastupa Budimir Boris novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Cvijetinović Milana dosadašnjeg predsjednika i Hamzić Šefko novoizabrani dopredsjednik Upravnog odbora umjesto Čengić Šemsudina dosadašnjeg dopredsjednika.
6. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Šahovskog kluba „Inzio-Tušanj“ Tuzla, shodno Odluci od 25.04.2012.godine.

351

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-022358/12 od 15.08.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 718, dana 15.08.2012. godine upisana je slijedeća promjena:

1. Udruženja logoraša općine Tuzla, mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, Ul. Muharema Fizovića Fiska br.1, zgrada Doma Armije, sada sjedište u Tuzli Ul. Filipa Kljaljića Fiće br.22.
2. Udruženja logoraša općine Tuzla, vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Grapkić Ramiza imenuje novoizabrani predsjednik Mustačević Nedim.
3. Razrješavaju se raniji članovi Izvršnog odbora Udruženja logoraša općine Tuzla: Grapkić Ramiz, Mišanović Franjo i Didić Mehmed. Umjesto njih se imenuju novi članovi Izvršnog odbora: Kavazović Osman i Dizdarević Elvir, a i dalje ostaju članovi Izvršnog odbora: Mustačević Nedim i Rizvanović Dževad.
4. Udruženja logoraša općine Tuzla, predstavlja i zastupa Mustačević Nedim novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Grapkić Ramiza dosadašnjeg predsjednika.
5. Odobrava se Statut Udruženja logoraša općine Tuzla, shodno Odluci od 06.07.2012.godine.

352

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-030591/12 od 23.8.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 315, dana 23.8.2012 godine upisana je slijedeća promjena:

1. GRADSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "BOSNA" TUZLA mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, ul. Matije Gupca broj 8, sada sjedište u Tuzli Ul. Kazan mahala br. 2.
2. Odobrava se Statut GRADSKOG KULTURNOG UMJETNIČKOG DRUŠTVA "BOSNA" TUZLA, shodno Odluci od 26.11.2011. godine.

353

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-010873/12 od 29.08.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 454, dana 29.08.2012. godine upisane su slijedeće promjene:

1. UDRUŽENJE GRAĐANA SRPSKO GRAĐANSKO VIJEĆE – POKRET ZA RAVNOPRAVNOST OPĆINE ŽIVINICE, mijenja sjedište Udruženja, tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Živnicama, ulica Bosanska E 5, sada sjedište u Živinicama, ulica Oslobođenja broj 18.
2. UDRUŽENJE GRAĐANA SRPSKO GRAĐANSKO VIJEĆE – POKRET ZA RAVNOPRAVNOST OPĆINE ŽIVINICE, vrši promjenu predsjednika Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Milić Jove, imenuje novoizabrani predsjednik Živković Dražen.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora UDRUŽENJE GRAĐANA SRPSKO GRAĐANSKO VIJEĆE – POKRET ZA RAVNOPRAVNOST OPĆINE ŽIVINICE: Milić Jovo, Divković Velinka, Gadžo Milosava, Stevanović Marko i Kulašević Stanislav. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Šišić Milena, Mitrović Vojislav, Živković Dražen, Nikolić Kostadin, Vlačić Miladin i Milovanović Desimir, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Vasić Tihomir, Kojić Drago i Đerić Boro.
4. UDRUŽENJE GRAĐANA SRPSKO GRAĐANSKO VIJEĆE – POKRET ZA RAVNOPRAVNOST OPĆINE ŽIVINICE, predstavlja i zastupa Živković Dražen novoizabrani predsjednik Udruženja, umjesto Milić Jove, dosadašnjeg predsjednika.

354

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1- 06/1-05-023305/12 od 29.08.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 261, dana 29.08.2012. godine upisane su slijedeće promjene:

1. Karate klub „Tuzla“ Tuzla vrši promjenu predsjednika Skupštine, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Kantić Fahrudina imenuje novoizabrani predsjednik Mujezinović Ljuba
2. Karate klub „Tuzla“ Tuzla, predstavlja i zastupa Mujezinović Ljuba, novoizabrani predsjednik Skupštine, umjesto Kantić Fahrudina dosadašnjeg predsjednika i Mujezinović Enver, dopredsjednik.
3. Odobrava se izmejna i dopuna Statuta Karate kluba „Tuzla“ Tuzla shodno Odluci od 25.08.2012. godine.

355

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1- 06/1-05-037487/12 od 30.8.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 93, dana 30.8.2012. godine, upisana je slijedeća promjena:

1. UDRUŽENJE PENZIONERA-UMIROVLJENIKA OPĆINE BANOVIĆI, mijenja adresu, tako što se dosadašnji naziv ulice Husinska buna broj 2 u Banovićima, mijenja u ulica Patriotske lige broj 2 u Banovićima.

356

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1- 06/1-05-029426/12 od 30.08.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 454, dana 30.08.2012. godine upisane su slijedeće promjene:

1. Općinski nogometni savez Općine Banovići mijenja sjedište, tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Banovićima, ulica Alije Dostovića broj 3, sada sjedište u Banovićima, ulica Božićka Banovića broj 8.
2. Odobrava se Statut Općinskog nogometnog saveza Općine Banovići shodno Odluci broj: 07-7/12 od 26.07.2012. godine.

357

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1- 06/1-05-031817/12 od 31.08.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 499, dana 31.08.2012. godine upisane su slijedeće promjene:

1. Nogometni klub „Jedinstvo“ Vučkovci, vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Brčić Nedima, imenuje novoizabrani predsjednik Hršić Izet.
2. Nogometni klub „Jedinstvo“ Vučkovci, predstavlja i zastupa Hršić Izet novoizabrani predsjednik Udruženja, umjesto Brčić Nedima dosadašnjeg predsjednika, Đonlić Ševalija i Delibašić Mirsad, novoizabrani članovi udruženja umjesto Kurbašić Safera i Zukić Fahrudina, dosadašnjih članova Udruženja.

358

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-017892/12 od 7.9.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 343, dana 7.9.2012. godine upisana je slijedeća promjena:

1. Udruženje građana Šahovski klub „Srebrenik“ mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Srebreniku, Radnička broj 1 sada sjedište u Srebreniku, ul. Srebreni grad broj 1.
2. Udruženje građana Šahovski klub „Srebrenik“ vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Jahić Mehmedalije imenuje novoizabrani predsjednik Smajlović Nijaz, promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Jahić Mehmedalije imenuje novoizabrani predsjednik Omerović Salko i promjenu zamjenika predsjednika tako što se umjesto dosadašnjeg zamjenika Muhamremović Arifa imenuje novoizabrani zamjenik predsjednika Omerčić Muhamed.
3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Udruženja građana Šahovski klub „Srebrenik“: Jahić Mehmedalija, Muhamremović Arif, Koprić Sadik, Moranjkić Fahrudin i Mustafić Zehrudin. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Omerović Salko, Omerčić Muhamed, Mujkanović Alija, Džanić Izet i Džanić Edis.
4. Udruženje građana Šahovski klub „Srebrenik“ predstavlja i zastupa Omerović Salko novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Jahić Mehmedalije dosadašnjeg predsjednika i Omerčić Muhamed novoizabrani zamjenik predsjednika umjesto Muhamremović Arifa dosadašnjeg zamjenika.
5. Odobrava se Statut Udruženja građana Šahovski klub „Srebrenik“ shodno Odluci od 24.2.2012. godine.

359

umjesto Softić Nusreta dosadašnjeg predsjednika i Lasetović Jadran generalni sekretar Saveza.  
4. Odobrava se promjena Statuta Sportskog saveza Tuzlanskog kantona shodno Odluci od 1.8.2012. godine.

361

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-39096/12 od 19.9.2012. godine u Registrar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 749, dana 19.9.2012. godine upisana je slijedeća promjena:

1. Udruženje građana Fudbalski klub „Vrana“ Banović Selo, vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Demirović Ekrema imenuje novoizabrani predsjednik Modrić Asmir.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Udruženja građana Fudbalskog kluba „Vrana“ Banović Selo: Demirović Ekrem, Mešanović Safer, Kukić Senaid i Kovačević Nezir. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora Nurković Edin, Nurković Adnan, Hurić Sejdalija i Kovačević Camil, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Modrić Asmir, Avdić Nihad, Nurković Jasmin, Lisičić Nezir, Lačić Adnan, Husić Ibrahim i Kasumović Senad.
3. Udruženje građana Fudbalski klub „Vrana“ Banović Selo predstavlja i zastupa Lapandić Ibrahim predsjednik Skupštine, Modrić Asmir novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Demirović Ekrema dosadašnjeg predsjednika i Nurković Edin novoizabrani sekretar umjesto Mešanović Safera dosadašnjeg sekretara.

362

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-048852/12 od 19.9.2012. godine u Registrar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 509, dana 19.9.2012. godine upisana je slijedeća promjena:

1. Imenuje se novi član Savjeta Društva arhitekata Tuzlanskog kantona Burgić Mirela, a i dalje ostaju članovi Savjeta Šćerckadić Amila, Stjepić Slavko, Hadžić Izet, Ikanović Amir, Čorbić Mirza, Čanović Aner, Salkić Lejla i Sijerčić Ranka.
2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Društva arhitekata Tuzlanskog kantona shodno Odluci od 21.4.2012. godine.

360

Upisuje se prestanak rada UDRUŽENJA ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA „OSMIJEH“, u Registrar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 509/11.

Udruženje prestaje sa radom 14.8.2012. godine, danom donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.

363

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-30675/12 od 26.9.2012. godine u Registrar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 319, dana 26.9.2012 godine upisana je slijedeća promjena:

1. Sportski savez Tuzlanskog kantona vrši promjenu predsjednika Saveza tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Softić Nusreta imenuje novoizabrani predsjednik Mikić Branimir.
2. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva Sportskog saveza Tuzlanskog kantona: Softić Nusret, Tadić Zdenko, Doborac Adem, Suljkić Nijaz, Delić Kada, Ribić Sead, Peštić Željko, Alić Nevzet, Pečenko Olga, Bačić Bajro, Hajrović Fuad i Odobašić Husein. Umjesto njih se imenuju novi članovi Predsjedništva: Osmanbegović Edin, Avdić Muhamed, Kukić Esmir, Galušić Vinko, Halilagić Mirsad i Doborac Safet, a i dalje ostaje član Predsjedništva Mikić Branimir.
3. Sportski savez Tuzlanskog kantona predstavlja i zastupa Mikić Branimir novoizabrani predsjednik Saveza

1. Kuglaški klub „Sloboda“ Tuzla, vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Ćulum Cvjetka, imenuje novoizabrani predsjednik Suljkić Nijaz.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora udruženja Kuglaški klub „Sloboda“ Tuzla: Ćulum Cvjetko, Jahić Izudin, Avdić Dževad, Čajić Ivica, Vidović Vjekoslav, Turkeš Nedžad, Jogunčić Zijah i Šimić Stojan. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Suljkić Nijaz, Softić Rasim, Jurčenko Goran i Mulavdić Adis, a i dalje ostaje član Upravnog odbora: Brkić Muradif.
3. Kuglaški klub „Sloboda“ Tuzla predstavlja i zastupa Suljkić Nijaz novoizabrani predsjednik Skupštine umejsto Ćulum Cvjetka dosadašnjeg predsjednika, Brkić Muradif predsjednik Upravnog odbora, Brkić Raif direktor Kluba i Jogunčić Midhat, sekretar Kluba.

4. Odobrava se Statut Kuglaškog kluba „Sloboda“ Tuzla, shodno Odluci od 24.5.2012. godine.

364

4. Odobrava se Statut udruženja Fudbalski klub "SLOGA" Simin Han shodno odluci od 3.8.2012. godine.

366

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-048705/12 od 19.9.2012. godine u Registrar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 526/11 dana 19.9.2012. godine upisana je slijedeća promjena:

1. Udrženje građana „Zmaj od Bosne – Gazije“ vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Kavazović Šemsudina imenuje novoizabrani predsjednik Kikić Sevret i promjenu predsjednika Udrženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Mahmutović Zijada imenuje novoizabrani predsjednik Aščić Sead.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Udrženja građana „Zmaj od Bosne – Gazije“: Kavazović Šemsudin, Mahmutović Zijad i Hećimović Avdo. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Kavazović Hasan, Suljić Šefik i Jahić Ejub, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Kikić Sevret, Terzić Izudin, Ibršević Halim, Pelidžić Denijel, Aščić Sead, Hadžić Tarik, Omeranović Hajrudin i Ibrahimović Sulejman.
3. Udrženje građana „Zmaj od Bosne – Gazije“ predstavlja i zastupa Aščić Sead novoizabrani predsjednik Udrženja, umjesto Mahmutović Zijada dosadašnjeg predsjednika, Kikić Sevret novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Kavazović Šemsudina dosadašnjeg predsjednika i Ibršević Halim, predsjednik Skupštine.

365

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037500/12 od 19.9.2012. godine u Registrar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 470, dana 19.9.2012. godine upisana je slijedeća promjena:

1. Fudbalski klub "SLOGA" Simin Han, vrši promjenu predsjednika Skupštine, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Tanović Enesa imenuje novoizabrani predsjednik Suljić Mustafa, promjenu predsjednika Kluba tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Mehmedović Salke imenuje novoizabrani predsjednik Husić Azmir i promjenu dopredsjednika Kluba tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Subašić Muniba imenuje novoizabrani dopredsjednik Tanović Amer.
2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Fudbalskog kluba "SLOGA" Simin Han: Budimir Fahrudin, Imamović Samir, Šahović Faruk, Hatunić Edin, Hasanbašić Ilijaz, Mešanović Enes, Kovačević Nikola, Šabović Adem, Jusufović Samir, Jusufović Hazim, Tufekčić Jasminko, Galijatović Mensur i Jusufović Mirsad. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Husić Azmir, Tanović Amer, Sarajlić Nermin, Husić Munib, Osmanović Samir, Bećić Emir, Redžić Senahid, Husić Almir, Džanić Goran, Husejnović Enver i Tanović Enes, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora Subašić Munib, Mehmedović Salko, Ramić Sulejman i Kovačević Marko.
3. Fudbalski klub "SLOGA" Simin Han predstavlja i zastupa: Suljić Mustafa novoizabrani predsjednik Skupštine, umjesto Tanović Enesa dosadašnjeg predsjednika, Husić Azmir novoizabrani predsjednik Kluba umjesto Mehmedović Salke dosadašnjeg predsjednika, Tanović Amer novoizabrani dopredsjednik Kluba umjesto Subašić Muniba dosadašnjeg dopredsjednika i Subašić Munib sekretar Kluba.

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-049956/12 od 3.10.2012. godine u Registrar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 159, dana 3.10.2012. godine upisana je slijedeća promjena:

1. Udrženje za edukaciju i zabavu „Brdo“ vrši promjenu naziva tako što je sada naziv Udrženje za edukaciju "BEDR" i promjenu skraćenog naziva tako što je umjesto dosadašnjeg skraćenog naziva Udrženje "Brdo" sada skraćeni naziv Udrženje "BEDR".
2. Udrženje za edukaciju „BEDR“ mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, Gornja Tuzla ul. Bosanska broj 12, sada sjedište u Tuzli ul. Borić broj 1.
3. Udrženje za edukaciju „BEDR“ vrši promjenu potpredsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg potpredsjednika Mughal Merise imenuje novoizabrani potpredsjednik Dedajić Ajdin.
4. Udrženje za edukaciju „BEDR“ predstavlja i zastupa: Mehanović Mirsada predsjednik Upravnog odbora i Dedajić Ajdin novoizabrani potpredsjednik Upravnog odbora umjesto Mughal Merise dosadašnjeg predsjednika.
5. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udrženja za edukaciju „BEDR“ shodno Odluci od 13.9.2012. godine.

367

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-050508/12 od 8.10.2012. godine u Registrar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 617/12 dana 8.10.2012. godine upisana je slijedeća promjena:

**UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA OPĆINE ŽIVINICE „BUDI MI PRIJATELJ“**, mijenja sjedište Udrženja, tako što je umjesto ranijeg sjedišta u Živinicama ul. Partizanska broj 7, sada sjedište u Živinicama, ul.25. Novembra bb.

Odobrava se izmjena i dopuna Statuta **UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA OPĆINE ŽIVINICE „BUDI MI PRIJATELJ“** shodno Odluci od 1.9.2012. godine.

368

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-051245/12 od 8.10.2012. godine u Registrar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 904, dana 8.10.2012 godine upisana je slijedeća promjena:

- **UDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA „OSMIJEH NADE“ KALESIJA**, vrši promjenu predsjednika Udrženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Mehmedović Hatije, imenuje novoizabrani predsjednik Smajlović Fadil, promjenu dopredsjednika Udrženja tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Smajlović Fadila imenuje novoizabrani dopredsjednik Halilović Amira i promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Halilović Amire imenuje novoizabrani predsjednik Ramić Munevera.
- Razrješava se raniji član Predsjedništva **UDRUŽENJA RODITELJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA**

- „OSMIJEH NADE“ KALESIJA: Mehmedović Hatija. Umjesto nje se imenuje novi član Predsjedništva: Beganović Mevlja, a i dalje ostaju članovi Predsjedništva: Smajlović Fadil, Halilović Amira, Ramić Munevera i Musić Kasim.
- UDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA „OSMIJEH NADE“ KALESIJA predstavlja i zastupa: Smajlović Fadil novoizabrani predsjednik Udrženja umjesto Mehmedović Hatije dosadašnjeg predsjednika.

369

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-050986/12 od 8.10.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 666, dana 8.10.2012. godine upisana je slijedeća promjena:

1. UDRUŽENJE GRAĐANA OŠTEĆENO VIDA TUZLA, vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Tučić Tife imenuje novoizabrani predsjednik Musić Tima i promjeni dopredsjednika tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Musić Time imenuje novoizabrani dopredsjednik Lučić Mihovil.
2. Razrješava se raniji član Upravnog odbora UDRUŽENJA GRAĐANA OŠTEĆENO VIDA TUZLA Jahić Safija. Umjesto nje se imenuje novi član Upravnog odbora Kahrimanović Safija, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Musić Tima, Lučić Mihovil, Kovačević Rado i Kuduzović Nermiņ.
3. UDRUŽENJE GRAĐANA OŠTEĆENO VIDA TUZLA, predstavlja i zastupa Cvjetić Ilija predsjednik Skupštine, Musić Tima novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Tučić Tife dosadašnjeg predsjednika i Tučić Tifa izvršni direktor Udruženja.
4. Odobrava se Statut UDRUŽENJA GRAĐANA OŠTEĆENO VIDA TUZLA shodno Odluci od 1.9.2012. godine.

370

## OGLAS O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Gradačcu, po sudiji Bilajac Fahiri, u vanparničnom predmetu predlagateljice Šabić rođ. Omerović Djulse iz Brnjičana, općina Srebrenik, protiv protupredlagatelja Omerović Omara, zastupanog po punomoćniku adv. Mini Vikalo iz Srebrenika, Omerović Zidete, Omerović Adnana, Omerović Almira i Huremović Nihad svi iz Lipja, radi diobe nekretnina, gore označenog dana donio je slijedeće:

## OGLAS

Rješenjem ovog suda broj 28 0 V 007995 10 V od 09.10.2012. godine na temelju člana 296. stav 2. tačka 1. ZPP-a postavljen je predlagateljici, suprug Šabić Nihad za privremeni zastupnik, obzirom da predlagateljica zbog bolesti nije u mogućnosti da zastupa svoje interese u ovom postupku.

Istim rješenjem odredjeno je da će privremeni zastupnik zastupati predlagateljicu u postupku sve dok predlagateljica ne bude u mogućnosti sama zastupati svoje interese u ovom postupku.

371

Općinski sud u Gradačcu, sudija Bilajac Fahira, u pravnoj stvari tužitelja Zukić Avde iz Lisovića zastupanog po punomoćniku adv. Ismetu Beganović iz Tuzle, protiv tuženih

Delić rodj. Zukić Kade iz Lisovića i dr., radi utvrđenja, gore označenog dana donio je slijedeće:

## OGLAS

Rješenjem ovog suda broj 28 0 P 009477 09 P od 31.10.2012. godine na temelju člana 296. stav 2. tačka 4. ZPP-a postavljen je advokat Sinanović Faruk iz Srebrenika za privremenog zastupnika tuženima Zukić Novalij, sinu Alage, iz Lisovića, Jukanović Refiki, kćeri Alage, iz Lisovića i Ikanović Derviši, kćeri Hanke, iz Gnojnice, općina Lukavac, koji nemaju punomoćnika, a nepoznatog su boravišta, radi utvrđenja prava vlasništva.

Istim rješenjem odredjeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi, ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.

372

OPĆINSKI SUD U KALESIJI, sudija Ibrahim Omerović, u pravnoj stvari tužitelja Husejina Bećirbašića zv. „Husein“ sin Mumina iz Jajića, općina Kalesija zastupan po punomoćniku advokatu Salihu Mehanoviću iz Kalesije, protiv tuženih Mahzić r. Kajić Zlate, Avdić r. Bećić Zilke, Mujkanović (Omer) Hanke, Mujkanović (Omer) Ajke, Mujkanović (Omer) Fatime, Mujkanović (Omer) Ismeta i dr., svi sada nepoznatog mesta boravišta, radi Utvrđenje i uknjižba, dana 30. 11. 2012. godine, donio je sljedeće

## OGLAS

o postavljanju privremenog zastupnika

Rješenjem ovoga Suda broj 29 0 P 015003 12 P od 30. 11. 2012. godine na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP-a tuženima Mahzić r. Kajić Zlati, Avdić r. Bećić Zilki, Mujkanović (Omer) Hanki, Mujkanović (Omer) Ajki, Mujkanović (Omer) Fatimi, Mujkanović (Omer) Ismetu, nepoznatog mesta prebivališta, postavlja se privremeni zastupnik Mujić Fadil, advokat iz Kalesije.

Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik zastupati tužene sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženima postavio staraoca.

373

## OGLAŠAVANJE DOKUMENTA NEVAZECIM

Oglasava se nevažećim indeks na ime Almira Hasanović iz Banovića, Ekonomski fakultet, broj: I-1892/08, izdat 2008. godine u Tuzli.

374

Oglasava se nevažećim indeks na ime Mohammad Ferwana iz Tuzle, broj: 8011, izdat školske 1991/92 godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

375

Oglasava se nevažećim indeks na ime Admir Klinčević iz Kalesije, Fakultet elektrotehnike u Tuzli - odsjek ESKE, broj: III-16-IC/12, izdat 2012. godine u Tuzli.

376

Oglasava se nevažećim indeks na ime Adnan Čosičkić iz Tuzle, Ekonomski fakultet - VII stepen, broj: I-2051/08, izdat 2008. godine u Tuzli.

377

(naziv kantonalnog organa uprave odnosno upravne organizacije, odnosno naziv gradske odnosno općinske službe za upravu)

PRIMIJENJENE PRISILNE MJERE

Redni broj	Vrsta prisilne mjere	Broj	Rezultat primijenjenih prisilnih mjeru

**NAPOMENA:** Podaci se iskazuju tekstualno i brojčano

M.P.

### Potpis ovlaštené osobe:

## Obrazac 8

**955**

Na osnovu člana 90. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12), ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, donosi

**PRAVILNIK****o izmjenama i dopunama****Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu umjesto plate ženi – majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme odsustovanja sa posla radi trudnoće, porođaja, odnosno njegе djeteta****Član 1.**

U Pravilniku o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu umjesto plate ženi – majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme odsustovanja sa posla radi trudnoće, porođaja, odnosno njegе djeteta („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br: 13/11), u članu 10. stav 1. riječi: „FBIH“, zamjenjuju se riječima: „Tuzlanskom kantonu“.

**Član 2.**

U članu 11. stav 1. riječi: „FBIH“, zamjenjuju se riječima: „Tuzlanskog kantona“ a na kraju teksta iza riječi: „povoljnije“ dodaje se zarez i riječi: „s tim što naknada plate ne može biti veća od prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine“.

U istom članu iza stava 1. dodaje se novi stav 2., koji glasi:  
„Poslodavac može korisniku isplati razliku između iznosa naknade plate iz stava 1. i plate koju je korisnik ostvario prije stupanja na porodiljsko odsustvo“.

Dosadašnji stavovi 2. i 3. postaju stavovi 3. i 4.

**Član 3.**

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski Kanton  
Ministarstvo za rad,  
socijalnu politiku i povratak  
Broj: 09/1-35-25948/12  
Tuzla, 13.11.2012. godine

Ministar:  
Sead Hasić, dipl. scr., v.r.

**956**

Na osnovu člana 32. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/12), Ministarstvo industrije, energetike i ruderstva, d o n o s i

**O D L U K U****o izmjeni Odluke o utvrđivanju uslova za korištenje sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 – „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“****I.**

U članu II. Odluke o utvrđivanju uslova za korištenje sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 – „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“ („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/12) mijenja se tačka 2 d) i glasi:

„Pomoći privrednim društvima koja su izvozno orijentisana, a osnovana su kao zajedničko privredno društvo sa učešćem državnog kapitala, a zbog poremećaja na tržištu nisu u mogućnosti da izvoze gotove proizvode uz uslov:

- da su osnovana kao zajedničko privredno društvo koja u strukturi kapitala imaju državnog kapitala,
- da zapošljavaju najmanje 1000 radnika,
- da obrazlože razloge smanjenja izvoza.“

**II.**

Ova odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti od strane Vlade Kantona i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
Ministarstvo industrije,  
energetike i ruderstva  
Broj: 03/1-14-23383/12  
Tuzla, 15.10.2012. godine

M I N I S T A R  
Doc.dr.sc. Željko  
Knežićek, dipl.ing.rud.,v.r.

**957**

Na osnovu člana 32. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 3/12), Ministarstvo industrije, energetike i ruderstva, d o n o s i

**O D L U K U****o izmjenama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 – „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“****Član 1.**

U Programu raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 - „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“ („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/12) tačka II. mijenja i glasi:

„Subvencije javnim preduzećima“ u iznosu 2.200.000,00 KM rasporedit će se kao:

1. a) Pomoći privrednim društvima iz resorne oblasti koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje.  
Visina sredstava do 92.000,00 KM.  
Konto 614400

- b) Intervencije privrednim društvima iz resorne oblasti, kao pomoći u postizanju ekonomske samoodrživosti (podsticaj izvoza, povećanje ukupnog prihoda, investiciona ulaganja i održavanje postrojenja, priprema za restrukturisanje i privatizaciju neprivatizovanih društava).  
Visina sredstava do 1.000.000,00 KM.  
Konto 614400

- c) Sufinansiranje troškova kod realizacije Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturisanja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, a koji će se realizovati putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, vezano za izmirivanje obaveza doprinosa za PIO/MIO, za zaposlenike koji su stekli uslove za penzionisanje ili su proglašeni tehnološkim viškom u privrednim društvima iz resorne oblasti.  
Visina sredstva do 40.000,00 KM.  
Konto 614400

- d) Realizacija započetih aktivnosti proisteklih iz Izvještaja Ekspertnog tima iz 2011. godine formiranog za izradu analize o stanju u Fabrići obuće D.D. „Aida“ Tuzla.  
Visina sredstava do 300.000,00 KM.  
Konto 614400

e) Intervencije privrednim društvima za sprovodenje predstecajnog postupka za društva nad kojima je pokrenut stečajni postupak, a ista nisu u mogućnosti da plate troškove po sudskom rješenju.

Visina sredstava do 38.000,00 KM.

Konto 614400

f) Sredstva namijenjena za hitne intervencije u slučaju havarije industrijskog postrojenja, elementarnih nepogoda koje su prouzrokovale veću materijalnu štetu i drugim slučajevima za koje Ministarstvo procijeni da treba hitno djelovati.

Visina sredstava do 75.000,00KM

Konto 614400

2) a) Podsticaj novih investicija i razvoja u privrednim društvima iz resorne oblasti

Visina sredstava do 200.000,00 KM.

Konto 614400

b) Pomoć privrednim društvima iz resorne oblasti kao učešće na Međunarodnom sajmu energije, industrije i rудarstva.

Visina sredstava do 5.000,00 KM.

Konto 614400

c) Sufinansiranje projekata novog zapošljavanja za privredna društva iz resorne oblasti.

Visina sredstava do 300.000,00KM.

Konto 614400

d) Pomoć privrednim društvima koja su izvozno orijentisana, a osnovana su kao zajedničko privredno društvo sa učešćem državnog kapitala, a zbog poremećaja na tržištu nisu u mogućnosti da realizuju izvoz gotovih proizvoda.

Visina sredstava do 150.000,00 KM.

Konto 614400

## Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti od strane Vlade Tuzlanskog kantona i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
Ministarstvo industrije,  
energetike i rudarstva  
Broj: 03/1-14-23387/12  
Tuzla, 15.10.2012. godine

M I N I S T A R

Doc.dr.sc. Željko  
Knežićek, dipl.ing.rud.,v.r.

**958**

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 1/12), ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, uz prethodnu saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, d o n o s i

## PRAVILNIK

o programu i načinu polaganja stručnog ispita u ugostiteljstvu

### I. OPĆE ODREDBE

#### Član 1. (Predmet pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuje se program i način polaganja stručnog ispita za zaposlene u ugostiteljskom objektu koji neposredno uslužuju goste (konobari, šankeri i ostalo osoblje), u kojem se pored pića poslužuje i kuhanu hrana, a koji su obavezni polagati stručni ispit u skladu sa odredbama člana 5. stav 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 1/12) (u daljem tekstu: Zakon).

#### Član 2. (Pojmovi)

Pod kuhanom hranom u smislu ovog pravilnika podrazumijeva se hrana koja je u procesu pripreme prošla bilo koji stupanj termičke obrade namirnica.

#### Član 3. (Obveznici polaganja stručnog ispita)

(1) Stručni ispit iz ugostiteljstva mogu polagati lica koja rade u ugostiteljstvu, a ne ispunjavaju odredbe iz Zakona.

(2) Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu – ispitnoj komisiji i sastavni je dio ovog pravilnika.

(3) Uz prijavu za polaganje stručnog ispita kandidat je dužan priložiti:

- fotokopiju lične karte
- fotokopiju izvoda iz CIPS-a
- dokaz o posjedovanju srednje stručne spreme
- dokaz o uplati naknade za polaganje stručnog ispita.

(4) Ministarstvo vodi evidenciju lica koja su polagala stručni ispit

(5) Oblik i sadržaj evidencije iz stava (4) ovog člana sastavni je dio ovog pravilnika.

### II. PROGRAM STRUČNOG ISPITA

#### Član 4. (Sadržaj programa)

Programom stručnog ispita se definiše cilj, sadržaj i gradivo za stručni ispit za rad u ugostiteljstvu.

#### Član 5. (Cilj stručnog ispita)

Cilj stručnog ispita je ovlađavanje i provjera neophodnih vještina, znanja i sposobnosti za kvalifikovano obavljanje profesionalne djelatnosti zaposlenih u ugostiteljskom objektu koji neposredno uslužuju goste.

#### Član 6. (Gradivo stručnog ispita)

Program stručnog ispita sadrži sljedeće gradivo:

1. Osnove usluživanja

- Osnovne karakteristike ugostiteljske djelatnosti
- Vrste ugostiteljskih objekata
- Osobine i dužnosti uslužnog osoblja
- Oprema i inventar u ugostiteljstvu
- Pisana sredstva ponude

2. Tehnika usluživanja pića

- Usluživanje pića uz jelo
- Usluživanje alkoholnih pića i piva
- Usluživanje vina
- Usluživanje bezalkoholnih pića i toplih napitaka
- Usluživanje u baru

3. Tehnika usluživanja jela

- Usluživanje jela u a la carte restoranim
- Usluživanje jela u pansionskom poslovanju
- Usluživanje dnevnih obroka
- Usluživanje prigodnih obroka

4. Komunikacija sa gostima

### III. NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

#### Član 7. (Struktura stručnog ispita)

(1) Stručni ispit se sastoji od stručno-teorijskog i praktičnog dijela.

(2) Kroz stručno-teorijski dio provjeravaju se teorijska znanja stećena kroz proces neformalnog učenja u skladu sa programom definisanim ovim pravilnikom.

(3) Kroz praktični dio provjeravaju se stručne kompetencije neophodne za obavljanje poslova i radnih zadataka u zanimanju.

### Član 8. (Stručno-teorijski dio ispita)

(1) Stručno-teorijski dio se polaže u pismenom obliku na način da kandidat rješava ispitni test.

(2) Ispitni test ima 30 pitanja na koja kandidat daje odgovor zaokruživanjem jednog ili više ponuđenih odgovora, dopunom odgovora na za to predviđenom mjestu ili crtanjem odgovarajuće šeme.

(3) Na testu je pored svakog pitanja naznačen mogući broj bodova.

(4) Smatrat će se da je kandidat položio stručno-teorijski dio ukoliko ostvari 60% od mogućeg broja bodova predviđenog za ispitni test.

(5) Kandidat koji je položio stručno-teorijski dio može pristupiti polaganju praktičnog dijela stručnog ispita.

(6) Ukoliko kandidat nije položio stručno-teorijski dio stručnog ispita ima pravo izaći na popravni ispit koji će se organizovati u roku ne kraćem od 7 dana.

(7) Ukoliko kandidat ni na popravnom ispitu ne položi stručno-teorijski dio smatrat će se da isti nije položio stručni ispit.

### Član 9. (Praktični dio ispita)

(1) Praktični dio stručnog ispita sastoji se od praktične realizacije postavljenog zadatka.

(2) Ispitna komisija, od kandidata koji pristupaju ovom dijelu ispita, formira radne timove (od dva do četiri kandidata) i svakom timu dodjeljuje zadatak – menue koji će posluživati.

(3) Ispunjene zadatke podrazumijeva realizaciju svih radnji predviđenih datim zadatkom: pripremne radnje, poznavanje tehnike posluživanja jela, poznavanje tehnike posluživanja pića, spretnost rukovanja priborom i inventarom, pravilan tok posluživanja, komunikacija s gostima, pospremanje stolova, ispraćaj gosta i završni radovi.

(4) Sve radnje se budaju u rasponu od 0-10, osim poznавanja tehnike posluživanja hrane i poznавanja tehnike posluživanja pića koje se budaju u rasponu od 0-15.

(5) Smatrat će se da je kandidat položio praktični dio ukoliko ostvari najmanje 60% od mogućeg broja bodova predviđenog za praktični dio stručnog ispita.

(6) Ukoliko kandidat nije položio praktični dio stručnog ispita ima pravo izaći na popravni ispit koji će se organizovati u roku ne kraćem od 7 dana.

(7) Ukoliko kandidat ni na popravnom ispitu ne položi praktični dio smatrat će se da isti nije položio stručni ispit.

### Član 10. (Ocjena uspjeha)

(1) Ocjena uspjeha na ispitu je "položio-la" ili "nije položio-la".

(2) O ostvarenom uspjehu na stručnom ispitu Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) izdaje uvjerenje o polaganju stručnog ispita kojim se dokazuje stručna sposobljenost za rad u ugostiteljstvu, ali nema karakter školske javne isprave na osnovu koje se određuje stepen i vrsta školske spreme.

(3) Oblik i sadržaj uvjerenja sastavni je dio ovog pravilnika.

### Član 11. (Ispitna komisija)

(1) Stručni ispit za rad u ugostiteljstvu polaže se pred ispitnom komisijom koju rješenjem imenuje ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: ministar).

(2) Komisija ima predsjednika, sekretara i najmanje dva člana.

(3) U komisiju se imenuju stručni uposlenici Ministarstva, nastavnici u obrazovnom procesu iz oblasti ugostiteljstva, kao i druga stručna lica iz oblasti ugostiteljstva.

### Član 12. (Pripremna nastava)

(1) Članovi ispitne komisije, pored održavanja ispita, održavaju i pripremnu nastavu u skladu sa programom stručnog ispita i to u trajanju od: 6 nastavnih časova teorije i 30 nastavnih časova praktične nastave.

(2) O održanim časovima teoretske i praktične nastave predavači vode dnevnik rada.

### Član 13. (Dnevnik rada)

(1) Dnevnik rada se vodi u obliku uvezane knjige formata A4, sa numerisanim stranicama.

(2) Na unutrašnjoj strani korica, u gornjem lijevom uglu, dnevnik rada ima oznaku broja stranica i ovjerava se od strane odgovornog lica Ministarstva.

(3) Dnevnik rada čuva se kod sekretara ispitne komisije.

(4) Oblik i sadržaj dnevnika rada su sastavni dio ovog pravilnika.

### Član 14. (Obaveze komisije)

(1) Predsjednik ispitne komisije utvrđuje datum održavanja predavanja i raspored polaganja ispita, rukovodi radom ispitne komisije, te se brine da rad ispitne komisije bude u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

(2) Sekretar ispitne komisije utvrđuje popis prijavljenih kandidata i da li kandidati ispunjavaju uslove za polaganje ispita propisane Zakonom i ovim pravilnikom, te obavlja administrativne i druge poslove vezane uz ispit.

(3) U toku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata.

(4) Oblik i sadržaj zapisnika sastavni su dio ovog pravilnika.

(5) Zapisnik se, zajedno s drugom dokumentacijom ispita, trajno čuva u arhivu Ministarstva.

### Član 15. (Naknade i troškovi polaganja stručnog ispita)

(1) Za rad u ispitnoj komisiji predsjednik, sekretar i članovi komisije ostvaruju pravo na naknadu.

(2) Ministar će posebnim rješenjem odrediti visinu naknade za rad ispitne komisije, kao i cijenu polaganja stručnog ispita, koja uključuje troškove predavanja, polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

(3) Troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat ili poslodavac.

## IV. ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 16. (Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

**MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA  
I SAOBRAĆAJA TUZLANSKOG KANTONA**  
**- ispitna komisija –**  
**TUZLA**  
**fra Grge Martića 8**

**Prilog 1.****PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA  
IZ UGOSTITELJSTVA**

Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 1/12) i člana 3. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita u ugostiteljstvu prijavljujem se:

**1. Lični podaci**

(ime i prezime pripravnika/volontera) \_\_\_\_\_ sin/kći \_\_\_\_\_ (ime jednog roditelja)  
rođen/a \_\_\_\_\_, u \_\_\_\_\_, općina \_\_\_\_\_, država \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, L/K br. \_\_\_\_\_ izdata od MUP-PU  
\_\_\_\_\_, JMB: \_\_\_\_\_.

**2. Adresa stalnog mjesto prebivališta kontakt podaci :**

Poštanski broj \_\_\_\_\_, mjesto \_\_\_\_\_, općina \_\_\_\_\_,  
ulica \_\_\_\_\_, broj: \_\_\_\_\_ broj telefona \_\_\_\_\_, e-mail:  
\_\_\_\_\_.

**3. Obrazovanje**

Završena srednja škola: \_\_\_\_\_ (tip, vrsta i smjer srednje škole)  
i stekao/la zvanje: \_\_\_\_\_

**4. Podaci o poslodavcu:** \_\_\_\_\_ (ime prezime fizičkog lica/ naziv pravnog lica)

(vrsta i naziv ugostiteljskog objekta)  
mjesto \_\_\_\_\_, općina \_\_\_\_\_,  
ulica \_\_\_\_\_, broj: \_\_\_\_\_ broj telefona \_\_\_\_\_,  
e-mail: \_\_\_\_\_.

Uz prijavu prilažem:

- Dokaz o posjedovanju stručne spreme,
- Kopija LK i izvoda iz CIPS-a,
- Ugovor o radno-pravnom statusu,
- Dokaz o novčanoj uplati na ime naknade za rad ispitne komisije.

Podnositelac prijave:

\_\_\_\_\_

**Knjiga je formata A4****Prilog 2.**

(korice)

**D N E V N I K R A D A****ISPITNE KOMISIJE**

Strana 1



**Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I  
SAOBRAĆAJA  
Tuzla**

**D N E V N I K R A D A  
ISPITNE KOMISIJE**

(knjiga)

Strana 2 prazna

Strana 3

**D N E V N I K  
O ODRŽANIM ČASOVIMA PRIPREMNE NASTAVE**

DATUM ODRŽAVANJA NASTAVE	VRIJEME TRAJANJA NASTAVE	MJESTO ODRŽAVANJA NASTAVE	A K T I V N O S T I	BROJ PRISUTNIH POLAZNIKA	PREDAVAČ

Strana 4 do 199 ista kao strana 3

**Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja  
-Komisija za polaganje stručnog ispita-**

**Prilog 3.**

Datum: \_\_\_\_\_  
Mjesto: \_\_\_\_\_

Komisija za polaganje stručnog ispita u sastavu:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

je dana \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_. godine u \_\_\_\_\_ sati, sačinila:

**ZAPISNIK**  
o polaganju stručnog ispita iz ugostiteljstva  
\_\_\_\_\_, rođen-a \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ u  
(ime i prezime kandidata)

\_\_\_\_\_, (općina – grad) \_\_\_\_\_, (država)

Završio/la je \_\_\_\_\_ u \_\_\_\_\_  
(naziv škole) (godina diplomiranja) \_\_\_\_\_ (mjesto)  
i stekao stručni naziv: \_\_\_\_\_  
(struka-zvanje) \_\_\_\_\_

Komisija je utvrdila da kandidat ispunjava uslove i da će polagati stručni ispit u ispitnom roku od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

I. STRUČNO- TEORIJSKI DIO STRUČNOG ISPITA  
(Test kandidatima se nalazi u prilogu zapisnika.)

Uspjeh: položio je – nije položio

II. PRAKTIČNI DIO STRUČNOG ISPITA  
(Test kandidatima se nalazi u prilogu zapisnika.)

Uspjeh: položio je – nije položio

Na osnovu uspjeha iz tačaka I. i II. ovog zapisnika a u skladu sa članovima 8. i 9. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita u ugostiteljstvu, Komisija je utvrdila:

1. Da je kandidat položio stručni ispit
2. Da kandidat nije položio stručni ispit u ovom ispitnom roku pa će ispit ponovno polagati iz:
  - a) stručno-teorijskog dijela
  - b) praktičnog dijela

Potpisi članova ispitne komisije:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Zapisnik je vodio:

Predsjednik:

U \_\_\_\_\_, dana: \_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_ godine

**Prilog 4.**

**Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I  
SAOBRAĆAJA  
Tuzla**

Na osnovu člana 10. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita u ugostiteljstvu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 14/12), Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona izdaje

**UVJERENJE  
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU**

JMBG \_\_\_\_\_ rođen-a \_\_\_\_\_  
u \_\_\_\_\_ općina \_\_\_\_\_ državljanin \_\_\_\_\_

polagao-la je dana \_\_\_\_\_ godine stručni ispit u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita u ugostiteljstvu i prema ocjeni Komisije za polaganje stručnog ispita Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

**POLOŽIO-LA JE ISPIT**

te mu – joj se na osnovu toga izdaje ovo uvjerenje ovjereno potpisom ministra i pečatom Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

U Tuzli, \_\_\_\_\_ godine

M I N I S T A R

Broj: \_\_\_\_\_

**Prilog 5.****Knjiga evidencije je formata A4****Korica**

**EVIDENCIJA**  
**LICA KOJA SU POLAGALA STRUČNI ISPIT**

**Strana 1**

**Bosna i Hercegovina**  
**Federacija Bosne i Hercegovine**  
**Tuzlanski kanton**  
**MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I**  
**SAOBRAĆAJA**  
**Tuzla**

**EVIDENCIJA**  
**LICA KOJA SU POLAGALA STRUČNI ISPIT**

**Knjiga**

**Strana 2 prazna**  
**Strana 3**

Red Br.	Ime /ime roditelja/ prezime	Prethodno završena škola i stečeno zvanje	Pravno ili fizičko lice u kome je kandidat zaposlen	Članovi ispitne komisije:
				Broj i datum prijave
	Datum rođenja			Datum polaganja ispita
	Mjesto rođenja, općina, država			Datum polaganja popravnog ispita
	JMBG			Broj i datum uvjerenja

**Strana 4 do 199 ista kao strana 3**

**959**

Na osnovu člana 9. stav 5. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije 21010006 - Podrška razvoju Kantona, („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 6/12) i broj 02/1-02-25448/12 od 19.11.2012. godine, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, donosi

**P R A V I L N I K**

**o utvrđivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvenciju ženama poduzetnicama za korištenje konsultantskih usluga**

**Član 1.  
(predmet pravilnika)**

Ovim pravilnikom se utvrđuju uslovi, kriteriji, mjerila i postupak za dodjelu nepovratnih sredstava za „subvenciju ženama poduzetnicama za korištenje konsultantskih usluga“ koja se mogu dodjeljivati malim i srednjim preduzećima (u daljem tekstu: MSP) u većinskom vlasništvu žena (preko 50%) i obrtnicama sa sjedištem na prostoru Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Pravilnik).

**Član 2.  
(pravo na dodjelu sredstava)**

(1) Pravo na ostvarivanje sufinansiranja imaju MSP i obrtnici u većinskom privatnom vlasništvu žena (preko 50%) sa sjedištem na prostoru Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), koji:

- a) su u toku 2012. godine
- realizovali projekte edukacije uposlenih u oblasti upravljačkih vještina te koristili konsultantske usluge ili
- trenutno realizuju takve projekte ili
- namjeravaju započeti realizaciju takvih projekata.
- b) do sada nisu ostvarili subvenciju/sufinansiranje iznosa finansijskih sredstava traženih od Ministarstva razvoja i poduzetništva (u daljem tekstu: Ministarstvo), za realizaciju predloženog projekta/programa, od Vlade Kantona ili bilo kojeg drugog izvora (BAS ili neki drugi projekat, FBiH Ministarstvo i sl.).

(2) Pod pojmom MSP i obrtnici, smatraju se MSP i obrtnici definisani sljedećim propisima:

- a) subjekti male privrede iz člana 4. Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/06 i 25/09);
- b) obrtnici registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/09) i Uredbom o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/09), te obrtnici koji obavljaju obrtničku djelatnost u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/09).

**Član 3.  
(namjena utroška nepovratnih sredstava)**

- (1) Namjena sredstava:
- a) sufinansiranje troškova za učešće menadžera i vlasnika na seminarima i treninzima vezanim za upravljačke vještine u preduzeću;
  - b) sufinansiranje troškova za seminare organizovane in-house (edukacija zatvorenog tipa prilagođena potrebama MSP-a) za menadžere i vlasnike;
  - c) sufinansiranje troškova za konsultantske usluge vezane za inovacije proizvoda/usluga/procesa, i to:
    - i. razvoj novog proizvoda/usluga/procesa
    - ii. poboljšanje postojećeg proizvoda/usluge/procesa;
  - d) sufinansiranje troškova za konsultantske usluge vezane za informatičko unapređenje poslovanja, uključujući uvođenje raznih vrsta software-a i izradu informatičkih rješenja za upravljanje procesima - 3.000 KM (slovima: tri hiljadu konvertibilnih maraka);

uvođenje raznih vrsta software-a i izradu informatičkih rješenja za upravljanje procesima u preduzeću;

- e) sufinansiranje troškova za konsultantske usluge vezane za unapređenje organizacionog modela;
- f) sufinansiranje troškova izrade poslovnog plana.

(2) Pod pojmom konsultantske usluge podrazumijevaju se sve namjene iz stava (1) ovog člana.

**Član 4.  
(ciljevi koji se žele postići)**

(1) Ciljevi koji se žele postići: podrška jačanju ženskog poduzetništva, jačanje internih kapaciteta MSP i obrta kroz sufinansiranje troškova usluga vezanih za edukaciju uposlenih u oblasti upravljačkih vještina, kao i konsultantskih usluga.

(2) Ciljevi navedeni u stavu 1. ovog člana su u skladu sa 2. Strateškim ciljem Ministarstva razvoja i poduzetništva (u daljem tekstu: Ministarstvo) - Jačanje konkurentnosti MSP i obrta tj. Programa 2.3. Jačanje internih upravljačkih kapaciteta MSP i obrta.

**Član 5.  
(Uslovi za odabir korisnika)**

- (1) Podnositac prijave mora ispunjavati sljedeće uslove:
- a) da je registrovan MSP i obrt na prostoru Kantona,
  - b) da je većinski vlasnik žena (preko 50%),
  - c) da imaju pozitivno poslovanje u prethodnoj godini (2011. godini),
  - d) da uredno izmiruje direktnе poreze, doprinose za PIO/MIO i doprinose za zdravstveno osiguranje,
  - e) da uredno izmiruje indirektnе poreze (ukoliko je u sistemu PDV-a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost),
  - f) da je opravdao dodijeljena finansijska sredstva Ministarstva po ranije preuzetim obavezama korištenja poticajnih sredstava, ukoliko je koristio ista,
  - g) da MSP i obrt do sada nisu ostvarili subvenciju/sufinansiranje iznosa finansijskih sredstava traženih od Ministarstva za realizaciju predloženog projekta/programa, od Vlade Kantona ili bilo kojeg drugog izvora (BAS ili neki drugi projekat, FBiH Ministarstvo i sl.).

(2) Ukoliko podnositac prijave ne ispuni naprijed navedene uslove, prijava neće biti uzeta u dalje razmatranje.

**Član 6.  
(Maksimalni iznos sredstava koji se dodjeljuje)**

(1) Sredstva za namjene iz člana 3. dodjeljivat će se u iznosu od 70% priznatih troškova utrošenih i predviđenih za ove namjene, a maksimalan iznos traženih sredstava ne može biti viši od:

- za sufinansiranje troškova za učešće menadžera i vlasnika na seminarima i treninzima vezanim za upravljačke vještine u poduzeću – 1.000 KM (slovima: jednu hiljadu konvertibilnih maraka);
- za sufinansiranje troškova za seminare organizovane in-house (edukacija zatvorenog tipa prilagođena potrebama MSP-a) – 2.000 KM (slovima: dvije hiljade konvertibilnih maraka);
- za sufinansiranje troškova za konsultantske usluge vezane za inovacije proizvoda/usluga/procesa, i to:
  - i. razvoj novog proizvoda/usluge/procesa
  - ii. poboljšanje postojećeg proizvoda/usluge/procesa
- 3.000 KM (slovima: tri hiljadu konvertibilnih maraka);
- za sufinansiranje troškova za konsultantske usluge vezane za informatičko unapređenje poslovanja, uključujući uvođenje raznih vrsta software-a i izradu informatičkih rješenja za upravljanje procesima - 3.000 KM (slovima: tri hiljadu konvertibilnih maraka);

- za sufinansiranje troškova za konsultantske usluge vezane za unapredjenje organizacionog modela – 3.000 KM (slovima: trihiljade konvertibilnih maraka);
- za sufinansiranje troškova izrade poslovnog plana 500 KM (slovima: petstotina konvertibilnih maraka).

(2) Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktnе troškove nastale realizacijom namjene definisane u članu 3. ovog pravilnika.

(3) Sljedeći troškovi su neprihvatljivi:

- a) računovodstvene usluge;
- b) pravne usluge;
- c) obuka vezana za osnove IT-a i korištenje MS Office paketa;
- d) porez na dodanu vrijednost;
- e) nabavka/kupovina opreme, uredaja, mašina;
- f) izgradnja/dogradnja/adaptacija poslovnog prostora i proizvodnih objekata;
- g) reprezentacija, službena putovanja (prevoz, hotel i sl.);
- h) komunalne usluge i slično.

### Član 7. (kriteriji za bodovanje)

R.B.	KRITERIJ	USLOVI	BROJ BODOVA	IZVOR VERIFIKACIJE
1.	Novozaposleni radnici u 2012.	Više od 15	5	Prijavni obrazac – podatak o broju novozaposlenih radnika u 2012./ potvrda o broju zaposlenih od nadležne poreske uprave za 2011. godinu i za prethodni mjesec u odnosu na dan apliciranja u 2012. godini
		11 - 15	4	
		6 - 10	3	
		3 - 5	2	
		1 - 2	1	
2.	Visina vlastitih ulaganja u odnosu na visinu traženih sredstava od Ministarstva (%) za edukaciju zaposlenih ili korištenje konsultantskih usluga	> 70%	5	Prijavni obrazac – podatak o iznosu traženih sredstava / podatak o visini ukupnih ulaganja
		61 - 70%	4	
		51 - 60%	3	
		41 - 50%	2	
		31 - 40%	1	
3.	Broj zaposlenih radnika	> 100	5	Prijavni obrazac – podatak o broju zaposlenih radnika u prethodnom mjesecu u odnosu na datum apliciranja/ potvrda o broju zaposlenih od nadležne poreske uprave za prethodni mjesec u odnosu na dan apliciranja u 2012. godini
		51 - 100	4	
		11 - 50	3	
		6 - 10	2	
		1 - 5	1	
4.	Ocjena konsultantske organizacije / ustanove– iskustvo u godinama	> 10	5	Prijavni obrazac – podatak iskustvo u godinama konsultantske organizacije /ustanove/ Izvod iz sudskeg registra konsultantske organizacije/ustanove ne stariji od 3 mjeseca
		5 - 10	3	
		< 5	1	
5.	Ocjena konsultantske organizacije / ustanove– broj korisnika	> 50	5	Prijavni obrazac – podatak o broju korisnika konsultantske organizacije /ustanove / Referens lista izdata od konsultantske organizacije/ustanove
		31 - 50	4	
		21 - 30	3	
		11 - 20	2	
		< 10	1	
6.	Ocjena konsultantske organizacije/ ustanove– sjedište - lokalno ili ne	Registrirana na području TK	5	Prijavni obrazac – podatak o sjedištu konsultantske organizacije /ustanove - lokalno ili ne/ Izvod iz sudskeg registra konsultantske organizacije/ustanove ne stariji od 3 mjeseca
		Registrirana u FBiH	3	
		Registrirana u BiH	1	

### Član 8. (kriteriji za dodjelu sredstava)

(1) Komisija će na osnovu kriterija za odabir korisnika izvršiti bodovanje prispjelih prijava koje ispunjavaju uslove iz javnog poziva i sačiniti rang listu.

(2) Sredstva će se dodjeljivati po formiranoj rang listi, do raspodjele ukupnih sredstava predviđenih za ove namjene.

(3) Ukoliko se pri raspodjeli sredstava dogodi da rangirani ne može dobiti predviđeni iznos sredstava, bit će tražena njegova pisana saglasnost da prihvata manji iznos, a ako to ne prihvata isti postupak će se ponoviti sa sljedećim kandidatima sa liste.

(4) U slučaju jednakog broja bodova prednost ima kandidat koji je dobio više bodova po sljedećim kriterijima za odabir korisnika:

- a) broj novozaposlenih,
- b) stepen vlastitog učešća u sufinansiranju korištenja konsultantske usluge,
- c) broj zaposlenih radnika,

(5) U slučaju da i nakon provedene procedure iz prethodnog stava korisnici budu imali isti broj bodova, konačnu odluku donosi komisija.

### Član 9. (način prijave i potrebna dokumentacija)

(1) Odabir korisnika vrši Ministarstvo putem javnog poziva.

(2) Javni poziv se objavljuje u dnevnom listu koji je izabran u postupku javnih nabavki za vršenje usluga oglašavanja u dnevnim novinama i web stranici Vlade Kantona.

(3) Kandidat prilikom prijave na javni poziv obavezno dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- a) popunjeno PRIJAVNI OBRAZAC, koji čini sastavni dio ovog pravilnika i koji se može dobiti u Ministarstvu ili putem web stranice Vlade Kantona: <http://vladatk.kim.ba/Vlada/JavniPozivi.htm>;
- b) IZJAVU na propisanom obrazcu, koji čini sastavni dio ovog pravilnika i koji se može dobiti u Ministarstvu ili putem web stranice Vlade Kantona: <http://vladatk.kim.ba/Vlada/JavniPozivi.htm>, koja sadrži:
  - ✓ Izjavu podnosioca prijave kojom dokazuje da je opravdao dodjeljenja finansijska sredstva Ministarstva po ranije preuzetim obavezama korištenja poticajnih sredstava, ukoliko je koristio ista;
  - ✓ Izjavu podnosioca prijave kojom dokazuje da do sada nije ostvario subvenciju/sufinansiranje iznosa finansijskih sredstava traženih od Ministarstva, za realizaciju predloženog projekta/programa, od Vlade Kantona ili bilo kojeg drugog izvora (BAS ili neki drugi projekat, FBiH Ministarstvo i sl.);
- c) Strateški ili drugi aktualni dokument (plan ili program rada, akcioni plan i sl.) koji sadrži predmet, cilj, planirane efekte vezane za namjenu sredstava iz člana 3.);
- d) Izvod iz sudskega registra ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave – za MSP, odnosno rješenje o registraciji od nadležnog općinskog organa – za obre;
- e) Uvjerenje o poreznoj registraciji;
- f) Bilans uspjeha za period 01.01.2011. – 31.12.2011. za MSP, odnosno Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR – 1053) za obre;
- g) Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave FBiH ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;
- h) Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost);

- i) Ugovor sa konsultantskom organizacijom/ustanovom, osim za korisnike namjene nepovratnih sredstava iz člana 3. stav 1a);
- j) MSP i obrtnici koji provode jedan od predviđenih modela namjene sredstava u skladu sa članom 3. treba da dostave i predračun/račun izdat od konsultantske organizacije/ustanove;
- k) MSP i obrtnici koji su u 2012. godini, proveli jedan od predviđenih modela namjene sredstava u skladu sa članom 3. i koji apliciraju za refundaciju troškova za predmetnu namjenu treba da dostave račun i izvod sa Ž-R kojim se dokazuje da je izvršeno plaćanje za predmetnu namjenu;
- l) MSP i obrtnici koji namjeravaju koristiti konsultantske usluge dostavljaju predračun izdat od strane konsultantske organizacije/ustanove;
- m) Izvod iz sudskega registra ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave – za konsultantsku organizaciju/ustanovu;
- n) Referens lista konsultantske organizacije/ustanove;
- o) Potvrda o broju zaposlenih od nadležne poreske uprave za 2011. godinu;
- p) Potvrda o broju zaposlenih od nadležne poreske uprave za prethodni mjesec u odnosu na dan apliciranja u 2012. godini.

(4) Podnositelj prijave obavezno popunjava sve rubrike prijavnog obrasca, zaokružuje ponuđene opcije upita i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih navedenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja projekta.

(5) Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja.

(6) Prijave na javni poziv će se bodovati na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca i ukoliko aplikant pravilno ne popuni prijredni obrazac Ministarstva, njegova prijave će biti odbijena.

(7) Ukoliko aplikant ne dostavi svu traženu dokumentaciju, ili dostavi pogrešnu dokumentaciju, njegova prijave će biti odbijena.

(8) Ukoliko dostavljena dokumentacija ne dokazuje tačnost navoda iz prijavnog obrasca ili uslova iz članova 2. i 5. ovog pravilnika, podnositelj se briše sa liste odobrenih i razmatra se sljedeći kandidat sa bodne rang liste.

(9) Dokumenti iz člana 9. ovog pravilnika, moraju biti dostavljeni u originalu ili fotokopiji ovjerenoj od strane nadležnih upravnih organa ili notara.

(10) Zapečaćene koverte sa popunjениm prijavnim obrascem, šalju se preporučeno ili lično dostavljaju na centralni protokol Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa na adresu: Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, Slatina broj 2, 75000 Tuzla, sa naznakom: „NE OTVARATI“ – prijava po javnom oglasu: **Odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2012. godinu**, sa napomenom „Za dodjelu nepovratnih sredstava za subvenciju ženama poduzetnicama za korištenje konsultantskih usluga“.

(11) Aplikant ima pravo do dva dana prije isteka krajnjeg roka za prijave postaviti pitanje ili zatražiti pojašnjenje vezano za javni poziv putem zvaničnog e-mail-a Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona ([minrp@tk.kim.ba](mailto:minrp@tk.kim.ba)) ili pismenim putem na fax br. 035 369 352, sa jasnom naznakom da se radi o pitanjima vezano za „Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava za subvenciju ženama poduzetnicama za korištenje konsultantskih usluga“. Odgovori na postavljena pitanja i pojašnjenja će biti dostavljeni najkasnije u roku od 2 dana od dana postavljanja upita. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom i na broj telefona 035 369 410 u periodu od 11-14 sati.

Rok za dostavu prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama.

### Član 10. (razmatranje prijave i odlučivanje)

(1) Postupak razmatranja prijave vrši stručna komisija koju imenuje ministar razvoja i poduzetništva, u skladu sa Pravilnikom o formiranju i radu komisije.

(2) Komisija razmatra prispjele prijave u pogledu ispunjavanja uslova, vrši vrednovanje prijava prema kriterijima iz ovog pravilnika i predlaže raspodjelu sredstava korisnicima. U svom radu komisija može, po potrebi, a radi što objektivnijeg vrednovanja pojedinih prijava zatražiti konsultacije eksperata iz datih oblasti, kao i dodatno pojašnjenje od strane prijavljenog. Komisija u svom radu može, po potrebi, izvršiti provjeru prispjelih prijava posredno ili na licu mjesta.

### **Član 11. (način dodjele sredstava)**

(1) Komisija na osnovu kriterija za bodovanje vrši bodovanje prispjelih prijava koje ispunjavaju uslove iz javnog poziva i sačinjava preliminarnu rang listu, koja se objavljuje na web stranici Vlade TK [http://vladatk.kim.ba/Vlada/Javni\\_Pozivi.htm](http://vladatk.kim.ba/Vlada/Javni_Pozivi.htm).

(2) Na objavljenu preliminarnu rang listu svi kandidati imaju pravo prigovora u pisanoj formi, kao i uvid u dokumentaciju, u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

(3) Nakon isteka roka za prigovor, konačnu odluku o odobravanju novčanih sredstava korisnicima donosi Ministarstvo i istu objavljuje na web stranici Vlade TK [http://vladatk.kim.ba/Vlada/Javni\\_Pozivi.htm](http://vladatk.kim.ba/Vlada/Javni_Pozivi.htm).

(4) Sa odabranim korisnicima Ministarstvo potpisuje pojedinačne ugovore, nakon čega se sredstva doznačavaju na transakcijski račun korisnika.

(5) Odbijenim aplikantima se šalje odbijenica uz detaljno obrazloženje o razlozima neuspješnosti njihove aplikacije, kojim se ukazuje na konkretnе slabosti prijave.

### **Član 12. (izvještavanje o utrošku sredstava)**

(1) Korisnici sredstava obavezni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dužni su dostaviti izvještaj na propisanom obrascu sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava za korištene konsultantske usluge, i to najkasnije u roku od 60 dana od dana uplate sredstava. Korisnici sredstava kojima je odobreno refundiranje troškova za završene projekte u 2012. godini dostavljaju samo izvještaj na propisanom obrascu. Propisani obrasci izvještaja bit će sastavni dio ugovora kojeg će Ministarstvo sklopiti sa korisnikom sredstava, a moguće ga je dobiti i u Ministarstvu ili putem web stranice Vlade Kantona: [http://vladatk.kim.ba/Vlada/Javni\\_Pozivi.htm](http://vladatk.kim.ba/Vlada/Javni_Pozivi.htm).

(2) Ministarstvo vrši nadzor namjenskog trošenja sredstava odobrenim korisnicima na osnovu dostavljenih izvještaja, a po potrebi i neposrednim uvidom kod korisnika sredstava. Za tu namjenu kao polazište se koriste valjani izvori verifikacije navedeni u samoj prijavi.

(3) U slučaju nenamjenskog utroška sredstava, Ministarstvo pokreće postupak za vraćanje istih.

(4) Dokumentacija koja dokazuje namjenski utrošak sredstava mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji (ugovori, računi sa izvodom iz banke kao dokaz o izvršenom plaćanju računa i dr.).

### **Član 13. (način realizacije)**

(1) U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.

(2) U slučaju da se ne utroše predviđena sredstva po pojedinim namjenama iz člana 3. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije 21010006 – «Podrška razvoju Kantona», neutrošeni iznos je moguće preraspodijeliti za preostale namjene iz člana 3. navedene odluke, za koje predviđena sredstva nisu dovoljna u odnosu na broj prijavljenih aplikacija po javnom pozivu.

### **Član 14. (stupanje na snagu)**

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom njegovog donošenja i bit će objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
Ministarstvo razvoja i poduzetništva  
Broj: 14-1-14-026586/12  
Tuzla, 21.11.2012.

M I N I S T R I C A  
Dijana Bilanović, v.r.



**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON**

*Ministarstvo razvoja i poduzetništva*

**BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
TUZLA CANTON**  
*Ministry of Development and Entrepreneurship*

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН**

*Министарство развоја и предузетништва*  
**BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
TUZLA CANTON**  
*Ministry of Development and Entrepreneurship*

Tuzla, Slatina br , tel.: ++387 35 369 352 fax.: ++387 35 369-352 e-mail: [minrp@tk.kim.ba](mailto:minrp@tk.kim.ba)

**PRIJAVNI OBRAZAC ZA SUBVENCIJU ŽENAMA PODUZETNICIMA ZA KORIŠTENJE  
KONSULTANTSkih USLUGA**

<b>Naziv pravnog lica</b>												
<b>Šifra i naziv djelatnosti pravnog lica/obrta</b>												
<b>Ime i prezime odgovornog lica</b>												
<b>Adresa, poštanski broj i mjesto</b>												
<b>Telefon / fax / e-mail</b>												
<b>Naziv banke-filijale u kojoj je otvoren transakcijski račun, sjedište i adresa</b>												
<b>Broj transakcijskog računa banke</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Identifikacioni broj (ID broj)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Oblast korištenja konsultantske usluge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> sufinansiranje troškova za učešće menadžera i vlasnika na seminarima i treninzima vezanim za upravljačke vještine u poduzeću;</li> <li><input type="checkbox"/> sufinansiranje troškova za seminare organizovane in-house (edukacija zatvorenog tipa prilagođena potrebama MSP-a) za menadžere i vlasnike;</li> <li><input type="checkbox"/> sufinansiranje troškova za konsultantske usluge vezane za inovacije proizvoda/usluga/procesa i to:           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> razvoj novog proizvoda/usluge/procesa</li> <li><input type="checkbox"/> poboljšanje postojećeg proizvoda/usluge/procesa</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> sufinansiranje troškova za konsultantske usluge vezane za informatičko unaprijeđenje poslovanja, uključujući uvođenje raznih vrsta software-a i izradu informatičkih rješenja za upravljanje procesima u poduzeću;</li> <li><input type="checkbox"/> sufinansiranje troškova za konsultantske usluge vezane za unaprijeđenje organizacionog modela.</li> <li><input type="checkbox"/> sufinansiranje troškova izrade poslovнog plana</li> </ul>											
<b>Korištenje konsultantskih usluga</b>	<b>Završeno u 2012. godini</b>			<b>U toku</b>			<b>Početak realizacije planiran do kraja 2012. godine</b>					
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					

<b>Finansiranje projekta</b>	a	Vlastita ulaganja	KM
	b	Traženi iznos sredstva od Ministarstva	KM
	c	Sredstva općine	KM
	d	Ostala sredstva budžeta	KM
	e	Sredstva FBiH	KM
	f	Sredstva BiH	KM
	g	Ostala sredstva	KM
	Ukupna vrijednost projekta:		KM
<b>Novozaposleni radnici u 2012.</b>	a	> 15	
	b	11-15	
	c	6-10	
	d	3-5	
	e	1-2	
<b>Visina vlastitih ulaganja u odnosu na visinu traženih sredstava od Ministarstva (%) za edukaciju zaposlenih ili korištenje konsultantskih usluga</b>	a	> 70%	
	b	61 - 70%	
	c	51 - 60%	
	d	41 - 50%	
	e	31 - 40%	
<b>Broj zaposlenih radnika</b>	a	> 100	
	b	51 - 100	
	c	11 - 50	
	d	6 - 10	
	e	1 - 5	
<b>Ocjena konsultantske organizacije /ustanove – iskustvo u godinama</b>	a	> 10	
	b	5 - 10	
	c	< 5	
<b>Ocjena konsultantske organizacije /ustanove – broj korisnika</b>	a	> 50	
	b	31 - 50	
	c	21 - 30	
	d	11 - 20	
	e	<10	
<b>Ocjena konsultantske organizacije/ustanove – sjedište - lokalno ili ne</b>	a	Registrvana na području TK	
	b	Registrvana u FBiH	
	c	Registrvana u BiH	

**Napomena:** Podnositac prijave obavezno popunjava rubrike prijavnog obrasca, zaokružuje/obilježava ponuđene opcije upita, a odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave.

Ukoliko aplikant ne dostavi svu traženu dokumentaciju, ili dostavi pogrešnu dokumentaciju, njegova prijava će biti odbijena.

Ukoliko dostavljena dokumentacija ne dokazuje tačnost navoda iz prijavnog obrasca ili uslova iz članova 2. i 5. Pravilnika, podnositac se briše sa liste odobrenih i razmatra se sljedeći kandidat sa bodne rang liste.

Ukoliko aplikant pravilno ne popuni prijavnji obrazac Ministarstva, njegova prijava će biti odbijena.

Ovim izjavljujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su gore navedeni podaci istiniti što potvrđujem potpisom.

Mjesto: .....

Datum: .....

MP  
(ovjeriti pečatom)

.....  
(potpis odgovorne osobe)

**IZJAVA**

Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

- da su svi podaci navedeni u prijavnom obrascu istiniti i tačni,
- da je većinski vlasnik žena (preko 50%),
- da smo, u skladu sa bilansom uspjeha, imali pozitivno poslovanje u 2011. godini,
- da nemamo dospjelih neizmirenih obaveza za poreze PDV, PIO/MIO i zdravstveno osiguranje,
- da se protiv nas ne vodi stečajni ili likvidacioni postupak,
- da za traženi iznos finansijskih sredstava od Ministarstva, za realizaciju predloženog projekta/programa, nismo tražili niti ostvarili subvenciju/sufinansiranje, od Vlade Kantona ili bilo kojeg drugog izvora (BAS ili neki drugi projekat, FBiH Ministarstvo i sl.) nije obezbijeđen i neće biti tražen iz drugih izvora,
- da smo opravdali dodijeljena finansijska sredstva Ministarstva po ranije preuzetim obavezama korištenja poticajnih sredstava,
- da će, ako bude odobreno, sufinsiranje Ministarstva razvoja i poduzetništva TK u finansiranju programa/projekta biti na odgovarajući način istaknuto u štampanim materijalima i elektronskim materijalima (izveštaji, potvrde, brošure u kojima će se uz ostale reference navoditi i konsultantska usluga, web stranica korisnika) vezanim za program/projekat.

Pročitao/la sam i potvrđujem sadržaj izjave.

Ime i prezime:	
Naziv pravnog lica/obrta:	
Pozicija:	
Potpis:	
Datum i mjesto:	

M.P.

**960**

Na osnovu člana 10. stav 5. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije 21010006 - Podrška razvoju Kantona, („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 6/12) i broj 02/1-02-25448/12 od 19.11.2012. godine, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, donosi

**PRAVILNIK**

**o utvrđivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvenciju za projekte koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na području Tuzlanskog kantona**

**Član 1.  
(predmet pravilnika)**

Ovim pravilnikom se utvrđuju uslovi, kriteriji, mjerila i postupak za dodjelu nepovratnih sredstava za podršku za projekte koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Pravilnik).

**Član 2.  
(pravo na dodjelu sredstava)**

Pravo na dodjelu sredstava imaju:

- a) **Udruženja i fondacije**, registrovani u Ministarstvu pravosuda i uprave Tuzlanskog kantona i ona koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, a koja imaju sjedište, djeluju, rade i implementiraju projekte na prostoru Tuzlanskog Kantona (u daljem tekstu: Kanton),
  - b) **Komore**, registrovane na nivou Kantona koje imaju sjedište na području Kantona, koje djeluju u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09) i Zakona o privrednim komorama u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/98 i 34/03), koje realizuju programe/projekte od interesa za Kanton,
  - c) **Obrazovne institucije**, registrovane na sudu i/ili u registru Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, a koja imaju sjedište, djeluju, rade i implementiraju projekte na prostoru Kantona
- ✓ koji do sada nisu ostvarili subvenciju/sufinansiranje iznosa finansijskih sredstava traženih od Ministarstva razvoja i poduzetništva (u daljem tekstu: Ministarstvo), za realizaciju predloženog projekta/programa, od Vlade Kantona ili bilo kojeg drugog izvora (BAS ili neki drugi projekat, FBiH Ministarstvo i sl.)

**Član 3.  
(namjena utroška nepovratnih sredstava)**

Nepovratna sredstva mogu se koristiti za realizaciju programa/projekata koji se odnose na:

- a) organizaciju sajmova vezanih za promociju poduzetništva, predstavljanje poduzetnika ili obrtnika
- b) organizaciju zajedničkog nastupa poduzetnika na sajmovima
- c) organizaciju:
  - ✓ konferencija
  - ✓ seminara
  - ✓ okruglih stolova
  - ✓ takmičenja i slično

**Član 4.  
(ciljevi koji se žele postići)**

(1) Ciljevi koji se žele postići su: promocija poduzetništva na TK, predstavljanje MSP i obrta, podizanje poduzetničkog duha na TK uopšte a naročito među mladima, promocija „dobrih“ primjera poduzetničkih poduhvata i sl.

(2) Navedeni ciljevi su u skladu sa 2. Strateškim ciljem Ministarstva - Jačanje konkurentnosti MSP i obrta tj. Programa 2.4. Promocija poduzetništva.

**Član 5.  
(uslovi za odabir korisnika)**

- (1) Podnositac prijave mora ispunjavati sljedeće uslove:
  - a) da je registrovan na način kako je to definisano u članu 2. ovog pravilnika,
  - b) da imaju pozitivno poslovanje u prethodnoj godini (2011. godini),
  - c) da uredno izmiruje direktnе poreze, doprinose za PIO/MIO i doprinose za zdravstveno osiguranje,
  - d) da uredno izmiruje indirektnе poreze (ukoliko je u sistemu PDV-a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost),
  - e) da je opravdao dodijeljena finansijska sredstva Ministarstva po ranije preuzetim obvezama korištenja poticajnih sredstava, ukoliko je koristio ista,
  - f) da do sada nisu ostvarili subvenciju/sufinansiranje iznosa finansijskih sredstava traženih od Ministarstva za realizaciju predloženog projekta/programa, od Vlade Kantona ili bilo kojeg drugog izvora (BAS ili neki drugi projekat, FBiH Ministarstvo i sl.)
- (2) Ukoliko podnositac prijave ne ispuni naprijed navedene uslove, prijava neće biti uzeta u dalje razmatranje.

**Član 6.**  
**(kriteriji za bodovanje)**

R.BR.	KRITERIJ	USLOVI	BROJ BODOVA	IZVOR VERIFIKACIJE
1.	Vrsta manifestacije koja se organizira	Sajam	5	Prijavni obrazac – podatak o vrsti manifestacije i Format prijedloga projekta
		Konferencija	4	
		Seminar, okrugli sto	3	
		Takmičenje	2	
		Ostalo	1	
2.	Broj korisnika programa/projekta (izlagачa, prezentera, polaznika kursa, učesnika okruglog stola i sl.)	> 100	5	Prijavni obrazac – podatak o broju korisnika
		71 - 100	4	
		36 - 70	3	
		11 - 35	2	
		1 - 10	1	
3.	Projekat daje podsticaj mladima (starosti između 15-30 godina) za biznis	> 100	5	Prijavni obrazac – podatak o broju mladih
		71 - 100	4	
		36 - 70	3	
		11 - 35	2	
		1 - 10	1	
4.	Finansiranje projekta iz vlastitih izvora u odnosu na sredstva tražena od Ministarstva	> 70%	5	Format prijedloga projekta – Informacije o budžetu
		od 51% do 70%	4	
		od 31% do 50%	3	
		od 21% do 30%	2	
		10% do 20%	1	
5.	Podstiče uključivanje ranjivih kategorija stanovništva u normalne tokove života (invalidi, lica sa posebnim potrebama, manjine i dr.)	> 40	5	Prijavni obrazac – podatak o broju učesnika iz ranjivih kategorija stanovništva
		31 - 40	4	
		21 - 30	3	
		11 - 20	2	
		1 - 10	1	
6.	Teritorijalna zastupljenost projekta – od značaja	međunarodnog	5	Prijavni obrazac – podatak o teritorijalnoj zastupljenosti
		državnog	3	
		lokalnog (TK)	1	
7.	Broj implementiranih projekata iz oblasti poduzetništva u zadnje tri godine	> 10	5	Prijavni obrazac – podatak o broju implementiranih projekata
		6 - 10	3	
		1 - 5	1	
8.	Ukupna vrijednost u KM implementiranih projekata iz oblasti poduzetništva u zadnje tri godine	Više od 1.000.000	5	Prijavni obrazac – podatak o vrijednosti implementiranih projekata
		200.001 - 1.000.000	3	
		50.001 - 200.000	1	

**Član 7.**  
**(maksimalni iznos sredstava koji se dodjeljuje)**

(1) Aplikanti imaju pravo predložiti više projekata, ali isključivo za različite namjene iz člana 3. ovog pravilnika.

(2) Sredstva za namjene iz člana 3. dodjeljivat će se u traženom iznosu, a maksimalan iznos traženih sredstava ne može biti viši od:

- a) za organizatore sajmova do 10.000 KM (slovima: deset hiljada KM),
- b) za organizatore zajedničkih nastupa poduzetnika na sajmovima do 8.000 KM (slovima: osam hiljada KM),
- c) za organizatore konferencija do 4.000 KM (slovima: četiri hiljade KM),
- d) za organizatore seminara i okruglih stolova do 4.000 KM (slovima: četiri hiljade KM),

e) za organizatore takmičenja do 4.000 KM (slovima: četiri hiljade KM),

f) za organizatore ostalih manifestacija do 3.000 (slovima: tri hiljade KM).

(3) Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktnе troškove nastale realizacijom namjene definisane u članu 3. ovog pravilnika.

(4) Dio sredstava koji se troši za nabavku opreme potrebne za realizaciju projekta, ne smije biti veći od 50% od ukupno odobrenih sredstava.

(5) Sljedeći troškovi su neprihvatljivi:

- a) reprezentacija,
- b) uredska i ICT oprema,
- c) komunalne usluge i slično.

### Član 8. (kriteriji za dodjelu sredstava)

(1) Sredstva se dodjeljuju po konačnoj rang listi u iznosu traženom u prijavi maksimalno do iznosa utvrđenog u ovom pravilniku, do raspodjele ukupnih sredstava predviđenih za ove namjene.

(2) Ukoliko pri raspodjeli sredstava posljednji rangirani ne može dobiti traženi iznos sredstava, traži se njegova pisana saglasnost da prihvata manji iznos uz specifikaciju utroška sredstava, a ako to ne prihvata isti postupak se ponavlja sa sljedećim kandidatima sa liste.

(3) U slučaju jednakog broja bodova, prednost ima kandidat koji je dobio više bodova po sljedećim kriterijima za bodovanje korisnika:

- a) broj krajnjih korisnika projekta,
- b) teritorijalna zastupljenost projekta – od značaja,
- c) finansiranje projekta iz vlastitih izvora u odnosu na sredstva tražena od Ministarstva.

(4) U slučaju da i nakon provedene procedure iz stava (3) ovog člana korisnici imaju isti broj bodova, konačnu odluku donosi Komisija za odabir korisnika nepovratnih sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ (u daljem tekstu: Komisija).

### Član 9. (način prijave i potrebljana dokumentacija)

(1) Odabir korisnika vrši Ministarstvo putem javnog poziva.

(2) Javni poziv se objavljuje u dnevnom listu koji je izabran u postupku javnih nabavki za vršenje usluga oglašavanja u dnevnim novinama i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

(3) Kandidat prilikom prijave na javni poziv obavezno dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- a) Popunjeni PRIJAVNI OBRAZAC, koji čini sastavni dio ovog pravilnika i koji se može dobiti u Ministarstvu ili putem web stranice Vlade Kantona: <http://vladatk.kim.ba/Vlada/JavniPozivi.htm>.
- b) IZJAVU na propisanom obrascu, koja čini sastavni dio ovog pravilnika i koja se može dobiti u Ministarstvu ili putem web stranice Vlade Kantona: <http://vladatk.kim.ba/Vlada/JavniPozivi.htm>.
- a) PRIJEDLOG PROJEKTA isključivo na propisanom obrascu „Format prijedloga projekta“, koji se može dobiti u Ministarstvu ili putem web stranice Vlade Kantona <http://vladatk.kim.ba/Vlada/JavniPozivi.htm>, koja sadrži:
  - ✓ Izjavu podnosioca prijave kojom dokazuje da je opravdao dodjeljena finansijska sredstva Ministarstvu po ranije preuzetim obavezama korištenja poticajnih sredstava, ukoliko je koristio ista;
  - ✓ Izjavu podnosioca prijave kojom dokazuje da do sada nije ostvario subvenciju/sufinansiranje iznosa finansijskih sredstava traženih od Ministarstva, za realizaciju predloženog projekta/programa, od Vlade Kantona ili bilo kojeg drugog izvora (BAS ili neki drugi projekat, FBiH Ministarstvo i sl.);
- c) Izvod iz sudskega registra ili drugog registra, ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, kojom podnosioci prijave dokazuju da su registrovani u relevantnom registru radi obavljanja profesionalne djelatnosti;
- d) Uvjerenje o poreznoj registraciji;
- e) Bilans uspjeha za period 01.01. – 31.12.2011.;
- f) Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave FBiH ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;
- g) Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost).

(4) Podnositelj prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca, zaokružuje ponudene opcije upita i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih navedenih podataka. Samo ovako uneseni podaci se koriste prilikom vrednovanja projekta.

(5) Nepotpune i neblagovremene prijave se ne uzimaju u dalje razmatranje.

(6) Prijave na javni poziv se budu na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca i ukoliko aplikant pravilno ne popuni prijavni obrazac Ministarstva njegova prijava će biti odbijena.

(7) Ukoliko dostavljena dokumentacija ne dokazuje tačnost navoda iz prijavnog obrasca ili uslova iz člana 5. ovog pravilnika, podnositelj se briše sa liste odobrenih i razmatra se sljedeći kandidat sa bodne rang liste.

(8) Ukoliko aplikant ne dostavi svu traženu dokumentaciju, ili dostavi pogrešnu dokumentaciju, njegova prijava će biti odbijena.

(9) Dokumenti iz člana 9. ovog pravilnika, moraju biti dostavljeni u originalu ili fotokopiji ovjerenoj od strane nadležnih upravnih organa ili notara.

(10) Kandidati koji ne dostave traženu dokumentaciju u propisanom roku i propisanom formi neće biti predmet daljeg razmatranja.

(11) Zapečaćene kopije sa popunjениm prijavnim obrascem, šalju se preporučeno ili lično dostavljaju na centralni protokol Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, na adresu: Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, Slatina br. 2, 75000 Tuzla, sa naznakom: „NE OTVARATI“ - prijava po javnom pozivu: **Odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2012. godinu**, „Za dodjelu nepovratnih sredstava za subvenciju za projekte koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na području Tuzlanskog kantona“.

(12) Aplikant ima pravo do dva dana prije isteka krajnjeg roka za prijave postaviti pitanje ili zatražiti pojašnjenje vezano za javni poziv putem zvaničnog e-mail-a Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona ([minrp@tk.kim.ba](mailto:minrp@tk.kim.ba)) ili pismenim putem na fax br. 035 369 352 sa jasnom naznakom da se radi o pitanjima vezano za „Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava za subvenciju ženama poduzetnicama za korištenje konsultantskih usluga“. Odgovori na postavljena pitanja i pojašnjenja će biti dostavljeni najkasnije u roku od 2 dana od dana postavljanja upita. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom i na broj telefona 035 369 410 u periodu od 11-14 sati.

(13) Rok za dostavu prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama.

### Član 10. (razmatranje prijave i odlučivanje)

(1) Postupak razmatranja prijava vrši Komisija koju imenuje ministar razvoja i poduzetništva, u skladu sa Pravilnikom o formiranju i radu komisije.

(2) Komisija razmatra prispejle prijave u pogledu ispunjavanja uslova, vrši bodovanje prema kriterijima iz ovog pravilnika i predlaže raspodjelu sredstava po korisnicima. U svom radu Komisija može, po potrebi, zatražiti i dodatno pojašnjenje od strane prijavljenog korisnika. Komisija u svom radu može, po potrebi, izvršiti provjeru prispejlih prijava posredno ili na licu mesta.

### Član 11. (način dodjele sredstava)

(1) Komisija, na osnovu kriterija za bodovanje korisnika vrši bodovanje prispejlih prijava koje ispunjavaju uslove iz javnog poziva i sačinjava preliminarnu rang listu, koja se objavljuje na web stranici Vlade TK <http://vladatk.kim.ba/Vlada/JavniPozivi.htm>.

(2) Na objavljenu preliminarnu rang listu svi kandidati imaju pravo prigovora u pisanoj formi, kao i uvid u dokumentaciju, u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

(3) Nakon isteka roka za prigovor, konačnu odluku o odobravanju novčanih sredstava korisnicima donosi Ministarstvo i istu objavljuje na web stranici Vlade TK <http://vladatk.kim.ba/Vlada/JavniPozivi.htm>.

(4) Sa odabranim korisnicima Ministarstvo potpisuje pojedinačne ugovore, nakon čega im se doznačavaju sredstva na transakcijski račun korisnika.

(5) Odbijenim aplikantima se šalje odbijenica uz detaljno obrazloženje o razlozima neuspješnosti njihove aplikacije, kojim se ukazuje na konkretnе slabosti prijave.

### Član 12. (izvještavanje o utrošku sredstava)

(1) Korisnici sredstava obavezni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dužni su dostaviti izvještaj na propisanom obrascu sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava za cijeli projekat bez obzira na izvor finansiranja, i to najkasnije u roku od 60 dana od dana uplate sredstava.

(2) Uz Format izvještaja potrebno je dostaviti liste učesnika (sa adresom i kontakt podacima) i/ili evaluacijske listice ispunjene od strane učesnika/korisnika programa/projekta, čime se potvrđuju navodi iz prijavnog obrasca aplikanta, za kriterije pod rednim brojevima 1, 2, 4 i 5.

(3) Ukoliko u tekućoj godini odobrena sredstva ne budu utrošena u cijelosti, korisnik sredstava dužan je dostaviti izvještaj o utrošku dijela sredstava sa krajem tekuće godine.

(4) Ministarstvo vrši nadzor namjenskog trošenja sredstava odobrenim korisnicima na osnovu dostavljenih izvještaja, a po potrebi i neposredno kod korisnika sredstava. Za tu namjenu kao polazište se koriste valjani izvori verifikacije navedeni u samoj prijavi.

(5) U slučaju nenamjenskog utroška sredstava, Ministarstvo pokreće postupak za vraćanje istih.

(6) Dokumentacija koja dokazuje namjenski utrošak sredstava mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji (ugovori, računi sa izvodom iz banke kao dokaz o izvršenom plaćanju računa, nalog za isplatu sa blagajne sa dokazom i dr.).

### Član 13. (način realizacije)

(7) U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.

(8) U slučaju da se ne utroše predviđena sredstva po pojedinim namjenama iz člana 3. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije 21010006 – «Podrška razvoju Kantona», neutrošeni iznos je moguće preraspodijeliti za preostale namjene iz člana 3. navedene odluke, za koje predviđena sredstva nisu dovoljna u odnosu na broj prijavljenih aplikacija po javnom pozivu.

### Član 14. (stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom njegovog donošenja i bit će objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.



**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
Ministarstvo razvoja i poduzetništva**

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН  
Министарство развоја и предузетништва**

**BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
TUZLA CANTON  
Ministry of Development and Entrepreneurship**

Tuzla, Slatina br 2, tel.: ++387 35 369-352 fax.: ++387 35 369-352 e-mail: minrp@tk.kim.ba

**PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODJELU NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIJU ZA  
PROJEKTE KOJI IMAJU ZA CILJ PODIZANJE PODUZETNIČKOG DUHA NA TUZLANSKOM  
KANTONU**

Naziv institucije/organizacije												
Ime i prezime odgovornog lica												
Adresa, poštanski broj i mjesto												
Telefon / fax / e - mail												
Naziv banke – filijale u kojoj je otvoren transakcijski račun, sjedište i adresa												
Broj transakcijskog računa banke	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Identifikacioni broj (ID broj)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Naziv projekta												
Kratak opis projekta (max 300 riječi)												
Period implementacije projekta												
Ciljevi projekta	Opći (generalni) cilj:											
	Pojedinačni ciljevi: 1. 2. 3. Razvojni cilj projekta (očekivani uticaj projekta na društvo/lokalnu zajednicu):											
Opis ciljne grupe i korisnika projekta												

<b>Vrsta manifestacije koja se organizira</b>	a	sajam
	b	konferencija
	c	seminar, okrugli sto
	d	takmičenje
	e	ostalo
<b>Broj korisnika učesnika na manifestaciji (izlagača, prezentera, polaznika kursa, učesnika okruglog stola i sl.)</b>	a	Više od 100
	b	71 – 100
	c	36 – 70
	d	11 – 35
	e	1 – 10
<b>Projekat daje mladima podsticaj za biznis (15-30 godina) - broj učesnika programa/projekta iz populacije mladih</b>	a	Više od 100
	b	71 – 100
	c	36 – 70
	d	11 – 35
	e	1 – 10
<b>Finansiranje projekta</b>	a	Vlastita ulaganja
	b	Traženi iznos sredstva od Ministarstva
	c	Sredstva općine
	d	Ostala sredstva budžeta
	e	Sredstva FBiH
	f	Sredstva BiH
	g	Ostala sredstva
		Ukupna vrijednost projekta:
<b>Podstiče uključivanje ranjivih kategorija stanovništva u normalne tokove života (invalidi, osobe sa posebnim potrebama, manjine i dr.)</b>		Navesti kategorije kojoj pripada i broj:
<b>Teritorijalna zastupljenost projekta – od značaja</b>	a	međunarodnog
	b	državnog
	c	lokalnog (TK)
<b>Broj i nazivi implementiranih projekata iz oblasti poduzetništva u zadnje tri godine sa naznačenim periodom implementacije</b>	a	11 i više
	b	6 - 10
	c	1 - 5
<b>Ukupna vrijednost implementiranih projekata iz oblasti poduzetništva u zadnje tri godine</b>	a	Više od 1.000.000
	b	200.001 -1.000.000
	c	50.001 - 200.000
<b>Ostvareni rezultati implementiranih projekata prema indikatorima za konkretnе projekte</b>		

**Napomena:** Podnositac prijave obavezno popunjava rubrike prijavnog obrasca, zaokružuje/obilježava ponuđene opcije upita, a odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave.

Ukoliko aplikant ne dostavi svu traženu dokumentaciju, ili dostavi pogrešnu dokumentaciju, njegova prijava će biti odbijena.

Ukoliko dostavljena dokumentacija ne dokazuje tačnost navoda iz prijavnog obrasca ili uslova iz člana 2. pravilnika, podnositac se briše sa liste odobrenih i razmatra se sljedeći kandidat sa bodne rang liste.

Ukoliko aplikant pravilno ne popuni prijavni obrazac Ministarstva, njegova prijava će biti odbijena.

U slučaju da prilikom popunjavanja prijavnog obrazca postoji potreba za dodatnim prostorom, korisnici koji preuzmu prijavni obrazac u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok korisnici koji preuzmu prijavni obrazac u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list papira na kojem će navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti sa potpisom i pečatom.

Ovim izjavljujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su gore navedeni podaci istiniti  
što potvrđujem potpisom.

Mjesto: .....

Datum: .....

MP  
(ovjeriti pečatom )

.....  
(potpis odgovorne osobe)

**IZJAVA**

Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

- da su svi podaci navedeni u prijavnom obrascu istiniti i tačni,
- da smo, u skladu sa bilansom uspjeha, imali pozitivno poslovanje u 2011. godini,
- da nemamo dospjelih neizmirenih obaveza za poreze PDV, PIO/MIO i zdravstveno osiguranje,
- da će, ako bude odobreno, sufinsaniranje Ministarstva razvoja i poduzetništva TK u finansiranju programa/projekta biti na odgovarajući način istaknuto u štampanim materijalima i elektronskim materijalima (publikacije, plakati, katalozi, brošure, web stranica korisnika i dr.) vezanim za program/projekat,
- da za traženi iznos finansijskih sredstava od Ministarstva, za realizaciju predloženog projekta/programa, nismo tražili niti ostvarili subvenciju/sufinsaniranje, od Vlade Kantona ili bilo kojeg drugog izvora (BAS ili neki drugi projekat, FBiH Ministarstvo i sl.) nije obezbijeđen i neće biti tražen iz drugih izvora,
- da smo opravdali dodijeljena finansijska sredstva Ministarstva po ranije preuzetim obavezama korištenja poticajnih sredstava.

Pročitao/la sam i potvrđujem sadržaj izjave.

Ime i prezime:	
Organizacija/ institucija:	
Pozicija:	
Potpis:	
Datum i mjesto:	

M.P.

**961**

Na osnovu člana 10. stav 5. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije 21010006 - Podrška razvoju Kantona, („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 6/12) i broj 02/1-02-25448/12 od 19.11.2012. godine, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, donosi

**Član 3.**

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom njegovog donošenja i bit će objavljeni u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
Ministarstvo razvoja i poduzetništva  
Broj: 14-1-14-26825/12  
Tuzla, 23.11.2012.

M I N I S T R I C A  
Dijana Bilanović, v.r.

**PRAVILNIK**

**o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvenciju za projekte koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na području Tuzlanskog kantona**

**Član 1.**

U članu 9. stav 3. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvenciju za projekte koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na području Tuzlanskog kantona (broj: 14-1-14-026582/12 od 21.11.2012.godine), mijenja se i glasi:

,,(3) Kandidat prilikom prijave na javni poziv obavezno dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- a) Popunjeni PRIJAVNI OBRAZAC, koji čini sastavni dio ovog pravilnika i koji se može dobiti u Ministarstvu ili putem web stranice Vlade Kantona: <http://vladatk.kim.ba/Vlada/JavniPozivi.htm>;
- b) IZJAVU na propisanom obrascu, koji čini sastavni dio ovog pravilnika i koji se može dobiti u Ministarstvu ili putem web stranice Vlade Kantona: <http://vladatk.kim.ba/Vlada/JavniPozivi.htm>, koja sadrži:
  - ✓ Izjavu podnosioca prijave kojom dokazuje da je opravdao dodjeljenja finansijska sredstva Ministarstva po ranije preuzetim obavezama korištenja poticajnih sredstava, ukoliko je koristio ista;
  - ✓ Izjavu podnosioca prijave kojom dokazuje da do sada nije ostvario subvenciju/sufinansiranje iznosa finansijskih sredstava traženih od Ministarstva, za realizaciju predloženog projekta/programa, od Vlade Kantona ili bilo kojeg drugog izvora (BAS ili neki drugi projekat, FBiH Ministarstvo i sl.);
- c) PRIJEDLOG PROJEKTA isključivo na propisanom obrascu „Format prijedloga projekta“, koji se može dobiti u Ministarstvu ili putem web stranice Vlade Kantona <http://vladatk.kim.ba/Vlada/JavniPozivi.htm>;
- d) Izvod iz sudskega registra ili drugog registra, ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, kojom podnosioci prijave dokazuju da su registrovani u relevantnom registru radi obavljanja profesionalne djelatnosti;
- e) Uvjerenje o poreznoj registraciji;
- f) Bilans uspjeha za period 01.01. – 31.12.2011.;
- g) Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave FBiH ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;
- h) Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost).“

**Član 2.**

U članu 9. stav 12. riječi „Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava za subvenciju ženama poduzetnicima za korištenje konsultantskih usluga“ zamjenjuju se riječima „Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava za subvenciju za projekte koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na području Tuzlanskog kantona“.

**BOSNA i HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON**

*Ministarstvo razvoja i poduzetništva*



**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН**

*Министарство развоја и предузетништва*

**BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
TUZLA CANTON**

*Ministry of Development and Entrepreneurship*

Tuzla, Slatina br , tel.: ++387 35 369 352 fax.: ++387 35 369-352 e-mail:[minrp@tk.kim.ba](mailto:minrp@tk.kim.ba)

### FORMAT PRIJEDLOGA PROJEKTA

#### Sažetak projekta

<b>Naziv:</b>	
<b>Lokacija:</b>	
<b>Trajanje (mjeseci):</b>	
<b>Iznos:</b>	
<b>Ciljevi:</b>	
<b>Ciljne grupe<sup>1</sup>:</b>	
<b>Finalni korisnici:</b>	
<b>Kratak opis projekta :</b>	
<b>Glavne aktivnosti:</b>	
<b>Očekivani rezultati:</b>	

<sup>1</sup> Ciljna grupa su grupe, institucije, pojedinci na koje projekat djeluje a finalni korisnici projekta su oni koji će imati koristi od implementacije projektnih aktivnosti.

**1. Relevantnost / pozadina**

Jasno navedite šta se pokušava ostvariti projektom. Navedite opšte i pojedinačne ciljeve projekta, te navedite promjenu koja će se desiti kao planirani rezultat za svaki od njih. Navedeni ciljevi treba da budu usklađeni sa zahtjevima javnog poziva – maksimalno 1 stranica teksta

**2. Ciljevi i rezultati**

Jasno navedite šta se pokušava ostvariti projektom. Navedite opšte i pojedinačne ciljeve projekta, te navedite promjenu koja će se desiti kao planirani rezultat za svaki od njih. Navedeni ciljevi treba da budu usklađeni sa zahtjevima javnog poziva – maksimalno 1 stranica teksta

**3. Opis aktivnosti i efektivnost**

Jasno navedite šta se pokušava ostvariti projektom. Navedite opšte i pojedinačne ciljeve projekta, te navedite promjenu koja će se desiti kao planirani rezultat za svaki od njih. Navedeni ciljevi treba da budu usklađeni sa zahtjevima javnog poziva – maksimalno 1 stranica teksta

## 4. Vrijeme implementacije

Projekat će biti implementiran u roku od \_\_\_\_ mjeseci sa sljedećim okvirnim vremenskim planom:

**5. Budžet****KM**

<b>Aktivnost</b>	<b>Trošak</b>	<b>Sufinansiranje</b>	<b>Izvor sufinansiranja</b>
1.			
1.1.			
1.2.			
1.3.			
<b>Podzbir 1</b>			
2.			
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
<b>Podzbir 2</b>			
3			
3.1.			
3.2.			
3.3.			
<b>Podzbir 3</b>			
4.			
4.1.			
4.2.			
4.3.			
4.4.			
<b>Podzbir 4</b>			
<b>Ukupno (Podzbir 1 +Podzbir 2 + Podzbir 3 + Podzbir 4)</b>			

**Sufinansiranje do navedenog iznosa:**

<b>Naziv institucije / udruženja / organizacije</b>	<b>Iznos u KM</b>

**Napomena :**

Molimo da broj redova u tabeli prilagodite vašim projektnim aktivnostima i budžetskim pozicijama koje iz njih proizilaze.

U slučaju da prilikom popunjavanja Formata prijedloga projekta postoji potreba za dodatnim prostorom, korisnici koji preuzmu Format prijedloga projekta u elektronskoj formi redove mogu proširivati po potrebi, dok korisnici koji preuzmu Format prijedloga projekta u pisanoj formi, u slučaju potrebe, mogu koristiti dodatni list papira na kojem će navesti naziv podataka (prva kolona) koje dopunjava. Svaki dodatni list mora biti sa potpisom i pečatom.

**962**

Na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), članova 4., 23. i 24. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine F BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), člana 17. tačka 4. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/99) i Saglasnosti ministra zdravstva Tuzlanskog kantona broj: 13/1-14-sl.210/12 od 06.11.2012. godine Upravni odbor Zavoda, na sjednici održanoj 07.11.2012. godine, donio je

## **IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA**

**I. OPŠTI DIO****Član 1.**

Ovim Izmjenama i dopunama Finansijskog plana utvrđuje se obim prihoda i rashoda izvanbudžetskog fonda zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu, i to:

<b>PRIHODI I PRIMCI</b>	<b>200.246.509</b>
<b>RASHODI I KAPITALNI IZDACI</b>	<b>200.246.509</b>
<b>Razlika</b>	<b>-</b>

**Član 2.**

Prihodi i primici i rashodi i kapitalni izdaci utvrđuju se u bilansu prihoda i rashoda za 2012. godinu, kako slijedi:

**I. PRIHODI I PRIMCI**

Redni broj	Ekonomski kod	O P I S	Plan	Rebalans	Indeks (4/3)	Iznosi u KM	
						3	4
0	1	2	3	4	5	6	7
I		<b>PRIHODI I PRIMICI (II+V)</b>	<b>200.246.509</b>	<b>200.246.509</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
II	700000	<b>PRIHODI (III+IV)</b>	<b>200.213.112</b>	<b>200.213.112</b>	<b>100,00</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
III	710000	<b>PRIHODI OD POREZA</b>	<b>189.613.112</b>	<b>185.363.112</b>	<b>97,76</b>	<b>94,69</b>	<b>92,57</b>
1.	712100	Doprinosi za socijalnu zaštitu (zdravstveno osiguranje)	189.613.112	185.363.112	97,76	94,69	92,57
1.1.	712111	zaposlenih	182.278.415	177.778.415	97,53	91,03	88,78
1.1.1.	712111/1	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plata i na plate	174.642.751	170.942.751	97,88	87,21	85,37
1.1.2.	712111/2	Doprinosi za zdravstveno osiguranje za korisnike penzija	3.451.481	3.451.481	100,00	1,72	1,72
1.1.3.	712111/4	Doprinosi od obveznika osiguranih u skladu sa članom 27.	2.344.894	1.544.894	65,88	1,17	0,77
1.1.4.	712111/5	Doprinosi za osiguranike - obveznik nadležni organ Kantona/općine	1.839.289	1.839.289	100,00	0,92	0,92
1.2.	712116	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti povremenog stalnog rada	1.500.000	1.500.000	100,00	0,75	0,75
1.3.	712130	samozaposlenih ili nezaposlenih	5.834.697	6.084.697	104,28	2,91	3,04
1.3.1.	712132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika	59.300	59.300	100,00	0,03	0,03
1.3.2.	712133	Doprinosi za zdravstveno osiguranje koji za nezaposlena lica plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje	5.775.397	6.025.397	104,33	2,88	3,01
IV	720000	<b>NEPOREZNI PRIHODI</b>	<b>10.600.000</b>	<b>14.850.000</b>	<b>140,09</b>	<b>5,29</b>	<b>7,42</b>
2.	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	300.000	300.000	100,00	0,15	0,15
2.1.	721390	Kamate primljene od pozajmica i učešća u kapitalu (kamate na depozite)	300.000	300.000	100,00	0,15	0,15
3.	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	10.300.000	14.550.000	141,26	5,14	7,27
3.1.	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	10.300.000	14.550.000	141,26	5,14	7,27
3.1.1.	722610	Prihodi od pružanja usluga građanima	50.000	50.000	100,00	0,02	0,02
3.1.2.	722630	Vlastiti prihodi	10.250.000	14.500.000	141,46	5,12	7,24
3.1.2.1.	72263/7	Prihodi od INO osiguranja	2.000.000	6.000.000	300,00	1,00	3,00
3.1.2.2.	72263/8	Ostali prihodi	50.000	100.000	200,00	0,02	0,05
3.1.2.3.	72263/9	Prihodi od neposrednog učešća	8.200.000	8.400.000	102,44	4,09	4,19
V	810000	<b>PRIMICI</b>	<b>33.397</b>	<b>33.397</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

## II. RASHODI I KAPITALNI IZDACI

Redni broj	Ekonomski kod	O P I S	Plan	Rebalans	Indeks (4/3)	Iznosi u KM	
						3	4
0	1	2	3	4	5	6	7
I		RASHODI I KAPITALNI IZDACI (II+III+IV)	200.246.509	200.246.509	100,00	100,00	100,00
II	610 000	TEKUĆI RASHODI (1+2+3+4)	195.103.864	199.090.539	102,04	97,43	99,42
1.	611 000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.477.762	2.603.789	105,09	1,24	1,30
1.1.	611 100	Bruto plate i naknade plata	2.169.122	2.255.929	104,00	1,08	1,13
1.2.	611 200	Naknade troškova zaposlenih	308.640	347.860	112,71	0,15	0,17
2.	612 000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	264.806	270.908	102,30	0,13	0,14
3.	613 000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	183.581.296	187.340.842	102,05	91,68	93,56
3.1.	613 100	Putni troškovi	32.348	27.945	86,39	0,02	0,01
3.2.	613 200	Izdaci za energiju	117.500	117.500	100,00	0,06	0,06
3.3.	613 300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	181.990	175.290	96,32	0,09	0,09
3.4.	613 400	Nabavka materijala i sitnog inventara	34.624.807	38.224.807	110,40	17,29	19,09
3.4.1.	613 410	Administrativni materijal i sitan inventar	110.949	110.949	100,00	0,06	0,06
3.4.2.	613 421	Lijekovi	34.505.383	38.105.383	110,43	17,23	19,03
3.4.3.	613 430	Obrazovni materijal	3.500	3.500	100,00	0,00	0,00
3.4.4.	613 480	Ostali materijal posebne namjene	4.975	4.975	100,00	0,00	0,00
3.5.	613 500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	16.586	16.586	100,00	0,01	0,01
3.6.	613 600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.700	2.700	100,00	0,00	0,00
3.7.	613 700	Izdaci za tekuće održavanje	60.326	59.726	99,01	0,03	0,03
3.8.	613 800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	13.550	13.550	100,00	0,01	0,01
3.9.	613 900	Ugovorene i druge posebne usluge	148.531.489	148.702.738	100,12	74,17	74,26
3.9.1.	613 910	Izdaci za informisanje	20.000	20.000	100,00	0,01	0,01
3.9.2.	613 920	Usluge za stručno obrazovanje	10.000	10.000	100,00	0,00	0,00
3.9.3.	613 930	Stručne usluge	10.000	10.000	100,00	0,00	0,00
3.9.4.	613 940	Medicinske i laboratorijske usluge	148.333.068	148.496.317	100,11	74,08	74,16
3.9.4.1.	613 941	Primarna opća zdravstvena zaštita	35.343.669	35.358.669	100,04	17,65	17,66
3.9.4.1.1	613 941	Primarna opća zdravstvena zaštita	35.127.450	35.127.450	100,00	17,54	17,54
3.9.4.1.2.	613 9415	Liječenje van Kantona primarnog nivoa	126.438	141.438	111,86	0,06	0,07
3.9.4.1.3.	613 9419	Ostali rashodi primarne zdravstvene zaštite	89.781	89.781	100,00	0,04	0,04
3.9.4.2.	613 942	Porodična medicina	18.695.916	18.695.916	100,00	9,34	9,34
3.9.4.3.	613 943	Konsultativno - specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog i bolničkog nivoa	28.673.906	28.680.876	100,02	14,32	14,32
3.9.4.3.1.	613 943	Konsultativno - specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog nivoa	11.691.767	11.691.767	100,00	5,84	5,84
3.9.4.3.2.	613 943	Konsultativno - specijalistička zdravstvena zaštita bolničkog nivoa	12.383.909	12.383.909	100,00	6,18	6,18
3.9.4.3.3.	613 943	Bolnička i vanbolnička dijagnostika	4.588.230	4.595.200	100,15	2,29	2,29
3.9.4.3.4.	613 9435	Usluge liječenja van Kantona konsultativno-specijalističkog nivoa	10.000	10.000	100,00	0,00	0,00
3.9.4.4.	613 944	Farmaceutske usluge	3.120.000	3.120.000	100,00	1,56	1,56
3.9.4.5.	613 945	Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa	46.316.831	46.316.831	100,00	23,13	23,13
3.9.4.5.1.	613 945	Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa	46.142.535	46.142.535	100,00	23,04	23,04
3.9.4.5.2.	613 9455	Usluge liječenja van Kantona sekundarnog nivoa	174.296	174.296	100,00	0,09	0,09
3.9.4.6.	613 946	Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa	10.520.152	10.535.152	100,14	5,25	5,26
3.9.4.6.1.	613 946	Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa	9.952.819	9.952.819	100,00	4,97	4,97
3.9.4.6.2.	613 9465	Usluge liječenja van Kantona tercijarnog nivoa	567.333	582.333	102,64	0,28	0,29
3.9.4.7.	613 947	Javno zdravstvena djelatnost	1.058.243	1.058.243	100,00	0,53	0,53
3.9.4.8.	613 948	Liječenje u inozemstvu	223.721	350.000	156,44	0,11	0,17
3.9.4.9.	613 949	Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedsku i druga medicinska pomagala	4.380.630	4.380.630	100,00	2,19	2,19
3.9.5.	613 960	Zatezne kamate i troškovi sporu	15.000	15.000	100,00	0,01	0,01
3.9.6.	613 970	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada	113.985	113.985	100,00	0,06	0,06
3.9.7.	613 980	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	27.436	35.436	129,16	0,01	0,02
3.9.8.	613 990	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	2.000	2.000	100,00	0,00	0,00
4.	614 000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	8.780.000	8.875.000	101,08	4,38	4,43
4.1.	614 175	Ostali transferi za zdravstvo - transferi zdravstvenim institucijama		5.000		0,00	0,00
4.2.	614 251	Naknade plaća zbog privremene sprječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja	8.400.000	8.400.000	100,00	4,19	4,19
4.3.	614 252	Naknada putnih troškova i dnevnicu zbog ostvarivanja zdravstvene zaštite	110.000	110.000	100,00	0,05	0,05
4.4.	614 259 / 1	Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - postoper.rehab. lica sa ugrađenim kohlearnim implantatima	80.000	80.000	100,00	0,04	0,04
4.5.	614 259 / 2	Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - assistirana reprodukcija/oplodnja	120.000	210.000	175,00	0,06	0,10
4.6.	614 259 / 3	Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - finansiranje premije osiguranja dobrovoljnim davaocima krvi	70.000	70.000	100,00	0,03	0,03
III	820 000	KAPITALNI IZDACI	313.119	328.269	104,84	0,16	0,16
5.	821 000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	313.119	328.269	104,838	0,16	0,16
5.1.	821 300	Nabavka opreme	11.655	25.805	221,407	0,01	0,01
5.2.	821 500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	162.260	163.260	100,616	0,08	0,08
5.3.	821 600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	139.204	139.204	100,00	0,07	0,07
IV	600 000	Tekuća rezerva	4.829.526	827.701	17,14	2,41	0,41

**Član 3.**

Sastavni dio Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2012. godinu su Izmjene i dopune Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu.

**Član 4.**

Sredstva zdravstvenog osiguranja ostvaruju se uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o doprinosima ("Službene novine F BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine F BiH", br. 64/08 i 81/08), Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanje i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 1/10 i 9/12).

**Član 5.**

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, kao nosilac izvanbudžetskog fonda, provodi izvršenje ovog plana ostvarujući funkcije prikupljanja i trošenja sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.

**Član 6.**

Planirana sredstva utvrđena ovim Izmjenama i dopunama Finansijskog plana će se rasporedivati prema namjenama srazmjerno ostvarenim prihodima u periodu u kojem se rasporeduju, uz mogućnost preraspodjele utvrđenih sredstava između pojedinih stavki izdataka kao posljedice promjena zdravstvenog stanja i stvarnih potreba stanovništva, o čemu odluku donosi organ upravljanja.

**Član 7.**

Za rashode za koje nisu predviđena sredstva ili su predviđena u nedovoljnem iznosu, ukoliko se ukaže neodložna potreba, predviđena je tekuća rezerva. Raspored sredstava tekuće rezerve po utvrđenom prijedlogu, odobrava organ upravljanja.

**Član 8.**

U skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i članom 89. Zakona o zdravstvenom osiguranju, sredstva iz budžeta Kantona, koja se doznače na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, rasporediti će se po namjenama u skladu sa zakonom.

**Član 9.**

Izmjene i dopune Finansijskog plana, nakon što Skupština Tuzlanskog kantona da saglasnost, primjenjivat će se od 01.01.2012. godine.

Broj: 01-05-1-156/12  
Tuzla, 07.11.2012. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
Prim. dr. Suad Bijedić,v.r.

963

Na osnovu člana 57. Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona (prečišćeni tekst) („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 10/12.), direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove donosi

promjena pod uticajem atmosferskih prilika i to hemijskim putem (pasivizacija).

(4) U sredini značke je Amblem, oblika, izgleda i obojenosti, propisanih ovim pravilnikom, vanjskog promjera zrake stilizovanog sunca 30 mm i unutrašnjeg promjera zrake stilizovanog sunca 25 mm.

**PRAVILNIK**  
**O IZGLEDU I OBLIKU SLUŽBENE**  
**INSPEKCIJSKE ZNAČKE**

**I. OPĆE ODREDBE**

**Član 1.**  
**(Predmet Pravilnika)**

Ovim pravilnikom uređuje se oblik službene inspekcijske značke za inspektore Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: inspektori), kao i postupak izdavanja, rok važenja, zamjena, gubitak, vraćanje i uništavanje značke, kao i vodenje evidencije o izdatim značkama.

**II. INSPEKCIJSKA ZNAČKA**

**Član 2.**  
**(Oblik, izgled i dimenzije značke)**

- (1) Službena inspekcijska značka (u daljem tekstu: značka) ima štitasti oblik širine 60 mm, visine 70 mm i debljine 2 mm.  
(2) Rub značke je širok 1,5 mm, konusan je i ispušten.  
(3) Značka je izrađena od mesinga koji je zaštićen od

**Član 3.**  
**(Sadržaj značke iznad Amblema)**

Iznad Amblema nalazi se u polukrugu tekst "TUZLANSKI KANTON", isписан latinicom i cirilicom, utisnutih slova plave boje, dužine 40 mm i visine 7 mm.

**Član 4.**  
**(Sadržaj značke ispod Amblema)**

(1) Ispod Amblema nalazi se tekst "INSPEKCIJA", isписан u polukrugu, latinicom i cirilicom, utisnutih slova plave boje, dužine 70 mm i visine 5 mm.

(2) Ispod teksta "INSPEKCIJA" nalazi se polje u obliku obrnutog trapeza, ispušteno, dužine 21 mm i visine 8 mm, u koje se upisuje graviranjem promjenjivi peterocifreni serijski broj značke plave boje, kao identifikacijski broj značke.

(3) Prva cifra serijskog broja predstavlja broj osnovne organizacione jedinice u kojoj je inspektor postavljen, naredna dva broja predstavljaju klasifikacionu oznaku upravne oblasti koju inspektor nadzire, koja je propisana važećim propisima o kancelarijskom poslovanju, a sljedeća dva broja predstavljaju redni broj inspektora, unutar osnovne organizacione jedinice.

(4) Na poledini značke, u sredini, nalazi se odgovarajući pričvršćivač.

**Član 5.**  
**(Crtež značke)**

Oblik i izgled značke sa propisanim sadržajima prikazan je na crtežu 1., koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

**III. AMBLEM**

**Član 6.**  
**(Amblem)**

Amblem se može koristiti i kao samostalan simbol, isključivo za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Uprava) i to na: službenim legitimacijama, značkama, službenim vozilima, posebnim oznakama, akreditacijama ili bedževima, zastavama, publikacijama i drugim pogodnim medijima.

**Član 7.**  
**(Izgled Amblema)**

(1) Amblem je osmougaonog oblika, mesingano žute boje, na kome su simetrično raspoređene zrake u obliku stilizovanog sunca, u čijem se središnjem dijelu nalazi grb Tuzlanskog kantona dužine 14 mm i visine 17 mm.

(2) Zrake iz stava (1) ovog člana, raspoređene su tako da su na stranici Amblema uvučene u polukrug, s tim da svaki polukrug sadrži šest simetrično raspoređenih zraka, čija se širina smanjuje prema središtu Amblema.

(3) Amblem je stavljen u krug prečnika 30 mm, na plavoj podlozi i prikazan je na crtežu 2., koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

(4) U slučajevima reljefne izrade Amblema, debljina zrake je tanja od osnove prema kraju.

**Član 8.**  
**(Izgled Amblema u crno-bijeloj tehnici)**

Ukoliko se Amblem izrađuje u crno-bijeloj tehnici, boje, oblik i izgled Amblema radit će se u nijansama crno-bijele boje.

**Član 9.**  
**(Prilagođavanje dimenzija Amblema)**

Dimenzije Amblema i odgovarajući natpis na istom propisan ovim pravilnikom prilagodit će se namjenama iz člana 6. ovog pravilnika, proporcionalno umanjениh ili uveličanih dimenzija, u odnosu na dimenzije propisane u članu 7. ovog pravilnika.

**IV. POSTUPAK IZDAVANJA, ROK VAŽENJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O IZDATIM ZNAČKAMA**

**Član 10.**  
**(Izdavanje značke)**

(1) Značka se izdaje inspektoru istovremeno sa sticanjem statusa inspektora kao državnog službenika sa posebnim ovlaštenjima.

(2) Značka se izdaje na neograničen vremenski period.

(3) Zabranjeno je značku nositi u inostranstvo, dati je drugom na poslugu, poslužiti se tuđom značkom kao svojom ili je zloupotrijebiti na drugi način.

**Član 11.**  
**(Zamjena značke)**

(1) U slučaju kada zbog pojave oštećenja nastalih pri izvršavanju zadataka ili drugih nemajernih oštećenja, značka postane neupotrebljiva ili iz estetskih i drugih razloga neprikladna za korištenje, izvršit će se njena zamjena.

(2) Izdavanje nove značke će se obaviti istovremeno sa povlačenjem iz upotrebe značke koju je inspektor do tada koristio.

(3) Zamjena iz stava (1), obavit će se po odobrenju direktora Uprave, a na obrazložen pismeni zahtjev inspektora.

**Član 12.**  
**(Gubitak značke)**

(1) Ako inspektor na bilo koji način ostane bez značke, dužan je o tome odmah, a najkasnije u roku tri dana, obavijestiti neposrednog rukovodioca i sačiniti detaljan pismeni izvještaj o okolnostima pod kojim se to dogodilo.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, neposredni rukovodilac će preduzeti mjere za utvrđivanje postojanja eventualne odgovornosti inspektora.

(3) Ukoliko je inspektor ostao bez značke, izdat će mu se nova zamjenska značka sa istim identifikacijskim brojem.

**Član 13.**  
**(Vraćanje značke)**

(1) Ukoliko inspektor iz bilo kojih razloga izgubi status inspektora, dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana, vratiti značku licu ovlaštenom za izdavanje i vođenje evidencije o izdatim značkama (u daljem tekstu: ovlašteno lice Uprave).

(2) Shodno stavu (1), ukoliko inspektoru prestane radni odnos ili bude raspoređen u drugu službu, odnosno organizacionu jedinicu, obavezan je da ovlaštenom licu Uprave vrati značku najkasnije u roku od tri dana od dana konačnosti rješenja o razrješenju.

(3) Inspektor je dužan vratiti značku i ako isti bude suspendovan, u roku od tri dana od dana uručenja rješenja o suspenziji.

(4) U slučaju kada inspektor koristi plaćeno ili neplaćeno odsustvo sa rada ili godišnji odmor, dužan je privremeno vratiti značku dan prije početka korištenja navedenog odsustva i odmora, a u slučaju privremene spriječenosti za rad koja traje duže od tri dana, sljedećeg dana nakon isteka tri dana privremene spriječenosti za rad.

**Član 14.**  
**(Uništavanje značke)**

(1) Značke koje su iz bilo kog razloga povučene iz upotrebe, uništava komisija koju formira direktor Uprave.

(2) Uništavanje iz stava (1) vrši se u pravilu jednom godišnje.

(3) Zapisnik o uništavanju znački dostavlja se direktoru Uprave i ovlaštenom licu Uprave, po jedan primjerak.

**Član 15.**  
**(Evidencija o izdatim značkama)**

(1) O izdatim značkama vodi se evidencija u Upravi.

(2) Evidenciju o izdatim značkama vodi ovlašteno lice Uprave.

(3) Evidencija iz stava (1) ovog člana sadrži:

- a) redni broj,
- b) prezime i ime inspektora,
- c) JMB,
- d) identifikacijski broj,
- e) datum izdavanja,
- f) datum razduženja i
- g) napomenu.

(4) Obrazac evidencije o izdatim značkama prikazan je u Tabeli 1., koja je sastavni dio ovog pravilnika.

**V. ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 16.**  
**(Stupanje na snagu)**

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
Broj predmeta: 17/1-05-009814/12  
Ur. broj akta: 10002-0004  
Tuzla, 04.12.2012.godina

DIREKTOR  
mr.sc. Besim Duraković, dipl.oec, v.r.



Crtež 1.



Crtež 2.

Tabela 1. (Evidencija o izdatim značkama)

Red. br.	Prezime i ime inspektora	JMB	Identifikacijski broj	Datum izdavanja	Datum razduženja	Napomena
1	2	3	4	5	6	7

**964**

Na osnovu člana 17. Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/02 i 13/11), člana 22. Pravila Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla broj: 57/2, Odluke općinskog načelnika Tuzla o davanju saglasnosti Upravnom odboru JU Narodnog pozorišta Tuzla za imenovanje direktora Ustanove broj: 02-05-8478 od 23.10.2012. godine i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju prethodne saglasnosti broj: 02/1-34-23259-1/12 od 01.11.2012. godine, Upravni odbor JU Narodno pozorište Tuzla, na sjednici održanoj dana 15.11.2012. godine, donosi

### **O D L U K U**

**o imenovanju direktora JU Narodno pozorište Tuzla**

#### **Član 1.**

Mr. sc. Armin Ćatić, diplomirani glumac, imenuje se za direktora JU Narodno pozorište Tuzla.

#### **Član 2.**

Armin Ćatić se imenuje za direktora na mandatni period u trajanju od četiri (4) godine, tj. od 15.11.2012. godine do 15.11.2016. godine.

#### **Član 3.**

Prava i obaveze direktora bit će uređene Ugovorom o vršenju prava, dužnosti i odgovornosti direktora zaključenim između Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla i direktora.

#### **Član 4.**

Ova odluka bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

#### **Član 5.**

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

JU Narodno pozorište Tuzla  
Broj: 1221/12  
Tuzla, 15.11.2012. godine

Predsjednik Upravnog odbora  
Esaf Lević, profesor, v.r.

**965**

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu načelnika Općine Olovko za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, na osnovu člana IV.C.10.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici održanoj 16.10.2012. godine, donio je

### **P R E S U D U**

1. Utvrđuje se da je član 53. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH, broj: 46/19), povređuje pravo na lokalnu samoupravu Općine Olovko.

2. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim novinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

### Obratljivo

#### 1. Predmet zahtjeva

Načelnik Općine Olovko (u daljem tekstu: podnositelj zahtjeva), dana 08.03.2012. godine i urgencijom za prioritetno rješavanje i donošenje privremene mјere od 12.06.2012. godine, podnio je zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: zahtjev), Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije), smatrajući da je odredbama člana 53. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10), (u daljem tekstu: osporena odredba zakona) povrijedeno pravo Općine Olovko na lokalnu samoupravu.

#### 2. Bitni navodi zahtjeva

U zahtjevu je istaknuto da je Općina Olovko osnivač i vlasnik u sto postotno procentualnom učešću od 2001. godine Javno-zdravstvene ustanove banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovko, te da se radi o ustanovi koja obavlja djelatnost fizičalne medicine i rehabilitacije. Registrovana je kao zdravstvena ustanova. Podnositelj u zahtjevu tvrdi da se donošenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti u 2010. godini mijenjaju odnosi prema lokalnoj zajednici, te se osporenom odredbom zakona, kojom je propisano da općina može biti osnivač doma zdravlja, ustanove za zdravstvenu njegu u kući i apoteke, mijenja pravno stanje i općini se isto uskraćuje, tako što više ne može biti osnivač lječilišta kao javne zdravstvene ustanove. Naime, odredbom člana 53. stav 4. citiranog zakona, Zeničko-dobojski kanton postaje osnivač bolnice, lječilišta, zavoda za javno zdravstvo, zavoda za medicinu rada kantona, zavoda za bolesti ovisnosti kantona, zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove, doma zdravlja, apoteke, ustanove za hitnu medicinsku pomoć i ustanove za zdravstvenu njegu kući. Podnositelj zahtjeva je također naveo, da je Prelaznim odredbama navedenog zakona, članom 234. st. 1. i 4., izvršena povreda prava koja pripada Općini Olovko, jer su ovim odredbama propisani rok i način uspostavljanja novog pravnog stanja u pogledu osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama, kao i način finansiranja istih.

Prema mišljenju podnositelja zahtjeva, osporenom odredbom ovog zakona, povrijedeno je pravo općini na lokalnu samoupravu i u odnosu na član 4. stav 6. Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, kao i u odnosu na odredbe člana 8. stav 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj: 49/06), jer pri prepremanju i donošenju zakona, lokalne vlasti nisu konsultovane na odgovarajući način, niti su učestvovale u procesu planiranja odluka o stvarima koje ih se direktno tiču. Takođe, u zahtjevu se elaborira i stav 6. osporenog člana zakona, jer odredbe ovog člana ostavljaju mogućnost općini da bude u svojstvu suosnivača lječilišta u mješovitom vlasništvu.

Iz svega navedenog podnositelj zahtjeva predložio je da Ustavni sud Federacije, donese presudu, kojom će utvrditi da je osporenim članom zakona povrijedeno pravo Općini Olovko na lokalnu samoupravu, te da ovaj Sud donese prelazno rješenje, na osnovu člana IV.C.12.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojim će Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine dati mogućnost, da u roku od šest mjeseci, od dana donošenja ove presude uskladi osporenu odredbu zakona sa ovom presudom.

#### 3. Bitni navodi odgovora na zahtjev

U skladu sa članom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, br. 6/95 i 37/03), Ustavni sud Federacije dostavio je dana 26.03.2012. godine zahtjev drugoj strani u postupku, donosiocima navedenog zakona, Predstavničkom domu i Domu

naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Druga strana u ovom postupku se nije očitovala na navode zahtjeva.

#### 4. Sjednica Suda sa javnom raspravom

Javna rasprava u ovom ustavosudskom predmetu, na kojoj su prisustvovali punomoćnici podnosioca zahtjeva, održana je 16.10.2012. godine.

Podnositelj zahtjeva je u cijelosti ostao kod navoda iz zahtjeva, s tim što je dodao da je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici održanoj dana 16.08.2012. godine, Zaključkom utvrdila Prijedlog odluke o prenošenju prava i obaveza osnivača nad Javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovko, a Skupština Zeničko-dobojskog kantona na sjednici održanoj dana 30.08.2012. godine, donijela Odluku o preuzimanju prava i obaveza nad Javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovko („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 14/12) (u daljem tekstu: Odluka), kojom ovaj kanton, vidljivo u članu 4. Odluke, zadržava upravljačka prava nad ustanovom „Aquaterm“, a odredbom člana 5. Odluke, Vlada Kantona zadržava pravo jednostranog opoziva Odluke. Prema podnosiocu zahtjeva, čl. 2. i 3. Odluke, nametnute su finansijske obaveze podnosiocu, te se radi o štetnoj odluci, koja je podnosiocu zahtjeva nametnula obaveze bez ikakvih prava. Od bitnih činjenica, podnositelj zahtjeva je naveo i da je u toku procedura po Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i da je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, podneskom broj: 613/12, od 15.10.2012. godine, ovom Sudu dao svoje mišljenje u vezi zahtjeva podnosioca. Citiranim podneskom je potvrđeno i da ovo tijelo nije konsultovano u postupku donošenja navedenog zakona, što je suprotno odredbama člana 56. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, te Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine pruža podršku lokalnoj zajednici i podnosiocu zahtjeva.

#### 5. Ovlaštenje za pokretanje postupka:

U skladu sa članom IV.C.10. (3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi s Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, podnositelj zahtjeva je ovlašten za pokretanje postupka zaštite prava na lokalnu samoupravu pred ovim Sudom.

Stranke u ovom predmetu, na osnovu Amandmana XVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine su: načelnik Općine Olovko i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine).

#### 6. Relevantno pravo

##### 6.1. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

VI Općinske vlasti

###### Član. 2

(1) U općini se ostvaruje lokalna samouprava.

##### 6.2. Evropska povelja o lokalnoj samoupravi

###### Član 4. stav 6.

Lokalne vlasti će biti konsultovane u najvećoj mogućoj mjeri, pravovremeno i na odgovarajući način, u procesu planiranja i donošenja odluka o svim stvarima koje ih se direktno tiču.

##### 6.3. Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

###### Član 8. stav 3.

U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebno spadaju:

- osiguranje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom;
  - donošenje budžeta jedinica lokalne samouprave;
  - donošenje programa i planova razvoja jedinica lokalne samouprave i stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje;
  - utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline;
  - donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova, uključujući i zoniranje;
  - utvrđivanje i provođenje stambene politike i donošenje programa stambene i druge izgradnje;
  - utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje javnih dobara ;
  - utvrđivanje i vodenje politike raspolažanja, korištenja i upravljanja građevinskim zemljištem;
  - utvrđivanje politike upravljanja i raspolažanja imovinom jedinice lokalne samouprave;
  - utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima jedinice lokalne samouprave i raspodjele sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja;
  - upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture:
    - vodosnabdijevanje, odvodjenje i preradu otpadnih voda
    - prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada
    - održavanje javne čistoće
    - gradsko groblje
    - ulična rasvjeta
    - javna parkirališta
    - parkovi;
  - organizovanje i unapređenje lokalnog javnog prijevoza,
  - utvrđivanje politike predškolskog obrazovanja; unapređenje mreže ustanova, te upravljanje i finansiranje javnih ustanova predškolskog obrazovanja,
  - osnivanje, upravljanje, finansiranje i unapređenje ustanova osnovnog obrazovanja;
  - osnivanje, upravljanje, unapređenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta;
  - ocjenjivanje rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, te osiguranja finansijskih sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima jedinica lokalne samouprave;
  - analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema nadležnim organima za ova pitanja;
  - organizovanje, provođenje i odgovornost za mjere zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa;
  - uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
  - donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
  - raspisivanje referenduma za područje jedinice lokalne samouprave;
  - raspisivanje javnog zajma i odlučivanje o zaduženju jedinica lokalne samouprave;
  - preduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja;
  - osiguranje uslova rada lokalnih radio i TV stanica u skladu sa zakonom;
  - osiguranje i vođenje evidencije o ličnim stanjima građana i biračkih spiskova;
  - poslovi iz oblasti premjera i katastra zemljišta i evidencija o nekretninama;
  - organizovanje efikasne lokalne uprave prilagođene lokalnim potrebama;
  - uspostavljanje organizacije mjesne samouprave;
- Zaštita životinja.

## Član 56.

Federalne, odnosno kantonalne vlasti, dužne su u najvećoj mogućoj mjeri konsultovati jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiču.

Konsultovanje, u smislu iz prethodnog stava ovog člana, federalne, odnosno kantonalne vlasti vrše putem Saveza općina i gradova.

## 6.4. Zakon o zdravstvenoj zaštiti

### Član 53 .

Zdravstvenu djelatnost obavljaju zdravstvene ustanove koje osniva Federacija, kanton odnosno općina, te domaća i strana fizička ili pravna lica u svim oblicima vlasništva.

Federacija je osnivač federalnih zavoda iz člana 43. stav 1. ovog Zakona.

Jedan ili više kantona i Federacija zajedno mogu biti osnivači univerzitetsko-kliničke bolnice i zavoda.

Kanton može biti osnivač bolnice, lječilišta, zavoda za javno zdravstvo kantona, zavoda za medicinu rada kantona, zavoda za bolesti ovisnosti kantona, zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove, doma zdravlja, apoteke, ustanove za hitnu medicinsku pomoći i ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

Općina može biti osnivač doma zdravlja, ustanove za zdravstvenu njegu u kući i apoteke.

Domaća i strana fizička, odnosno pravna lica mogu biti osnivači poliklinike, opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta, apoteke, ustanove za zdravstvenu njegu u kući, ustanove za palijativnu njegu, centra za dijalizu i zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove u svim oblicima vlasništva.

Kantonalnim propisima može se bliže odrediti osnivanje zdravstvenih ustanova na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

### Član 234. stav 1. i stav 4.

Općina, kanton, Federacija preuzet će osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači u roku od 24 mjeseca, od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odluku o preuzimanju osnivačkih prava iz stava 1. ovog člana donosi općinsko vijeće, zakonodavno tijelo kantona, odnosno Parlament Federacije BiH.

Do preuzimanja osnivačkih prava iz stav 1. ovog člana, osnivačka prava nad tim zdravstvenim ustanovama vrše tijela mjerodavna po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Od dana preuzimanja osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanova općina, kantona, odnosno Federacije, Vlada Federacije BiH, vlada kantona odnosno općinsko vijeće imenovat će tijela upravljanja rukovodenja i nadzora zdravstvene ustanove u skladu sa ovim zakonom, a obaveza osnivača u pogledu finansiranja zdravstvene ustanove vrši se iz budžeta općine, kantona, odnosno Federacije.

## 7. Činjenično stanje

Na osnovu izlaganja podnosioca zahtjeva koje je potkrijepljeno dokumentacijom kao objektivnim dokazima, a što nije osporeno od strane druge strane u postupku, Ustavni sud Federacije je utvrdio relevantne činjenice. Općina Olovko je bila osnivač Javno-zdravstvene ustanove banjско-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovko, te se radi o ustanovi koja obavlja djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije.

Registrovana je kao zdravstvena ustanova, koja nesporno koristi prirodne resurse uglavnom locirane na teritoriji Općine Olovo. Kao takva, izvjesno je jedan od stubova razvoja Općine Olovo, značajna i u smislu zdravstveno-banjskog turizma. Prema osporenoj odredbi zakona se međutim takvo faktičko i pravno stanje, bez ikakve konsultacije sa lokalnom zajednicom kao ni Savezom općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine, potpuno mijenja na način da se lokalna zajednica faktički razvlače, odnosno izvodi iz ranije stečenog prava, a da pritom nije niti konsultovana niti je imala ikakav utjecaj na ovo važno pitanje koje je od velikog interesa za tu lokalnu zajednicu. Primjenom osporene odredbe zakona se uspostavlja novi pravni režim u kojem osnivač ovakve ustanove može biti samo kanton. U konkretnom slučaju, Odlukom je viši novo vlasti, Zeničko-dobojski kanton, a primjenjujući i realizujući ovu osporenu zakonsku odredbu, ponovo prenio osnivačka prava na podnosioca zahtjeva, ali, što je vidljivo iz citirane Odluke, u suženom obliku. Naime, njom su utvrđene obaveze za lokalnu zajednicu, a prava za kanton. Predmetna Odluka, iako nije dio postavljenog zahtjeva, pokazuje odnos viših nivoa vlasti u odnosu na lokalnu zajednicu u ovom, konkretnom slučaju. Nametanje obaveza i to u smislu investicijskih ulaganja i sl., na jednostran način, kako je to propisano Odlukom, izvjesno je suprotno osnovnim principima zaštite prava na lokalan samoupravu.

## 8. Zaključak

Neosporena je činjenica da podnositelj zahtjeva ni lično, ni putem Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, nije konsultovan od strane višeg nivoa vlasti (donosilaca zakona čija se specifična odredba osporava u ovom postupku) u procesu donošenja odluka, zakona i akata koji ih se najdirektnije tiču i od velikog su interesa za tu lokalnu zajednicu. Pravo podnosioca zahtjeva da bude konsultovan u konkretnom slučaju je zagarantovano kako naprijed citiranim odredbama Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, tako i odredbama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nadalje, ovaj Sud je utvrdio, da je povreda prava na lokalnu samoupravu podnosiocu zahtjeva učinjena i iz razloga što se u konkretnom slučaju radi o promjeni osmivačkih prava banjsko-rekreativnog centra „Aquaterm“, a koja prava spadaju u imovinska prava jedinice lokalne samouprave i to na lječilištu koje koristi prirodne resurse (termalne vode) pretežnim dijelom na području te lokalne zajednice. Zbog toga, osim povrede prava na konsultaciju, pri donošenju osporene odredbe zakona ovlašteni zakonodavac nije vodio računa o pravima podnosioca zahtjeva iz člana 8. stav 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno u smislu prava na utvrđivanje politike upravljanja i raspolažanja imovinom i prirodnim resursima lokalne zajednice.

Odluka prezentovana na javnoj raspravi je podzakonski akt, suštinski donesena u svrhu provođenja zakonske odredbe koja je bila predmet odlučivanja u ovom postupku. U tom pravcu nije postojalo izričito proširenje zahtjeva za zaštitu lokalne samouprave. Ustavni sud Federacije međutim smatra da i navedena Odluka podliježe posljedicama dejstva presuda ovog Suda u smislu odredbi člana IV. C. 3. 12. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i člana 41. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz navedenih razloga, Ustavni sud Federacije odlučio je kao u izreci ove presude.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je većinom od pet glasova, odlučujući u sastavu: dr. Kata Senjak, predsjednica Suda; Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i mr. Faris Vehabović, sudsije Suda.

Broj: U-12/12  
16.10.2012. godine  
Sarajevo

Predsjednica  
Ustavnog suda Federacije  
Bosne i Hercegovine  
**dr. Kata Senjak, v.r.**

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu načelnika Općine Olovo za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u svezi s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, na temelju članka IV.C.10.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u svezi s Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici održanoj 16.10.2012. godine, donio je

## P R E S U D U

1. Utvrđuje se da je članak 53. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH, broj: 46/19), povrijeđuje pravo na lokalnu samoupravu Općine Olovo.
2. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim novinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

## O b r a z l o ž e n j e

### 1. Predmet zahtjeva

Načelnik Općine Olovo (u dalnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), dana 08.03.2012. godine i urgencijom za prioritetno rješavanje i donošenje privremene mjere od 12.06.2012. godine, podnio je zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu (u dalnjem tekstu: zahtjev), Ustavnom судu Federacije Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Ustavni sud Federacije), smatrajući da je odredbama članka 53. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10), (u dalnjem tekstu: osporena odredba zakona) povrijeđeno pravo Općine Olovo na lokalnu samoupravu.

### 2. Bitni navodi zahtjeva

U zahtjevu je istaknuto da je Općina Olovo utemeljitelj i vlasnik u sto postotno procentualnom učeštu od 2001. godine Javno-zdravstvene ustanove banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo, te da se radi o ustanovi koja obnaša djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije. Registrirana je kao zdravstvena ustanova. Podnositelj u zahtjevu tvrdi, da se donošenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti u 2010. godini, mijenjaju odnosi prema lokalnoj zajednici, te se osporenom odredbom zakona, kojom je propisano da općina može biti utemeljitelj doma zdravlja, ustanove za zdravstvenu njegu u kući i ljekarne, mijenja pravno stanje i općini se isto uskraćuje, tako što više ne može biti utemeljitelj lječilišta kao javne zdravstvene ustanove. Naime, odredbom članka 53. stavak 4. citiranog zakona, Zeničko-dobojski kanton postaje utemeljitelj bolnice, lječilišta, zavoda za javno zdravstvo, zavoda za medicinu rada kantona, zavoda za bolesti ovisnosti kantona, zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove, doma zdravlja, ljekarne, ustanove za hitnu medicinsku pomoć i ustanove za zdravstvenu njegu kući. Podnositelj zahtjeva je također naveo, da je Prelaznim odredbama navedenog zakona, člankom 234. st. 1. i 4., izvršena povreda prava koja pripada Općini Olovo, jer su ovim odredbama propisani rok i način uspostavljanja novog pravnog stanja u pogledu utemeljitelskih prava nad zdravstvenim ustanovama, kao i način financiranja istih.

Prema mišljenju podnositelja zahtjeva, osporenom odredbom ovog zakona, povrijeđeno je pravo općini na lokalnu samoupravu i u odnosu na članak 4. stavak 6. Europsku povelju o lokalnoj samoupravi, kao i u odnosu na odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj: 49/06), jer pri pripremanju i donošenju zakona, lokalne vlasti nisu konzultirane na odgovarajući način, niti su učestvovale u procesu planiranja odluka o stvarima koje ih se direktno tiču. Takođe, u zahtjevu se elaborira i stavak 6 osporenog članka zakona, jer odredbe ovog članka ostavljaju mogućnost općini da bude u svojstvu suutemeljitelja lječilišta u mješovitom vlasništvu.

Iz svega navedenog podnositelj zahtjeva predložio je da Ustavni sud Federacije, donese presudu, kojom će utvrditi da je osporenim člankom zakona povrijedeno pravo Općini Olovu na lokalnu samoupravu, te da ovaj Sud donese prelazno rješenje, na temelju članka IV.C.12.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojim će Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine dati mogućnost, da u roku od šest mjeseci, od dana donošenja ove presude usuglasi osporenu odredbu zakona sa ovom presudom.

### 3. Bitni navodi odgovora na zahtjev

Sukladno članku 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, br. 6/95 i 37/03), Ustavni sud Federacije dostavio je dana 26.03.2012. godine zahtjev drugoj strani u postupku, donositeljima navedenog zakona, Zastupničkom domu i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Druga strana u ovom postupku se nije očitovala na navode zahtjeva.

### 4. Sjednica Suda s javnom raspravom

Javna rasprava u ovom ustavnosudskom predmetu, kojoj su nazočili opunomoćenici podnositelja zahtjeva, održana je 16.10.2012. godine.

Podnositelj zahtjeva je u cijelosti ostao kod navoda iz zahtjeva, s tim što je dodao da je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici održanoj dana 16.08.2012. godine, Zaključkom utvrdila Prijedlog odluke o prenošenju prava i obveza utemeljitelja nad Javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovu, a Skupština Zeničko-dobojskog kantona na sjednici održanoj dana 30.08.2012. godine, donijela Odluku o preuzimanju prava i obveza nad Javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 14/12) (u daljnjem tekstu: Odluka), kojom ovaj kanton, vidljivo u članku 4. Odluke, zadržava upravljačka prava nad ustanovom „Aquaterm“, a odredbom članka 5. Odluke, Vlada Kantona zadržava pravo jednostranog opoziva Odluke. Prema podnositelju zahtjeva, čl. 2. i 3. Odluke, nametnute su finansijske obveze podnositelju, te se radi o štetnoj Odluci, koja je podnositelju zahtjeva nametnula obveze bez ikakvih prava. Od bitnih činjenica, podnositelj zahtjeva je naveo i da je u tijeku procedura po Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i da je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, podneskom broj: 613/12, od 15.10.2012. godine, ovom Sudu dao svoje mišljenje u svezi zahtjeva podnositelja. Citiranim podneskom je potvrđeno i da ovo tijelo nije konzultirano u postupku donošenja navedenog zakona, što je suprotno odredbama članka 56. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, te Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine pruža podršku lokalnoj zajednici i podnositelju zahtjeva.

### 5. Ovalaštenje za pokretanje postupka:

Sukladno članku IV.C.10. (3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u svezi s Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, podnositelj zahtjeva je ovalašten za pokretanje postupka zaštite prava na lokalnu samoupravu pred ovim Sudom.

Stranke u ovom predmetu, na temelju Amandmana XVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine su: načelnik Općine Olovu i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (Zastupnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine).

### 6. Relevantno pravo

#### 6.1. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

VI Općinske vlasti

Članak 2

(1). U općini se ostvaruje lokalna samouprava.

### 6.2. Europska povelja o lokalnoj samoupravi

Članak 4. stavak 6.

Lokalne vlasti će biti konzultirane u najvećoj mogućoj mjeri, blagovremeno i na odgovarajući način, u procesu planiranja i donošenja odluka o svim stvarima koje ih se direktno tiču.

### 6.3. Zakon o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Članak 8. stavak 3.

U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebno spadaju:

- osiguranje i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda sukladno Ustavu;
- donošenje proračuna jedinica lokalne samouprave;
- donošenje programa i planova razvoja jedinica lokalne samouprave i stvaranje uvjeta za privredni razvoj i zapošljavanje
- utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline;
- donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova, uključujući i zoniranje;
- utvrđivanje i provođenje stambene politike i donošenje programa stambene i druge izgradnje
- utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje javnih dobara
- utvrđivanje i vođenje politike raspolažanja, korištenja i upravljanja građevinskim zemljištem
- utvrđivanje politike upravljanja i raspolažanja imovinom jedinice lokalne samouprave
- utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima jedinice lokalne samouprave i raspodjele sredstava ostvarenih na temelju njihovog korištenja
- upravljanje, financiranje i unapređenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture:
- vodosnabdijevanje, odvodnje i preradu otpadnih voda,
- prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada
- održavanje javne čistoće
- gradsko groblje
- ulična rasvjeta
- javna parkirališta
- javna parkirališta
- parkovi;
- organiziranje i unapređenje lokalnog javnog prijevoza,
- utvrđivanje politike predškolskog obrazovanja; unapređenje mreže ustanova, te upravljanje i financiranje javnih ustanova predškolskog obrazovanja,
- utemeljenje, upravljanje, financiranje i unapređenje ustanova osnovnog obrazovanja;
- utemeljenje, upravljanje, unapređenje i financiranje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta;
- ocjenjivanje rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, te osiguranja finansijskih sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga sukladno potrebama stanovništva i mogućnostima jedinica lokalne samouprave;
- analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema nadležnim organima za ova pitanja;
- organiziranje, provođenje i odgovornost za mjere zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa;
- uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave;

- donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i pristojbama iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
- raspisivanje referenduma za područje jedinice lokalne samouprave;
- raspisivanje javnog zajma i odlučivanje o zaduženju jedinica lokalne samouprave;
- preduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja;
- osiguranje uvjeta rada lokalnih radio i TV stanica sukladno zakonu;
- osiguranje i vođenje evidencije o osobnim stanjima građana i biračkih spiskova;
- poslovi iz oblasti premjera i katastra zemljišta i evidencija o nekretninama;
- organiziranje efikasne lokalne uprave prilagođene lokalnim potrebama;
- uspostavljanje organizacije mjesne samouprave; Zaštita životinja.

### Članak 56.

Federalne, odnosno kantonalne vlasti, dužne su u najvećoj mogućoj mjeri konzultirati jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiču.

Konzultiranje, u smislu iz prethodnog stavka ovog članka, federalne, odnosno kantonalne vlasti vrše putem Saveza općina i gradova.

#### 6.4. Zakon o zdravstvenoj zaštiti

##### Članak 53 .

Zdravstvenu djelatnost obnašaju zdravstvene ustanove koje utemeljuje Federacija, kanton odnosno općina, te domaće i strane fizičke ili pravne osobe u svim oblicima vlasništva.

Federacija je utemeljitelj federalnih zavoda iz članka 43. stavak 1. ovog Zakona.

Jedan ili više kantona i Federacija zajedno mogu biti utemeljitelji sveučilišno-kliničke bolnice i zavoda.

Kanton može biti utemeljitelj bolnice, lječilišta, zavoda za javno zdravstvo kantona, zavoda za medicinu rada kantona, zavoda za bolesti ovisnosti kantona, zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove, doma zdravlja, ljekarne, ustanove za hitnu medicinsku pomoć i ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

Općina može biti utemeljitelj doma zdravlja, ustanove za zdravstvenu njegu u kući i ljekarne.

Domaće i strane fizičke, odnosno pravne osobe mogu biti utemeljitelji poliklinike, opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta, ljekarne, ustanove za zdravstvenu njegu u kući, ustanove za palijativnu njegu, centra za dijalizu i zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove u svim oblicima vlasništva.

Kantonalnim propisima može se bliže odrediti utemeljenje zdravstvenih ustanova na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

##### Članak 234. stavak 1. i stavak 4.

Općina, kanton, Federacija preuzet će utemeljiteljska prava nad zdravstvenim ustanovama čiji su utemeljitelji u roku od 24 mjeseca, od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odluku o preuzimanju utemeljiteljskih prava iz stavka 1. ovog članka donosi općinsko vijeće k, zakonodavno tijelo kantona, odnosno Parlament Federacije BiH.

Do preuzimanja utemeljiteljskih prava iz stavka 1. ovog članka, utemeljiteljska prava nad tim zdravstvenim ustanovama vrše tijela mjerodavna po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Od dana preuzimanja utemeljiteljskih prava nad zdravstvenim ustanova općina, kanton, odnosno Federacije, Vlada Federacije BiH, vlada kantona odnosno općinsko vijeće imenovat će tijela upravljanja rukovodjenja i nadzora zdravstvene ustanove sukladno ovom zakonu, a obveza uteljitelja u pogledu financiranja zdravstvene ustanove vrši se iz proračuna općine, kantona, odnosno Federacije.

### 7. Činjenično stanje

Na temelju izlaganja podnositelja zahtjeva koje je potkriveno dokumentacijom kao objektivnim dokazima, a što nije osporeno od strane druge strane u postupku, Ustavni sud Federacije je utvrdio relevantne činjenice. Općina Olovko je bila utemeljitelj Javno-zdravstvene ustanove banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovko, te se radi o ustanovi koja obnaša djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije. Registrirana je kao zdravstvena ustanova, koja nesporno koristi prirodne resurse uglavnom locirane na teritoriji Općine Olovko. Kao takva, izvjesno je jedan od stubova razvoja Općine Olovko, značajna i u smislu zdravstveno-banjskog turizma. Prema osporenoj odredbi zakona se međutim takvo faktičko i pravno stanje, bez ikakve konzultacije sa lokalnom zajednicom kao ni Savezom općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine, potpuno mijenja na način da se lokalna zajednica faktički razvlače, odnosno izvodi iz ranije stečenog prava, a da pritom nije niti konzultirana niti je imala ikakav utjecaj na ovo važno pitanje koje je od velikog interesa za tu lokalnu zajednicu. Primjenom osporene odredbe zakona se uspostavlja novi pravni režim u kojem utemeljitelj ovakve ustanove može biti samo kanton. U konkretnom slučaju, Odlukom je viši novo vlasti, Zeničko-dobojski kanton, a primjenjujući i realizirajući ovu osporenu zakonsku odredbu, ponovo prenio utemeljiteljska prava na podnositelja zahtjeva, ali, što je vidljivo iz citirane Odluke, u suženom obliku. Naime, njom su utvrđene obveze za lokalnu zajednicu, a prava za kanton. Predmetna Odluka, iako nije dio postavljenog zahtjeva, pokazuje odnos viših nivoa vlasti u odnosu na lokalnu zajednicu u ovom, konkretnom slučaju. Nametanje obveza i to u smislu investicijskih ulaganja i sl., na jednostran način, kako je to propisano Odlukom, izvjesno je suprotno temeljnim načelima zaštite prava na lokalanu samoupravu.

### 8. Zaključak

Neosporena je činjenica da podnositelj zahtjeva ni osobno, ni putem Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, nije konzultiran od strane višeg nivoa vlasti (donositelja zakona čija se specifična odredba osporava u ovom postupku) u procesu donošenja odluka, zakona i akata koji ih se najdirektnije tiču i od velikog su interesa za tu lokalnu zajednicu. Pravo podnositelja zahtjeva da bude konzultiran u konkretnom slučaju je zagarantirano kako naprijed citiranim odredbama Europske povelje o lokalnoj samoupravi, tako i odredbama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nadalje, ovaj Sud je utvrdio, da je povreda prava na lokalnu samoupravu podnositelju zahtjeva učinjena i iz razloga što se u konkretnom slučaju radi o promjeni utemeljiteljskih prava banjsko-rekreativnog centra „Aquaterm“, a koja prava spadaju u imovinska prava jedinice lokalne samouprave i to na lječilištu koje koristi prirodne resurse (termalne vode) pretežnim dijelom na području te lokalne zajednice. Stoga, osim povrede prava na konzultaciju, pri donošenju osporene odredbe zakona ovlašteni zakonodavac nije vodio računa o pravima podnositelja zahtjeva iz članka 8. stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno u smislu prava na utvrđivanje politike upravljanja i raspolažanja imovinom i prirodnim resursima lokalne zajednice.

Odluka prezentirana na javnoj raspravi je podzakonski akt, suštinski donesena u svrhu provođenja zakonske odredbe koja je bila predmet odlučivanja u ovom postupku. U tom pravcu nije postojalo izričito proširenje zahtjeva za zaštitu lokalne smouprave. Ustavni sud Federacije međutim smatra da i navedena Odluka

podlježe posljedicama dejstva presuda ovog Suda u smislu odredbi članka IV. C. 3. 12. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i članka 41. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz navedenih razloga, Ustavni sud Federacije odlučio je kao u izreci ove presude.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je većinom od pet glasova, odlučujući u sastavu: dr. Kata Senjak, predsjednica Suda; Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i mr. Faris Vehabović, suci Suda.

**Broj: U-12/12**  
16.10.2012. godine  
S a r a j e v o

Predsjednica  
Ustavnog suda Federacije  
Bosne i Hercegovine  
**dr. Kata Senjak, v.r.**

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, одлучујући о захтјеву начелника Општине Олово за заштиту права на локалну самоуправу у вези са Законом о здравственој заштити, на основу члана IV.Ц.10.(3) Устава Федерације Босне и Херцеговине, а у вези са Амандманом XCVI на Устав Федерације Босне и Херцеговине, након проведене јавне расправе, на сједници одржаној 16.10.2012. године, донио је

## ПРЕСУДУ

1. Утврђује се да је члан 53. став 5. Закона о здравственој заштити („Службене новине Федерације БиХ“, број: 46/19), повређује право на локалну самоуправу Општине Олово.
2. Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и службеним новинама кантоне у Федерацији Босне и Херцеговине.

## О б р а з л о ж е њ е

### 1. Предмет захтјева

Начелник Општине Олово (у даљем тексту: подносилац захтјева), дана 08.03.2012. године и ургенцијом за приоритетно рјешавање и доношење привремене мјере од 12.06.2012. године, подnio је захтјев за заштиту права на локалну самоуправу (у даљем тексту: захтјев), Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације), сматрајући да је одредбама члана 53. став 5. Закона о здравственој заштити („Службене новине Федерације БиХ“, број: 46/10), (у даљем тексту: оспорена одредба закона) повређено право Општине Олово на локалну самоуправу.

### 2. Битни наводи захтјева

У захтјеву је истакнуто да је Општина Олово оснивач и власник у сто постотно процентуалном учешћу од 2001. године Јавно-здравствене установе бањско-рекреативни центар „Акватерм“ Олово, те да се ради о установи која обавља дјелатност физikalne медицине и рехабилитације. Регистрована је као здравствена установа. Подносилац у захтјеву тврди, да се доношењем Закона о здравственој заштити у 2010. години, мијењају односимо према локалној заједници, те се оспореном одредбом закона, којом је прописано да општина може бити оснивач дома здравља, установе за здравствену његу у кући и апотеке, мијења право стање и општини се исто ускраћује, тако што више не може бити оснивач љечилишта као јавне здравствене установе. Наиме, одредбом члана 53.

став 4. цитираног закона, Зеничко-добојски кантон постаје оснивач болнице, љечилишта, завода за јавно здравство, завода за медицину рада кантона, завода за болести оvisnosti кантона, завода као специјализиране здравствене установе, дома здравља, апотеке, установе за хитну медицинску помоћ и установе за здравствену његу кући. Подносилац захтјева је такође навео, да је Прелазним одредбама наведеног закона, чланом 234. ст. 1. и 4., извршена повреда права која припада Општини Олово, јер су овим одредбама прописани рок и начин успостављања новог правног стања у погледу оснивачких права над здравственим установама, као и начин финансирања истих.

Према мишљењу подносиоца захтјева, оспореном одредбом овог закона, повређено је право општини на локалну самоуправу и у односу на члан 4. став 6. Европску повељу о локалној самоуправи, као и у односу на одредбе члана 8. став 3. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 49/06), јер при припремању и доношењу закона, локалне власти нису консултоване на одговарајући начин, нити су учествовале у процесу планирања одлука о стварима које их се директно тичу. Такође, у захтјеву се елаборира и став 6. оспореног члана закона, јер одредбе овог члана остављају могућност општини да буде у својству сусривача љечилишта у мјешовитом власништву.

Из свега наведеног подносилац захтјева предложио је да Уставни суд Федерације, донесе пресуду, којом ће утврдити да је оспореним чланом закона повређено право Општини Олово на локалну самоуправу, те да овај Суд донесе прелазно рјешење, на основу члана IV.Ц.12.б) Устава Федерације Босне и Херцеговине, којим ће Парламенту Федерације Босне и Херцеговине дати могућност, да у року од шест мјесеци, од дана доношења ове пресуде у складу оспорену одредбу закона са овом пресудом.

### 3. Битни наводи одговора на захтјев

У складу са чланом 16. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 6/95 и 37/03), Уставни суд Федерације доставио је дана 26.03.2012. године захтјев другој страни у поступку, доносиоцима наведеног закона, Представничком дому и Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. Друга страна у овом поступку се није очитовала на наводе захтјева.

### 4. Сједница Суда са јавном расправом

Јавна расправа у овом уставносудском предмету, на којој су присуствовали пуномоћници подносиоца захтјева, одржана је 16.10.2012. године.

Подносилац захтјева је у цијелисти остао код навода из захтјева, с тим што је додао да је Влада Зеничко-добојског кантона, на сједници одржаној дана 16.08.2012. године, Закључком утврдила Приједлог одлуке о преношењу права и обавеза оснивача над Јавном здравственом установом бањско-рекреативни центар „Акватерм“ Олово, а Скупштина Зеничко-добојског кантона на сједници одржаној дана 30.08.2012. године, донијела Одлуку о преузимању права и обавеза над Јавном здравственом установом бањско-рекреативни центар „Акватерм“ Олово („Службене новине Зеничко-добојског кантона“, број: 14/12) (у даљем тексту: Одлука), којом овај кантон, видљиво у члану 4. Одлуке, задржава управљачка права над установом „Акватерм“, а одредбом члана 5. Одлуке, Влада Кантона задржава право једнострданог опозива Одлуке. Према подносиоцу захтјева, чл. 2. и 3. Одлуке, наметнуте су финансијске обавезе подносиоцу, те се ради о штетној Одлуци, која је подносиоцу захтјева наметнула обавезе без икаквих права. Од битних чињеница, подносилац захтјева је навео и

да је у току процедуре по Приједлогу закона о измјени Закона о здравственој заштити, као и да је Савез општина и градова Федерације Босне и Херцеговине, поднеском број: 613/12, од 15.10.2012. године, овом Суду дао своје мишљење у вези захтјева подносиоца. Цитираним поднеском је потврђено и да ово тијело није консултовано у поступку доношења наведеног закона, што је супротно одредбама члана 56. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине, те Савез општина и градова Федерације Босне и Херцеговине пружа подршку локалној заједници и подносиоцу захтјева.

## 5. Овлашћење за покретање поступка:

У складу са чланом IV.Ц.10. (3) Устава Федерације Босне и Херцеговине, а у вези с Амандманом XCVI на Устав Федерације Босне и Херцеговине, подносилац захтјева је овлашћен за покретање поступка заштите права на локалну самоуправу пред овим Судом.

Странке у овом предмету, на основу Амандмана XVI на Устав Федерације Босне и Херцеговине су: начелник Општине Олово и Парламент Федерације Босне и Херцеговине (Представнички дом и Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине).

## 6. Релевантно право

### 6.1. Устав Федерације Босне и Херцеговине

VI Општинске власти

Члан. 2

(1). У општини се остварује локална самоуправа.

### 6.2. Европска повеља о локалној самоуправи

Члан 4. став 6.

Локалне власти ће бити консултоване у највећој могућој мјери, правовремено и на одговарајући начин, у процесу планирања и доношења одлука о свим стварима које их се директно тичу.

### 6.3. Закон о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине

Члан 8. став 3.

У властите надлежности јединице локалне самоуправе посебно спадају:

- осигуравање и заштита људских права и основних слобода у складу са Уставом;
- доношење буџета јединице локалне самоуправе;
- доношење програма и планова развоја јединице локалне самоуправе и стварање услова за привредни развој и запошљавање
- утврђивање и провођење политike уређења простора и заштите човјекове околине;
- доношење просторних, урбанистичких и проведбених планова, укључујући и зонирање;
- утврђивање и провођење стамбене политike и доношење програма стамбене и друге изградње
- утврђивање политike коришћења и утврђивање висине накнада за коришћење јавних добара
- утврђивање и вођење политike располагања, коришћења и управљања грађевинским земљиштем
- утврђивање политike управљања и располагања имовином јединице локалне самоуправе
- утврђивање политike управљања природним ресурсима јединице локалне самоуправе и расподјељење средстава остварених на основу њиховог коришћења;
- управљање, финансирање и унапређење дјелатности и објеката локалне комуналне инфраструктуре;

- водоснабдијевање, одвођење и прераду отпадних вода,
  - прикупљање и одлагање чврстог отпада
  - одржавање јавне чистоће
  - градско гробље
  - улична расvјетa
  - јавна паркиралишта
  - паркови
  - организовање и унапређење локалног јавног пријевоза,
  - утврђивање политike предшколског образовања; унапређење мреже установа, те управљање и финансирање јавних установа предшколског образовања,
  - оснивање, управљање, финансирање и унапређење установа основног образовања;
  - оснивање, управљање, унапређење и финансирање установа и изградња објеката за задовољавање потреба становништва у области културе и спорта;
  - оцјењивање рада установа и квалитета услуга у дјелатности здравства, социјалне заштите, образовања, културе и спорта, те осигурања финансијских средстава за унапређење њиховог рада и квалитета услуга у складу са потребама становништва и могућностима јединица локалне самоуправе;
  - анализа стања јавног реда и мира, сигурности људи и имовине, те предлагање мјера према надлежним органима за ова питања;
  - организовање, провођење и одговорност за мјере заштите и спасавања људи и материјалних добара од елементарних непогода и природних катастрофа;
  - успостављање и вршење инспекцијског надзора над извршавањем прописа из властите надлежности јединице локалне самоуправе;
  - доношење прописа о порезима, накнадама, доприносима и таксама из надлежности јединице локалне самоуправе;
  - расписивање референдума за подручје јединице локалне самоуправе;
  - расписивање јавног зајма и одлучивање о задужењу јединице локалне самоуправе;
  - предузимање мјера за осигурање хигијене и здравља;
  - осигурање услова рада локалних радио и ТВ станица у складу са законом;
  - осигурање и вођење евиденције о личним стањима грађана и бирачких списка;
  - послови из области премјера и катастра земљишта и евиденција о некретнинама;
  - организовање ефикасне локалне управе прилагођене локалним потребама;
  - успостављање организације мјесне самоуправе;
- Заштита животиња.

Члан 56.

Федералне, односно кантоналне власти, дужне су у највећој могућој мјери консултовати јединице локалне самоуправе у поступку доношења прописа који их се директно тичу.

Консултовање, у смислу из претходног става овог члана, федералне, односно кантоналне власти врше путем Савеза општина и градова.

### 6.4. Закон о здравственој заштити

Члан 53 .

Здравствену дјелатност обављају здравствене установе које оснива Федерација, кантон односно општина, те домаћа и страна физичка или правна лица у свим облицима власништва.

Федерација је оснивач федералних завода из члана 43. став 1. овог Закона.

Један или више кантоне и Федерација заједно могу бити оснивачи универзитетско-клиничке болнице и завода.

Кантон може бити оснивач болнице, љечилишта, завода за јавно здравство кантоне, завода за медицину рада кантоне, завода за болести овисности кантоне, завода као специјализиране здравствене установе, дома здравља, апотеке, установе за хитну медицинску помоћ и установе за здравствену његу у кући.

Општина може бити оснивач дома здравља, установе за здравствену његу у кући и апотеке.

Домаћа и страна физичка, односно правна лица могу бити оснивачи поликлинике, опште болнице, специјалне болнице, љечилишта, апотеке, установе за здравствену његу у кући, установе за палијативну његу, центра за дијализу и завода као специјализиране здравствене установе у свим облицима власништва.

Кантоналним прописима може се ближе одредити оснивање здравствених установа на примарној ранини здравствене заштите.

#### Члан 234. став 1. и став 4.

Општина, кантон, Федерација преузет ће оснивачка права над здравственим установама чији су оснивачи у року од 24 мјесеца, од дана ступања на снагу овог закона.

Одлуку о преузимању оснивачких права из става 1. овог члана доноси општинско вијеће, законодавно тијело кантоне, односно Парламент Федерације БиХ.

До преузимања оснивачких права из став 1. овог члана, оснивачка права над тим здравственим установама врше тијела мјеродавна по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона.

Од дана преузимања оснивачких права над здравственим установама општина, кантон, односно Федерације, Влада Федерације БиХ, влада кантоне односно општинско вијеће именоват ће тијела управљања руковођења и надзора здравствене установе у складу са овим законом, а обавеза оснивача у погледу финансирања здравствене установе врши се из буџета општине, кантоне, односно Федерације.

#### 7. Чињенично стање

На основу излагања подносиоца захтјева које је поткријепљено документацијом као објективним доказима, а што није оспорено од стране друге стране у поступку, Уставни суд Федерације је је утврдио релевантне чињенице. Општина Олово је била оснивач Јавно-здравствене установе бањско-рекреативни центар „Акватерм“ Олово, те се ради о установи која обавља дјелатност физикалне медицине и рехабилитације. Регистрована је као здравствена установа, која неспорно користи природне ресурсе углавном лоциране на територији Општине Олово. Као таква, извјесно је један од стубова развоја Општине Олово, значајна и у смислу здравствено-бањског туризма. Према оспореној одредби закона се међутим такво фактичко и правно стање, без икакве консултације са локалном заједницом као ни Савезом општина и градова у Федерацији Босне и Херцеговине, потпуно мијења на начин да се локална заједница фактички развлашћује, односно изводи из раније стеченог права, а да притом није нити консултована нити је имала икакав утјецај на ово важно питање које је од великог интереса за ту локалну заједницу. Примјеном оспорене одредбе закона се успоставља нови правни режим у којем оснивач овакве установе може бити само кантон. У конкретном случају, Одлуком је виши ново власти, Зеничко-добојски кантон, а

примјењујући и реализацију ову оспорену законску одредбу, поново пренио оснивачка права на подносиоца захтјева, али, што је видљиво из цитиране Одлуке, у суженом облику. Наиме, њом су утврђене обавезе за локалну заједницу, а права за кантон. Предметна Одлука, иако није дио постављеног захтјева, показује однос виших нива власти у односу на локалну заједницу у овом, конкретном случају. Наметање обавеза и то у смислу инвестиционих улагања и сл., на једностран начин, како је то прописано Одлуком, извјесно је супротно основним принципима заштите права на локалну самоуправу.

#### 8. Закључак

Неоспорена је чињеница да подносилац захтјева ни лично, ни путем Савеза општина и градова Федерације Босне и Херцеговине, није консултован од стране вишег нива власти (доносилаца закона чија се специфична одредба оспорава у овом поступку) у процесу доношења одлука, закона и аката који их се најдиректније тичу и од великог су интереса за ту локалну заједницу. Право подносиоца затјева да буде консултован у конкретном случају је загарантовано како напријед цитираним одредбама Европске повеље о локалној самоуправи, тако и одредбама Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине.

Надаље, овај Суд је утврдио, да је повреда права на локалну самоуправу подносиоцу захтјева учињена и из разлога што се у конкретном случају ради о промјени оснивачких права бањско- рекреативног центра „Акватерм“, а која права спадају у имовинска права јединице локалне самоуправе и то на љечилишту које користи природне ресурсе (термалне воде) претежним дијелом на подручју те локалне заједнице. Због тога, осим повреде права на консултацију, при доношењу оспорене одредбе закона овлашћени законодавац није водио рачуна о правима подносиоца захтјева из члана 8. став 3. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине, посебно у смислу права на утврђивање политike управљања и располагања имовином и природним ресурсима локалне заједнице.

Одлука презентована на јавној расправи је подзаконски акт, суштински донесена у сврху провођења законске одредбе која је била предмет одлучивања у овом поступку. У том правцу није постојало изричito проширење захтјева за заштиту локалне самоуправе. Уставни суд Федерације међутим сматра да и наведена Одлука подлијеже посљедицама дејства пресуда овог Суда у смислу одредби члана IV. Ц. 3. 12. Устава Федерације Босне и Херцеговине и члана 41. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине.

Из наведених разлога, Уставни суд Федерације одлучио је као у изреци ове пресуде.

Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је већином од пет гласова, одлучујући у саставу: др Ката Сењак, предсједница Суда; Сеад Бахијаревић, мр Ранка Цвијић, Домин Малбашић, Александра Мартиновић и мр Фарис Вехабовић, судије Суда.

**Број: У-12/12**  
16.10.2012. године  
С а р а Ј е в о

Предсједница  
Уставног суда Федерације  
Босне и Херцеговине  
**др Ката Сењак**

**966**

Комисија за конcesije Tuzlanskog kantona, na 67. sjednici održanoj dana 05.09.2012. godine, razmatrajući Studiju ekonomskе opravdanosti dodjele koncesije za eksplotaciju kvarenog pijeska na ležištima „Moluška rijeka“, „Bukinje“ i „Kužići“ u općini Tuzla,

privrednog društva „Tuzla-Kvarc“ d.o.o. Tuzla, na osnovu člana 15. Zakona o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11), članova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 7/06), donosi sljedeću

## ODLUKU

**ODOBRAVA SE** Studija ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za eksploraciju kvarcnog pijeska na ležištima „Moluška rijeka“, „Bukinje“ i „Kužići“ u općini Tuzla, privrednog društva „Tuzla-Kvarc“ d.o.o. Tuzla.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDNIK KOMISIJE  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON Nihad Sinanović, v.r.  
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-  
Broj: 20/1-18-18987/12  
Tuzla, 05.09.2012. godine

**967**

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 76. sjednici održanoj dana 12.11.2012. godine, razmatrajući Studiju ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane FE „DELING“ - tehnologija korištenja energije sunca primjenom fotonaponskih modula, snage 149 kWp, na lokaciji Šiće bb, na krovovima svojih proizvodnih objekata, privrednog društva „Deling“ d.o.o. Tuzla, na osnovu člana 15. Zakona o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11), članova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/06), donosi sljedeću

## ODLUKU

**ODOBRAVA SE** Studija ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane FE “DELING“ - tehnologija korištenja energije sunca primjenom fotonaponskih modula, snage 149 kWp, na lokaciji Šiće bb, na krovovima svojih proizvodnih objekata, privrednog društva „Deling“ d.o.o. Tuzla.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDNIK KOMISIJE  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON Nihad Sinanović, v.r.  
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-  
Broj: 20/1-17-25612/12  
Tuzla, 12.11.2012. godine

**968**

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 76. sjednici održanoj dana 12.11.2012. godine, razmatrajući Studiju ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „HERCEG“- tehnologija korištenja energije sunca primjenom fotonaponskih modula, snage 149,75 kWp, na lokalitetu Industrijska bb (krov hala 1 i 2 poslovnog kompleksa privrednog društva „TMP“ d.o.o. Srebrenik), k.č. broj 1699/1, k.o. Srebrenik grad, općina Srebrenik, privrednog društva „Herceg“ d.o.o. Srebrenik, na osnovu članova 15. Zakona o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11), članova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/06), donosi sljedeću

## ODLUKU

**ODOBRAVA SE** Studija ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE “HERCEG“

- tehnologija korištenja energije sunca primjenom fotonaponskih modula, snage 149,75 kWp, na lokalitetu Industrijska bb (krov hala 1 i 2 poslovnog kompleksa privrednog društva „TMP“ d.o.o. Srebrenik), k.č. broj 1699/1, k.o. Srebrenik grad, općina Srebrenik.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDNIK KOMISIJE  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON Nihad Sinanović, v.r.  
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-  
Broj: 20/1-17-25616/12  
Tuzla, 12.11.2012. godine

**969**

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 76. sjednici održanoj dana 12.11.2012. godine, razmatrajući Studiju ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „SARKOP“- tehnologija korištenja energije sunca primjenom fotonaponskih modula, snage 149,75 kWp, na lokalitetu Industrijska bb (krov hala 3 i 4 poslovnog kompleksa privrednog društva „TMP“ d.o.o. Srebrenik), k.č. broj 1639/15, k.o. Srebrenik grad, općina Srebrenik, privrednog društva „Sarkop“ d.o.o. Srebrenik, na osnovu člana 15. Zakona o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11), članova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/06), donosi sljedeću

## ODLUKU

**ODOBRAVA SE** Studija ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE “SARKOP“ - tehnologija korištenja energije sunca primjenom fotonaponskih modula, snage 149,75 kWp, na lokalitetu Industrijska bb (krov hala 3 i 4 poslovnog kompleksa privrednog društva „TMP“ d.o.o. Srebrenik), k.č. broj 1639/15, k.o. Srebrenik grad, općina Srebrenik.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDNIK KOMISIJE  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON Nihad Sinanović, v.r.  
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-  
Broj: 20/1-17-25618/12  
Tuzla, 12.11.2012. godine

**970**

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 77. sjednici održanoj dana 13.11.2012. godine, nakon razmatranja Studije ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju solarne elektrane „BABILON 1“, snage 112,20 kW, na lokaciji poslovnog objekta B-Centar, u ulici Drage Karamana bb, u općini Tuzla, privrednog društva „Babilon“ d.o.o. Tuzla, na osnovu člana 15. Zakona o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11), članova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/06), donosi sljedeću

## ODLUKU

**ODOBRAVA SE** Studija ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju solarne elektrane „BABILON 1“, snage 112,20 kW, na lokaciji poslovnog objekta B-Centar, u ulici Drage Karamana bb, u općini Tuzla, privrednog društva „Babilon“ d.o.o. Tuzla.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDNIK KOMISIJE  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON Nihad Sinanović, v.r.  
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-  
Broj: 20/1-17-25904/12  
Tuzla, 13.11.2012. godine

**971**

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 77. sjednici održanoj dana 13.11.2012. godine, nakon razmatranja Studije ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane na sunčevu energiju „Trgovir“ 144 kW, na lokaciji k.č. 3271/1, k.o. Stjepan Polje, općina Gračanica, privrednog društva „TRGOVIR ENERGY“ d.o.o. Gračanica, na osnovu člana 15. Zakona o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11), članova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/06), donosi sljedeću

**ODLUKU**

ODOBRAVA SE Studija ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane na sunčevu energiju „Trgovir“ 144 kW, na lokaciji k.č. 3271/1, k.o. Stjepan Polje, općina Gračanica, privrednog društva „TRGOVIR ENERGY“ d.o.o. Gračanica.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDNIK KOMISIJE  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON Nihad Sinanović, v.r.  
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-  
Broj: 20/1-17-25906/12  
Tuzla, 13.11.2012. godine

**972**

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 77. sjednici održanoj dana 13.11.2012. godine, razmatrajući Studiju ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije, snage 126,72 kW, na parcelama k.č. br. 3202/2, 3203/6 i 3203/4, k.o. Klokočnica, općina Doboј Istok, privrednog društva „Grimig“ d.o.o. Klokočnica, Doboј Istok, na osnovu člana 15. Zakona o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11), članova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/06), donosi sljedeću

**ODLUKU**

ODOBRAVA SE Studija ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije, snage 126,72 kW, na parcelama k.č. broj: 3202/2, 3203/6 i 3203/4, k.o. Klokočnica, općina Doboј Istok, privrednog društva „Grimig“ d.o.o. Klokočnica, Doboј Istok.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDNIK KOMISIJE  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON Nihad Sinanović, v.r.  
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-  
Broj: 20/1-17-25907/12  
Tuzla, 13.11.2012. godine

**973**

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 78. sjednici održanoj dana 14.11.2012. godine, nakon razmatranja Studije ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju solarne elektrane „BINGO SOLAR 02“, snage do 150 kW, na postojećem krovištu novog građevinskog objekta magacina BINGO, na lokalitetu Bosanska poljana bb, općina Tuzla, privrednog društva „BINGO“ d.o.o. export-import, Tuzla, na osnovu člana 15. Zakona o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04,

7/05 i 6/11), članova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/06), donosi sljedeću

**ODLUKU**

ODOBRAVA SE Studija ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju solarne elektrane „BINGO SOLAR 02“, snage do 150 kW, na postojećem krovištu novog građevinskog objekta magacina BINGO, na lokalitetu Bosanska poljana bb, općina Tuzla, privrednog društva „BINGO“ d.o.o. export-import, Tuzla.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDNIK KOMISIJE  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON Nihad Sinanović, v.r.  
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-  
Broj: 20/1-17-25901/12  
Tuzla, 14.11.2012. godine

**974**

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 78. sjednici održanoj dana 14.11.2012. godine, nakon razmatranja Studije ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske sunčane elektrane „MEJDAN 1“, instalisane snage 10 kW, na lokaciji postojećeg poslovnog objekta SKPC „Mejdan“ izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj 77 K.O. Tuzla IV, u općini Tuzla, JP SKPC „MEJDAN“ d.o.o. Tuzla, na osnovu člana 15. Zakona o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11), članova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/06), donosi sljedeću

**ODLUKU**

ODOBRAVA SE Studija ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske sunčane elektrane „MEJDAN 1“, instalisane snage 10 kW, na lokaciji postojećeg poslovnog objekta SKPC „Mejdan“ izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj 77 K.O. Tuzla IV, u općini Tuzla, JP SKPC „MEJDAN“ d.o.o. Tuzla.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDNIK KOMISIJE  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON Nihad Sinanović, v.r.  
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-  
Broj: 20/1-17-25903/12  
Tuzla, 14.11.2012. godine

**975**

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 78. sjednici održanoj dana 14.11.2012. godine, nakon razmatranja Studije ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za korištenje sunčeve energije-izgradnju solarne fotonaponske elektrane „SICON I“, ukupne instalisane snage 10 kW, na lokalitetu Čaklovići br. 26, k.č. 1631 K.O. Simin Han (na krovu postojećeg poslovnog objekta), općina Tuzla, privrednog društva „SICON SAS“ d.o.o. Tuzla, na osnovu člana 15. Zakona o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11), članova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/06), donosi sljedeću

**ODLUKU**

ODOBRAVA SE Studija ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za korištenje sunčeve energije-izgradnju solarne fotonaponske elektrane „SICON I“, ukupne instalisane snage 10 kW, na lokalitetu Čaklovići br. 26, k.č. 1631 K.O. Simin Han (na krovu postojećeg poslovnog objekta), općina Tuzla, privrednog društva „SICON SAS“ d.o.o. Tuzla.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDNIK KOMISIJE  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON Nihad Sinanović, v.r.  
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-  
Broj: 20/1-17-25905/12  
Tuzla, 14.11.2012. godine

**976**

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 78. sjednici održanoj dana 14.11.2012. godine, nakon razmatranja Studije ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju solarne elektrane „DOBOŠNICA 2“, snage 119 kW, na građevinskoj parceli označenoj kao k.č. broj: 1190/3, zvana „Plašivac“, na lokalitetu Donja Dobošnica bb, općina Lukavac, privrednog društva „KH ALTER ENERGY“ d.o.o. Lukavac, na osnovu člana 15. Zakona o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11), članova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/06), donosi sljedeću

**ODLUKU**

ODOBRAVA SE Studija ekonomске opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju solarne elektrane „DOBOŠNICA 2“, snage 119 kW, na građevinskoj parceli označenoj kao k.č. broj: 1190/3, zvana „Plašivac“, na lokalitetu Donja Dobošnica bb, općina Lukavac, privrednog društva „KH ALTER ENERGY“ d.o.o. Lukavac.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDNIK KOMISIJE  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON Nihad Sinanović, v.r.  
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-  
Broj: 20/1-17-25908/12  
Tuzla, 14.11.2012. godine

**977**

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 79. sjednici održanoj dana 16.11.2012. godine, razmatrajući Prijedlog ugovora o koncesiji za korištenje vode akumulacije Snježnica, formirane na području općina Teočak i Sapna, sa zahvatom u profilu brane Snježnica, u naselju Snježnica, općina Teočak, radi snabdijevanja tehnološkom vodom Termoelektrane Ugljevik, snabdijevanje vodom općinskog vodovodnog sistema Teočak i proizvodnju električne energije, koji treba da zaključe Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK i JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ d.d Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 27. Zakona o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11), članova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i glave II. tačka 3. Dokumenta o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 7/06.), donosi sljedeću

**ODLUKU**

ODOBRAVA SE Prijedlog ugovora o koncesiji za korištenje vode akumulacije Snježnica, formirane na području općina Teočak i Sapna, sa zahvatom u profilu brane Snježnica, u naselju Snježnica, općina Teočak, radi snabdijevanja tehnološkom vodom Termoelektrane Ugljevik, snabdijevanje vodom općinskog vodovodnog sistema Teočak i proizvodnju električne energije, koji treba da zaključe Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK i JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ d.d Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDNIK KOMISIJE  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON Nihad Sinanović, v.r.  
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-  
Broj: 20/1-25-26298/12  
Tuzla, 16.11.2012. godine

**978**

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 81. sjednici održanoj dana 22.11.2012. godine, razmatrajući zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za dobijanje ovlaštenja za vođenje pregovora sa Inžinjering i proizvodnja EDM i CNC Tehnološki centar „E&P“ d.o.o. Zavidovići, za dodjelu koncesije radi korištenja vode iz vlastitog bunara za potrebe postrojenja za separaciju tehničkog kamena dijabaza na lokalitetu „Luke“ Brezovača, općina Banovići, na osnovu člana 15. Zakona o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11), članova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 7/06), donosi sljedeću

**ODLUKU**

- DAJE SE OVLAŠTENJE Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora sa Inžinjering i proizvodnja EDM i CNC Tehnološki centar „E&P“ d.o.o. Zavidovići, za dodjelu koncesije radi korištenja vode iz vlastitog bunara za potrebe postrojenja za separaciju tehničkog kamena dijabaza na lokalitetu „Luke“ Brezovača, općina Banovići.
- Obavezuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona da Komisiji za koncesije po završetku pregovora dostavi zapisnik sa kompletnom dokumentacijom o vođenju pregovora na razmatranje.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDNIK KOMISIJE  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON Nihad Sinanović, v.r.  
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-  
Broj: 20/1-25-27182/12  
Tuzla, 22.11.2012. godine

**979**

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 82. sjednici održanoj dana 28.11.2012. godine, razmatrajući zahtjev Ministarstva industrije, energetike i ruderstva TK za dobijanje ovlaštenja za vođenje pregovora sa privrednim društvom Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, radi zaključenja ugovora o koncesiji za eksplotaciju mrkog uglja u okvir eksplotacionog polja „Banovići“ u općini Banovići, na osnovu člana 15. Zakona o

koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br.5/04, 7/05 i 6/11), članova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 7/06), donosi sljedeću

ODLUKU

- DAJE SE OVLAŠTENJE Ministarstvu industrije, energetike i rудarstva Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora sa privrednim društvom Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, radi zaključenja ugovora o koncesiji za eksploataciju mrkog uglja u okviru eksploatacionog polja „Banovići“, u općini Banovići.
  - Obavezuje se Ministarstvo industrije, energetike i rудarstva Tuzlanskog kantona da Komisiji za koncesije po završetku pregovora dostavi zapisnik sa kompletnom dokumentacijom o vođenju pregovora na razmatranje.

BOSNA I HERCEGOVINA                    PREDsjEDNIK KOMISIJE  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                    Nihad Sinanović, v.r.  
TUZLANSKI KANTON  
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-  
Broj: 20/1-05-27443/12  
Tuzla, 28.11.2012. godine

**980** Po izvršenom srađivanju sa izvornim tekstrom utvrđeno je da se u dokumentu Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 13/12), potkrala tehnička greška, te se daje

## ISPRAVKA

## Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

Tabelarni pregledi pod nazivom „B RASHODI I IZDACI“ na stranicama broj: 1459, 1492, 1508, 1522, 1539, 1541, 1574, 1577, 1587, 1630, 1636, 1641, 1652, 1659, 1678, 1686, 1700 i 1734 objavljenih Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, zamjenjuju se sa tabelarnim pregledima pod nazivom „B RASHODI I IZDACI“ sa sljedećim sadržajem:

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
TUZLANSKI KANTON  
Broj: 07/11-14-29927/12  
Tuzla, 17.12.2012. godine

B RASHODI I ZZDACI

KONTO	NAZIV	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	IZMENE I DOPUNE PLANU RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	IZMENE I DOPUNE PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	IZMENE I DOPUNE UKUPNO PLANA BUDŽETA 2012.	INDEX 7a/7 %	INDEX 8a/8 %	INDEX 9a/9 %	
<b>BRDZ ZAPOSLENI 2012.</b>											
<b>UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI</b>											
<b>6000000</b>	<b>TEKUĆI REZERV</b>		<b>9.770</b>	<b>293.508.111,94</b>	<b>290.085.479,55</b>	<b>61.652.034,87</b>	<b>65.578.525,58</b>	<b>355.160.146,81</b>	<b>355.664.005,13</b>	<b>100,14</b>	
<b>6100000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>6110000</b>	<b>PLAĆE, INAKNADE TROŠKOVA ZA POSLJENIH</b>		<b>285.017,27</b>	<b>1.26</b>	<b>282.039.638,87</b>	<b>46.101.561,37</b>	<b>45.392.874,74</b>	<b>331.118.832,63</b>	<b>327.432.513,61</b>	<b>98,46</b>	
<b>18.486.800,00</b>	<b>Doprinosi poslodavca i ostalih doprinosi</b>		<b>182.085.888,37</b>	<b>181.292.412,49</b>	<b>3.945.032,60</b>	<b>4.020.736,35</b>	<b>186.030.900,97</b>	<b>185.313.148,84</b>	<b>99,56</b>	<b>101,92</b>	
<b>6120000</b>	<b>Doprinosi poslodavca</b>		<b>160.544.515,37</b>	<b>158.253.451,34</b>	<b>3.895.032,60</b>	<b>3.920.736,35</b>	<b>164.439.547,97</b>	<b>162.174.187,69</b>	<b>98,57</b>	<b>100,66</b>	
<b>6130000</b>	<b>Bruto plaćice i naknade plaća</b>		<b>21.541.353,00</b>	<b>23.038.961,15</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>21.591.353,00</b>	<b>23.138.961,15</b>	<b>106,95</b>	<b>200,00</b>	
<b>877.289,85</b>	<b>Izaci za tekuće odžavanje</b>		<b>18.468.800,00</b>	<b>18.468.291,75</b>	<b>412.099,40</b>	<b>414.692,60</b>	<b>18.898.889,40</b>	<b>18.882.984,35</b>	<b>99,90</b>	<b>100,63</b>	
<b>6131000</b>	<b>IZDACI MATERIAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>		<b>21.982.097,45</b>	<b>20.845.616,98</b>	<b>19.310.195,37</b>	<b>18.874.017,79</b>	<b>41.292.282,82</b>	<b>39.716.631,87</b>	<b>94,83</b>	<b>97,73</b>	
<b>6131100</b>	<b>Puni troškovi</b>		<b>31.889,00</b>	<b>343.996,00</b>	<b>985.611,39</b>	<b>908.441,56</b>	<b>1.304.505,39</b>	<b>1.252.437,56</b>	<b>107,87</b>	<b>92,17</b>	
<b>6132000</b>	<b>Izaci za energiju</b>		<b>5.386.520,39</b>	<b>5.724.998,99</b>	<b>703.508,00</b>	<b>815.684,00</b>	<b>6.290.118,39</b>	<b>6.540.682,99</b>	<b>102,48</b>	<b>115,93</b>	
<b>6133000</b>	<b>Izaci za komunikaciju i komunalne usluge</b>		<b>2.807.958,95</b>	<b>2.925.078,99</b>	<b>658.662,00</b>	<b>707.862,00</b>	<b>3.466.620,95</b>	<b>3.632.940,99</b>	<b>104,17</b>	<b>107,47</b>	
<b>6134000</b>	<b>Naknade materijala i sitnog inventara</b>		<b>2.106.881,22</b>	<b>2.172.348,66</b>	<b>2.172.348,66</b>	<b>2.172.348,66</b>	<b>4.380.700,75</b>	<b>4.044.309,59</b>	<b>98,39</b>	<b>86,86</b>	
<b>6135000</b>	<b>Izaci za usluge prijevoza i goriva</b>		<b>1.073.754,00</b>	<b>1.094.439,01</b>	<b>536.494,00</b>	<b>504.991,29</b>	<b>1.610.248,00</b>	<b>1.599.430,30</b>	<b>101,93</b>	<b>99,33</b>	
<b>1.163.150,00</b>	<b>Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine</b>		<b>916.643,00</b>	<b>481.960,00</b>	<b>476.360,00</b>	<b>1.645.110,00</b>	<b>1.393.003,00</b>	<b>78,81</b>	<b>98,84</b>	<b>84,68</b>	
<b>6136000</b>	<b>Izaci za tekuće odžavanje</b>		<b>937.960,05</b>	<b>1.616.573,00</b>	<b>1.571.421,81</b>	<b>2.493.862,85</b>	<b>2.509.382,76</b>	<b>106,92</b>	<b>97,21</b>	<b>100,62</b>	
<b>413.872,45</b>	<b>Izaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa</b>		<b>440.894,45</b>	<b>332.726,00</b>	<b>332.599,90</b>	<b>746.598,45</b>	<b>773.494,35</b>	<b>106,53</b>	<b>99,96</b>	<b>103,60</b>	
<b>6139000</b>	<b>Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)</b>		<b>6.010.798,49</b>	<b>11.822.212,32</b>	<b>11.416.226,86</b>	<b>18.313.872,91</b>	<b>17.427.025,35</b>	<b>92,59</b>	<b>96,57</b>	<b>95,16</b>	
<b>540.620,00</b>			<b>543.924,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.620,00</b>	<b>543.924,98</b>	<b>100,61</b>	<b>100,61</b>		
<b>59.003.101,99</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI I TEKUĆI RASHODI</b>		<b>59.071.915,10</b>	<b>17.478.784,00</b>	<b>16.272.800,00</b>	<b>77.381.885,99</b>	<b>75.344.715,10</b>	<b>98,61</b>	<b>93,10</b>	<b>97,37</b>	
<b>6141000</b>	<b>Tekući transferi drugim nivoima vlasti</b>		<b>1.331.335,00</b>	<b>1.178.464,00</b>	<b>3.505.620,00</b>	<b>4.684.645,00</b>	<b>88,52</b>	<b>106,97</b>	<b>101,64</b>		
<b>6142000</b>	<b>Tekući transferi pojedincima na poduzećima</b>		<b>43.953.956,00</b>	<b>43.966.028,11</b>	<b>5.790.204,00</b>	<b>5.779.204,00</b>	<b>49.744.160,00</b>	<b>49.745.222,11</b>	<b>100,03</b>	<b>99,81</b>	
<b>6143000</b>	<b>Tekući transferi neprofitnim organizacijama</b>		<b>4.643.091,99</b>	<b>4.320.731,99</b>	<b>317.784,00</b>	<b>322.784,00</b>	<b>4.960.875,99</b>	<b>4.643.515,99</b>	<b>93,96</b>	<b>101,57</b>	
<b>6144000</b>	<b>Subvencije javnim preduzećima</b>		<b>4.475.664,00</b>	<b>4.206.854,00</b>	<b>5.984.624,00</b>	<b>4.489.790,00</b>	<b>10.460.288,00</b>	<b>8.696.644,00</b>	<b>93,99</b>	<b>75,02</b>	
<b>6145000</b>	<b>Subvencije privatnim preduzećima i poduzećnicima</b>		<b>2.845.436,00</b>	<b>2.767.388,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>4.715.436,00</b>	<b>4.637.388,00</b>	<b>97,26</b>	<b>100,00</b>	
<b>2.653.599,00</b>	<b>Drugi tekuci rashodi</b>		<b>2.632.449,00</b>	<b>2.388.882,00</b>	<b>2.892.481,00</b>	<b>2.892.481,00</b>	<b>2.937.851,00</b>	<b>2.937.851,00</b>	<b>99,20</b>	<b>127,85</b>	
<b>1.310.000,00</b>	<b>KAPITALNI TRANSFERI</b>		<b>1.312.000,00</b>	<b>4.955.460,00</b>	<b>5.813.630,00</b>	<b>6.265.460,00</b>	<b>7.125.630,00</b>	<b>7.001,45</b>	<b>117,32</b>	<b>113,72</b>	
<b>6151000</b>	<b>Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti</b>		<b>570.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>4.935.460,00</b>	<b>5.813.630,00</b>	<b>5.505.460,00</b>	<b>6.545.630,00</b>	<b>128,42</b>	<b>117,79</b>	
<b>600.000,00</b>			<b>580.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>96,67</b>	<b>93,55</b>		
<b>140.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.249.403,45</b>	<b>Izaci za ostalne komadne</b>		<b>1.049.403,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.403,45</b>	<b>1.049.403,45</b>	<b>1.049.403,45</b>	<b>83,99</b>	<b>83,99</b>	
<b>1.249.403,45</b>	<b>Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti</b>		<b>0,00</b>	<b>3.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,00</b>	<b>3.841,00</b>	<b>83,68</b>	<b>83,68</b>	
<b>4.339.381,50</b>	<b>IZDACI ZA KAMATE</b>		<b>3.694.381,50</b>	<b>15.550.473,50</b>	<b>20.185.65,84</b>	<b>19.889.385,50</b>	<b>23.380.032,34</b>	<b>83,14</b>	<b>129,81</b>	<b>120,06</b>	
<b>1.877.381,50</b>	<b>Izaci za nabavku stalnih sredstava</b>		<b>1.732.381,50</b>	<b>12.750.473,50</b>	<b>17.385.65,84</b>	<b>14.627.885,50</b>	<b>19.118.032,34</b>	<b>92,28</b>	<b>136,35</b>	<b>130,70</b>	
<b>6160000</b>	<b>Izaci za nabavku komadne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.342.381,50</b>	<b>Nabavka stalnih sredstava</b>		<b>1.292.381,50</b>	<b>348.500,00</b>	<b>309.196,23</b>	<b>1.690.881,50</b>	<b>1.601.577,73</b>	<b>96,28</b>	<b>88,72</b>	<b>94,72</b>	
<b>335.000,00</b>	<b>Nabavka opreme</b>		<b>140.000,00</b>	<b>6.578.320,00</b>	<b>12.269.498,51</b>	<b>6.913.320,00</b>	<b>12.409.498,51</b>	<b>41,79</b>	<b>106,51</b>	<b>179,69</b>	
<b>821.400</b>	<b>Nabavka ostalih stalnih sredstava</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>81,82</b>	<b>81,82</b>		
<b>821.500</b>	<b>Nabavka stalnih sredstava u obliku pravila</b>		<b>50.000,00</b>	<b>898.180,50</b>	<b>1.088.160,50</b>	<b>948.180,50</b>	<b>1.138.160,50</b>	<b>100,00</b>	<b>121,15</b>	<b>120,04</b>	
<b>150.000,00</b>	<b>Rekonstrukcija i investicijsko održavanje</b>		<b>250.000,00</b>	<b>4.870.473,00</b>	<b>3.473.795,60</b>	<b>5.020.473,00</b>	<b>3.723.795,60</b>	<b>166,67</b>	<b>71,32</b>	<b>74,17</b>	
<b>2.462.000,00</b>	<b>Izaci za finansijski imovini</b>		<b>1.962.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.000,00</b>	<b>4.762.000,00</b>	<b>79,69</b>	<b>100,00</b>	<b>90,50</b>	
<b>2.462.000,00</b>	<b>Izaci za kupovinu neprofitnim organizacijama</b>		<b>1.962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.000,00</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>Izaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima</b>		<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>0,00</b>	<b>Ostala domaća pozajmljivanja</b>		<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>4.151.459,18</b>	<b>III FINANSIRANJE-IZDACI ZA OPIPLATE DUGOVA</b>		<b>4.151.459,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151.459,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>4.151.459,18</b>	<b>Vanske opiplate</b>		<b>4.151.459,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151.459,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>822.500</b>	<b>Izaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima</b>		<b>822.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>822.600</b>	<b>Ostala domaća pozajmljivanja</b>		<b>822.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>822.300</b>	<b>Vanske opiplate</b>		<b>822.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

**B RASHODI I IZDACI**

POTROŠACKO MJESEO	KONTO	NAZIV	RAZDJELE	GRADA	BRD ZAPOSLENI 2012.	IZMJEDE I DOPUNE ZAPOSLENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	IZMJEDE I DOPUNE NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	IZMJEDE I DOPUNE OSNOVNIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	INDEX 7a/7 %	INDEX 8a/8 %	INDEX 9a/9 %			
10		Skupština Tuzlanskog kantona			1	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10a		
10 01		Skupština Tuzlanskog kantona			45	45	2.670.499,99	2.652.701,99	30.000,00	32.000,00	2.700.499,99	2.684.701,99	99,33	106,67	99,41	
10 01 0001		Skupština Tuzlanskog kantona			45	45	2.235.332,00	2.217.534,00	30.000,00	32.000,00	2.265.332,00	2.249.534,00	99,20	106,67	99,30	
10 01 0001 610000	1	TEKUĆI RASHODI			17	17	1.534.131,00	1.515.762,00	30.000,00	32.000,00	1.564.131,00	1.547.762,00	98,80	106,67	98,95	
10 01 0001 611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLJENIH						1.534.131,00	1.515.762,00	30.000,00	22.000,00	1.564.131,00	1.537.762,00	98,80	73,33	98,31	
10 01 0001 611100	Bruto plaće i naknade plaća							489.270,00	459.270,00	0,00	0,00	489.270,00	459.270,00	93,87		
10 01 0001 611200	Naknade troškova zapošlenih							49.606,00	46.237,00	0,00	0,00	49.606,00	46.237,00	93,21		
10 01 0001 612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI							51.410,00	51.410,00	0,00	0,00	51.410,00	51.410,00	100,00		
10 01 0001 612100	Doprinosi poslodavca							51.410,00	51.410,00	0,00	0,00	51.410,00	51.410,00	100,00		
10 01 0001 613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STANI INVENTAR I USLUGE						922.405,00	952.405,00	30.000,00	22.000,00	952.405,00	974.405,00	103,35	73,33	102,31	
10 01 0001 613100	Puni troškovi						0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	100,00	106,67	106,67	
10 01 0001 613200	Izdaci za energiju						0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	100,00	85,71	85,71	
10 01 0001 613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge						0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	100,00	60,00	60,00	
10 01 0001 613400	Nabavka materijala i sroga inventara						0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	100,00	50,00	50,00	
10 01 0001 613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva						0,00	0,00	3.000,00	500,00	3.000,00	500,00	100,00	16,67	16,67	
10 01 0001 613700	Izdaci za tekuće održavanje						0,00	0,00	3.000,00	500,00	3.000,00	500,00	100,00	16,67	16,67	
10 01 0001 613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa						425,00	425,00	2.000,00	2.000,00	2.425,00	2.425,00	100,00	100,00	100,00	
10 01 0001 613900	Ugovorene i druge posebne usluge						920.330,00	950.330,00	3.000,00	3.000,00	923.330,00	953.330,00	103,26	100,00	103,25	
10 01 0001 613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)						1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	100,00	100,00	100,00	
10 01 0001 614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI						21.440,00	6.440,00	0,00	0,00	21.440,00	6.440,00	30,04			
10 01 0001 614200	Tekući transferi pojedincima							8.640,00	2.160,00	0,00	0,00	8.640,00	2.160,00	25,00		
10 01 0001 614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama							11.520,00	3.000,00	0,00	0,00	11.520,00	3.000,00	26,04		
10 01 0001 614800	Drugi tekući rashodi							1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	100,00		
10 01 0001 820000	II KARTALNIZACI						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
10 01 0001 821000	Izdaci za nabavku stalnih investicija						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
10 01 0001 821300	Nabavka opreme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
10 01 0001 UKUPNO							17	17	1.534.131,00	1.515.762,00	30.000,00	32.000,00	1.547.762,00	98,80	106,67	98,95

B RASHODI I IZDACI		NAZIV	KONTO	POTROŠACKO MESTO	RAZDJELE	GLAVA	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	IZMJEDE I DOPUNE IZDACEVA I RASHODA	RASPORED PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	IZMJEDE I DOPUNE UKUPNO PLANA BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 7a/7 %	INDEX 8a/8 %	INDEX 9a/9 %
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	8a	9	9a	10a	11a	12a	
11 01 0018	Sredstva za utrošak prihoda od koncesija		0	0	0,00	0,00	0,00	1.432.834,00	520.000,00	1.432.834,00	520.000,00		36,29	36,29	
11 01 0018 610000	I TEKUĆI RASHODI				0,00	0,00	0,00	1.332.834,00	470.000,00	1.332.834,00	470.000,00		35,26	35,26	
11 01 0018 614000	TERČIJI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI				0,00	0,00	0,00	1.312.834,00	470.000,00	1.312.834,00	470.000,00		35,80	35,80	
11 01 0018 614400	Subvencije javnim preduzećima				0,00	0,00	0,00	1.262.834,00	420.000,00	1.262.834,00	420.000,00		33,26	33,26	
11 01 0018 614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima				0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00	
11 01 0018 615000	KAPITALNI TRANSFERI				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
11 01 0018 615200	Kapitalni transferi pojedincima				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
11 01 0018 820000	II KAPITALNI IZDACI				0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00		50,00	50,00	
11 01 0018 821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava				0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00		50,00	50,00	
11 01 0018 821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku para				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		50,00	50,00	
11 01 0018 821600	Rekonstrukcija i investicijsko odzavanje				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
11 01 0018	UKUPNO				0,00	0,00	0,00	1.432.834,00	520.000,00	1.432.834,00	520.000,00		36,29	36,29	

B RASHODI I IZDACI													
POTROŠACKO MESTO RAZDJELE	KONTO NAZIV												
14 05	Kantonalna uprava za šumarstvo	4	3	130.975,00	110.998,00	2.127.300,00	1.727.300,00	2.258.275,00	1.838.293,00	8475	81,20	81,40	
14 05 0001	Kantonalna uprava za šumarstvo	4	3	130.975,00	110.998,00	2.127.300,00	1.727.300,00	2.258.275,00	1.838.293,00	8475	81,20	81,40	
14 05 0001 610000	1 TEKUĆI RASHODI			130.975,00	110.998,00	2.114.800,00	1.514.800,00	2.245.775,00	1.625.793,00	8475	71,63	72,59	
14 05 0001 611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH			105.549,00	81.372,00	0,00	0,00	100.549,00	81.372,00	8093	80,93		
14 05 0001 611100	Brušo plaće i naknade plaća			83.630,00	68.630,00	0,00	0,00	83.630,00	68.630,00	8206	82,06		
14 05 0001 611200	Naknade troškova zaposlenih			16.919,00	12.742,00	0,00	0,00	16.919,00	12.742,00	75,31			
14 05 0001 612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI			8.860,00	7.360,00	0,00	0,00	8.860,00	7.360,00	8307	83,07		
14 05 0001 612100	Doprinosi poslodavca			8.860,00	7.360,00	0,00	0,00	8.860,00	7.360,00	8307	83,07		
14 05 0001 613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE			21.566,00	22.266,00	12.400,00	33.966,00	34.666,00	10325	100,00	102,06		
14 05 0001 613100	Puni troškovi			250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	100,00		
14 05 0001 613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge				2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00	
14 05 0001 613400	Nabavka materijala i sitnog inventara				921,00	921,00	0,00	0,00	921,00	921,00	100,00	100,00	
14 05 0001 613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva				1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	100,00	100,00	
14 05 0001 613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine				10.775,00	10.775,00	0,00	0,00	10.775,00	10.775,00	100,00	100,00	
14 05 0001 613700	Izdaci za tekuće održavanje				2.910,00	3.410,00	0,00	0,00	2.910,00	3.410,00	117,18	117,18	
14 05 0001 613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa				1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	
14 05 0001 613900	Ugovorene i druge posebne usluge				870,00	1.070,00	12.400,00	12.400,00	13.270,00	13.470,00	122,99	101,51	
14 05 0001 613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zastitu od prindnih i drugih nesreća (neto plaća)				270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	100,00	100,00	
14 05 0001 614000	TEKUCI TRANSFERI I DRUGI TEKUCI RASHODI			0,00	0,00	2.102.400,00	1.502.400,00	2.102.400,00	1.502.400,00	71,46	71,46		
14 05 0001 614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama			0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00		
14 05 0001 614400	Subvencije javnim preduzećima			0,00	0,00	2.100.000,00	1.448.000,00	2.100.000,00	1.448.000,00	68,95	68,95		
14 05 0001 614800	Drugi i tekuci rashodi			0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00				
14 05 0001 820000	II KAPITALNI IZDACI			0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	212,500,00	212,500,00	1.700,00	1.700,00
14 05 0001 821000	Izdatci za nabavku stalnih sredstava			0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	212,500,00	212,500,00	1.700,00	1.700,00
14 05 0001 821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada			0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00				
14 05 0001 821300	Nabavka opreme			0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	125,000,00	125,000,00	100,00	100,00
14 05 0001 UKUPNO		4	3	130.975,00	110.998,00	2.127.300,00	1.727.300,00	2.258.275,00	1.838.293,00	8475	81,20	81,40	

B RASHODI I IZDACI													
KONTO	NAZIV	POTROŠAC KO MESTO		IZMJEÑE I DOPUNE RASPORED PRIHODA Osnovni prihodi po namenskih vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija iz donacija 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	IZMJEÑE I DOPUNE RASPORED PRIHODA Osnovni prihodi po namenskih vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija iz donacija 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 7a/7 %	INDEX 8a/8 %	INDEX 9a/9 %	INDEX 10a/10 %		
16 01 0004 610000	<b>Opłata domaćih pozajmijavanja</b>			0 0	5.400.862,63	5.200.862,63	0,00	0,00	5.400.862,63	5.200.862,63	96,30	96,30	
16 01 0004 616000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>				1.249.403,45	1.049.403,45	0,00	0,00	1.249.403,45	1.049.403,45	83,99	83,99	
16 01 0004 616200	<b>IZDACI ZA KAMATE</b>				1.249.403,45	1.049.403,45	0,00	0,00	1.249.403,45	1.049.403,45	83,99	83,99	
16 01 0004 616300	Izdaci za inostrange kamate Kamute na domaće pozajmijavanje				1.249.403,45	1.045.562,45	0,00	0,00	1.249.403,45	1.045.562,45	83,68	83,68	
16 01 0004 823000	<b>III IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA</b>				4.151.459,18	4.151.459,18	0,00	0,00	4.151.459,18	4.151.459,18	100,00	100,00	
16 01 0004 823200	Vanjske otplate				4.151.459,18	4.151.459,18	0,00	0,00	4.151.459,18	4.151.459,18	100,00	100,00	
16 01 0004 UKUPNO				0 0	5.400.862,63	5.200.862,63	0,00	0,00	5.400.862,63	5.200.862,63	96,30	96,30	
<b>BRDO ZAPOSLJENIH 2012.</b>													
<b>IZMJEÑE I DOPUNE BRODA ZAPOSLJENIH 2012.</b>													
16 01 0004				6 6a	7	7a	8	8a	9	9a	10a	11a	12a

RASHODI I IZDACI

POTROŠAC/KO MESTO RAZDJELE	KONTO	NAZIV	IZMJEDE I DOPUNE BROJA ZAPOSLENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	IZMJEDE I DOPUNE PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKEH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	RASPORED PRIHODA NAMJENSKEH VLASTITIH PRIHODA, TRANSFERA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	IZMJEDE I DOPUNE UKUPOG PLANA BUDŽETA 2012.	INDEX 7a/7 %	INDEX 8a/8 %	INDEX 9a/9 %		
1	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10a	11a	12a		
		<b>Ministarstvo unutrašnjih poslova</b>	1.917	1.917	45.473.205,37	44.113.215,37	5.800.000,00	5.808.400,00	51.273.205,37	49.921.615,37	97,01	100,14	97,36
		<b>Ministarstvo unutrašnjih poslova</b>	1.917	1.917	45.473.205,37	44.113.215,37	5.800.000,00	5.808.400,00	51.273.205,37	49.921.615,37	97,01	100,14	97,36
		<b>Ministarstvo unutrašnjih poslova</b>	1.917	1.917	45.473.205,37	44.113.215,37	5.800.000,00	5.808.400,00	51.273.205,37	49.921.615,37	97,01	100,14	97,36
		<b>1 TEKUĆI RASHODI</b>			45.473.205,37	44.113.215,37	3.007.800,00	3.016.200,00	48.481.005,37	47.129.415,37	97,01	100,28	97,21
		<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLNUH</b>			36.421.885,37	36.154.695,37	210.990,00	210.990,00	36.582.875,37	36.365.685,37	99,27	101,06	99,41
		Bruto plaće i naknade plaća			32.005.285,37	31.453.095,37	110.990,00	110.990,00	32.116.275,37	31.564.085,37	98,27	100,00	98,28
		Naknade troškova zaposlenih			4.416.600,00	4.701.600,00	50.000,00	100.000,00	4.466.600,00	4.801.600,00	106,45	200,00	107,50
		<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>			5.049.330,00	5.049.330,00	30.000,00	30.000,00	4.972.130,00	5.079.330,00	102,17	100,00	102,16
		Doprinosi poslodavca			5.049.330,00	5.049.330,00	30.000,00	30.000,00	4.972.130,00	5.079.330,00	102,17	100,00	102,16
		<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>			4.099.110,00	2.899.110,00	2.775.210,00	2.775.210,00	6.915.920,00	5.674.320,00	70,73	98,52	82,05
		Putni troškovi			55.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00	100,00
		Izdaci za energiju			457.000,00	457.000,00	220.000,00	220.000,00	677.000,00	677.000,00	100,00	100,00	100,00
		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge			427.000,00	457.000,00	270.000,00	270.000,00	697.000,00	727.000,00	107,03	100,00	104,30
		Nabavka materijala i sitnog inventara			1.342.500,00	462.500,00	780.000,00	780.000,00	2.122.300,00	1.242.500,00	34,45	100,00	58,54
		Izdaci za usluge prijevoza i goriva			593.000,00	593.000,00	260.000,00	260.000,00	853.000,00	853.000,00	100,00	100,00	100,00
		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine			70.000,00	70.000,00	350.000,00	350.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00	100,00	100,00
		Izdaci za tekuće održavanje			185.000,00	185.000,00	650.000,00	600.000,00	835.000,00	785.000,00	100,00	92,31	94,01
		Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa			90.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	190.000,00	210.000,00	122,22	100,00	110,53
		772.250,00			402.250,00	156.810,00	165.210,00	165.210,00	929.060,00	567.460,00	52,09	105,36	61,08
		Izdaci za tekući transferi i dugovi			107.360,00	107.360,00	0,00	0,00	107.360,00	107.360,00	100,00	100,00	100,00
		<b>II KAPITALNI IZDACI</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izdaci za nabavku stalnih sredstava			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
		Nabavka građevina			0,00	0,00	1.892.200,00	2.237.200,00	1.892.200,00	2.287.200,00	120,88	120,88	120,88
		Nabavka opreme			0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
		Nabavka ostalih stalnih sredstava			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava			0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	42,86	42,86	42,86
		Rekonstrukcija i investicijsko odreživanje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO</b>			44.113.215,37	45.473.205,37	5.800.000,00	5.808.400,00	51.273.205,37	49.921.615,37	97,01	100,14	97,36

RASHODI I IZDACI

POTOŠASAKO MESTO GLAVNA RAZDJEL	KONTO	NAZIV	IZMENE I DOPUNE BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	IZMENE I DOPUNE PLANA RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO NAMJEŠTAJU VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	IZMENE I DOPUNE PRIHODA PO OSNOVU NAMJEŠTAJ VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	IZMENE I DOPUNE PRIHODA PO OSNOVU NAMJEŠTAJ VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	INDEX 7a/7 %	INDEX 8a/8 %	INDEX 9a/9 %
										1	6	6a	7
24 01 0002		Obilježavanje jubilacija i održavanje manifestacija u obrazovanju	0	0	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.000,00	35,00	35,00	
24 01 0002	610000	I TEKUĆI RASHODI			20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.000,00	35,00	35,00	
24 01 0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE			10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00	65,00	65,00	
24 01 0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge			10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00	65,00	65,00	
24 01 0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI			10.000,00	500,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	5,00	5,00	
24 01 0002	614200	Tekući transferi pojedincima				0,00	500,00	0,00	0,00	500,00			
24 01 0002	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 01 0002	UKUPNO		0	0	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.000,00	35,00	35,00	

B RASHODI I IZDACI		NAZIV	KONTO	POTROŠACKO Mjesto	RAZDJEL	GLAVA	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.	IZMJENE I DOPUNE IZPOLENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASPORED PRIHODA PO NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJA 2012.	IZMJENE I DOPUNE UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	INDEX 7a/7 %	INDEX 8a/8 %	INDEX 9a/9 %	
		6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10a	11a	12a				
24 01 0005		Izdvajačka djelatnost				0	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
24 01 0005	610000	1 TEKUĆI RASHODI						3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
24 01 0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI						3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
24 01 0005	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama						3.000,00	1.800,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	60,00	60,00	60,00
24 01 0005	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima						0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00			
24 01 0005	<b>UKUPNO</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

B RASHODI I IZDACI															
RAZDJELE	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV												
24	02														
24	02	0001	OŠ "Banović" Banovići	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10a	12a		
24	02	0001	OŠ "Banović" Banovići	62	64	1.334.084,00	1.342.858,66	1.523.000,48	1.392.318,68	77.085.752,33	76.825.635,18	9.933	91.42	99,66	
24	02	0001	610000	1 TEKUĆI RASHODI		1.334.084,00	1.342.858,66	34.250,00	37.250,00	60.250,00	1.371.334,00	1.403.108,66	10.066	161,74	102,32
24	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLJENIH		1.065.275,00	1.073.749,66	0,00	0,00	0,00	1.368.334,00	1.370.108,66	10.066	79,56	100,13
24	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća		944.030,00	944.030,00	0,00	0,00	0,00	1.065.275,00	1.073.749,66	10.050	100,80	
24	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih		121.245,00	129.719,66	0,00	0,00	0,00	121.245,00	129.719,66	10.050	100,00	
24	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCU I OSTALI DOPRINOSI		99.270,00	99.570,00	0,00	0,00	0,00	99.270,00	99.570,00	10.030	100,30	100,30
24	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca		99.270,00	99.570,00	0,00	0,00	0,00	99.270,00	99.570,00	10.030	100,30	100,30
24	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STUĐNI INVENTAR I USLUGE		169.539,00	169.539,00	34.250,00	27.250,00	203.789,00	196.789,00	10.000	79,56	96,57	
24	02	0001	613100	Putni troškovi i		280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	10.000	100,00	100,00
24	02	0001	613200	Izdaci za energiju		113.070,00	113.070,00	0,00	0,00	0,00	113.070,00	113.070,00	10.000	100,00	100,00
24	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		30.826,00	30.826,00	0,00	0,00	0,00	30.826,00	30.826,00	10.000	100,00	100,00
24	02	0001	613400	Nabavka materijala i sličnog inventara		4.967,00	4.967,00	0,00	0,00	0,00	4.967,00	4.967,00	10.000	100,00	100,00
24	02	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	10.000	100,00	100,00
24	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje		5.920,00	10.876,10	0,00	0,00	0,00	5.920,00	10.876,10	10.000	183,72	
24	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	10.000	100,00	
24	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		7.671,00	2.714,90	34.250,00	27.250,00	41.921,00	29.964,90	35,19	79,56	71,48	
24	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (nečo plaća)		3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	10.000	100,00	
24	02	0001	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	1.100,00	1.100,00	
24	02	0001	821000	Izdaci za nakupku stalnih sredstava		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	1.100,00	1.100,00	
24	02	0001	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	
24	02	0001	821600	Rekonstrukcija i investicijsko izdavanje		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	100,00	
24	02	0001	UKUPNO		62	64	1.334.084,00	1.342.858,66	37.250,00	60.250,00	1.371.334,00	1.403.108,66	10.066	161,74	102,32

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE

BROJ ZAPOSLENIH 2012.

IZMJEÑE I DOPUNE



**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELE	GLAVA	KONTO	NAZIV	POTROŠAK KO MESTO	IZMENE I DOPUNE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUCHI TRANSFERA I DONACIJA 2012.		IZMENE I DOPUNE UKUPNOG PLANIA BUDŽETA 2012.		INDEX 8a/8 %	INDEX 7a/7 %	INDEX 9a/9 %	
					IZMJENE I DOPUNE PLANIA RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANIA RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.				
24	02 0050	OŠ "Breskje" Tuzla	1		6	6a	7	7a	8	8a	9	9a
24	02 0050	TEKUĆI RASHODI	18	19	344.446,52	350.696,52	16.500,00	3.500,00	360.946,52	354.196,52	10,181	21,21
24	02 0050	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLETIH			344.446,52	350.696,52	1.500,00	3.500,00	345.946,52	354.196,52	10,181	23,33
24	02 0050	Bruto plaće i naknade plaća			280.631,00	281.831,00	0,00	0,00	280.631,00	281.831,00	100,43	100,43
24	02 0050	Naknade troškova zaposlenih			231.390,00	234.890,00	0,00	0,00	231.390,00	234.890,00	101,51	101,51
24	02 0050	DOPRINOS POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI			49.241,00	46.941,00	0,00	0,00	49.241,00	46.941,00	95,33	95,33
24	02 0050	Doprinosi poslodavca			24.500,00	24.900,00	0,00	0,00	24.500,00	24.900,00	101,63	101,63
24	02 0050	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE			24.500,00	24.900,00	0,00	0,00	24.500,00	24.900,00	101,63	101,63
24	02 0050	Putni troškovi			27.164,00	30.664,00	1.500,00	3.500,00	28.664,00	34.164,00	11,288	23,33
24	02 0050	Izaci za energiju			30,00	110,00	0,00	0,00	30,00	110,00	366,67	366,67
24	02 0050	Izaci za komunikaciju i komunalne usluge			13.971,00	15.761,00	0,00	0,00	13.971,00	15.761,00	112,81	112,81
24	02 0050	Nabavka materijala i sitnog inventara			3.660,00	7.160,00	0,00	0,00	3.660,00	7.160,00	195,63	195,63
24	02 0050	Izaci za usluge prijevoza i goriva			1.161,00	1.661,00	0,00	0,00	1.161,00	1.661,00	143,07	143,07
24	02 0050	Izaci za tekuće održavanje			0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
24	02 0050	Izaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga planog prometa			1.300,00	1.900,00	0,00	0,00	1.300,00	1.900,00	146,15	146,15
24	02 0050	Ugovorene i druge posebne usluge			792,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	100,00	100,00
24	02 0050	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zastitu od prirodnih i drugih nestreča (neto plaću)			5.500,00	2.500,00	1.500,00	3.500,00	7.000,00	6.000,00	45,45	23,33
24	02 0050	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI			12.151,52	13.301,52	0,00	0,00	12.151,52	13.301,52	109,46	109,46
24	02 0050	Tekući transferi pojedincima			12.151,52	13.301,52	0,00	0,00	12.151,52	13.301,52	109,46	109,46
24	02 0050	KAPITALNI IZDACI			0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	02 0050	Izaci za nabavku stalnih sredstava			0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	02 0050	Nabavka opreme			0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	02 0050	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje			0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	02 0050	UKUPNO			18	19	344.446,52	350.696,52	16.500,00	3.500,00	354.196,52	354.196,52

**B RASHODI I IZDACHI**

RAZDJELE GLAVA	POTROŠACKO MESTO KONTO	NAZIV	BROJ ZAPOSLJENIH 2012.			IZMJENE I DOPUNE PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	RASPOREĐ PRIHODA PO IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	IZMJENE I DOPUNE UKUPNOG PLANA BUDŽETA 2012.	INDEX 7a/7 %	INDEX 8a/8 %	INDEX 9a/9 %		
			1	6	50	6	7	7a	8	8a	9	9a	10a	
24 02 0055	OŠ "Simin Han" Simin Han, Tuzla													
24 02 0055	610000	I TEKUĆI RASHODI		49	1.008.240,33	992.150,52	6.440,00	18.940,00	1.014.680,33	1.011.090,52	98,40	294,10	99,65	
24 02 0055	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLENI			1.008.240,33	992.150,52	6.440,00	15.940,00	1.014.680,33	1.008.090,52	98,40	247,52	99,35	
24 02 0055	611100	Bruto plaće i naknade plaća				848.223,00	834.649,00	0,00	848.223,00	834.649,00	98,40			
24 02 0055	611200	Naknade troškova zaposlenih				747.880,00	725.880,00	0,00	747.880,00	725.880,00	97,06			
24 02 0055	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI				100.343,00	108.769,00	0,00	100.343,00	108.769,00	108,40			
24 02 0055	612100	Doprinosi poslodavca				78.730,00	76.218,00	0,00	78.730,00	76.218,00	96,81			
24 02 0055	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE				66.612,00	69.312,00	6.040,00	15.540,00	72.652,00	84.852,00	104,05	257,28	116,79
24 02 0055	613100	Puni troškovi				840,00	840,00	600,00	0,00	1.440,00	840,00	100,00	0,00	58,33
24 02 0055	613200	Izdaci za energiju				39.158,00	39.158,00	0,00	0,00	39.158,00	39.158,00	100,00		
24 02 0055	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge				10.940,00	13.640,00	0,00	0,00	10.940,00	13.640,00	124,68		
24 02 0055	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara				3.080,00	3.080,00	600,00	2.600,00	3.680,00	5.680,00	100,00	433,33	154,35
24 02 0055	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva				294,00	294,00	300,00	300,00	594,00	594,00	100,00	100,00	
24 02 0055	613700	Izdaci za tekuće održavanje				3.520,00	3.520,00	440,00	440,00	3.960,00	3.960,00	100,00	100,00	
24 02 0055	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00		
24 02 0055	613900	Ugovorene i druge posebne usluge				4.340,00	4.340,00	4.100,00	12.200,00	8.440,00	16.540,00	100,00	297,56	195,97
24 02 0055	613900	Ugovorene i druge posebne usluge – posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaće)				2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	100,00		
24 02 0055	614000	TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI				14.675,33	11.971,52	400,00	400,00	15.075,33	12.371,52	81,58		
24 02 0055	614200	Tekući transferi pojedinicima				14.675,33	11.971,52	0,00	0,00	14.675,33	11.971,52	81,58		
24 02 0055	614800	Drugi tekući i nastodi				0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	
24 02 0055	820000	<b>H KAPITALNI IZDACI</b>				0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
24 02 0055	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24 02 0055	821300	Nabavka opreme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24 02 0055	<b>UKUPNO</b>					50	49	1.008.240,33	992.150,52	6.440,00	18.940,00	1.011.090,52	98,40	294,10

B RASHODI I IZDACI													
RAZDJELE	KONTI	POTROŠACKO MESTO	NAZIV										
24	020066	610000	OŠ "Gračanica" Živinice	1	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10a
24	020066	611000	I TEKUĆI RASHODI		63	61	1.204.808,55	1.217.887,14	4.000,00	6.080,00	1.208.808,55	1.223.967,14	101,09
24	020066	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLETIH				1.204.808,55	1.217.887,14	0,00	0,00	1.204.808,55	1.217.887,14	101,09
24	020066	611100	Bruto plaće i naknade plaća				1.040.837,00	1.040.915,59	0,00	0,00	1.040.837,00	1.040.915,59	100,01
24	020066	611200	Naknade troškova zaposlenih				908.160,00	900.160,00	0,00	0,00	908.160,00	900.160,00	99,12
24	020066	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI				132.677,00	140.755,59	0,00	0,00	132.677,00	140.755,59	106,09
24	020066	612100	Doprinosi poslodavca				95.520,00	94.520,00	0,00	0,00	95.520,00	94.520,00	98,05
24	020066	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE				55.000,00	59.300,00	0,00	0,00	55.000,00	59.300,00	107,32
24	020066	613100	Putni troškovi				800,00	2.000,00	0,00	0,00	800,00	2.000,00	250,00
24	020066	613200	Izdaci za energiju				24.841,00	27.041,00	0,00	0,00	24.841,00	27.041,00	108,36
24	020066	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge				3.105,00	3.905,00	0,00	0,00	3.105,00	3.905,00	125,76
24	020066	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara				4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	100,00
24	020066	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva				270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	100,00
24	020066	613700	Izdaci za tekuće održavanje				4.054,00	4.054,00	0,00	0,00	4.054,00	4.054,00	100,00
24	020066	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga planog prometa				2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	100,00
24	020066	613900	Ugovorene i druge posebne usluge				11.990,00	11.990,00	0,00	0,00	11.990,00	11.990,00	100,00
24	020066	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od pricodnih drugih nesreća (neto plaća)				3.000,00	3.100,00	0,00	0,00	3.000,00	3.100,00	103,33
24	020066	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI				13.451,55	23.151,55	0,00	0,00	13.451,55	23.151,55	172,11
24	020066	614200	Tekući transferi pojedinima				13.451,55	23.151,55	0,00	0,00	13.451,55	23.151,55	172,11
24	020066	820000	II KAPITALNI IZDACI				0,00	0,00	4.000,00	6.080,00	4.000,00	6.080,00	152,00
24	020066	821000	Izdatci za nabavku stalnih sredstava				0,00	0,00	4.000,00	6.080,00	4.000,00	6.080,00	152,00
24	020066	821200	Nabavka građevina				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
24	020066	821300	Nabavka opreme				0,00	0,00	2.000,00	1.080,00	2.000,00	1.080,00	54,00
24	020066	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje				0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
24	020066	UKUPNO			63	61	1.204.808,55	1.217.887,14	4.000,00	6.080,00	1.208.808,55	1.223.967,14	101,09

**B RASHODI IIZDACI**

POTROŠACKO MESTO RAZDJELE	KONTO GLAVNA	NASLOV	BRDZI ZAPOSLJENIH 2012.	IZMENE I DOPUNE BRDZI ZAPOSLJENIH 2012.	PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	IZMENE I DOPUNE RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	RASHODI PRIHODA PO OSNOVNI NAMJENSKE VLASTITIH PRIHODA, TEKUCHI TRANSFERA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	IZMENE I DOPUNE UKUPNO PLANA BUDŽETA 2012.	INDEX 7a/7 %	INDEX 8a/8 %	INDEX 7a/7 %	INDEX 8a/8 %			
24 02 00 73	03 "Stjepan Polje" Gračanica	1	6	6a	32	38	633.090,00	654.690,00	5.320,00	3.800,00	638.410,00	658.490,00	103,41	71,43	103,15	
24 02 00 73	610000	I TEKUCI RASHODI					633.090,00	654.690,00	5.320,00	3.081,80	638.410,00	657.771,80	103,41	57,93	103,03	
24 02 00 73	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLJENIH					552.109,00	572.009,00	0,00	0,00	552.109,00	572.009,00	103,60		103,60	
24 02 00 73	611100	Bruto plaće i naknade plaća					474.360,00	484.360,00	0,00	0,00	474.360,00	484.360,00	102,11		102,11	
24 02 00 73	611200	Naknade troškova zaposlenih					77.749,00	87.649,00	0,00	0,00	77.749,00	87.649,00	112,73		112,73	
24 02 00 73	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI					49.950,00	51.050,00	0,00	0,00	49.950,00	51.050,00	102,20		102,20	
24 02 00 73	612100	Doprinosi poslodavca					49.950,00	51.050,00	0,00	0,00	49.950,00	51.050,00	102,20		102,20	
24 02 00 73	613000	IZDACI ZA MATERIJALI, SITNI INVENTAR I USLUGE					31.031,00	31.131,00	5.320,00	3.081,80	36.351,00	34.212,80	100,32	57,93	94,12	
24 02 00 73	613100	Putni troškovi					880,00	1.180,00	1.000,00	800,00	1.880,00	1.980,00	134,09	80,00	105,52	
24 02 00 73	613200	Izdaci za energiju					16.070,00	16.070,00	0,00	0,00	16.070,00	16.070,00	100,00	100,00	100,00	
24 02 00 73	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge					2.177,00	2.877,00	0,00	0,00	2.177,00	2.877,00	132,15		132,15	
24 02 00 73	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara					1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	81,80	1.815,00	1.895,80	100,00	104,51	104,51
24 02 00 73	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva					30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00	
24 02 00 73	613700	Izdaci za tekuće odzavanje					3.000,00	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00	3.000,00	100,00	0,00	71,53	
24 02 00 73	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa					1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00	
24 02 00 73	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (isto plaća)					4.409,00	3.409,00	3.120,00	2.200,00	7.529,00	5.609,00	77,32	70,51	74,50	
24 02 00 73	613900	Izdaci za tekuće odzavanje					1.550,00	1.650,00	0,00	0,00	1.550,00	1.650,00	106,45		106,45	
24 02 00 73	614000	TEKUCI TRANSFERI DRUGI TEKUCI RASHODI					0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
24 02 00 73	614200	Tekući transferi pojedinima					0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
24 02 00 73	820000	II KAPITALNI IZDACI					0,00	0,00	0,00	0,00	718,20	0,00	718,20			
24 02 00 73	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava					0,00	0,00	0,00	0,00	718,20	0,00	718,20			
24 02 00 73	821300	Nabavka opreme					0,00	0,00	0,00	0,00	718,20	0,00	718,20			
24 02 00 73	<b>UKUPNO</b>		32	38			633.090,00	654.690,00	5.320,00	3.800,00	638.410,00	658.490,00	103,41	71,43	103,15	

B RASPORED IZDZACI											
POTROŠAKO MJESETO		KONTO		NAZIV		PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.		IZMJEÑE I DOPUNE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.		UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	
RAZDJELE	GLAVAE					1	6	7	8	9	10a
IZMJEÑE I DOPUNE BRODA ZAPOSLENIH 2012.											
IZMJEÑE I DOPUNE BRODA ZAPOSLENIH 2012.											
Gimnazija "Mustafa Novak" Gradačac		43	43			804,090,00	822,755,52	71,990,00	77,192,00	876,080,00	889,947,52
I TEKUĆI RASHODI											
PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH											
Bruto plaće i naknade plaća		611100	611100			604,600,00	604,600,00	0,00	0,00	604,600,00	604,600,00
Naknade troškova zaposlenih		611200	611200			90,223,00	102,068,52	0,00	0,00	90,223,00	102,068,52
DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI		612000	612000			63,500,00	63,500,00	0,00	0,00	63,500,00	63,500,00
Doprinosi poslodavca		612100	612100			63,500,00	63,500,00	0,00	0,00	63,500,00	63,500,00
IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE		613000	613000			45,767,00	52,587,00	26,990,00	32,192,00	72,757,00	84,779,00
Puni troškovi		613100	613100			510,00	510,00	6,000,00	4,532,00	6,510,00	5,042,00
Izdaci za energiju		613200	613200			19,500,00	23,500,00	0,00	0,00	19,500,00	23,500,00
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		613300	613300			5,380,00	8,080,00	0,00	0,00	5,380,00	8,080,00
Nabavka materijala i sitnog inventara		613400	613400			2,284,00	2,284,00	9,440,00	9,440,00	11,724,00	12,089,71
Izdaci za usluge privezani gornja		613500	613500			0,00	0,00	0,00	0,00	274,29	0,00
Unaprijedjene invoce, opreme i nematerijalne imovine		613600	613600			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Izdaci za letetske određivanje		613700	613700			2,092,00	2,092,00	3,000,00	3,000,00	5,092,00	5,092,00
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa		613800	613800			906,00	906,00	3,000,00	3,000,00	3,906,00	3,906,00
Ugovorene i druge posebne usluge – posbera naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaći)		613900	613900			13,125,00	13,125,00	5,550,00	11,180,00	18,675,00	24,305,00
Izdaci za letetske određivanje		820000	820000			0,00	0,00	2,090,00	0,00	1,970,00	2,090,00
KAPITALNI IZDACI		821000	821000			0,00	0,00	0,00	0,00	45,000,00	45,000,00
Izdaci za nabavku stalnih sredstava		821200	821200			0,00	0,00	0,00	0,00	40,000,00	40,000,00
Nabavka građevina		821300	821300			0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00
Nabavka opreme		821400	821400			0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
UKUPNO		43	43			804,090,00	822,755,52	71,990,00	77,192,00	876,080,00	889,947,52

B RASHODI I IZDACI													
POTROŠAK/ KOMBO MESTO	KONTO	NAZIV		IZMJEÑE I DOPUNE PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2012.	UKUPNO PLAN BUDŽETA 2012.	IZMJEÑE I DOPUNE UKUPNO PLANA BUDŽETA 2012.	INDEX 7a/7 %	INDEX 8a/8 %	INDEX 7a/7 %	INDEX 8a/8 %	INDEX 9a/9 %		
RAZDJELE													
BRD ZAPOSLJENI 2012.													
IZMJEÑE I DOPUNE BRD ZAPOSLJENI 2012.													
1				6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	11a	
24 03 0012	MS Elektročetnička škola Tuzla		78	76	1.658.883,00	1.654.197,96	128.430,00	127.430,00	1.787.313,00	1.781.627,96	99,72	99,22	
24 03 0012 610000	I TEKUĆI RASHODI				1.658.883,00	1.654.197,96	90.430,00	90.430,00	1.749.313,00	1.744.627,96	99,72	99,68	
24 03 0012 611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLJENI III				1.460.493,00	1.458.330,96	0,00	0,00	1.460.493,00	1.458.330,96	99,85	99,85	
24 03 0012 611100	Brušni plaći i naknade plaća				1.298.260,00	1.278.160,00	0,00	0,00	1.298.260,00	1.278.160,00	98,45	98,45	
24 03 0012 611200	Naknade troškova zapošljenih				162.233,00	180.170,96	0,00	0,00	162.233,00	180.170,96	111,06	111,06	
24 03 0012 612000	DOPRINOS POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI				136.590,00	133.867,00	0,00	0,00	136.390,00	133.867,00	98,15	98,15	
24 03 0012 612100	Doprinosi poslodavca				136.390,00	133.867,00	0,00	0,00	136.390,00	133.867,00	98,15	98,15	
24 03 0012 613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE				62.000,00	62.000,00	90.430,00	90.430,00	152.430,00	152.430,00	100,00	100,00	
24 03 0012 613100	Putni troškovi				0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	
24 03 0012 613200	Izaci za energiju				40.685,00	40.685,00	0,00	0,00	40.685,00	40.685,00	100,00	100,00	
24 03 0012 613300	Izaci za komunikaciju i komunalne usluge				5.818,00	7.118,00	4.300,00	4.300,00	10.118,00	11.418,00	122,34	100,00	
24 03 0012 613400	Nabavka materijala i sitnog inventara				1.345,00	1.345,00	14.600,00	14.600,00	15.945,00	15.945,00	100,00	100,00	
24 03 0012 613500	Izaci za usluge prijevoza i goriva				0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00	100,00	
24 03 0012 613600	Unajmijevanje imovine, opreme i nematerijalne imovine				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
24 03 0012 613700	Izaci za tekuće održavanje				2.000,00	2.700,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00	11.700,00	135,00	100,00	
24 03 0012 613800	Izaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa				2.952,00	2.952,00	5.000,00	7.743,00	7.952,00	10.695,00	100,00	154,86	
24 03 0012 613900	Ugovorene i druge posebne usluge				5.000,00	3.000,00	46.430,00	43.687,00	51.430,00	46.687,00	60,00	94,09	
24 03 0012 613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaćaj)				4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00	
24 03 0012 820000	II KAPITALNI IZDACI				0,00	0,00	38.000,00	37.000,00	38.000,00	37.000,00	97,37	97,37	
24 03 0012 821000	Izaci za nabavku stalnih sredstava				0,00	0,00	25.000,00	31.000,00	25.000,00	31.000,00	97,37	97,37	
24 03 0012 821300	Nabavka opreme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	
24 03 0012 821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24 03 0012 821600	Rekonstrukcija i investicijsko oddržavanje				0,00	0,00	13.000,00	4.000,00	13.000,00	4.000,00	30,77	30,77	
24 03 0012 UKUPNO			78	76	1.658.883,00	1.654.197,96	128.430,00	127.430,00	1.787.313,00	1.781.627,96	99,72	99,68	

**B RASHODI I IZDACI**

POTROŠACKO MESTO	KONTO	NAZIV	BRD ZAPOSLENIH 2012.	IZMJEDE I DOPUNE IZDACE	RASHODI IZDACE	IZMJEDE I DOPUNE IZDACE
RAZDJEL	GLAVА			PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	IZMJEDE I DOPUNE PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.	UKUPNO PLAN RASHODA IZ BUDŽETA 2012.
24 03 0026	MSŠ Teočak			6	6a	7
24 03 0026 61 0000	1 TEKUĆI RASHODI			37	38	685.224,00
24 03 0026 61 1000	PLAĆE INAKNADE TROŠKOVA ZA POSLENIH					685.224,00
24 03 0026 61 1100	Bruto plaće i naknade plaća					696.919,00
24 03 0026 61 1120	Naknade troškova zapostenih					516.380,00
24 03 0026 61 2000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI					87.970,00
24 03 0026 61 2100	Doprinosi poslodavca					54.540,00
24 03 0026 61 3000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE					26.334,00
24 03 0026 61 3100	Putni troškovi					450,00
24 03 0026 61 3200	Izdatci za energiju					7.737,00
24 03 0026 61 3300	Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge					2.324,00
24 03 0026 61 3400	Nabavka materijala i sitnog inventara					1.875,00
24 03 0026 61 3500	Izdatci za usluge prijevoza i goriva					50,00
24 03 0026 61 3700	Izdatci za tekuće održavanje					1.655,00
24 03 0026 61 3800	Izdatci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa					972,00
24 03 0026 61 3900	Ugovorene i drugi posebne usluge					9.381,00
24 03 0026 61 3900	Ugovorene i drugi posebne usluge - posebna mukardia na dohodak za zaštitu od prinduhi i drugih neseca (neto plaća)					1.690,00
24 03 0026 82 0000	II KAPITALNI IZDACI					0,00
24 03 0026 82 1000	Izdatci za nabavku stalnih sredstava					0,00
24 03 0026 82 1200	Nabavka građevina					0,00
24 03 0026 82 1300	Nabavka opreme					0,00
24 03 0026 82 1500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava					0,00
24 03 0026 82 1600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje					0,00
24 03 0026	<b>UKUPNO</b>			<b>37</b>	<b>38</b>	<b>685.224,00</b>
						<b>696.919,00</b>
						<b>278.933,00</b>
						<b>29.420,00</b>
						<b>964.157,00</b>
						<b>926.339,00</b>
						<b>101,71</b>
						<b>89</b>
						<b>10a</b>
						<b>11a</b>
						<b>12a</b>

B KASHTODI I IZDAJACI														
POTROŠAKO MESTO	KONTO	NAZIV												
RAZDJELE	GLAVNA													
30	01 0001	820000	II KAPITALNI IZDACI		0,00	0,00	10.732,50	10.732,50	10.732,50	10.732,50	10.732,50	95,34	95,34	
30	01 0001	821000	Izdatci za nabavku stalnih sredstava		0,00	0,00	10.732,50	10.732,50	10.732,50	10.732,50	10.732,50	95,34	95,34	
30	01 0001	821300	Nabavka opreme		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	50,00	50,00	
30	01 0001	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0,00	0,00	2.732,50	2.732,50	2.732,50	2.732,50	2.732,50	100,00	100,00	
30	01 0001	821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	
30	01 0001	UKUPNO		20	18	589,932,67	580,574,67	34,162,50	643,195,17	614,737,17	98,41	64,14	95,58	
					6	6a	7	7a	8	9a	9	10a	12a	
30		Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona		20	18	589,932,67	580,574,67	34,162,50	643,195,17	614,737,17	98,41	64,14	95,58	
30	01	Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona		20	18	589,932,67	580,574,67	34,162,50	643,195,17	614,737,17	98,41	64,14	95,58	
30	01 0001	Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona		20	18	589,932,67	580,574,67	34,162,50	643,195,17	614,737,17	98,41	64,14	95,58	
30	01 0001 610000	1 TEKUĆI RASHODI				589,932,67	580,574,67	42,530,00	23,930,00	632,462,67	604,504,67	98,41	56,27	95,58
30	01 0001 611000	PLAĆE I NAKNADNE TROŠKOVA ZA POSLEDNIH				454,357,00	445,669,00	0,00	0,00	454,357,00	445,669,00	98,09	98,09	
30	01 0001 611100	Bručni plaćici i naknade plaća				391,330,00	386,330,00	0,00	0,00	391,330,00	386,330,00	98,72	98,72	
30	01 0001 611200	Naknade troškova zapošljenih				63,027,00	59,339,00	0,00	0,00	63,027,00	59,339,00	94,15	94,15	
30	01 0001 612000	DOPRINOS POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI				41,250,00	40,600,00	0,00	0,00	41,250,00	40,600,00	98,42	98,42	
30	01 0001 612100	Doprinosi poslodavca				41,250,00	40,600,00	0,00	0,00	41,250,00	40,600,00	98,42	98,42	
30	01 0001 613000	IZDACI ZA MATERIJAL, STANI INVENTAR I USLUGE				94,325,67	94,305,67	42,530,00	23,930,00	136,855,67	118,235,67	99,98	56,27	86,39
30	01 0001 613100	Putni troškovi				2,390,00	4,890,00	0,00	0,00	2,390,00	4,890,00	204,60	204,60	
30	01 0001 613200	Izdaci za energiju				2,692,56	3,467,56	0,00	0,00	2,692,56	3,467,56	128,78	128,78	
30	01 0001 613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge				12,513,65	12,513,65	700,00	700,00	13,213,65	13,213,65	100,00	100,00	
30	01 0001 613400	Nabavka materijala i stog inventura				8.336,22	6,836,22	2,960,00	1,460,00	11,296,22	8,296,22	82,01	49,32	73,44
30	01 0001 613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva				13,100,00	9,825,00	8,500,00	1,000,00	21,600,00	10,825,00	75,00	11,76	50,12
30	01 0001 613600	Unajmijevanje inovine, opreme i nematerijalne inovine				0,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	
30	01 0001 613700	Izdaci za tekuće održavanje				9,781,85	11,281,85	0,00	4,000,00	9,781,85	15,28,85	115,33	156,23	
30	01 0001 613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga planog prometa				1,691,08	1,691,08	0,00	500,00	1,691,08	2,19,08	101,00	129,57	
30	01 0001 613900	Ugovorene i druge posebne usluge				42,540,31	42,540,31	29,370,00	16,270,00	71,910,31	58,810,31	100,00	55,40	81,78
30	01 0001 613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nestreća (neto plitči)				1,280,00	1,260,00	0,00	1,280,00	1,260,00	98,44	98,44		
30	01 0001 820000	II KAPITALNI IZDACI				0,00	0,00	10.732,50	10.732,50	10.732,50	10.732,50	10.732,50	95,34	95,34
30	01 0001 821000	Izdatci za nabavku stalnih sredstava				0,00	0,00	10.732,50	10.732,50	10.732,50	10.732,50	10.732,50	95,34	95,34
30	01 0001 821300	Nabavka opreme				0,00	0,00	8.000,00	4,000,00	8.000,00	4,000,00	4,000,00	50,00	50,00
30	01 0001 821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava				0,00	0,00	2,732,50	2,732,50	2,732,50	2,732,50	2,732,50	100,00	100,00
30	01 0001 821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje				0,00	0,00	3,500,00	0,00	3,500,00	0,00	3,500,00	100,00	100,00
30	01 0001 UKUPNO			20	18	589,932,67	580,574,67	34,162,50	643,195,17	614,737,17	98,41	64,14	95,58	

**“Službene novine Tuzlanskog kantona”**  
**broj: 14/2012**

**SADRŽAJ**

**SKUPŠTINA**

907. Zakon o javno-privatnom partnerstvu	1737.
908. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2012. godinu	1742.

**VLADA**

909. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o polaganju stručnog ispita u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-25390/12 od 23.11.2012. godine	1742.
910. Odluka o izmjeni Odluke o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-37-11639-2/12 od 01.11.2012. godine	1743.
911. Odluka o izmjenama i dopunama Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-37-11642-2/12 od 01.11.2012. godine	1743.
912. Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, broj: 02/1-14-25593/12 od 19.11.2012. godine	1776.
913. Odluka o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila, broj: 02/1-27-25297/12 od 23.11.2012. godine	1779.
914. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije 21010006 – „Podrška razvoju Kantona“, broj: 02/1-02-25448/12 od 19.11.2012. godine	1780.
915. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije – 24010004 „Nauka“ za 2012. godinu, broj: 02/1-38-025879/12 od 23.11.2012. godine	1780.
916. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove obitelji, broj: 02/1-41-26075/12 od 23.11.2012. godine	1781.
917. Odluka o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, broj: 02/1-14-24967/12 od 01.11.2012. godine	1781.
918. Odluka o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, broj: 02/1-14-26094/12 od 19.11.2012. godine	1783.
919. Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 02/1-14-23161/12 od 01.11.2012. godine	1784.

920. Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 02/1-14-25609/12 od 19.11.2012. godine	1784.
921. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 02/1-14-24342/12 od 01.11.2012. godine	1784.
922. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 02/1-14-24590-1/12 od 19.11.2012. godine	1785.
923. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 02/1-14-24590-2/12 od 19.11.2012. godine	1785.
924. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 02/1-14-24590-3/12 od 19.11.2012. godine	1786.
925. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 02/1-14-25508/12 od 19.11.2012. godine	1786.
926. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 02/1-14-25508-2/12 od 19.11.2012. godine	1787.
927. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 02/1-14-25508-3/12 od 19.11.2012. godine	1787.
928. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 02/1-14-25508-4/12 od 19.11.2012. godine	1788.
929. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 02/1-14-25924/12 od 19.11.2012. godine	1788.
930. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 02/1-14-25969/12 od 19.11.2012. godine	1789.
931. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-25943/12 od 19.11.2012. godine	1789.
932. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-026587/12 od 19.11.2012. godine	1789.
933. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“, potrošačka jedinica 11050001, broj: 02/1-14-026939/12 od 19.11.2012. godine	1789.
934. Odluka o provođenju Projekta unapređenja poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s ciljem privlačenja novih investicija, broj: 02/1-02-26080/12 od 19.11.2012. godine	1790.
935. Odluka o osnivanju Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih, broj: 02/1-05-24790/12 od 01.11.2012. godine	1792.
936. Rješenje o imenovanju Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih, broj: 02/1-34-55176/12 od 01.11.2012. godine	1792.

937. Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona za period 2013 – 2017. godine, broj: 02/1-44-25716/12 od 19.11.2012. godine	1793.	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>
938. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-54332/12 od 01.11.2012. godine	1793.	954. Uputstvo o načinu iskazivanja podataka u godišnjim izvještajima o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku, broj: D-06/1-05-25434/12 od 09.11.2012. godine
939. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola „Vražići“ Vražići, Čelić, broj: 02/1-38-23714/12 od 01.11.2012. godine	1794.	1797.
940. Rješenje o imenovanju Školskog odbora JU Osnovna škola „Gornja Tuzla“ Gornja Tuzla, Tuzla, broj: 02/1-38-23708/12 od 01.11.2012. godine	1794.	955. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu umjesto plate ženi – majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja, odnosno njege djeteta, broj: 09/1-35-25948/12 od 13.11.2012. godine
941. Rješenje o imenovanju Školskog odbora JU Osnovna škola „Kladanj“ Kladanj, broj: 02/1-38-23712/12 od 01.11.2012. godine	1794.	1810.
942. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Bašigovci“ Bašigovci, Živinice, broj: 02/1-38-023292/12 od 01.11.2012. godine	1794.	956. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju uslova za korištenje sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 – „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“, broj: 03/1-14-23383/12 od 15.10.2012. godine
943. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Bašigovci“ Bašigovci, Živinice, broj: 02/1-38-023292-1/12 od 01.11.2012. godine	1795.	1810.
944. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Treštenica“ Treštenica, Banovići, broj: 02/1-38-23298/12 od 01.11.2012. godine	1795.	957. Odluka o izmjenama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 – „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“, broj: 03/1-14-23387/12 od 15.10.2012. godine
945. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Treštenica“ Treštenica, Banovići, broj: 02/1-38-23298-1/12 od 01.11.2012. godine	1795.	1810.
946. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Centar“ Tuzla, broj: 02/1-38-023299/12 od 01.11.2012. godine	1795.	958. Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita u ugostiteljstvu, broj: 05/1-34-27462/12 od 29.11.2012. godine
947. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Centar“ Tuzla, broj: 02/1-38-023299-1/12 od 01.11.2012. godine	1796.	1811.
948. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora JU Druga osnovna škola Srebrenik, broj: 02/1-38-23296/12 od 01.11.2012. godine	1796.	<b>MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA</b>
949. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora JU Druga osnovna škola Srebrenik, broj: 02/1-38-23296-1/12 od 01.11.2012. godine	1796.	959. Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvenciju ženama poduzetnicama za korištenje konsultantskih usluga, broj: 14/1-14-026586/12 od 21.11.2012. godine
<b>MINISTARSTVO FINANSIJA</b>		1818.
950. Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 07/1-14-25811/12 od 14.11.2012. godine	1796.	960. Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvenciju za projekte koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na području Tuzlanskog kantona, broj: 14/1-14-026582/12 od 21.11.2012. godine
951. Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 07/1-14-25816/12 od 14.11.2012. godine	1796.	1826.
952. Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 07/1-14-25817/12 od 14.11.2012. godine	1797.	961. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvenciju za projekte koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na području Tuzlanskog kantona, broj: 14/1-14-26825/12 od 23.11.2012. godine
953. Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 07/1-14-25818/12 od 14.11.2012. godine	1797.	1834.
		<b>ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA</b>
		962. Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 01-05-1-156/12 od 07.11.2012. godine
		1839.

**KANTONALNA UPRAVA  
ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**

963. Pravilnik o izgledu i obliku službene inspekcijske značke, broj: 17/1-05-009814/12 od 04.12.2012. godine

1841.

postrojenja za separaciju tehničkog kamena dijabaza na lokalitetu „Luke“ Brezovača) 1854.

**JU NARODNO POZORIŠTE TUZLA**

964. Odluka o imenovanju direktora JU Narodno pozorište Tuzla, broj: 1221/12 od 15.11.2012. godine

1843.

979. Odluka, broj: 20/1-05-27443/12 od 28.11.2012. godine (eksploatacija mrkog uglja u okviru eksploatacionog polja „Banovići“) 1854.

**USTAVNI SUD FEDERACIJE  
BOSNE I HERCEGOVINE**

965. Presuda, broj: U-12/12 od 16.10.2012. godine (bosanski jezik)

1843.

Presuda, broj: U-12/12 od 16.10.2012. godine (hrvatski jezik)

1846.

Presuda, broj: U-12/12 od 16.10.2012. godine (srpski jezik)

1849.

980. Ispravka Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj 0711-14-29927/12 od 17.12.2012. god. 1854.

**KOMISIJA ZA KONCESIJE TK**

966. Odluka, broj: 20/1-18-18987/12 od 05.09.2012. godine (eksploatacija kvarcnog pijeska na ležištima „Moluška rijeka“, „Bukinje“ i „Kužići“)

1851.

**OGLASNI DIO**

967. Odluka, broj: 20/1-17-25612/12 od 12.11.2012. godine (izgradnja solarne fotonaponske elektrane FE“DELING“)

1852.

**UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA**

968. Odluka, broj: 20/1-17-25616/12 od 12.11.2012. godine (izgradnja solarne fotonaponske elektrane SE“HERCEG“)

1852.

327. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje - Dječije pozorište „KEKEC“ I

969. Odluka, broj: 20/1-17-25618/12 od 12.11.2012. godine (izgradnja solarne fotonaponske elektrane SE“SARKOP“)

1852.

328. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje proizvođača rasada, cvijeća i ukrasnog bilja „Hortenzija“ I

970. Odluka, broj: 20/1-17-25904/12 od 13.11.2012. godine (izgradnja solarne elektrane „BABILON 1“)

1852.

329. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: „Kladanjska policija,1991.-1995.“ II

971. Odluka, broj: 20/1-17-25906/12 od 13.11.2012. godine (izgradnja fotonaponske elektrane na sunčevu energiju „Trgovir“)

1853.

330. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje poljoprivrednika „VOĆAR“ II

972. Odluka, broj: 20/1-17-25907/12 od 13.11.2012. godine (izgradnja solarne fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije privrednog društva „Grimig“ Klopotnica, Doboj Istok,)

1853.

331. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: UDRIŽENJE GRAĐANA „VODOVOD PALEŽ“ II

973. Odluka, broj: 20/1-17-25901/12 od 14.11.2012. godine (izgradnja solarne elektrane „BINGO SOLAR 02“)

1853.

332. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Omladinski ženski rukometni klub „Jedinstvo“ II

974. Odluka, broj: 20/1-17-25903/12 od 14.11.2012. godine (izgradnja fotonaponske sunčane elektrane „MEJDAN 1“)

1853.

333. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Centar za turski jezik i kulturu „Levent“ III

975. Odluka, broj: 20/1-17-25905/12 od 14.11.2012. godine (korištenje sunčeve energije – izgradnja solarne fotonaponske sunčane elektrane „SICON I“)

1853.

334. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje građana SPEKTAR III

976. Odluka, broj: 20/1-17-25908/12 od 14.11.2012. godine (izgradnja solarne elektrane „DOBOŠNICA 2“)

1854.

335. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: UDRIŽENJE ŽENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODAČA „AGRAR VRAŽIĆI“ IV

977. Odluka, broj: 20/1-25-26298/12 od 16.11.2012. godine (odobravanje ugovora o koncesiji za korištenje vode akumulacije Snježnica)

1854.

336. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: UDRIŽENJE POREDOVNIKA MLINA „ŠERIĆKA“ – SUHA, OPĆINA ŽIVINICE IV

978. Odluka, broj: 20/1-25-27182/12 od 22.11.2012. godine (korištenje vode iz vlastitog bunara za potrebe

337. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: UDRUGA DEMOBILISANIH BRANILACA DOMOVINSKOG RATA „115. ZRINSKI“ HVO BRIGADE OPĆINE TUZLA IV

338. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: UDRIŽENJE MLADIH „POLJICE“ Gornje Poljice V

339. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje pčelara-poljoprivrednika „Vražići“ V

340. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje mladih „VELIKA DJECA“ V

341. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje građana GLOSA VI

342. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje BODYBUILDING & FITNESS KLUB „DRAGON“ VI

343. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udrženje policije učesnika odbrambeno oslobođilačkog rata općine Banovići, 1991.-1995.	VII	362. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udrženje građana Fudbalski klub „Vrana“ Banovići Selo	X
344. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Ženski omladinski fudbalski klub „Gradina“ Srebrenik	VII	363. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: UDRIŽENJE ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA „OSMIJEH“	X
345. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Sindikat policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona	VII	364. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Kuglaški klub „Sloboda“ Tuzla	X
346. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udrženje studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“	VIII	365. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udrženje građana „Zmaj od Bosne – Gazić“	XI
347. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Udrženje SPORTSKI SAVEZ OPĆINE KALESIJA	VIII	366. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Fudbalski klub „SLOGA“ Simin Han	XI
348. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: NOGOMETNI SAVEZ OPĆINE KALESIJA	VIII	367. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udrženje za edukaciju i zabavu „Brdo“	XI
349. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udrženje profesora engleskog jezika iz Tuzlanskog kantona	VIII	368. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: UDRIŽENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA OPĆINE ŽIVINICE „BUDI MI PRIJATELJ“	XI
350. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: UDRIŽENJE GRADANA LOVAČKO DRUŠTVO „TUZLA“	VIII	369. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: UDRIŽENJE RODITELJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA „OSMIJEH NADE“ KALESIJA	XI
351. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Šahovski klub „TUŠANJ“ Tuzla	VIII	370. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: UDRIŽENJE GRADANA OŠTEĆENOG VIDA TUZLA	XII
352. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Udrženje logoraša općine Tuzla	VIII		
353. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: GRADSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „BOSNA“ TUZLA	IX		
354. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: UDRIŽENJE GRADANA SRPSKO GRAĐANSKO VIJEĆE - POKRET ZA RAVNOPRAVNOST OPĆINE ŽIVINICE	IX		
355. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Karate klub „Tuzla“	IX		
356. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Udrženje penzionera-umirovljenika Općine Banovići	IX		
357. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Općinski nogometni savez Općine Banovići	IX		
358. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Nogometni klub „Jedinstvo“ Vučkovići	IX		
359. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Udrženje građana Šahovski klub „Srebrenik“	IX		
360. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Društvo arhitekata Tuzlanskog kantona	X		
361. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Sportski savez Tuzlanskog kantona	X		





